



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMJENO:	18. VI 2018. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	26-1/18-4
VEZA:	
EPA:	471 XXVI
SKRAĆENICA:	PRILOG:

Crna Gora
VLADA CRNE GORE
Broj: 07-2996
Podgorica, 8. juna 2018. godine

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 7. juna 2018. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O PRIZNAVANJU PROFESIONALNIH KVALIFIKACIJA ZA OBAVLJANJE REGULISANIH PROFESIJA**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su KEMAL PURIŠIĆ, ministar rada i socijalnog staranja i EDINA DEŠIĆ, generalna direktorica Direktorata za tržište rada i zapošljavanje u Ministarstvu rada i socijalnog staranja.

PREDSJEDNIK
Duško Marković, s. r.

PRIJEDLOG

**ZAKON O PRIZNAVANJU PROFESIONALNIH KVALIFIKACIJA ZA OBAVLJANJE REGULISANIH
PROFESIJA***

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1

- (1) Ovim zakonom uređuje se postupak priznavanja profesionalnih kvalifikacija koje su stečene u državama članicama Evropske unije, Evropskog ekonomskog prostora ili Švajcarske konfederacije (u daljem tekstu: države ugovornice) radi stalnog obavljanja regulisanih profesija u Crnoj Gori, pružanja povremenih ili privremenih usluga u Crnoj Gori kod obavljanja regulisanih profesija, izdavanja Evropske profesionalne kartice, administrativna saradnja između država ugovornica, kao i druga pitanja od značaja za priznavanje profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija.

Javni interes

Član 2

- (1) Priznavanje profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija u Crnoj Gori vrši se u skladu sa ovim zakonom, ako međunarodnim ugovorom ili pravnim aktima Evropske unije nije drukčije uređeno.
- (2) Priznavanje profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija je od javnog interesa.

Primjena

Član 3

- (1) Ovaj zakon se primjenjuje na:
- 1) državljane država ugovornica koji u Crnoj Gori žele da obavljaju regulisanu profesiju i koji su profesionalne kvalifikacije stekli u jednoj od država ugovornica ili u državi koja nije država ugovornica ali su im dokazi o formalnim kvalifikacijama bili već prethodno priznati u jednoj od država ugovornica i imaju tri godine profesionalnog iskustva u toj profesiji na teritoriji države koja im je dokaz o formalnim kvalifikacijama priznala;
 - 2) državljane država ugovornica koji su obavljali pripravnički staž van svoje države.
- (2) Ovaj zakon se ne primjenjuje na postupak priznavanja profesionalnih kvalifikacija notara.

Primjena pravila upravnog postupka

Član 4

- (1) U postupku priznavanja profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku, ako ovim zakonom nije drukčije uređeno.

Troškovi postupka

Član 5

- (1) Naknada za troškove nastale u postupku priznavanja profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija utvrđuje se u skladu sa zakonom kojim se uređuju administrativne takse.

Regulisana profesija

Član 6

- (1) Regulisana profesija je profesionalna djelatnost ili grupa profesionalnih djelatnosti čije je obavljanje, na način uređen zakonom i drugim propisima, uslovljeno posjedovanjem određene profesionalne kvalifikacije, a korišćenje profesionalnog naziva ograničeno na one koje ispunjavaju profesionalne kvalifikacije.
- (2) Pravo na obavljanje regulisane profesije u Crnoj Gori ima kvalifikovani stručnjak (u daljem tekstu: stručnjak) koji ima profesionalnu kvalifikaciju za obavljanje regulisane profesije i ispunjava uslove u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima koji uređuju priznavanje profesionalnih kvalifikacija u određenoj oblasti.
- (3) Regulisana profesija u Crnoj Gori se može obavljati stalno ili pružanjem povremenih i privremenih usluga.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 7

- (1) Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Značenje izraza

Član 8

- (1) Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:
 - 1) **dokaz o formalnim kvalifikacijama** je diploma, svjedočanstvo ili drugi dokaz o stečenoj profesionalnoj kvalifikaciji i završenom profesionalnom osposobljavanju, stečeno u državama ugovornicama, koje je izdao njen nadležni organ, u skladu sa zakonima ili drugim propisima te države;
 - 2) **druga država ugovornica** je država ugovornica, osim države Crne Gore;
 - 3) **država ugovornica porijekla** je država ugovornica u kojoj je stručnjak stekao profesionalnu kvalifikaciju, odnosno u kojoj ima registrovanu privrednu djelatnost;
 - 4) **država ugovornica domaćin** je država u kojoj stručnjak obavlja regulisanu profesiju, a u kojoj nije stekao profesionalnu kvalifikaciju, odnosno u kojoj nema registrovanu privrednu djelatnost;
 - 5) **profesionalna kvalifikacija** obuhvata formalno obrazovanje i dodatno stručno osposobljavanje i usavršavanje koje se obavlja tokom ili nakon završetka formalnog obrazovanja, a potvrđuje se dokazom o formalnim kvalifikacijama ispunjenošću uslova iz člana 23 ovog zakona ili potvrdom o kompetencijama iz člana 16 ovog zakona;
 - 6) **jedinstvena kontakt tačka** je javni elektronski informacioni i komunikacioni servis putem kojeg se na crnogorskom i engleskom jeziku pružaju informacije o postupcima i zahtjevima za pristup ili pružanje usluga zainteresovanim licima, kao i sprovode propisani postupci;

- 7) **Informacioni sistem za unutrašnje tržište** (u daljem tekstu: IMI sistem) je sistem za administrativnu saradnju i elektronsku razmjenu informacija između nadležnih organa država ugovornica;
- 8) **profesionalni naziv** je naziv pod kojim stručnjak obavlja regulisanu profesiju;
- 9) **profesionalno iskustvo** je iskustvo stečeno u toku obavljanja određene profesije u državi ugovornici u skladu sa propisima te države, sa punim radnim vremenom ili jednako vrednovanim kraćim radnim vremenom;
- 10) **profesionalno osposobljavanje** je period stručne prakse koja se obavlja pod nadzorom stručnjaka koja je uslov za pristup regulisanoj profesiji i može se sprovesti u toku obrazovanja ili nakon obrazovanja;
- 11) **odgovorno lice u privrednom društvu** je ovlašćeni zakonski zastupnik ili drugo rukovodeće lice u privrednom društvu;
- 12) **nadležni organ druge države ugovornice** je svaki organ koje druga država ugovornica ovlasti da izdaje ili prima dokaze o kvalifikacijama, osposobljenosti i druge dokumente ili podatke;
- 13) **nadležno udruženje** je profesionalno udruženje, komora nadležna za regulisanu, profesiju odnosno organizacija;
- 14) **preovlađujući razlozi od javnog interesa** su razlozi koji su kao takvi priznati u sudskoj praksi Suda pravde Evropske unije;
- 15) **regulisano obrazovanje i osposobljavanje** je svako obrazovanje i osposobljavanje koje je usmjereno na obavljanje određene regulisane profesije i koje obuhvata jedan ili više programa koji su dopunjeni profesionalnim osposobljavanjem ili pripravničkim stažom odnosno stručnom praksom, u skladu sa posebnim propisom;
- 16) **ECTS** je evropski sistem transfera kredita, u skladu sa posebnim propisom;
- 17) **cjeloživotno učenje** obuhvata cjelokupno opšte obrazovanje, profesionalno obrazovanje i osposobljavanje, neformalno obrazovanje i neformalno učenje tokom cijelog života, koje rezultira unapređenjem znanja, vještina i kompetencija, koje može obuhvatiti i profesionalnu etiku;
- 18) **stalno obavljanje profesije** podrazumijeva da stručnjak ispunjava sve uslove za pristup regulisanoj profesiji i obavljanju profesije, u skladu sa propisima države ugovornice porijekla;
- 19) **privremeno ili povremeno pružanje usluga** podrazumijeva da pružalac usluga preko granice privremeno ili povremeno pruža usluge u državi ugovornici domaćinu.

II. PRISTUP ZA OBAVLJANJE REGULISANIH PROFESIJA

Lista regulisanih profesija

Član 9

- (1) Organ državne uprave, odnosno drugi organ uprave nadležan za određenu regulisanu profesiju (u daljem tekstu: nadležni organ) dostavlja spisak regulisanih profesija organu državne uprave nadležnom za poslove rada (u daljem tekstu: Ministarstvo), na osnovu kojih Ministarstvo sačinjava Listu regulisanih profesija.
- (2) Listu regulisanih profesija utvrđuje Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada), na predlog Ministarstva.
- (3) Lista regulisanih profesija obuhvata pregled regulisanih profesija, nadležnih organa i propisa kojima se uređuju regulisane profesije.

Poslovi nadležnog organa

Član 10

- (1) Uslove za priznavanje profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija, kao i uslove za povremeno ili privremeno pružanje usluga se reguliše propisima kojima se uređuju regulisane profesije.
- (2) Nadležni organ:
 - 1) prima zahtjeve za priznavanje profesionalnih kvalifikacija, vodi postupak i izdaje rješenja o priznavanju profesionalne kvalifikacije;
 - 2) vodi spisak izdatih rješenja o priznavanju profesionalne kvalifikacije, izjavljenih tužbi odnosno žalbi protiv izdatih rješenja i prijava pružaoca povremenih ili privremenih usluga (u daljem tekstu: pružalac usluga);
 - 3) pružaocima usluga izdaje potvrdu o obavljanju djelatnosti u Crnoj Gori, o profesionalnoj kvalifikaciji i o usklađenosti profesionalne kvalifikacije sa minimalnim uslovima osposobljenosti;
 - 4) obavještava zainteresovana lica o uslovima za obavljanje regulisanih profesija;
 - 5) jednom godišnje unosi podatke u elektronsku bazu podataka regulisanih profesija;
 - 6) saraduje sa nadležnim organima drugih država ugovornica;
 - 7) na zahtjev Ministarstva, izvještava o sprovođenju ovog zakona.
- (3) Izuzetno od stava 2 ovog člana, poslove iz stava 2 tač. 1 do 4 ovog člana mogu obavljati nadležna udruženja u skladu sa posebnim propisom.

Upotreba naziva profesije

Član 11

- (1) Stručnjak koji u Crnoj Gori obavlja regulisanu profesiju kod koje je određen naziv profesije, upotrebljava crnogorski naziv profesije i odgovarajuće skraćenice, u skladu sa propisima koji uređuju tu profesiju odnosno profesionalnu djelatnost u Crnoj Gori.
- (2) U slučaju da naziv profesije u Crnoj Gori određuje nadležno udruženje, državljanin države ugovornice može da upotrebljava naziv profesije koji je izdalo to udruženje odnosno njegove skraćene oblike, samo ako dostavi dokaz da je član tog udruženja.
- (3) Nadležni organ može da ograniči upotrebu određenog naziva profesije na imaoce profesionalnih kvalifikacija, ako je o udruženju ili organizaciji iz člana 22 ovog zakona službeno obavijestio Evropsku komisiju i druge države ugovornice.

Upotreba naziva kvalifikacije

Član 12

- (1) Stručnjak ima pravo na upotrebu naziva kvalifikacije i skraćenice kvalifikacije stečene u državi ugovornici porijekla.
- (2) Nadležni organ može u rješenju o priznavanju profesionalne kvalifikacije odrediti da se u nazivu kvalifikacije doda naziv i adresa organa koji je naziv dodijelio.
- (3) Ako postoji mogućnost da dođe do zamjene naziva kvalifikacije države ugovornice porijekla sa nazivom koji se upotrebljava u Crnoj Gori i za koji se zahtijeva dodatno osposobljavanje koje stručnjak nije obavio, nadležni organ može zahtijevati od stručnjaka da upotrebljava naziv države ugovornice porijekla na način koji nadležni organ utvrdi rješenjem iz člana 34 ovog zakona.

Znanje jezika

Član 13

- (1) Stručnjak kojem je u Crnoj Gori priznata profesionalna kvalifikacija za obavljanje regulisane profesije mora znati crnogorski jezik ili neki od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u onom obimu dovoljnom za bavljenje tom profesijom.
- (2) Nadležni organ može sprovesti provjeru znanja jezika za one profesije koje mogu da utiču na zdravlje pacijenata ili za druge profesije u slučajevima kada postoji opravdana sumnja o dovoljnom znanju jezika stručnjaka u odnosu na njegove profesionalne djelatnosti.
- (3) Provjera znanja jezika iz stava 2 ovog člana može da se sprovede tek nakon priznavanja profesionalne kvalifikacije odnosno nakon izdavanja Evropske profesionalne kartice u skladu sa odredbama čl. 57 do 65 ovog zakona.

Priznavanje profesionalnog staža

Član 14

- (1) Ako se za pristup regulisanoj profesiji u Crnoj Gori zahtijeva završen pripravnički staž, nadležni organ priznaje pripravnički staž koji je obavljen u drugoj državi ugovornici ili u trećoj državi, pod uslovom da je pripravnički staž obavljen u skladu sa smjernicama iz stava 3 ovog člana.
- (2) Priznavanje pripravničkog staža iz stava 1 ovog člana ne zamjenjuje postojeće zahtjeve da se položi stručni ispit kako bi se ostvario pristup regulisanoj profesiji.
- (3) Nadležni organ na internet stranici objavljuje smjernice o organizaciji i priznavanju profesionalnog staža sprovedenog u drugoj državi ugovornici ili u trećoj državi, naročito u vezi sa ulogom koju ima supervizor pripravničkog staža.
- (4) Nadležni organ može da ograniči trajanje dijela pripravničkog staža koje se može obaviti van Crne Gore u skladu sa posebnim propisom.

Djelimičan pristup

Član 15

- (1) Nadležni organ može na osnovu podnesenog zahtjeva, odobriti djelimičan pristup za stalno obavljanje regulisane profesije i za povremeno ili privremeno pružanje usluga, ako:
 - 1) je stručnjak u potpunosti kvalifikovan da u državi ugovornici porijekla obavlja profesionalnu djelatnost za koju se traži djelimičan pristup u Crnoj Gori;
 - 2) bi uvođenjem dopunskih mjera za potpuni pristup regulisanoj profesiji u Crnoj Gori, stručnjak bio primoran da završi potpuni program obrazovanja i osposobljavanja u Crnoj Gori;
 - 3) se profesionalna djelatnost može objektivno odvojiti od drugih djelatnosti koje pripadaju regulisanoj profesiji u Crnoj Gori, pri čemu nadležni organ uzima u obzir činjenicu da li se profesionalna djelatnost može obavljati samostalno u državi ugovornici porijekla.
- (2) Stručnjak kojem je odobren djelimičan pristup, korisnika usluge obavještava o dozvoljenom obimu svojih profesionalnih djelatnosti.
- (3) Nadležni organ može odbiti zahtjev za djelimičan pristup ako postoji opravdana sumnja da će doći do ugrožavanja javnog interesa.
- (4) Profesionalna djelatnost djelimičnog pristupa obavlja se pod profesionalnim nazivom države ugovornice porijekla, osim ako posebnim zakonom nije drukčije uređeno.

- (5) Odredbe ovog člana ne odnose se na stručnjake koji su podnijeli zahtjev za automatsko priznavanje profesionalne kvalifikacije u skladu sa čl. 37, 41, 42 i 44 ovog zakona.

Izdavanje potvrda

Član 16

- (1) Nadležni organ izdaje državljanima Crne Gore i licima koja su u Crnoj Gori stekla profesionalnu kvalifikaciju potvrdu o tome da su njihovi dokazi o profesionalnim kvalifikacijama u skladu sa minimalnim uslovima osposobljenosti propisanim direktivama Evropske unije, kada se radi o profesijama koje se priznaju na osnovu minimalnih uslova osposobljenosti.
- (2) Na zahtjev stručnjaka, nadležni organ izdaje potvrdu o sticanju profesionalne kvalifikacije u Crnoj Gori ili o obavljanju regulisane profesije odnosno profesionalne djelatnosti u Crnoj Gori, ako ispunjava uslove.
- (3) Nadležni organ izdaje potvrdu o važenju diplome i sertifikata o profesionalnim kvalifikacijama koje su državljani Crne Gore stekli u republikama bivše SFRJ do dana međunarodnog priznanja tih republika i koju su stekli u Republici Srbiji do 25. januara 2008. godine.
- (4) Kod automatskog priznavanja na osnovu člana 41 ovog zakona, nadležni organ, pored potvrde iz stava 3 ovog člana, izdaje i potvrdu da su državljani Crne Gore u republikama bivše SFRJ do dana međunarodnog priznanja tih republika i da su u Republici Srbiji do 25. januara 2008. godine obavljali djelatnost na njihovoj teritoriji najmanje tri uzastopne godine, i to pet godina prije dana izdavanja potvrde.

III. POSTUPAK PRIZNAVANJA PROFESIONALNIH KVALIFIKACIJA ZA STALNO OBAVLJANJE REGULISANIH PROFESIJA

1. Opšti sistem priznavanja profesionalnih kvalifikacija

Primjena opšteg sistema

Član 17

- (1) U slučajevima kada se ne može primjeniti sistem priznavanja profesionalnog iskustva iz člana 37 ovog zakona, odnosno sistema automatskog priznavanja kvalifikacija iz čl. 41, 42 i 44 ovog zakona, primjenjuje se opšti sistem priznavanja profesionalnih kvalifikacija.

Efekt priznavanja

Član 18

- (1) Stručnjaku se u Crnoj Gori omogućava pristup regulisanoj profesiji na osnovu kvalifikacija stečenih u drugoj državi ugovornici i to pod istim uslovima koji važe za državljane Crne Gore, ako su profesionalne kvalifikacije koje profesija obuhvata uporedive.

Pokretanje postupka priznavanja profesionalnih kvalifikacija

Član 19

- (1) Postupak priznavanja profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisane profesije (u daljem tekstu: postupak) pokreće stručnjak koji podnosi zahtjev (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) nadležnom organu na propisanom obrascu.
- (2) Zahtjev iz stava 1 ovog člana može se podnijeti i elektronski, preko jedinstvene kontakt tačke.
- (3) Obrazac zahtjeva iz stava 1 ovog člana objavljuje se na internet stranici nadležnog organa.

Dokumentacija

Član 20

- (1) Uz zahtjev iz člana 19 stav 1 ovog zakona, podnosilac zahtjeva dostavlja dokaze o državljanstvu i profesionalnoj kvalifikaciji.
- (2) Pored dokaza iz stava 1 ovog člana nadležni organ može da zatraži:
 - potvrdu iz kaznene evidencije da nije osuđivan ili potvrde da mu nije izrečena privremena ili trajna zabrana obavljanja regulisane profesije, a kao dokaz uzima potvrdu izdatu u državi ugovornici porijekla ili u državi ugovornici domaćinu;
 - dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti podnosioca zahtjeva, a kao dokaz uzima potvrdu koja se u tu svrhu zahtjeva u državi ugovornici porijekla ili potvrdu koju je izdao odgovarajući organ u Crnoj Gori;
 - potvrdu o imovnom stanju podnosioca zahtjeva ili potvrde da je podnosilac zahtjeva osiguran za odgovornost u skladu sa posebnim propisom, a kao dokaz uzima potvrdu koju u tu svrhu izdaje banka, odnosno osiguravajuće društvo države ugovornice porijekla;
 - polaganje svečane zakletve ili svečane izjave, a tekst zakletve ili izjave nije moguće primijeniti na državljane drugih država ugovornica, i obezbjeđuje primjenu odgovarajućeg teksta istog značenja.
- (3) Dokazi o profesionalnim kvalifikacijama koje je izdala treća država, priznaju se kao dokazi o profesionalnim kvalifikacijama ako podnosilac zahtjeva ima tri godine profesionalnog iskustva u oblasti regulisane profesije, odnosno obavljanja profesionalne djelatnosti na teritoriji druge države ugovornice koja je priznala dokaze o profesionalnim kvalifikacijama.
- (4) U slučaju opravdane sumnje u važenje dokaza, nadležni organ može da zatraži od podnosioca zahtjeva da dokazi iz stava 2 al. 1, 2 i 3 ovog člana ne budu stariji od tri mjeseca na dan njihovog dostavljanja.

Provjeravanje dokaza

Član 21

- (1) U slučaju opravdane sumnje u vjerodostojnost dostavljenih dokaza iz člana 20 ovog zakona, nadležni organ može kod nadležnog organa druge države provjeriti njihovu vjerodostojnost ili zahtijevati ovjerene fotokopije, kao i provjeriti dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova osposobljenosti podnosioca zahtjeva za profesionalne kvalifikacije iz člana 41 ovog zakona, koji se, u skladu sa ovim zakonom, priznaju automatski.
- (2) Ako je dokaze o formalnim kvalifikacijama izdao nadležni organ jedne države ugovornice, a uključuje osposobljavanje koje je podnosilac zahtjeva djelimično ili u potpunosti obavio u drugoj državi ugovornici, nadležni organ, usljed opravdane sumnje, može kod nadležnog organa države ugovornice koja je izdala dokaz provjeriti da li:

- 1) je program osposobljavanja koji je sproveden u državi ugovornici formalno potvrdio nadležni organ države ugovornice koja je izdala dokaz;
 - 2) je dokaz o formalnoj kvalifikaciji jednak onome koji je izdat da je osposobljavanje u potpunosti obavljeno u državi ugovornici koja je izdala dokaz;
 - 3) dokaz o formalnoj kvalifikaciji daje jednaka prava za obavljanje regulisane profesije na teritoriji države ugovornice koja je izdala dokaz.
- (3) U slučaju opravdane sumnje, nadležni organ može od nadležnog organa druge države ugovornice da zatraži potvrdu da podnosilac zahtjeva nema prekid ili zabranu obavljanja profesije zbog teže povrede pravila struke ili zbog osude za krivično djelo povezano sa obavljanjem profesije odnosno profesionalne djelatnosti.
- (4) Razmjena informacija između nadležnih organa država ugovornica vrši se preko IMI sistema, u skladu sa ovim zakonom.

Potvrda udruženja ili organizacija

Član 22

- (1) Potvrda o profesionalnim kvalifikacijama koju je izdalo udruženje ili organizacija u drugoj državi ugovornici ovlaštena za izdavanje takvih dokaza svojim članovima u državi ugovornici, smatra se za odgovarajući dokaz o formalnim kvalifikacijama.

Nivoi profesionalnih kvalifikacija

Član 23

- (1) Profesionalne kvalifikacije dijele se na nivoe A, B, C, D i E, a potvrđuju se sljedećim dokazima:
- 1) nivo A - potvrdom o kompetencijama koja potvrđuje da je imalac stekao opšte znanje na osnovu opšteg osnovnog ili srednjeg obrazovanja, odnosno potvrđuje da je završio program osposobljavanja koji nije dio svjedočanstva ili diplome ili posebnog ispita ili tri uzastopne godine obavljanja profesije u državi ugovornici u okviru zaposlenja sa punim radnim vremenom ili jednako vrednovanim kraćim radnim vremenom obavljanja profesije u okviru zaposlenja sa skraćenim radnim vremenom u prethodnih deset godina;
 - 2) nivo B - svjedočanstvom koje potvrđuje da je imalac uspješno završio:
 - srednjoškolski opšti program, koji je dopunio sa programom studija ili profesionalnog osposobljavanja, a ako se to zahtijeva, i pripravničkim stažom ili profesionalnom praksom, ili
 - srednjoškolski tehnički ili stručni program, koji je dopunio sa programom studija ili profesionalnog osposobljavanja, a ako se to zahtijeva, i sa pripravničkim stažom ili profesionalnom praksom;
 - 3) nivo C - diplomom, koja dokazuje uspješno završeno:
 - osposobljavanje nakon završene srednje škole, koje traje najmanje godinu dana ili isti period sa kraćim radnim vremenom, za koji je jedan od uslova za pristup uspješno završen srednjoškolski program, potreban za upis na ustanove visokog obrazovanja ili završen srednjoškolski program jednake vrijednosti kao i profesionalno osposobljavanje, koje se može zahtijevati poslije srednjoškolskog programa, ili
 - regulisano obrazovanje i osposobljavanje ili u slučaju regulisane profesije, profesionalno osposobljavanje sa posebnom strukturom i sposobnostima koje prevazilaze za stepen one iz tačke 2 ovog stava, jednake vrijednosti kao i nivo osposobljavanja određen u alineji 1 ove tačke, ako takvo osposobljavanje obezbjeđuje uporediv profesionalni standard, kao i priprema učesnika

osposobljavanja za primjereni nivo odgovornosti i zadataka, ako je uz diplomu priložena i potvrda države članice porijekla;

- 4) nivo D - diplomom koja potvrđuje uspješno završeno osposobljavanje na nivou nakon završetka srednjeg obrazovanja u trajanju od najmanje tri ili najviše četiri godine ili jednakog trajanja kada se odvija povremeno, na fakultetu ili ustanovi za visoko obrazovanje ili drugoj ustanovi koja obezbjeđuje isti stepen osposobljavanja, kao i stručno usavršavanje koje se može zahtijevati pored tog programa na nivou nakon završetka srednjeg obrazovanja;
- 5) nivo E - diplomom koja potvrđuje da je nosilac diplome uspješno završio program na nivou nakon završetka srednjeg obrazovanja u trajanju od najmanje četiri godine ili program studija jednakog trajanja kada se odvija povremeno na fakultetu ili ustanovi visokog obrazovanja ili drugoj ustanovi koja obezbjeđuje isti stepen osposobljavanja i, kada je to potrebno, da je nosilac diplome završio stručno osposobljavanje koje se zahtijeva pored tog programa na nivou nakon završetka srednjeg obrazovanja.

Jednako vrednovanje kvalifikacija

Član 24

- (1) Svi dokazi o formalnim kvalifikacijama koje je izdao nadležni organ u državi članici kojim se potvrđuje uspješno završeno osposobljavanje u državi ugovornici koje se pohađalo redovno ili vanredno u okviru formalnog programa ili izvan njega, a koje je ta država članica priznala kao ekvivalentno i koji nosiocu tih dokaza dodjeljuju jednaka prava pristupa profesiji ili obavljanja profesije ili ga osposobljavaju za obavljanje profesije, smatraju se dokazom o formalnim kvalifikacijama iz člana 23 ovog zakona.

Uslovi za priznavanje

Član 25

- (1) Podnosiocu zahtjeva može se dozvoliti obavljanje regulisane profesije pod jednakim uslovima koji važe za državljane Crne Gore, ako ima potvrdu o kompetencijama ili dokaz o formalnim kvalifikacijama iz člana 23 ovog zakona koji druga država ugovornica zahtijeva za obavljanje određene profesije odnosno djelatnosti na njenoj teritoriji.
- (2) Obavljanje regulisane profesije u skladu sa stavom 1 ovog člana može se dozvoliti i podnosiocu zahtjeva koji je obavljao određenu profesiju sa punim radnim vremenom godinu dana ili jednako vrednovanom periodu sa kraćim radnim vremenom u periodu od prethodnih deset godina u drugoj državi ugovornici koja tu profesiju ne reguliše i ima potvrdu o kompetencijama ili dokaz o formalnim kvalifikacijama nadležnog organa te države koji potvrđuje da je podnosilac zahtjeva osposobljen za obavljanje određene profesije.
- (3) Nadležni organ kod odlučivanja uzima u obzir nivo, koji je na osnovu člana 23 ovog zakona potvrdila država ugovornica porijekla i potvrdu sa kojom država ugovornica porijekla potvrđuje da je regulisana profesija i osposobljavanje ili profesionalno osposobljavanje iz člana 23 tačka 3 alineja 2 ovog zakona jednake vrijednosti nivou iz člana 23 tačka 3 alineja 1 ovog zakona.
- (4) Izuzetno od st. 1 i 2 ovog člana, nadležni organ može odbiti priznavanje profesionalne kvalifikacije za obavljanje regulisane profesije ako potvrda o kompetenciji potvrđuje nivo iz člana 23 stav 1 tačka 1 ovog zakona, a Crna Gora za obavljanje navedenog zanimanja zahtijeva nivo iz člana 23 stav 1 tačka 5 ovog zakona.

Dopunske mjere

Član 26

- (1) Nadležni organ može zahtijevati od podnosioca zahtjeva sprovođenje jedne od dopunskih mjera za priznavanje profesionalnih kvalifikacija, i to:
 - period prilagođavanja za profesionalnu osposobljenost odnosno profesionalnu djelatnost u smislu člana 28 stav 1 ovog zakona u trajanju do tri godine; ili
 - provjeru profesionalne osposobljenosti.
- (2) Sprovođenje dopunske mjere iz stava 1 ovog člana nadležni organ može da zahtijeva od podnosioca zahtjeva ako:
 - osposobljavanje koje je prošao obuhvata bitno različite sadržaje od onih koje podrazumijeva dokaz o formalnoj kvalifikaciji propisan u Crnoj Gori;
 - regulisana profesija u Crnoj Gori sadrži jednu ili više aktivnosti koje ne postoje u toj profesiji u državi ugovornici porijekla, a osposobljavanje koje se traži u Crnoj Gori obuhvata bitno različite sadržaje od sadržaja koje obuhvata potvrda o osposobljenosti ili dokaz o formalnoj kvalifikaciji podnosioca zahtjeva.
- (3) Bitno razlikovanje sadržaja iz stava 2 al. 1 i 2 ovog člana postoji ako se sadržina od suštinskog značaja za obavljanje regulisane profesije, kao i osposobljavanje koje je obavio podnosilac zahtjeva, bitno razlikuje od osposobljavanja koje se zahtijeva u Crnoj Gori.
- (4) Nadležni organ kod odlučivanja o dopunskim mjerama uzima u obzir načelo srazmjernosti, posebno kod provjere znanja, vještina i kompetencija koje je podnosilac zahtjeva stekao na osnovu profesionalnog iskustva ili cjeloživotnog učenja, a koje je vrednovao i potvrdio nadležni organ druge države ugovornice ili treće države i koji obuhvataju sadržaje koji se bitno razlikuju.
- (5) O dopunskim mjerama odlučuje nadležni organ rješenjem koje sadrži:
 - nivo profesionalne kvalifikacije zahtijevan u Crnoj Gori;
 - nivo profesionalne kvalifikacije podnosioca zahtjeva;
 - sadržaje koji se bitno razlikuju i razloge zbog kojih ti sadržaji ne mogu zamijeniti znanje, vještine i kompetencije iz stava 4 ovog člana,
 - rok za obavljanje dopunskih mjera;
 - mjerila za ocjenu uspješnosti obavljanja dopunskih mjera;
 - uslove za obavljanje perioda prilagođavanja (vrijeme trajanja i program, kao i eventualne dopune dodatnim obrazovanjem);
 - uslove za provjeru profesionalne osposobljenosti.
- (6) Podnosilac zahtjeva samostalno se opredjeljuje za jednu od dopunskih mjera iz stava 1 ovog člana.
- (7) Izuzetno od stava 6 ovog člana nadležni organ određuje dopunsku mjeru za priznavanje profesionalnih kvalifikacija u sljedećim slučajevima:
 - 1) kod regulisanih profesija za čije obavljanje je potrebno detaljno poznavanje važećeg zakonodavstva u Crnoj Gori i u velikoj mjeri obuhvataju pravno savjetovanje odnosno pomoć u odnosu na to zakonodavstvo;
 - 2) ako zahtjev za priznavanje profesionalnih kvalifikacija podnosi imalac profesionalne kvalifikacije iz člana 23 stav 1 tačka 1 ovog zakona (nivo A), a zahtijevana profesionalna kvalifikacija u Crnoj Gori je iz člana 23 stav 1 tačka 3 ovog zakona (nivo C);
 - 3) ako zahtjev za priznavanje profesionalnih kvalifikacija podnosi imalac profesionalne kvalifikacije iz člana 23 stav 1 tačka 2 ovog zakona (nivo B), a zahtijevana profesionalna kvalifikacija u Crnoj Gori je iz člana 23 stav 1 tačk. 4 i 5 ovog zakona (nivo D i E);
 - 4) ako podnosilac zahtjeva ne ispunjava uslove za automatsko priznavanje:

- za doktora medicine, medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu, stomatologe, veterinare, babice, farmaceute i arhitekta;
 - za arhitekta, kada podnosilac zahtjeva ima dokaze o formalnoj kvalifikaciji, koji nijesu propisani zakonom ili drugim propisom;
 - za doktore medicine i stomatologe, koji imaju dokaz o formalnim kvalifikacijama specijalizacije nakon obavljenog osposobljavanja, na osnovu kojeg su stekli naziv u skladu sa zakonom ili drugim propisom;
 - za medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu, gdje takvu profesionalnu djelatnost obavljaju diplomirane medicinske sestre ili medicinske sestre sa specijalizacijom, koje su nakon obavljenog osposobljavanja stekle naziv u skladu sa zakonom ili drugim propisom;
 - za državljane trećih država, koji su stekli profesionalnu kvalifikaciju u državi koja nije država ugovornica, ali su im dokazi o formalnim kvalifikacijama već prethodno bili priznati u jednoj od država ugovornica i imaju najmanje tri godine profesionalnog iskustva u toj profesiji na teritoriji države koja im je dokaz o formalnim kvalifikacijama priznala;
- 5) obavljanje djelatnosti iz Liste djelatnosti za priznavanje profesionalnog iskustva iz člana 36 ovog zakona kada podnosilac zahtjeva ne ispunjava uslove iz čl. 38, 39 i 40 ovog zakona, a predviđa da će kao preduzetnik ili odgovorno lice u privrednom društvu obavljati djelatnosti za koje je potrebno poznavanje, kao i primjena važećih propisa u Crnoj Gori, ako se za pristup do tih profesija isto zahtijeva i za državljane Crne Gore.

(8) Izuzetno, nadležni organ može od podnosioca zahtjeva zahtijevati ispunjavanje obje dopunske mjere kada zahtjev za priznavanje profesionalnih kvalifikacija podnese imalac profesionalne kvalifikacije iz člana 23 stav 1 tačka 1 ovog zakona (nivo A), a zahtijevana profesionalna kvalifikacija je iz člana 23 stav 1 tačka 4 ovog zakona (nivo D).

Izbor dopunske mjere

Član 27

- (1) Podnosilac zahtjeva, u pisanoj formi, obavještava nadležni organ o dopunskoj mjeri koju je izabrao, u roku od 30 dana od dana prijema rješenja iz člana 26 stav 5 ovog zakona.
- (2) Ako podnosilac zahtjeva izabere period prilagođavanja, o tome obavještava nadležni organ i dostavlja mu dokaze gdje će obavljati period prilagođavanja i pod čijim nadzorom.
- (3) Nadležni organ potvrđuje obavljanje perioda prilagođavanja najkasnije u roku od osam dana od dana prijema obavještenja iz stava 2 ovog člana.

Period prilagođavanja

Član 28

- (1) Period prilagođavanja je period obavljanja regulisane profesije pod nadzorom osposobljenog stručnjaka za tu profesiju odnosno profesionalnu djelatnost, koji može pratiti dalje osposobljavanje podnosioca zahtjeva i adekvatno ga ocjenjivati.
- (2) Nakon isteka perioda prilagođavanja, osposobljeni stručnjak sačinjava izvještaj o stečenim znanjima, vještinama i kompetencijama podnosioca zahtjeva i dostavlja ga nadležnom organu.
- (3) Nadležni organ u roku od 20 dana od dana dostavljenog izvještaja iz stava 2 ovog člana donosi rješenje u skladu sa članom 34 ovog zakona.

Provjera profesionalne osposobljenosti

Član 29

- (1) Provjera profesionalne osposobljenosti je provjera profesionalnog znanja, vještina i kompetencija podnosioca zahtjeva, koje sprovodi ili priznaje nadležni organ i koji ocjenjuje mogućnost da li podnosilac zahtjeva može da obavlja regulisanu profesiju u Crnoj Gori.
- (2) Provjera profesionalne osposobljenosti se obavlja najkasnije šest mjeseci od dana uručenja rješenja iz člana 26 stav 5 ovog zakona.

Utvrđivanje dopunskih mjera

Član 30

- (1) Bliži način sprovođenja dopunskih mjera iz člana 26 ovog zakona utvrđuje se propisom organa državne uprave nadležnog za određenu regulisanu profesiju.

Odstupanje od izbora dopunske mjere

Član 31

- (1) Ako nadležni organ, u odnosu na određenu profesiju, smatra da je potrebno odstupiti od toga da se podnosiocu zahtjeva dozvoli da bira između dopunskih mjera iz člana 26 ovog zakona, o tome obavještava Evropsku komisiju i druge države ugovornice.
- (2) Ako Evropska komisija smatra da je odstupanje iz stava 1 ovog člana neprimjereno ili da nije u skladu sa pravom Evropske unije, u roku od tri mjeseca od prijema svih potrebnih informacija, može donijeti odluku kojom se traži da se uzdrži od preduzimanja predviđene mjere.
- (3) Ako se Evropska komisija ne izjasni u roku iz stava 2 ovog člana, nadležni organ može da odstupa od toga da podnosiocu zahtjeva dozvoli izbor dopunske mjere.

Naknada troškova za sprovođenje dopunskih mjera

Član 32

- (1) Naknada troškova za sprovođenje dopunske mjere obuhvata troškove dodatnog obrazovanja ili stručnog usavršavanja i osposobljavanja u periodu prilagođavanja i troškove provjere profesionalne osposobljenosti.
- (2) Naknadu troškova iz stava 1 ovog člana plaća podnosilac zahtjeva prije početka obavljanja dopunske mjere, a naknada ne smije da bude veća od naknade koja se za istu namjenu obavljanja profesije utvrđuje za državljane Crne Gore i ne smije prelaziti stvarne troškove postupka.
- (3) Bliži način utvrđivanja naknade troškova sprovođenja dopunske mjere uređuju se propisom organa državne uprave nadležnog za određenu regulisanu profesiju.

Mišljenje o uporedivosti profesionalne kvalifikacije

Član 33

- (1) U postupku priznavanja profesionalnih kvalifikacija, nadležni organ može da zatraži mišljenje od obrazovne ustanove, ili nadležnog udruženja o uporedivosti kvalifikacije odnosno dijela kvalifikacije

podnosioca zahtjeva sa kvalifikacijom odnosno dijelom kvalifikacije koja je stečena u Crnoj Gori i koja je uslov za obavljanje regulisane profesije.

- (2) Mišljenje iz stava 1 ovog člana daje se u roku od 20 dana od dana kada ga nadležni organ zatraži.
- (3) Mišljenje o uporedivosti kvalifikacije iz stava 1 ovog člana, nije obavezujuće za nadležni organ prilikom donošenja rješenja.

Rješenje o priznavanju profesionalnih kvalifikacija

Član 34

- (1) Nadležni organ donosi rješenje o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje određene regulisane profesije u Crnoj Gori:
 - 1) ako na osnovu zahtjeva i dokaza utvrdi da profesionalne kvalifikacije podnosioca zahtjeva odgovaraju profesionalnim kvalifikacijama koje se zahtijevaju za obavljanje određene regulisane profesije odnosno profesionalne djelatnosti u Crnoj Gori, ili
 - 2) kada podnosilac zahtjeva dostavi dokaz o uspješno obavljenom periodu prilagođavanja ili provjeri profesionalne sposobnosti.
- (2) Nadležni organ rješenjem odbija zahtjev podnosioca, ako:
 - 1) ni sa uvođenjem dopunskih mjera iz člana 26 ovog zakona ne može da stekne odgovarajuću kvalifikaciju u Crnoj Gori; ili
 - 2) u roku ne sprovede dopunske mjere iz člana 26 ovog zakona.
- (3) Pravo na obavljanje određene regulisane profesije u Crnoj Gori podnosilac zahtjeva stiče kada ispuni i druge uslove, ako su ti uslovi propisani posebnim zakonom.

Rokovi u postupku

Član 35

- (1) Nadležni organ, u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva sa dokazima iz čl. 19 i 20 ovog zakona, može pozvati podnosioca zahtjeva da isti dopuni u roku od 30 dana.
- (2) Ako podnosilac zahtjeva ne dopuni zahtjev u roku iz stava 1 ovog člana, nadležni organ će ga odbiti kao neuredan.
- (3) Nadležni organ rješenjem odlučuje o zahtjevu iz stava 1 ovog člana u roku od tri mjeseca od dana prijema urednog zahtjeva.
- (4) Izuzetno od stava 3 ovog člana, u postupku opšteg sistema priznavanja profesionalnih kvalifikacija ili u postupku priznavanja profesionalnog iskustva iz člana 37 ovog zakona, zbog zahtjevnosti postupka rok se može produžiti za još mjesec dana.
- (5) Protiv rješenja nadležnog organa, podnosilac zahtjeva ima pravo na pravni lijek u skladu sa posebnim zakonom.

2. Sistem priznavanja profesionalnih kvalifikacija na osnovu profesionalnog iskustva

Liste djelatnosti za priznavanje profesionalnog iskustva

Član 36

- (1) Profesionalna kvalifikacija može se priznati na osnovu profesionalnog iskustva u skladu sa Listama djelatnosti za priznavanje profesionalnog iskustva (u daljem tekstu: Liste djelatnosti).
- (2) Liste djelatnosti za priznavanje profesionalnog iskustva utvrđuje Ministarstvo.

- (3) Liste djelatnosti su I Lista djelatnosti, II Lista djelatnosti i III Lista djelatnosti i sačinjavaju se na osnovu lista koje utvrđuje Evropska komisija.
- (4) Liste djelatnosti objavljuju se u „Službenom listu Crne Gore“.

Automatsko priznavanje profesionalnih kvalifikacija na osnovu profesionalnog iskustva

Član 37

- (1) Ako je u Crnoj Gori pristup jednoj od djelatnosti koja je utvrđena u Listama djelatnosti ili bavljenje tom djelatnošću uslovljeno opštim, poslovnim ili stručnim znanjima i sposobnostima, nadležni organ priznaje prethodno bavljenje djelatnošću u drugoj državi ugovornici, kao profesionalno iskustvo i dovoljan dokaz tog znanja i sposobnosti.
- (2) Profesionalno iskustvo iz stava 1 ovog člana nadležni organ priznaje podnosiocu zahtjeva automatski ako ispunjava uslove iz čl. 38, 39 i 40 ovog zakona.

Uslovi za obavljanje djelatnosti sa I Liste djelatnosti

Član 38

- (1) Podnosilac zahtjeva ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti sa I Liste djelatnosti, ako je tu djelatnost obavljao:
 - 1) šest uzastopnih godina kao preduzetnik ili odgovorno lice u privrednom društvu;
 - 2) tri uzastopne godine kao preduzetnik ili odgovorno lice u privrednom društvu, ako dokaže da se najmanje tri prethodne godine osposobljavao u odgovarajućoj djelatnosti, što dokazuje potvrdom koju priznaje država ugovornica ili koju nadležni organ smatra odgovarajućim dokazom;
 - 3) četiri uzastopne godine kao preduzetnik ili odgovorno lice u privrednom društvu, ako dokaže da se najmanje dvije prethodne godine osposobljavao u odgovarajućoj djelatnosti, što dokazuje potvrdom koju priznaje država ugovornica ili koju nadležni organ smatra odgovarajućim dokazom;
 - 4) tri uzastopne godine kao preduzetnik, ako dokaže da je obavljao odgovarajuću djelatnost kao zaposleno lice najmanje pet godina; ili
 - 5) pet uzastopnih godina kao rukovodilac, od čega je najmanje tri godine obavljao tehničke zadatke i bio je odgovoran za najmanje jedan odsjek u privrednom društvu, ako dokaže da se najmanje tri prethodne godine osposobljavao za odgovarajuću djelatnost, što dokazuje potvrdom koju je priznala država ugovornica ili koju nadležni organ smatra odgovarajućim dokazom.
- (2) U slučajevima iz stava 1 tač. 1 i 4 ovog člana, podnosilac zahtjeva mora da dokaže da nije prestao da obavlja profesionalnu djelatnost više od deset godina koje se računaju od dana podnošenja urednog zahtjeva kod nadležnog organa.

Uslovi za obavljanje djelatnosti sa II Liste djelatnosti

Član 39

- (1) Podnosilac zahtjeva ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti sa II Liste djelatnosti, ako je tu djelatnost prethodno obavljao:
 - 1) pet uzastopnih godina kao preduzetnik ili odgovorno lice u privrednom društvu;
 - 2) tri uzastopne godine kao preduzetnik ili odgovorno lice u privrednom društvu ako dokaže da se najmanje tri prethodne godine osposobljavao u odgovarajućoj djelatnosti, što dokazuje potvrdom koju priznaje država ugovornica ili koju nadležni organ smatra odgovarajućim dokazom;

- 3) četiri uzastopne godine kao preduzetnik ili odgovorno lice u privrednom društvu, ako dokaže da se najmanje dvije prethodne godine osposobljavao u odgovarajućoj djelatnosti, što dokazuje potvrdom koju priznaje država ugovornica ili koju nadležni organ smatra odgovarajućim dokazom;
 - 4) tri uzastopne godine kao preduzetnik ili odgovorno lice u privrednom društvu, ako dokaže da je obavljao odgovarajuću djelatnost kao preduzetnik najmanje pet godina;
 - 5) pet uzastopnih godina kao zaposleno lice, ako dokaže da se najmanje tri prethodne godine osposobljavao u odgovarajućoj djelatnosti, što dokazuje potvrdom koju priznaje država ugovornica ili koju nadležni organ smatra odgovarajućim dokazom; ili
 - 6) šest uzastopnih godina kao preduzetnik, ako dokaže da se najmanje dvije prethodne godine osposobljavao u odgovarajućoj djelatnosti, što dokazuje potvrdom koju priznaje država ugovornica ili koju nadležni organ smatra odgovarajućim dokazom.
- (2) U slučajevima iz stava 1 tač. 1 i 4 ovog člana, podnosilac zahtjeva mora da dokaže da nije prestao da obavlja profesionalnu djelatnost više od deset godina koje se računaju od dana podnošenja urednog zahtjeva kod nadležnog organa.

Uslovi za obavljanje djelatnosti sa III Liste djelatnosti

Član 40

- (1) Podnosilac zahtjeva ispunjava uslove za obavljanje profesionalne djelatnosti sa III Liste djelatnosti, ako je tu djelatnost obavljao:
- 1) tri uzastopne godine kao preduzetnik ili odgovorno lice u privrednom društvu;
 - 2) dvije uzastopne godine kao preduzetnik ili odgovorno lice u privrednom društvu, ako dokaže da se prethodno osposobljavao u odgovarajućoj djelatnosti, što dokazuje potvrdom koju priznaje država ugovornica ili koju nadležni organ smatra odgovarajućim dokazom;
 - 3) dvije uzastopne godine kao preduzetnik ili odgovorno lice u privrednom društvu, ako dokaže da je obavljao odgovarajuću djelatnost najmanje tri godine; ili
 - 4) tri uzastopne godine kao zaposleno lice, ako dokaže da se prethodno osposobljavao u odgovarajućoj djelatnosti, što dokazuje potvrdom koju priznaje država ugovornica ili koju nadležni organ smatra odgovarajućim dokazom.
- (2) U slučajevima iz stava 1 tač. 1 i 3 ovog člana, podnosilac zahtjeva mora da dokaže da nije prestao da obavlja profesionalnu djelatnost više od deset godina koje se računaju od dana podnošenja urednog zahtjeva kod nadležnog organa.

3. Sistem automatskog priznavanja profesionalnih kvalifikacija

Automatsko priznavanje po osnovu minimalnih uslova osposobljenosti

Član 41

- (1) Nadležni organ priznaje podnosiocu zahtjeva profesionalnu kvalifikaciju za regulisane profesije za doktora medicine, medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu, stomatologe, veterinare, babice, farmaceute i arhitekte, ako kvalifikacija ispunjava minimalne uslove osposobljenosti propisane pravnim aktima Evropske unije o priznavanju profesionalnih kvalifikacija, a koji se potvrđuju dokazima o formalnim kvalifikacijama.

Automatsko priznavanje po osnovu zajedničkog okvira za osposobljavanje

Član 42

- (1) Profesionalna kvalifikacija za obavljanje određene regulisane profesije može se priznati na osnovu zajedničkog okvira za osposobljavanje.
- (2) Zajednički okvir za osposobljavanje iz stava 1 ovog člana predstavlja skup minimalnog znanja, vještina i kompetencija potrebnih za obavljanje određene profesije odnosno djelatnosti i uvodi se za automatsko priznavanje profesionalnih kvalifikacija na osnovu zajedničkih načela.
- (3) Dokazi o formalnim kvalifikacijama koji su stečeni na osnovu zajedničkog okvira kvalifikacija izjednačavaju se sa dokazima o formalnim kvalifikacijama koje je izdao nadležni organ države ugovornice.
- (4) Postojanje zajedničkog okvira osposobljavanja za određenu profesiju odnosno djelatnost ne zamjenjuje programe osposobljavanja koji se sprovode u Crnoj Gori.

Primjena zajedničkog okvira za osposobljavanje u Crnoj Gori

Član 43

- (1) Nadležni organ ili nadležno udruženje mogu da podnesu predlog za uspostavljanje zajedničkog okvira za osposobljavanje, ako ispunjava uslove koje utvrđuje Evropska komisija.
- (2) Predlog iz stava 1 ovog člana dostavlja se Evropskoj komisiji.
- (3) Crna Gora nije u obavezi da primijeni zajednički okvir za osposobljavanje na svojoj teritoriji, niti da automatski prizna stručne kvalifikacije stečene posredstvom ovog okvira, ako:
 - 1) na teritoriji Crne Gore ne postoje ustanove obrazovanja ili osposobljavanja koje nude takvo osposobljavanje za odgovarajuću profesiju;
 - 2) uvođenje zajedničkog okvira osposobljavanja bi nepovoljno uticalo na organizaciju sistema obrazovanja i stručnog osposobljavanja;
 - 3) postoje znatne razlike između zajedničkog okvira osposobljavanja i osposobljavanja koje se zahtijeva na teritoriji Crne Gore, što predstavlja rizik po javni interes, javnu bezbjednost, javno zdravlje ili bezbjednost korisnika usluga ili za zaštitu životne sredine.

Automatsko priznavanje na osnovu zajedničkog testa osposobljenosti

Član 44

- (1) Profesionalna kvalifikacija za obavljanje regulisane profesije može se priznati na osnovu zajedničkog testa osposobljenosti.
- (2) Zajednički test osposobljenosti je standardizovana provjera osposobljenosti koja je dostupna u državama ugovornicama i koja se primjenjuje na lica koja posjeduju profesionalne kvalifikacije za obavljanje određenih profesija, odnosno djelatnosti.
- (3) Polaganje zajedničkog testa osposobljenosti u državi ugovornici omogućava licu iz stava 1 ovog člana da obavlja profesiju, odnosno djelatnost u drugoj državi ugovornici pod istim uslovima koje imaju njeni državljani.

Primjena zajedničkog testa osposobljenosti u Crnoj Gori

Član 45

- (1) Nadležni organ ili nadležno udruženje mogu da podnesu predlog za zajednički test osposobljenosti, ako ispunjava uslove koje utvrđuje Evropska komisija.
- (2) Predlog iz stava 1 ovog člana dostavlja se Evropskoj komisiji.
- (3) Crna Gora nije u obavezi da primijeni zajednički test osposobljenosti na svojoj teritoriji, niti da automatski prizna stručne kvalifikacije stečene posredstvom ovog testa, ako:
 - 1) profesija nije regulisana na teritoriji Crne Gore;
 - 2) sadržaj zajedničkog testa osposobljenosti može da predstavlja rizik za javno zdravlje ili bezbjednost korisnika usluga na teritoriji Crne Gore;
 - 3) sadržaj zajedničkog testa osposobljenosti učinio bi pristup profesiji znatno manje privlačnim u poređenju sa zahtjevima za obavljanje određene profesije u Crnoj Gori.

IV. PRUŽANJE POVREMENIH ILI PRIVREMENIH USLUGA U CRNOJ GORI KOD

OBAVLJANJA REGULISANIH PROFESIJA

Opšta načela

Član 46

- (1) Pružalac usluga koji je osnovan u državi ugovornici porijekla i koji pruža usluge u toj državi, može iste usluge u Crnoj Gori pružati povremeno ili privremeno.
- (2) Ako profesija u državi ugovornici porijekla nije regulisana, pružalac usluga može pružati usluge u Crnoj Gori ako ih je u toj državi ugovornici porijekla pružao najmanje godinu dana u posljednjih deset godina.
- (3) Na pružaoca usluga shodno se primjenjuju propisi koji se odnose na njegove profesionalne kvalifikacije, način obavljanja profesije odnosno djelatnosti, etičku, stručnu i krivičnu, kao i materijalnu odgovornost, koji važe za stručnjake koji stalno obavljaju istu profesionalnu djelatnost.
- (4) Odredbe ovog poglavlja odnose se i na zahtjeve za djelimičan pristup za pružanje privremenih ili povremenih usluga kod profesija odnosno profesionalnih djelatnosti koje mogu prouzrokovati ozbiljnu štetu za javno zdravlje ili bezbjednost i ne mogu se automatski priznavati u smislu čl. 37, 41, 42 i 44 ovog zakona.

Članstvo u profesionalnim udruženjima

Član 47

- (1) Nadležni organ od pružaoca usluga koji ima sjedište u drugoj državi ugovornici ne smije da zahtijeva učlanjenje u profesionalno udruženje u Crnoj Gori, i ako je taj uslov propisan za državljane Crne Gore, ali može da zahtijeva privremenu registraciju ako pružaocu usluga to ne prouzrokuje dodatne troškove.
- (2) Pružalac usluge se registruje na period za koji mu je odobreno pružanje usluge.

Prijava za pružanje usluga

Član 48

- (1) Pružalac usluga podnosi prijavu sa dokumentacijom kod nadležnog organa u pisanoj formi ili elektronski, preko jedinstvene kontakt tačke.
- (2) Prije prvog pružanja usluga u Crnoj Gori pružalac usluge podnosi prijavu i dužan je da obavijesti nadležni organ kada se suštinski promijene okolnosti od značaja za pružanje usluga, a naročito u slučaju promjene djelatnosti ili prestanka ispunjavanja uslova na osnovu kojih je izdato odobrenje za pružanje usluge, u skladu sa posebnim zakonom.
- (3) Prijava sadrži lične podatke pružaoca usluga, i to: ime pružaoca usluga, adresu stanovanja, pol, datum, mjesto i državu rođenja, državljanstvo i broj pasoša, naziv regulisane profesije odnosno djelatnosti koju pružalac namjerava da obavlja i podatke o osiguranju (lično ili kolektivno osiguranje) u vezi sa profesionalnom odgovornošću.
- (4) Nadležni organ na svojoj internet stranici objavljuje obrazac prijave.
- (5) U postupku razmatranja prijave za povremeno ili privremeno pružanje usluga nadležni organ ocjenjuje prirodu obavljanja usluga za svaki slučaj posebno na osnovu trajanja, učestalosti i redovnost pružanja usluga.

Dokumentacija

Član 49

- (1) Prije početka prvog pružanja usluga, nadležni organ od pružaoca usluga može zahtijevati da se uz prijavu dostave i sljedeći dokazi:
 - 1) potvrda o državljanstvu pružaoca usluga;
 - 2) potvrda kojom se dokazuje da pružalac usluge ima registrovanu privrednu djelatnost u državi ugovornici porijekla za pružanje usluge, kao i da u trenutku izdavanja potvrde nema privremenu ili trajnu zabranu obavljanja profesije;
 - 3) dokaz o profesionalnim kvalifikacijama;
 - 4) dokaz da je pružalac usluga obavljao takvu uslugu najmanje godinu dana u periodu od prethodnih deset godina, u slučaju iz člana 46 stav 2 ovog zakona;
 - 5) dokaz o nekažnjavanju, odnosno dokaz da nije bilo privremenog ili trajnog oduzimanja prava za obavljanje profesije u slučajevima profesija iz bezbjednosnog sektora, zdravstvenog sektora i za profesije povezane sa obrazovanjem maloljetnjih lica, uključujući i brigu o djeci i predškolsko vaspitanje i obrazovanje, kada to Crna Gora traži za svoje državljane;
 - 6) potvrda o prirodi i trajanju djelatnosti, koju izdaje nadležni organ druge države ugovornice u kojoj pružalac usluge ima sjedište, za profesije koje se u skladu sa ovim zakonom priznaju na osnovu profesionalnog iskustva i za koje se prije prvog pružanja usluga zahtijeva provjera iz člana 51 ovog zakona.

EU potvrda

Član 50

- (1) EU potvrda izdaje se pravnom ili fizičkom licu koje ima registrovanu privrednu djelatnost u Crnoj Gori i želi da u drugoj državni ugovornici pruža usluge.
- (2) Podnosilac zahtjeva za izdavanje EU potvrde može da bude:

- pravno ili fizičko lice koje ima registrovanu privrednu djelatnost u Crnoj Gori, koje je obavljalo ili obavlja djelatnost na području Crne Gore, a koje namjerava da u drugoj državi ugovornici obavlja regulisanu profesiju; ili
 - pravno ili fizičko lice koje ima registrovanu privrednu djelatnost u Crnoj Gori, koje namjerava da u drugoj državi ugovornici obavlja profesiju koju je obavljalo u Crnoj Gori najmanje godinu dana u periodu od deset godina prije pružanja usluga, a u slučaju da ta profesija nije regulisana u Crnoj Gori, ali je regulisana u drugoj državi ugovornici.
- (3) EU potvrdom se dokazuje da lice iz stava 1 ovog člana ima registrovanu privrednu djelatnost u Crnoj Gori i da u trenutku izdavanja potvrde nema, čak ni privremeno, zabranu obavljanja profesije, odnosno djelatnosti.
- (4) Sadržaj i obrazac EU potvrde utvrdiće se propisom Ministarstva.

Provjera profesionalne osposobljenosti pružaoca usluge

Član 51

- (1) Nadležni organ može prije prvog pružanja usluga koje mogu da utiču na javno zdravlje ili bezbjednost, provjeriti profesionalnu kvalifikaciju pružaoca usluga.
- (2) Ako je razlika između profesionalne kvalifikacije pružaoca usluga i osposobljenosti koja se zahtijeva u Crnoj Gori takva da ugrožava javno zdravlje ili bezbjednost, nadležni organ će omogućiti da provjerom profesionalne osposobljenosti pružalac usluga dokaže da je stekao potrebna znanja, vještine i kompetencije.
- (3) Nadležni organ omogućava provjeru profesionalne osposobljenosti pružaocu usluge, pri čemu provjeravanje ne smije prelaziti okvire koji su potrebni za postizanje navedene svrhe.
- (4) Nadležni organ u roku od jednog mjeseca od dana prijema prijave iz člana 48 ovog zakona i svih dostavljenih dokaza iz člana 49 ovog zakona donosi rješenje kojim se pružalac usluge upućuje na provjeru profesionalne kvalifikacije ili mu se dozvoljava pružanje usluga na teritoriji Crne Gore.
- (5) Ako nadležni organ iz opravdanih razloga ne može da odluči u roku iz stava 4 ovog člana, dužan je da u tom roku obavijesti pružaoca usluge.
- (6) Rješenje iz stava 4 ovog člana nadležni organ mora donijeti u roku od dva mjeseca od dana prijema prijave iz člana 48 ovog zakona.
- (7) Ako pružalac usluge uspješno obavi provjeru profesionalne osposobljenosti iz stava 2 ovog člana, nadležni organ mu izdaje dozvolu za privremeno odnosno povremeno pružanje usluga u roku od mjesec dana od dana prijema dokaza o uspješno obavljenoj provjeri profesionalne osposobljenosti.
- (8) Pružalac usluga može povremeno odnosno privremeno pružati usluge i bez dozvole, ako nadležni organ ne odluči u roku iz st. 4 i 6 ovog člana.

Važenje odobrenja za pružanje usluga

Član 52

- (1) Kod usluga koje mogu da utiču na javno zdravlje i bezbjednost, pružaocu usluga koji ispunjava propisane uslove u skladu sa ovim zakonom, nadležni organ odobrava pružanje povremenih ili privremenih usluga kod obavljanja regulisanih profesija.
- (2) Odobrenje iz stava 1 ovog člana važi 18 mjeseci.
- (3) Nakon isteka perioda na koje je odobrenje izdato, pružalac usluge koji želi i dalje da pruža povremene ili privremene usluge kod obavljanja regulisane profesije u Crnoj Gori, može ga produžiti u skladu sa odredbama člana 48 ovog zakona.

Upotreba profesionalnog naziva kod pružanja povremenih ili privremenih usluga

Član 53

- (1) Pružalac usluge pruža povremene ili privremene usluge pod profesionalnim nazivom države ugovornice porijekla.
- (2) Profesionalni naziv iz stava 1 ovog člana ispisuje se na službenom jeziku ili jednom od službenih jezika države ugovornice porijekla, vodeći računa da ne dođe do zamjene naziva sa profesionalnim nazivom za regulisane profesije, odnosno profesionalne djelatnosti u Crnoj Gori.
- (3) Ako u državi ugovornici porijekla ne postoji profesionalni naziv, pružalac usluge pruža usluge koristeći naziv stečene formalne kvalifikacije na jeziku države ugovornice porijekla.
- (4) Izuzetno od st. 1, 2 i 3 ovog člana, privremene i povremene usluge se pružaju pod profesionalnim nazivom regulisane profesije u Crnoj Gori, ako se radi o profesijama koje mogu da ugroze javno zdravlje ili bezbjednost i profesijama koje se automatski priznaju u skladu sa članom 41 ovog zakona

Administrativna saradnja

Član 54

- (1) Nadležni organ može, usljed opravdane sumnje, da zatraži od nadležnih organa države ugovornice porijekla da ga obavijeste o svim informacijama koje se odnose na zakonitost osnivanja pružaoca usluga, kao i za postojanje disciplinskih mjera ili krivičnih sankcija povezanih sa zabranom ili ograničenjem koje utiču na pružanje usluga.
- (2) Nadležni organ može da zatraži od nadležnih organa države ugovornice porijekla i informacije o programima obrazovanja koje je prošao pružalac usluga na osnovu kojih može da ocijeni da li postoje značajne razlike koje bi mogle da ugroze javno zdravlje ili bezbjednost.

Podaci saopšteni korisnicima usluga

Član 55

- (1) Nadležni organ može od pružaoca usluga koji u Crnoj Gori pruža usluge pod profesionalnim nazivom države ugovornice porijekla ili nazivom stečene formalne kvalifikacije na jeziku države ugovornice porijekla, da zatraži da korisniku usluga dostavi podatke, i to o:
 - 1) registru u koji je upisan, broju registracije ili o drugom načinu utvrđivanja identiteta u registru, ako je pružalac usluga upisan u poslovni ili drugi registar;
 - 2) imenu i adresi nadležnog organa koji je u državi ugovornici porijekla odobrio djelatnost;
 - 3) nazivu profesionalnog udruženja ili drugog organa kod kojeg je registrovan pružalac usluga;
 - 4) nazivu profesije ili profesionalne djelatnosti odnosno formalne kvalifikacije pružaoca usluga i države ugovornice koja ih je dodijelila;
 - 5) identifikacionom broju za porez na dodatu vrijednost, u skladu sa posebnim zakonom, ako pružalac usluga obavlja djelatnost koja je predmet oporezivanja;
 - 6) osiguranju (lično ili kolektivno osiguranje) u vezi sa profesionalnom odgovornošću.

V. PRIZNAVANJE PROFESIONALNIH KVALIFIKACIJA STEČENIH U TREĆIM DRŽAVAMA

Primjena

Član 56

- (1) Na postupak priznavanja profesionalnih kvalifikacija stečenih u trećim državama shodno se primjenjuju odredbe čl. 17 do 45 ovog zakona.
- (2) Na priznavanje profesionalnih kvalifikacija stečenih u trećim državama ne primjenjuju se odredbe čl. 41, 42 i 44 ovog zakona.
- (3) Dodatni uslovi za priznavanje profesionalnih kvalifikacija stečenih u trećim državama i ispunjenost tih uslova, kao i način i postupak priznavanja profesionalnih kvalifikacija stečenih u trećim državama mogu se urediti posebnim zakonom.

VI. EVROPSKA PROFESIONALNA KARTICA

Definicija i namjena

Član 57

- (1) Evropska profesionalna kartica (u daljem tekstu: kartica) je elektronska potvrda koja dokazuje da stručnjak ispunjava sve uslove potrebne za priznavanje profesionalnih kvalifikacija za stalno obavljanje regulisane profesije ili za povremeno ili privremeno pružanje usluga u državi ugovornici domaćinu.
- (2) Kartica se izdaje za sljedeće regulisane profesije:
 - 1) medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu;
 - 2) farmaceute;
 - 3) fizioterapeute;
 - 4) planinske vodiče;
 - 5) agente za nekretnine.
- (3) Izdavanje kartice je dobrovoljno za nosioce profesionalne kvalifikacije za profesiju za koju je ona uvedena, odnosno nosilac profesionalne kvalifikacije može se prijaviti za takvu karticu ili se mogu primijeniti postupci iz čl. 17 do 45 ovog zakona.
- (4) Sadržaj kartice utvrđuje se u skladu sa direktivom o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija i propisima kojima se uređuje Evropska profesionalna kartica.

Zahtjev za izdavanje kartice

Član 58

- (1) Zahtjev za izdavanje kartice podnosi se elektronski preko IML sistema, tj. posredstvom onlajn aplikacije u skladu sa Direktivom o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih zanimanja, na način što se podnošenjem zahtjeva automatski formira dosije u IML sistemu.
- (2) Podnosilac zahtjeva za izdavanje kartice dostavlja sljedeće podatke o:
 - 1) identitetu;
 - 2) profesiji;
 - 3) nazivu države ugovornice u kojoj namjerava da obavlja privrednu djelatnost ili da povremeno ili privremeno pruža usluge;

- 4) državi u kojoj ima registrovanu privrednu djelatnost koju namjerava da obavlja u trenutku podnošenja zahtjeva;
- 5) svrsi profesionalne djelatnosti:
 - a) obavljanje privredne djelatnosti;
 - b) povremeno ili privremeno pružanje usluga;
- 6) izboru jednog načina priznavanja, u slučaju:
 - a) stalnog obavljanja privredne djelatnosti:
 - automatsko priznavanje;
 - opšti sistem priznavanja;
 - b) povremenog ili privremenog pružanja usluga:
 - pružanje usluga uz provjeru kvalifikacija;
 - pružanje usluga bez prethodne provjere kvalifikacija;
- 7) i druge podatke od značaja za režim priznavanja u skladu sa tačkom 6 stav 1 ovog člana.

(3) U slučaju iz stava 2 tačka 4 ovog člana, ako podnosilac zahtjeva nema registrovanu privrednu djelatnost u trenutku podnošenja zahtjeva, treba da navede državu ugovornicu u kojoj je stekao stručnu kvalifikaciju, a ako postoji više država članica u kojoj je stekao stručnu kvalifikaciju, podnosilac zahtjeva treba da se odluči za onu koja će preuzeti njegov zahtjev za karticu.

(4) Ako podnosilac zahtjeva nije naveo pravi način priznavanja profesionalne kvalifikacije u smislu stava 2 tačka 6 ovog člana, u roku od nedelju dana od dana prijema zahtjeva nadležni organ će zatražiti od podnosioca zahtjeva da ponovo podnese zahtjev u okviru primjenjivog režima.

Postupanje nadležnog organa nakon prijema zahtjeva

Član 59

- (1) Nadležni organ u roku od sedam dana od dana prijema zahtjeva za izdavanje kartice potvrđuje prijem zahtjeva i obavještava podnosioca zahtjeva o dopuni nedostajućih dokumenata.
- (2) Nadležni organ provjerava da li je podnosilac zahtjeva registrovan za obavljanje privredne djelatnosti u Crnoj Gori, i valjanost i vjerodostojnost dokumentacija potvrđuje u IMI sistemu.
- (3) Ako je dokumentaciju izdao drugi organ, nadležni organ države ugovornice porijekla se konsultuje sa organom koji je izdao dokumenta kako bi potvrdio valjanost i vjerodostojnost dokumenata u IMI sistemu.
- (4) Ako je dokument izdat u drugoj državi ugovornici, nadležni organ pomoću IMI sistema stupa u vezu sa nadležnim organom druge države ugovornice koje je registrovano u IMI sistemu radi provjere valjanosti i vjerodostojnosti dokumenta.
- (5) Organi druge države ugovornice koji su nadležni za zahtjeve za izdavanje kartice, saraduju i odmah odgovaraju na sve zahtjeve dobijene od nadležnog organa države ugovornice porijekla.
- (6) Ako nadležni organ države ugovornice porijekla koji je izdao dokumenta, odnosno nadležni organ druge države ugovornice koji je izdao dokumenta nije potvrdilo valjanost i vjerodostojnost traženih dokumenata, nadležni organ države ugovornice porijekla će o tome obavijestiti podnosioca zahtjeva za izdavanje kartice i pozvati ga da dostavi ovjerenu kopiju dokumenta, ukoliko to zahtjeva država ugovornica domaćin.
- (7) Kod ponovnog zahtjeva za izdavanje kartice nadležni organ ne može zahtijevati dokumenta, koja IMI sistem već sadrži i koja su važeća.

Odlučivanje o izdavanju kartice za povremeno ili privremeno pružanje usluga

Član 60

- (1) Nadležni organ države ugovornice porijekla u roku od 21 dan od dana prijema urednog zahtjeva izdaje karticu za pružanje povremenih ili privremenih usluga u drugoj državi ugovornici.
- (2) Rok iz stava 1 ovog člana počinje da teče od dana urednog prijema zahtjeva, ako dokumentacija nije bila uredna, odnosno nakon isteka sedam dana od dana prijema dokumentacije ako je bila uredna.
- (3) Nadležni organ države ugovornice porijekla karticu šalje nadležnom organu druge države ugovornice i o tome obavještava podnosioca zahtjeva za izdavanje kartice.
- (4) Podnosilac zahtjeva za izdavanje kartice ima pravo na pravni lijek u skladu sa posebnim zakonom.
- (5) Kartica važi 18 mjeseci od dana izdavanja, a ako imalac kartice odluči da produži važenje kartice, o tome obavještava nadležni organ države ugovornice porijekla.
- (6) Imalac kartice dužan je da obavijesti nadležni organ države ugovornice porijekla o svakoj promjeni okolnosti koje utiču na njegovo pravo na pružanje usluga.
- (7) U slučaju iz stava 6 ovog člana nadležni organ države ugovornice porijekla šalje ažuriranu karticu drugim državama ugovornicama.

Pripreme aktivnosti u vezi sa izdavanjem kartice za stalno obavljanje profesije ili pružanje usluga koje mogu da utiču na javno zdravlje ili bezbjednost

Član 61

- (1) Zahtjev za izdavanje kartice za stalno obavljanje profesije ili za pružanje usluga koje mogu da utiču na javno zdravlje ili bezbjednost podnosi se zahtjev nadležnom organu države ugovornice porijekla.
- (2) Nadležni organ države ugovornice porijekla u roku od jednog mjeseca od dana podnošenja zahtjeva iz stava 1 ovog člana potvrđuje vjerodostojnost i važenje dokumenata u IMI sistemu.
- (3) Rok iz stava 2 ovog člana počinje da teče od dana urednog prijema zahtjeva, a ako zahtjev nije bio uredan i tražena je dodatna dokumentacija, nakon isteka sedam dana od dana urednog prijema zahtjeva.
- (4) Nakon isteka roka iz st. 2 i 3 ovog člana, nadležni organ države ugovornice porijekla o statusu zahtjeva obavještava podnosioca zahtjeva za izdavanje kartice, a zahtjev prosljeđuje državi ugovornici domaćinu.
- (5) Podnosilac zahtjeva za izdavanje kartice ima pravo na pravni lijek u skladu sa posebnim zakonom.

Razmatranje zahtjeva za izdavanje kartice za stalno obavljanje profesije ili pružanje usluga koje mogu da utiču na javno zdravlje ili bezbjednost

Član 62

- (1) Zahtjevi za izdavanje kartice za stalno obavljanje profesije ili pružanje usluga koje mogu da utiču na javno zdravlje i bezbjednost, primljeni preko IMI sistema iz drugih država ugovornica, razmatraju se kao zahtjevi za priznavanje profesionalnih kvalifikacija u skladu sa ovim zakonom.
- (2) Nadležni organ države ugovornice domaćina odlučuje o izdavanju kartice u skladu sa stavom 1 ovog člana u roku od mjesec dana od dana prijema zahtjeva države ugovornice porijekla za automatsko priznavanje profesije, odnosno profesionalne djelatnosti iz čl. 37, 41, 42 i 44 ovog zakona.
- (3) U slučaju opravdanih sumnji, država članica domaćin može da zatraži dodatne informacije ili unos ovjerene kopije nekog dokumenta od države ugovornice porijekla, koje se moraju dostaviti u roku od 14 dana od dana prijema zahtjeva.
- (4) Nadležni organ države ugovornice domaćina odlučuje da li će izdati karticu ili sprovesti dopunske mjere u roku od dva mjeseca od dana prijema zahtjeva koji je prosljedila država ugovornica porijekla za

- pružanje usluga u slučaju regulisanih profesija koje utiču na javno zdravlje ili bezbjednost i za koje se može zahtijevati prethodna provjera kvalifikacija.
- (5) U slučaju opravdanih sumnji, država članica domaćin može da zatraži dodatne informacije ili unos ovjerene kopije nekog dokumenta od države ugovornice porijekla, koje se moraju dostaviti u roku od 14 dana od dana prijema zahtjeva.
 - (6) Ukoliko država članica domaćin ne primi tražene podatke od države ugovornice porijekla ona može donijeti odluku o odbijanju izdavanja kartice, koja mora biti propisno obrazložena.
 - (7) Ako država ugovornica domaćin propusti da donese odluku u rokovima iz st. 2 i 4 ovog člana ili organizuje provjeru osposobljenosti iz stava 4 ovog člana, smatraće se da je kartica izdata i ona će se automatskim putem IML sistema poslati podnosiocu zahtjeva.
 - (8) Rok za odlučivanje iz st. 2 i 4 ovog člana se može produžiti za najviše 14 dana, ako je to neophodno zbog zahtjevnosti postupka o čemu nadležni organ države ugovornice domaćina donosi rješenje u kojem navodi razloge za produženje roka i o tome obavještava podnosioca zahtjeva.

Evidencija imaoca kartice

Član 63

- (1) Za provjeravanje prava imaoca kartice za obavljanje profesije za koju je bila izdata kartica, samo nadležni organi države ugovornice porijekla i nadležni organi države ugovornice domaćina imaju pravo pristupa podacima o imaocima kartice u IML sistemu.
- (2) Podaci o imaocima kartice iz stava 1 ovog člana sadrže ime i prezime, datum i mjesto rođenja, profesiju, formalne kvalifikacije, nadležne organe, broj kartice, bezbjednosne zahtjeve i navođenje važeće lične karte ili pasoša, podatke o stečenim profesionalnim iskustvima ili obavljenim dopunskim mjerama imalaca kartica.
- (3) Lični podaci u IML sistemu smiju se obrađivati samo u mjeri neophodnoj za vođenje postupka priznavanja.
- (4) Imalac kartice može bilo kada zahtijevati ispravku netačnih ili nepotpunih podataka, brisanje ili blokadu njegovih podataka u IML sistemu.
- (5) Nadležni organ države ugovornice domaćina, prilikom izdavanja kartice, kao i svake dvije godine, dužan je da obavijesti imaoca kartice o pravu iz stava 4 ovog člana.
- (6) Nadležni organ države domaćina omogućava da svako lice (poslodavci, klijenti, pacijenti i dr) može potvrditi vjerodostojnost i važenje kartice koju im je predočio imalac kartice, što je moguće uraditi posredstvom onlajn aplikacije.

Podaci o zabrani obavljanja profesije

Član 64

- (1) Nadležni organ države ugovornice porijekla i nadležni organ države ugovornice domaćina blagovremeno ažuriraju dosije IML sa podacima o disciplinskim mjerama ili krivičnim sankcijama povezanim sa zabranom ili ograničenjem koje utiču na obavljanje djelatnosti imaoca kartice.
- (2) Podaci iz stava 1 ovog člana su:
 - 1) ime i prezime, adresa stanovanja, datum i mjesto rođenja;
 - 2) profesija odnosno profesionalna djelatnost;
 - 3) o sudu ili drugom organu, koji je donio odluku o ograničenju ili zabrani;
 - 4) obim ograničenja ili zabrane;
 - 5) periodu za koji važi ograničenje ili zabrana.

- (3) Imalac kartice, kao i nadležni organi koji imaju pristup odgovarajućem dosijeku IMI odmah se obavještavaju o svim ažuriranjima.
- (4) Podaci iz stava 1 ovog člana brišu se iz IMI sistema kada istekne period za koji je imao kartice bila izrečena mjera zabrane ili ograničenja obavljanja profesije.

Zaštita ličnih podataka

Član 65

- (1) Na obradu podataka koji se koriste u postupku priznavanja profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje zaštita ličnih podataka.

VII. ADMINISTRATIVNA SARADNJA I OBAVJEŠTAVANJE

Saradnja nadležnih organa

Član 66

- (1) Nadležni organi država ugovornica porijekla i nadležni organi država ugovornica domaćina, putem IMI sistema, međusobno razmjenjuju podatke o izrečenim disciplinskim mjerama ili krivičnim sankcijama odnosno drugim mjerama na osnovu kojih je stručnjaku zabranjeno ili ograničeno obavljanje profesije, kao i o konačnim odnosno pravosnažnim odlukama protiv imaoa kartice.
- (2) Razmjena podataka obuhvata sljedeće podatke o stručnjaku odnosno pružaocu usluga: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, država osnivanja, telefonski broj, e-adresa, adresa (država, regija, mjesto, poštanski broj, ulica i kućni broj), podatke o profesiji i nazivu profesije, državljanstvo, podatke o obavljanju profesije odnosno djelatnosti, podatke o osposobljavanju, podatke o članstvu u udruženjima i upisima u registar, podatke o radnom iskustvu, podatke o poslovima koje obavlja kod poslodavca, podatke o osiguranju odnosno finansijskoj garanciji, podatke u vezi sa informacijama koje je pružalac usluga garantovao korisnicima, podatke o zastupnicima, podatke o likvidnosti ili stečaju i podatke o dostavljenim dokazima.
- (3) Nadležni organi iz stava 1 ovog člana moraju obezbijediti tajnost razmijenjenih podataka i u svom radu poštovati posebne propise o zaštiti ličnih podataka.
- (4) Nadležni organi iz stava 1 ovog člana koriste podatke iz stava 2 ovog člana koji su potrebni za obradu pojedinog slučaja.

Nacionalni koordinatori

Član 67

- (1) Ministarstvo određuje lica koja će obavljati poslove nacionalnih koordinatora (u daljem tekstu: koordinatori).
- (2) Zadaci koordinatora su:
 - 1) podsticanje jedinstvenog sprovođenja ovog zakona za sve regulisane profesije odnosno profesionalne djelatnosti na koje se odnose;
 - 2) pribavljanje svih informacija relevantnih za primjenu ovog zakona, kao što su podaci o uslovima pristupa regulisanim profesijama u državama ugovornicama;
 - 3) razmatranje prijedloga za zajedničke okvire osposobljavanja i zajedničke testove osposobljenosti;

- 4) razmjena informacija i dobre prakse između država ugovornica u području trajnog profesionalnog razvoja u regulisanim profesijama u skladu sa ovim zakonom;
 - 5) razmjena informacija i dobre prakse u primjeni dopunskih mjera propisanih ovim zakonom.
- (3) Koordinator kod sprovođenja zadataka iz stava 1 tačka 2 ovog člana saraduju sa Centrom za pomoć iz člana 70 ovog zakona.

Mehanizam upozoravanja

Član 68

- (1) Nadležni organi upozoravaju nadležne organe svih drugih država ugovornica na stručnjaka kojem su sudovi ili drugi odgovarajući organi ograničili ili zabranili obavljanje regulisane profesije ili profesionalne djelatnosti u cjelini ili djelimično na teritoriji Crne Gore, ili kada se radi o privremenoj zabrani:
 - 1) za profesiju doktora medicine, medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu, stomatologe, veterinare, babice, farmaceute i arhitekta, koji ispunjavaju uslove na osnovu minimalnih uslova osposobljavanja;
 - 2) za druge stručnjake koji obavljaju regulisanu profesiju ili profesionalnu djelatnost koje utiču na bezbjednost pacijenata, ako obavljaju profesiju koja je regulisana u Crnoj Gori;
 - 3) za stručnjake koji obavljaju regulisane profesije ili profesionalne djelatnosti povezane sa obrazovanjem maloljetnika, uključujući predškolsko vaspitanje i obrazovanje, ako obavljaju profesiju koja je regulisana u Crnoj Gori.
- (2) Nadležni organi država ugovornica dostavljaju podatke u formi upozorenja preko IMI sistema najkasnije u roku od tri dana od dana konačne odnosno pravosnažne odluke koja stručnjaku ograničava ili zabranjuje obavljanje regulisane profesije odnosno profesionalnih djelatnosti u cjelini ili djelimično.
- (3) Nadležni organi države ugovornice najkasnije tri dana od dana donošenja sudske odluke, upozorenjem putem IMI sistema obavještavaju nadležne organe drugih država ugovornica o identitetu stručnjaka koji je podnio zahtjev za priznavanje kvalifikacija i za kog su sudovi utvrdili da je koristio falsifikovane dokaze o profesionalnim kvalifikacijama.
- (4) Nadležni organi države ugovornice odmah obavještavaju nadležne organe drugih država ugovornica o prestanku zabrane ili ograničenja iz stava 1 ovog člana, zaključno sa danom prestanka i izmjene datuma o zabrani ili ograničenju obavljanja regulisane profesije odnosno profesionalnih djelatnosti.
- (5) Nadležni organi države ugovornice o izdatom upozorenju iz stava 1 ovog člana obavještavaju stručnjaka.
- (6) Stručnjak ima pravo na naknadu štete u skladu sa posebnim zakonom, ako mu je zbog pogrešnog upozorenja bila prouzrokovana šteta.
- (7) Podaci u vezi sa upozorenjem mogu se u IMI sistemu obrađivati samo dok su važeći, a brišu se najkasnije u roku od tri dana od dana prijema obavještenja o prekidu ili nakon isteka zabrane ili ograničenja iz stava 1 ovog člana.

Objava i pristup informacijama

Član 69

- (1) Jedinствену kontakt tačku uspostavlja organ državne uprave nadležan za poslove ekonomije.
- (2) Jedinствена kontakt tačka sadrži sljedeće informacije koje se redovno ažuriraju:
 - 1) spisak regulisanih profesija u Crnoj Gori, zajedno sa podacima nadležnih organa za svaku regulisanu profesiju i podacima Centra za pomoć iz člana 70 ovog zakona;
 - 2) spisak profesija za koja je na raspolaganju kartica, kao i troškovi postupka priznavanja profesionalnih kvalifikacija;

- 3) spisak profesija za koje Crna Gora, na osnovu zakona i drugih propisa, primjenjuje provjeravanje pružaoca usluga prije prvog pružanja usluga iz člana 52 ovog zakona;
- 4) spisak regulisanog obrazovanja i osposobljavanja, kao i osposobljavanje iz člana 23 tačka 3 alineja 2 ovog zakona;
- 5) smjernice o organizaciji i priznavanju profesionalnog osposobljavanja sprovedenog u drugoj državi ugovornici ili u trećoj državi iz člana 14 ovog zakona;
- 6) zahtjeve i postupke kod privremenog ili stalnog obavljanja regulisane profesije u Crnoj Gori, zajedno sa zahtjevima koji se odnose na znanje jezika, troškove koje moraju izmiriti stručnjaci i dokumenta koja moraju dostaviti nadležnim organima;
- 7) podatke o donesenim rješenjima o priznavanju profesionalnih kvalifikacija.

Centar za pomoć

Član 70

- (1) Radi aktivnog pružanja informacija o postupcima za priznavanje profesionalnih kvalifikacija, informacija o domaćim propisima kojima su uređene profesije i njihovo obavljanje, i po potrebi etičkim pravilima, obrazuje se Centar za pomoć.
- (2) Poslove Centra za pomoć obavlja Ministarstvo.
- (3) Informacije iz stava 1 ovog člana Centar za pomoć pruža državljanima Crne Gore, kao i drugim centrima za pomoć drugih država ugovornica.
- (4) Centar za pomoć u saradnji sa centrom države ugovornice porijekla, nadležnim organima pomaže po potrebi kod ostvarivanja prava u skladu sa ovim zakonom.
- (5) Nadležni organ dužan je da odredi lice čiji je zadatak da pruža potrebne informacije Centru za pomoć.

VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Usklađivanje propisa

Član 71

- (1) Nadležni organi dužni su da usklade propise kojima se uređuju regulisane profesije obuhvaćene automatskim priznavanjem profesionalnih kvalifikacija sa odredbama ovog zakona do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Rok za donošenje lista

Član 72

- (1) Lista regulisanih profesija i Liste djelatnosti za priznavanje profesionalnog iskustva donijeće se do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Podzakonski akti

Član 73

- (1) Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Nacionalni kordinatori

Član 74

- (1) Ministar nadležan za poslove rada odrediće lica koja će obavljati poslove nacionalnih koordinatora do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Započeti postupci

Član 75

- (1) Postupci priznavanja profesionalnih kvalifikacija koji su započeti do dana početka primjene ovog zakona, završiće se u skladu sa propisima koji su bili na snazi do dana početka primjene ovog zakona.

Prestanak važenja

Član 76

- (1) Danom početka primjene ovog zakona prestaje da važi Zakon o priznavanju inostranih kvalifikacija za obavljanje regulisane profesije ("Službeni list CG", broj 18/11), odredbe Zakona o nacionalnim stručnim kvalifikacijama ("Službeni list CG", br. 80/08, 14/09 i 40/16) koje se odnose na priznavanje inostranih sertifikata za obavljanje regulisanih profesija u Crnoj Gori i odredbe Zakona o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija ("Službeni list CG", br. 57/11 i 42/16) koje se odnose na priznavanje inostranih obrazovnih isprava o stečenom srednjem, odnosno visokom obrazovanju za obavljanje regulisanih profesija.

Stupanje na snagu

Član 77

- (1) Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“, a primjenjivaće se danom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

*U ovaj zakon preneseni su sljedeći pravni akti Evropske unije:

1. Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta 2005/36/EZ od 7. septembra 2005. godine, izmijenjena Direktivom 2013/55/EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 20. novembra 2013.godine o izmjeni Direktive 2005/36/EZ o priznavanju profesionalnih kvalifikacija i Regulative (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj saradnji preko informacionog sistema za unutrašnje tržište (Regulativa IMI);

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisane profesije sadržan je u članu 16 stav 1 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom u skladu sa Ustavom uređuju pitanja od interesa za Crnu Goru.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Na predlog Vlade Crne Gore, Skupština Crne Gore je donijela Zakon o priznavanju inostranih kvalifikacija za obavljanje regulisane profesije ("Službeni list CG", broj 18/11) koji je stupio na snagu 9. aprila 2011. godine. Zakon koji je donešen 2011. godine je bio djelimično usklađen sa odredbama Direktive 2005/36/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 7. septembra 2005. godine o priznavanju stručnih kvalifikacija. Međutim, 2013. godine usvojena je Direktiva 2013/55/EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 20. novembra 2013. godine o izmjeni Direktive 2005/36/EZ o priznavanju stručnih kvalifikacija i Regulativa EU br. 1024/2012 o administrativnoj saradnji putem Informacionog sistema unutrašnjeg tržišta („Uredba IMI“).

Donošenje Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisane profesije je potrebno radi usklađivanja postojećeg zakona sa izmjenama navedene direktive, kao i regulative.

Takođe, u cilju ispunjavanja obaveza definisanih Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, u okviru Poglavlja 3-Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga, kao i Nacionalnim planom razvoja kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija sa Akcionim planom za period od 2013. do 2018. godine, Crna Gora se obavezala da u periodu prije pristupanja Evropskoj uniji donese Zakon o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisane profesije, koji će imati odloženo dejstvo, odnosno, primjenjivaće se od momenta pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, za što je neophodno i stvaranje administrativnih pretpostavki za njegovu primjenu.

Donošenjem zakona će se urediti priznavanje profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija u Crnoj Gori i na taj način biće omogućeno da se lica koja su svoje obrazovanje stekli u inostranstvu zaposle u Crnoj Gori pod istim uslovima kao i državljani Crne Gore. Takođe, primjenom ovog zakona biće obezbijeđeno da regulisane profesije državljana Crne Gore budu vrednovane na jedinstveno tržište Evropske unije. Time će doći do podsticanja zapošljavanja, povećanja mobilnosti na tržištu rada i razvoja tržišta rada.

Takođe, donošenje ovog zakona će omogućiti osiguranje kvaliteta u obavljanju profesija koje su od uticaja na zdravlje i bezbjednost građana, kao što su profesije iz oblasti medicine, veterine, građevine, arhitekture itd.

III. USAGLAŠENOST SA PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

U pripremi Zakona korišćena su komparativna iskustava zemalja u regionu, posebno država članica Evropske unije.

U cilju usklađivanja Zakona sa propisima Evropske unije, prilikom izrade teksta zakona vršilo se usklađivanje odredbi sa Direktivom 2005/36/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 7. septembra 2005. godine o priznavanju profesionalnih kvalifikacija i Direktivom 2013/55 /EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 20. novembra 2013.godine o izmjeni Direktive 2005/36/EZ o priznavanju profesionalnih kvalifikacija i Regulativom EU br. 1024/2012 o administrativnoj saradnji putem Informacionog sistema unutrašnjeg tržišta („Uredba IMI“).

Usklađenost prijedloga propisa sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije:

- 32005L0036 Direktiva 2005/36/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 7. septembra 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija / Directive 2005/36/EC of European Parliament and of The Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications
Djelimično usklađeno / Partly harmonised
- 32013L0055 Direktiva 2013/55 /EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 20. novembra 2013.godine o izmjeni Direktive 2005/36/EZ o priznavanju profesionalnih kvalifikacija i Uredbe EU br. 1024/2012 o administrativnoj saradnji putem Informacionog sistema unutrašnjeg tržišta („Uredba IMI“).
Potpuno usklađeno / Full harmonized

Usklađenost prijedloga propisa sa ostalim izvorima prava Evropske unije:

- Ne postoji izvor prava EU ove vrste sa kojim bi se prijedlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.

IV. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Članom 1 Nacrta Zakona uređuje se predmet zakona, a to su postupci priznavanja profesionalnih kvalifikacija za trajno obavljanje regulisanih profesija u Crnoj Gori, pružanje povremenih ili privremenih usluga u Crnoj Gori, izdavanje evropske profesionalne kartice, administrativna saradnja između država ugovornica, itd.

Članom 2 uređeno je priznavanje profesionalnih kvalifikacija kao javni interes.

Članom 3 preciznije se definiše područje primjene zakona.

Članom 4 propisuje se shodna primjena Zakona o upravnom postupku, a **članom 5** uređeni su troškovi postupka.

Članom 6 definisano je šta je regulisana profesija, i ko je može obavljati.

Članom 7 propisana je upotreba rodno osjetljivog jezika u zakonu.

Članom 8 definisani su pojmovi koji se koriste u ovom zakonu, kao što su: dokaz o formalnim kvalifikacijama, druga država ugovornica, država ugovornica porijekla, država ugovornica domaćin, jedinstvena kontakt tačka, informacioni sistem za unurašnje tržište, profesionalni naziv, profesionalna kvalifikacija, profesionalno iskustvo, profesionalno osposobljavanje, odgovorno lice u privrednom društvu, nadležni organ druge države

članice, preovlađujući razlozi od javnog interesa, regulisano obrazovanje i osposobljavanje, ECTS, cjeloživotno učenje, trajno obavljanje profesije i privremeno ili povremeno pružanje usluga.

U **Poglavlju II. PRISTUP ZA OBAVLJANJE REGULISANIH PROFESIJA (čl. 9 do 16)** uređeni su poslovi koje nadležni organi obavljaju, pravo na obavljanje profesije, upotreba naziva profesije, upotreba naziva kvalifikacije, znanje jezika, priznavanje profesionalnog osposobljavanja i djelimičan pristup za obavljanje regulisane profesije.

Članom 9 propisano je da nadležni organi dostavljaju Ministarstvu rada i socijalnog staranja spiskove regulisanih profesija, a da potom Vlada, na predlog Ministarstva rada i socijalnog staranja, utvrđuje Listu regulisanih profesija.

Članom 10 propisuju se poslovi koje obavlja nadležni organ. Izuzetno, obavljanje određenih poslova mogu obavljati nadležna udruženja u skladu sa posebnim propisom..

Članom 11 se bliže određuje upotreba naziva profesije. a **članom 12** upotreba naziva kvalifikacije.

Članom 13 propisuje se obaveza znanja crnogorskog ili drugog jezika koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, radi obavljanja poslova ili pružanja usluga.

Član 14 propisuje se u kojim se slučajevima priznaje profesionalno osposobljavanje i u kom trajanju.

Članom 15 je propisano da se stručnjaku za trajno obavljanje regulisane profesije i za privremeno odnosno povremeno pružanje usluga na osnovu njegovog zahtjeva, za svaki slučaj pojedinačno, može odobiti djelimičan pristup profesiji, a on mora izvijestiti korisnika usluga o obimu pristupa.

Članom 16 propisano je izdavanje potvrda stručnjacima od strane nadležnog organa u Crnoj Gori

U **Poglavlju III. POSTUPAK PRIZNAVANJA PROFESIONALNIH KVALIFIKACIJA ZA TRAJNO OBAVLJANJE REGULISANIH PROFESIJA (čl. 17 do 45)** definisani su efekti priznavanja, postupak priznavanja profesionalnih kvalifikacija, dokazi, kao i provjeravanje istih, rokovi u postupku, mišljenje, opšti sistem priznavanja profesionalnih kvalifikacija i primjena, nivoi profesionalnih kvalifikacije, kao i jednako vrednovanje kvalifikacija, uslovi za priznavanje, dopunske mjere, lista djelatnosti za priznavanje profesionalnog iskustva, zahtjev u vezi sa profesionalnim iskustvom, uslovi za obavljanje djelatnost sa spiska I, II i III Liste djelatnosti, načelo automatskog priznavanja.

Članom 17 pojašnjeno je da se priznavanje profesionalnih kvalifikacija za trajno obavljanje regulisanih profesija vrši putem opšteg sistema priznavanja, priznavanja po osnovu profesionalnog iskustva i automatskim sistemom priznavanja.

Članom 18 je propisano da će stručnjaku u Crnoj Gori biti omogućen pristup regulisanoj profesiji za koju je osposobljen u drugoj državi ugovornici i to pod istim uslovima koji važe za državljane Crne Gore ako su profesionalne djelatnosti koje profesija obuhvata uporedive.

Čl. 19 do 22 propisuje se postupak i način priznavanja profesionalnih kvalifikacija, koji se dokazi dostavljaju u toku postupka, kao i na koji način se vrši provjeravanje vjerodostojnosti dostavljenih dokaza.

Članom 23 propisano je pet nivoa profesionalnih kvalifikacija, shodno kojima se vrši razvrstavanje stručnjaka (A, B, C, D i E nivo).

Članom 24 propisuje se jednakost vrednovanja kvalifikacija, a **članom 25** pobrojani su uslovi za priznavanje profesionalnih kvalifikacija za određene slučajeve.

Čl. 26 do 32 propisano je kada se stručnjaku određuje dopunska mjera, vrste dopunskih mjera, njihova svrha, period koji je potreban za sprovođenje mjera, rokovi u kom nadležni organi postupaju, kao i naknada troškova za njihovo sprovođenje.

Članom 33 utvrđeno je da nadležni organ u toku samog postupka priznavanja može zatražiti mišljenje o uporedivnosti kvalifikacija, ali da mišljenje nije obavezujuće za nadležni organ prilikom donošenja rješenja.

Članom 34 uređeno je kada nadležni organ donosi rješenje kojim se priznaju profesionalne kvalifikacije za obavljanje regulisane profesije, a **članom 35** propisani su rokovi za donošenje rješenja.

Čl. 36 do 40 utvrđuju se uslovi za obavljanje djelatnostima sa spiska I, II i III Liste djelatnosti za priznavanje profesionalnog iskustva. Ove Liste djelatnosti donosi državni organ nadležan za poslove rada i objavljuju se u „Službenom listu Crne Gore“.

Podnosiocu zahtjeva koji ispunjava minimalne uslove osposobljenosti određene zakonom ili drugim propisom i ako ih potvrđuje dokazima o formalnim kvalifikacijama, u skladu sa posebnim propisom, automatski se priznaje profesionalna kvalifikacija, i to za profesije utvrđene **članom 41**.

Čl. 42 i 43 uređeno je automatsko priznavanje kvalifikacija po posnovu zajedničkog okvira za osposobljavanje. Zajednički okvir definisan je kao skup minimalnog znanja, vještina i kompetencija koje su potrebne za obavljanje određene profesije, a uvodi se na osnovu zajedničkih načela osposobljenosti.

Čl. 44 i 45 uređeno je automatsko priznavanje kvalifikacija na osnovu zajedničkog testa osposobljenosti, koji je definisan kao standardizovana provjera osposobljenosti dostupna u državama ugovornicama.

U Poglavlju IV „PRUŽANJE POVREMENIH ILI PRIVREMENIH USLUGA U CRNOJ GORI KOD OBAVLJANJA REGULISANIH PROFESIJA“ (čl. 46 do 55), definišu se opšta načela, članstvo u profesionalnim udruženjima, prijava pružaoca usluga i važenje prijave, upotreba profesionalnog naziva kod pružanja usluga, provjeravanje pružaoca usluge prije pružanja prve usluge, rokovi za prijavu, administrativna saradnja, kao i podaci koji se saopštavaju korisnicima usluga.

Članom 46 su propisana opšta načela za pružaoca usluga za pružanje privremenih i povremenih usluga, kao i za djelimičan pristup za pružanje privremenih i povremenih usluga kod profesija odnosno profesionalnih djelatnosti koje mogu prouzrokovati ozbiljnu štetu za javno zdravlje ili bezbjednost.

Nadležni organ od pružaoca usluga ne smije zahtijevati učlanjenje u neko profesionalno udruženje u Crnoj Gori kako je regulisano **članom 47**, već samo privremenu registraciju.

Članom 48 uređen je sadržaj i način podnošenja prijave za pružaoca usluge, **članom 49** propisana dodatna dokumentacija koju nadležni organ može zahtijevati u postupku.

Članom 50 uređuje se EU potvrda pravnom ili fizičkom licu koje ima registrovanu privrednu djelatnost u Crnoj Gori i želi da u drugoj državni ugovornici pruža usluge, ka o ko može biti podnosilac zahtjeva za EU potvrde.

Članom 51 propisuje se provjera profesionalne osposobljenosti pružaoca usluga prije prvog pružanja usluga s ciljem sprečavanja stvarne štete za zdravlje i bezbjednost korisnika usluga.

Članom 52 propisano je važenje odobrenja za pružanje usluga iz člana 51.

Članom 53 uređena je upotreba profesionalnog naziva kod pružanja povremenih ili privremenih usluga.

Članom 54 se bliže određuje administrativna saradnja nadležnih organa država ugovornica na način što nadležni organ kod opravdane sumnje može zatražiti od nadležnog organa druge države ugovornice porijekla dodatne informacije o zakonitosti pružanja usluga pružaoca, kao i dodatne informacije o programima obrazovanja.

Članom 55 se propisuje obaveza pružaoca usluga da, na zahtjev nadležnog organa, obavijesti korisnika usluga o određenim podacima koji su od interesa za njegovo funkcionisanje.

U Poglavlju V. PRIZNAVANJE PROFESIONALNIH KVALIFIKACIJA STEČENIH U TREĆIM DRŽAVAMA (član 56) propisana je shodna primjena postupka profesionalnih kvalifikacija iz poglavlja III ovog zakona, kao i da se za priznavanje profesionalnih kvalifikacija stečenih u trećim zemljama ne primjenjuje automatsko priznavanje u skladu sa ovim zakonom.

U Poglavlju VI. EVROPSKA PROFESIONALNA KARTICA “ (čl. 57 do 65), definišu se pojam i namjena Evropske profesionalne kartice, način podnošenja zahtjeva za izdavanje kartice i ko ga može podnijeti, postupanje nadležnog organa nakon prijema zahtjeva i provjera vjerodostojnosti dokaza, odlučivanje o

izdavanju kartice za privremeno odnosno povremeno pružanje usluga u drugoj državi ugovornici, pripreme aktivnosti u vezi sa izdavanjem kartice za trajno obavljanje profesije ili pružanje rizičnih usluga u drugoj državi ugovornici, razmatranje zahtjeva za izdavanje kartice za trajno obavljanje profesije ili pružanje rizičnih usluga iz drugih država ugovornica, koji su to podaci za koje se vodi evidencija imalooca kartice, podaci o zabrani obavljanja profesije i na koji način se obezbjeđuje zaštita ličnih podataka.

U Podglavljju VII. ADMINISTRATIVNA SARADNJA I OBAVJEŠTAVANJE. (čl. 66 do 70), uređuje se saradnja nadležnih organa država članica, nacionalni koordinatori, mehanizam upozoravanja putem sistema IMI, objava i pristup informacijama preko jedinstvene kontakt tačke i Centar za pomoć, čije poslove će obavljati Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

Članom 66 uređuje se saradnja nadležnih organa država ugovornica porijekla i nadležnih organa država ugovornica domaćina putem sistema IMI, a propisano je koji se to podaci mogu razmjenjivati u okviru navedenog sistema.

Članom 67 propisuje se da Ministarstvo rada i socijalnog staranja određuje lica koja obavljaju poslove nacionalnih koordinatora u cilju razmjene podataka iz prethodnog člana ovog zakona. Pobrajani su zadaci koordinatora.

Članom 68 propisano je koji su to podaci o kojima nadležni organi imaju obavezu da neizostavno obavijeste organi drugih država ugovornica, a koje se tiču disciplinskih postupaka ili ograničenja ili zabrane obavljanja regulisane profesije stručnjaka.

Članom 69 uređena je jedinstvena kontakt tačka koju vodi organ državne uprave nadležan za poslove ekonomije, a na kojem su dostupne informacije na koji način se obavlja priznavanje profesionalnih kvalifikacija u Crnoj Gori i za koje profesije, a koje se redovno ažuriraju.

Članom 70 propisano je obrazovanje Centra za pomoć u okviru Ministarstva rada i socijalnog staranja, koji će aktivno pružati informacije o postupcima za priznavanje profesionalnih kvalifikacija kako svojim državljanima, tako i ostalim centrima koji su ustanovljeni u državama ugovornicama.

U Poglavlju VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 71 do 77) propisana su prelazna rješenja ovog zakona, u kom roku će se uskladiti sektorski propisi, rokovi za donošenje lista i podzankoskih propisa, šta će biti sa započetim postupcima priznavanja profesionalnih kvalifikacija, određivanje roka za imenovanje nacionalnih koordinatora, a propisan je i prestanak važenja zakona ili pojedinih odredaba zakona, dok je stupanje na snagu ovog zakona odloženo do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

V. PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbijediti dodatna sredstva iz budžeta Crne Gore.



Crna Gora

Organ državne uprave nadležan za oblast na koju se propis odnosi/donosilac akta

Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Naziv propisa	Prijedlog Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija	
Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja	oblast	podoblast
	X Obrazovanje, nauka, kultura i sport	X.1.
Klasifikacija propisa po pregovaračkim poglavljima i podpoglavljima prava Evropske unije	poglavlje	potpoglavlje
	3 Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga	03.20.60 Ostale djelatnosti (06.20.60.)
Ključni termini - eurovok deskriptori		



Crna Gora
Kabinet predsjednika Vlade
Kancelarija za evropske integracije

Br: *01-2386/2*

Podgorica, 14. jun 2018. godine

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA
n/r ministru Kemal Purišiću

Poštovano gospodine Purišiću,

Dopisom broj 100-76/17-31 od 14. juna 2018. godine tražili ste mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija sa pravnom tekovinom Evropske unije.

Nakon upoznavanja sa sadržinom predloga propisa, a u skladu sa nadležnostima definisanim članom 8 Odluke o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji ("Službeni list CG", br. 9/12, 15/2014, 19/2017 i 33/2018), Kancelarija za evropske integracije je saglasna sa navodima u obrascu usklađenosti predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije.

S poštovanjem,

Glavni pregovarač

Aleksandar Drljević

- Sačinila: Mira Radulović, šefica Odsjeka *MR*
- Odobrila: Nevenka Vulićević, načelnica Direkcije *NV*

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj Izjave		MRSS/IU/PZ/18/04
1. Naziv nacrt/predloga propisa		
- na crnogorskom jeziku	Prijedlog zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Recognition of Professional Qualifications for Performing Regulated Professions	
2. Podaci o obrađivaču propisa		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo rada i socijalnog staranja	
- Sektor/odsjek	Direktorat za tržište rada i zapošljavanje	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Edina Dešić +382 (0)20 482 464 edina.desic@mrs.gov.me	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Senka Vukčević +382 (0)20 482 461 senka.vukcevic@gov.me	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis		
- Organ državne uprave	Ministarstvo rada i socijalnog staranja	
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (u daljem tekstu: SSP)		
a) Odredbe SSP-a sa kojima se usklađuje propis:		
Glava VIII, Politike saradnje, član.102, Obrazovanje i obuka		
b) Stepenn ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
	<input checked="" type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti
	<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava
	<input type="checkbox"/>	ne ispunjava
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSP i Privremenog sporazuma i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti:		
/		
5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)		
- PPCG za period	2018-2020	
- Poglavlje, potpoglavlje	Poglavlje 3 - Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga, 2.2. Zakonodavni okvir, A) Uzajamno priznanje stručnih kvalifikacija	
- Rok za donošenje propisa	II kvartal 2018	
- Napomena		
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa sa pravnom tekovinom Evropske unije		
a) Usklađenost nacrt/predloga propisa sa primarnim izvorima prava Evropske unije:		
UFEU, Dio treći, Politika i unutrašnje mjere Unije, Glava XII, Obrazovanje, stručno osposobljavanje, omladina i sport, član 165 i 166/ TFEU, Part Three, Union policies and internal actions, Title XII, Education, vocational training, youth and sport, Articles 165 and 166		
Potpuno usklađeno / Fully harmonized		

b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije	
32005L0036	
Direktiva 2005/36/EZ Evropskog parlamenta i savjeta od 7. septembra 2005 o priznavanju stručnih kvalifikacija / Directive 2005/36/EC of European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition qualifications, OJ L 255, 30.09.2005.	
<u>Djelimično usklađeno / partly harmonized</u>	
32013L0055	
Direktiva 2013/55/EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 20. novembra 2013. o izmjenama i dopunama Direktive 2005/36/EC o priznavanju stručnih kvalifikacija i Regulative (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj saradnji Informacionog sistema unutrašnjeg tržišta (RegulativaIMI) / Directive 2013/55/EU of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 amending Directive 2005/36/EZ on the recognition of professional qualifications and Regulation (EU) No 1024/2012 on administrative cooperation through the Internal Market Information System ('the IMI Regulation'), OJ L 354, 28.12.2013.	
<u>Djelimično usklađeno / partly harmonized</u>	
c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije	
Ne postoji izvor prava EU ove vrste s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.	
6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti:	
Potpuna usklađenost s direktivama 32005L0036 i 32015L0055 će se postići donošenjem podzakonskog akta koji će propisati bliži način sprovođenja dopunskih mjera za priznavanje profesionalnih kvalifikacija i donošenjem Liste djelatnosti za priznavanje profesionalnog iskustva na osnovu lista koje utvrđuje Evropska komisija, od strane nadležnog organa, do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.	
Odredbe navedenih direktiva koje se odnose na uslove priznavanja profesionalne kvalifikacije za regulisane profesije po osnovu usklađivanja minimalnih uslova osposobljavanja za medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu, doktore medicine, stomatologe, veterinare, babice, farmaceute i arhitekte su neusklađene, budući da će nadležni organi donijeti posebne propise u kojima će biti prenijete predmetne odredbe, do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.	
7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu:	
/	
8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa	
Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa.	/
9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)	
Navedeni izvori prava EU su prevedeni na crnogorski jezik.	
10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)	
Predlog zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija je preveden na engleski jezik.	
11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti	
U pripremi Predloga zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija konsultovana je ekspertkinja Maja Grašić predstavnica Ministarstva rada, porodice, socijalnih pitanja i jednakih mogućnosti Republike Slovenije, preko TAIEX-a misije koja je održana u periodu od 27. do 31. marta 2017.	

Potpis ovlaštene osobe obrađivača propisa

Potpis/ Glavni pregovarač

Datum: 04.06.2018

Datum: m

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrtu/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLAĐENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi		
MRSS/TU/PZ/18/04		MRSS/IU/PZ/18/04		
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
Direktiva 2005/36/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 7. septembra 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija - 32005L0036				
Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta 2013/55/EU od 20 novembra 2013. o izmjenama i dopunama Direktive 2005/36/EZ o priznavanju stručnih kvalifikacija i Regulative (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj saradnji Informacionog sistema unutrašnjeg tržišta (Regulativa IMI) - 32013L0055				
3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija		Proposal for the Law on Recognition of Professional Qualifications for Performing Regulated Professions		
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti
DIREKTIVA 2005/36/EZ				
<p>GLAVA I OPŠTE ODREDBE Član 1 Svrha</p> <p>Ova direktiva utvrđuje pravila za pristup i obavljanje profesije, na osnovu kojih države članice uslovljavaju pristup regulisanim profesijama i njihovo obavljanje na svojoj teritoriji posjedovanjem određenih stručnih kvalifikacija (u daljem tekstu: država članica domaćin) priznaju stručne kvalifikacije stečene u drugim državama članicama (u daljem tekstu: matična država članica), koje nosiocu omogućavaju obavljanje</p>	<p>Predmet Član 1</p> <p>(1) Ovim zakonom uređuje se postupak priznavanja profesionalnih kvalifikacija koje su stečene u državama članicama Evropske unije, Evropskog ekonomskog prostora ili Švajcarske konfederacije (u daljem tekstu: države ugovornice) radi stalnog obavljanja regulisanih profesija u Crnoj Gori, pružanja povremenih ili privremenih usluga u Crnoj Gori kod obavljanja regulisanih profesija, izdavanja Evropske profesionalne kartice, administrativna saradnja između država ugovornica, kao i druga pitanja od značaja za priznavanje profesionalnih kvalifikacija za obavljanje</p>	Potpuno usklađeno		

iste profesije kao u matičnoj državi članici.	reguliranih profesija.			
<p style="text-align: center;">Član 2</p> <p style="text-align: center;">Područje primjene</p> <p>1. Ova direktiva primjenjuje se na sve državljane država članica koji žele da obavljaju reguliranu profesiju, uključujući i slobodne profesije, u državi članici koja nije ona u kojoj su stekli svoje stručne kvalifikacije, bilo u svojstvu samozaposlenog ili zaposlenog lica.</p> <p>2. Svaka država članica može dozvoliti da državljani država članica koji posjeduju dokaz o stručnim kvalifikacijama koje nijesu stečene u toj državi članici obavljaju reguliranu profesiju u smislu člana 3 stav 1 tačka a na njenoj teritoriji u skladu s njenim pravilima. U slučaju profesija navedenih u Glavi III Poglavlje III, kod početnog priznavanja moraju se poštovati minimalni uslovi osposobljavanja utvrđeni u tom poglavlju.</p> <p>3. Odgovarajuće odredbe ove direktive ne primjenjuju se na regulirane profesije za koje su posebnim instrumentom prava Zajednice predviđena druga posebna rješenja koja se neposredno odnose na priznavanje stručnih kvalifikacija.</p>	<p style="text-align: center;">Primjena</p> <p style="text-align: center;">Član 3</p> <p>(1) Ovaj zakon se primjenjuje na:</p> <p>1) državljane država ugovornica koji u Crnoj Gori žele da obavljaju reguliranu profesiju i koji su profesionalne kvalifikacije stekli u jednoj od država ugovornica ili u državi koja nije država ugovornica ali su im dokazi o formalnim kvalifikacijama bili već prethodno priznati u jednoj od država ugovornica i imaju tri godine profesionalnog iskustva u toj profesiji na teritoriji države koja im je dokaz o formalnim kvalifikacijama priznala;</p> <p>(2) Ovaj zakon se ne primjenjuje na postupak priznavanja profesionalnih kvalifikacija notara.</p>	Potpuno usklađeno		
<p style="text-align: center;">Član 3</p> <p style="text-align: center;">Značenje izraza</p> <p>1. Za svrhe ove direktive, podrazumijeva se da je:</p> <p>(a) regulirana profesija – profesionalna djelatnost ili grupa profesionalnih djelatnosti čiji je pristup, obavljanje ili jedan od načina obavljanja na osnovu zakonskih ili drugih propisa, neposredno ili posredno uslovljen posjedovanjem određenih stručnih kvalifikacija; korišćenje profesionalnog naziva koji je zakonskim ili drugim propisima ograničen na nosioce određenih stručnih kvalifikacija predstavlja jedan od načina obavljanja djelatnosti. Ako se prva rečenica ove definicije ne primjenjuje, profesija iz stava 2 smatra se reguliranom profesijom;</p>	<p style="text-align: center;">Regulirana profesija</p> <p style="text-align: center;">Član 6</p> <p>(1) Regulirana profesija je profesionalna djelatnost ili grupa profesionalnih djelatnosti čije je obavljanje, na način uređen zakonom i drugim propisima, uslovljeno posjedovanjem određene profesionalne kvalifikacije, a korišćenje profesionalnog naziva ograničeno na one koje ispunjavaju profesionalne kvalifikacije.</p> <p>(2) Pravo na obavljanje regulirane profesije u Crnoj Gori ima kvalifikovani stručnjak (u daljem tekstu: stručnjak) koji ima profesionalnu kvalifikaciju za obavljanje regulirane profesije i ispunjava uslove u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima koji uređuju priznavanje profesionalnih kvalifikacija u određenoj oblasti.</p> <p>(3) Regulirana profesija u Crnoj Gori se može obavljati stalno ili pružanjem povremenih i privremenih usluga.</p>	Potpuno usklađeno		

<p>(b) stručne kvalifikacije – kvalifikacije koje se potvrđuju dokazom o formalnim kvalifikacijama, potvrdom kompetencije iz člana 11 tačka a podtačka i i/ili stručnim iskustvom;</p>	<p style="text-align: center;">Značenje izraza Član 8</p> <p>(1) Izrazi uporiježbljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje: 5) Profesionalna kvalifikacija obuhvata formalno obrazovanje i dodatno stručno osposobljavanje i usavršavanje koje se obavlja tokom ili nakon završetka formalnog obrazovanja, a potvrđuje se dokazom o formalnim kvalifikacijama ispunjenošću uslova iz člana 23 ovog zakona ili potvrdom o kompetencijama iz člana 16 ovog zakona.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>(c) dokaz o formalnim kvalifikacijama – diplome, svjedočanstva i drugi dokazi koje je izdao nadležni organ u državi članici na osnovu zakonskih i drugih propisa te države članice i kojim se potvrđuje uspješno završeno stručno osposobljavanje koje je većim dijelom stečeno u Zajednici. Ako se prva rečenica ove definicije ne primjenjuje, dokaz o formalnim kvalifikacijama iz stava 3 smatra se dokazom o formalnim kvalifikacijama;</p>	<p style="text-align: center;">Značenje izraza Član 8</p> <p>(1) Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje: 1) dokaz o formalnim kvalifikacijama je diploma, svjedočanstvo ili drugi dokaz o stečenoj profesionalnoj kvalifikaciji i završenom profesionalnom osposobljavanju, stečeno u državama ugovornicama, koje je izdao njen nadležni organ, u skladu sa zakonima ili drugim propisima te države;</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>(d) nadležni organ – svaki organ ili tijelo koje je država članica posebno ovlastila za izdavanje odnosno primanje dokaza o osposobljenosti i drugih dokumenata i informacija kao i za primanje zahtjeva i donošenje odluka iz ove direktive;</p>	<p style="text-align: center;">Član 9</p> <p>(1) Organ državne uprave, odnosno drugi organ uprave nadležan za određenu regulisanu profesiju (u daljem tekstu: nadležni organ) dostavlja spisak regulisanih profesija organu državne uprave nadležnom za poslove rada (u daljem tekstu: Ministarstvo), na osnovu kojih Ministarstvo sačinjava Listu regulisanih profesija.</p> <p style="text-align: center;">Poslovi nadležnog organa</p> <p style="text-align: center;">Član 10</p> <p>(1) Uslove za priznavanje profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija, kao i uslove za povremeno ili privremeno pružanje usluga određuje nadležni organ.</p> <p>(2) Nadležni organ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) prima zahtjeve za priznavanje profesionalnih kvalifikacija, vodi postupak i izdaje rješenja o priznavanju profesionalne kvalifikacije; 2) vodi spisak izdatih rješenja o priznavanju profesionalne kvalifikacije, izjavljenih tužbi odnosno žalbi protiv izdatih rješenja i prijava pružaoca povremenih ili privremenih usluga (u daljem tekstu: pružalac usluga); 3) pružiocima usluga izdaje potvrdu o obavljanju djelatnosti u Crnoj Gori, o profesionalnoj kvalifikaciji i o usklađenosti profesionalne kvalifikacije sa minimalnim uslovima osposobljenosti; 4) obavještava zainteresovana lica o uslovima za obavljanje regulisanih profesija; 5) jednom godišnje unosi podatke u elektronsku bazu podataka regulisanih profesija; 6) saraduje sa nadležnim organima drugih država ugovornica; 	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>(e) regulisano obrazovanje i osposobljavanje – svako osposobljavanje koje je posebno usmjereno na obavljanje određene profesije i koje obuhvata jedan ili više programa koji su, kada je to prikladno, dopunjeni odgovarajućim</p>	<p style="text-align: center;">Član 8</p> <p>(1) Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>stručnim osposobljavanjem odnosno pripravničkom ili stručnom praksom.</p> <p>Struktura i stepen stručnog osposobljavanja odnosno pripravničke ili stručne prakse određuje se zakonima i drugim propisima predmetne države članice ili ga nadzire ili odobrava za to određeni organ;</p> <p>Stav 1 tačku (f) mijenja Direktiva 2013/55/EU</p>	<p>15) regulisano obrazovanje i osposobljavanje je svako obrazovanje i osposobljavanje koje je usmjereno na obavljanje određene regulisane profesije i koje obuhvata jedan ili više programa koji su dopunjeni profesionalnim osposobljavanjem ili pripravničkim stažom odnosno stručnom praksom, u skladu sa posebnim propisom;</p>			
<p>(g) period prilagođavanja – obavljanje regulisane profesije u državi članici domaćinu pod odgovornošću kvalifikovanog stručnjaka; takav period stručne prakse pod nadzorom može biti praćen dodatnim osposobljavanjem. Period stručne prakse pod nadzorom se ocjenjuje. Detaljna pravila u pogledu perioda prilagođavanja i njegovog ocjenjivanja, kao i statusa migranta za vrijeme stručne prakse pod nadzorom utvrđuje nadležni organ države članice domaćina.</p> <p>Status lica koje obavlja stručnu praksu pod nadzorom u državi članici, naročito u pogledu prava boravka i obaveza, socijalnih prava i naknada, novčanih pomoći i plate, utvrđuju nadležni organi države članice u skladu s važećim pravom Zajednice;</p> <p>Stav 1 tačku (h) mijenja Direktiva 2013/55 EU</p>	<p>Period prilagođavanja Član 28</p> <p>(1) Period prilagođavanja je period obavljanja regulisane profesije pod nadzorom osposobljenog stručnjaka za tu profesiju odnosno profesionalnu djelatnost, koji može pratiti dalje osposobljavanje podnosioca zahtjeva i adekvatno ga ocjenjivati.</p> <p>(2) Nakon isteka perioda prilagođavanja, osposobljeni stručnjak sačinjava izvještaj o stečenim znanjima, vještinama i kompetencijama podnosioca zahtjeva i dostavlja ga nadležnom organu.</p> <p>(3) Nadležni organ u roku od 20 dana od dana dostavljenog izvještaja iz stava 2 ovog člana donosi rješenje u skladu sa članom 34 ovog zakona.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>(i) direktor preduzeća – svako lice koje je u okviru predmetne profesije u preduzeću obavljalo poslove:</p> <p>i. kao direktor preduzeća ili podružnice preduzeća; kao zamjenik vlasnika ili direktora preduzeća, ako taj položaj podrazumijeva odgovornost koja je jednaka odgovornosti vlasnika odnosno direktora kojeg zamjenjuje;</p> <p>iii. na rukovodećem položaju s dužnostima trgovačke i/ili tehničke prirode i koji podrazumijeva odgovornost za jedan ili više sektora u preduzeću.</p>	<p>Član 8</p> <p>1) Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:</p> <p>11) odgovorno lice u privrednom društvu je ovlašćeni zakonski zastupnik ili drugo rukovodeće lice u privrednom društvu</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>2. Profesija koju obavljaju članovi udruženja odnosno organizacije iz Aneksa I smatra se regulisanom profesijom.</p> <p>Glavna svrha udruženja i organizacija iz podstava 1 je promovisanje i održavanje visokih profesionalnih standarda u oblasti odgovarajuće profesije. Udruženja i organizacije priznaju se u posebnom obliku u državama članicama i svojim članovima izdaju dokaze o formalnim kvalifikacijama, vode računa o tome da njihovi članovi poštuju propisana pravila profesionalnog ponašanja i dodjeljuju im pravo korišćenja profesionalnog naziva ili skraćenica profesionalnog naziva, i sva prava koja im pripadaju na osnovu statusa koji odgovara tim formalnim kvalifikacijama.</p> <p>Stav 2 podstav 3 mijenja Direktiva 2013/55/EU</p>	<p style="text-align: center;">Potvrda udruženja ili organizacija Član 22</p> <p>(1) Potvrda o profesionalnim kvalifikacijama koju je izdalo udruženje ili organizacija u drugoj državi ugovornici ovlašćena za izdavanje takvih dokaza svojim članovima u državi ugovornici, smatra se za odgovarajući dokaz o formalnim kvalifikacijama.</p> <p style="text-align: center;">Upotreba naziva profesije Član 11</p> <p>(1) Stručnjak koji u Crnoj Gori obavlja regulisanu profesiju kod koje je određen naziv profesije, upotrebljava crnogorski naziv profesije i odgovarajuće skraćenicе, u skladu sa propisima koji uređuju tu profesiju odnosno profesionalnu djelatnost u Crnoj Gori.</p> <p>(2) U slučaju da naziv profesije u Crnoj Gori određuje nadležno udruženje, državljanin države ugovornice može da upotrebljava naziv profesije koji je izdalo to udruženje odnosno njegove skraćene oblike, samo ako dostavi dokaz da je član tog udruženja.</p> <p>(3) Nadležni organ može da ograniči upotrebu određenog naziva profesije na imaoce profesionalnih kvalifikacija, ako je o udruženju ili organizaciji iz člana 22 ovog zakona službeno obavijestio Evropsku komisiju i druge države ugovornice.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>3. Dokazi o formalnim kvalifikacijama koje je izdala treća zemlja smatraju se dokazima o formalnim kvalifikacijama ako je država članica priznala te dokaze u skladu s članom 2 stav 2 i potvrdila da je nosilac stekao tri godine odgovarajućeg stručnog iskustva na njenoj teritoriji.</p>	<p style="text-align: center;">Dokumentacija Član 20</p> <p>(3) Dokazi o profesionalnim kvalifikacijama koje je izdala treća država, priznaju se kao dokazi o profesionalnim kvalifikacijama ako podnosilac zahtjeva ima tri godine profesionalnog iskustva u oblasti regulisane profesije, odnosno obavljanja profesionalne djelatnosti na teritoriji druge države ugovornice koja je priznala dokaze o profesionalnim kvalifikacijama.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p style="text-align: center;">Član 4 Efekti priznavanja</p> <p>Stav 1 mijenja Direktiva 2013/55 EU</p> <p>2. Za potrebe ove direktive, profesija koju podnositelj zahtjeva želi da obavlja u državi članici domaćinu je profesija za koju je podnositelj kvalifikovan u matičnoj državi članici, pod uslovom da su djelatnosti koje ona obuhvata uporedive.</p>	<p style="text-align: center;">Efekti priznavanja Član 18</p> <p>(1) Stručnjaku se u Crnoj Gori omogućava pristup regulisanoj profesiji na osnovu kvalifikacija stečenih u drugoj državi ugovornici i to pod istim uslovima koji važe za državljane Crne Gore, ako su profesionalne kvalifikacije koje profesija obuhvata uporedive.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>GLAVA II SLOBODA PRUŽANJA USLUGA Član 5 Princip slobode pružanja usluga</p> <p>1. Ne dovodeći u pitanje posebne odredbe prava Zajednice i čl. 6 i 7 ove direktive, države članice ne smiju ograničiti slobodu pružanja usluga u drugoj državi članici iz bilo kojeg razloga koji se odnosi na stručne kvalifikacije: (a) ako pružalac usluga u državi članici ima zakonito osnovano preduzeće radi obavljanja iste profesije u toj državi (u daljem tekstu: država članica u kojoj je preduzeće osnovano); i</p> <p>Stav 1 tačku (b) mijenja Direktiva 2013/55 EU</p> <p>2. Odredbe iz ovog poglavlja primjenjuju se samo kada pružalac usluga odlazi na teritoriju države članice domaćina privremeno ili povremeno da obavlja profesiju iz stava 1. Privremena i povremena priroda pružanja usluga procjenjuje se za svaki slučaj posebno pri čemu naročito treba voditi računa o njenom trajanju, učestalosti, redovnosti i stalnosti.</p> <p>3. Kada se pružalac usluga seli, na njega se primjenjuju pravila stručne, zakonske ili administrativne prirode koja su neposredno povezana sa stručnim kvalifikacijama, odnosno s definicijom profesije, korišćenjem profesionalnih naziva i s težom povredom pravila struke koja je direktno i posebno povezana sa zaštitom potrošača i bezbjednošću, i s disciplinskim odredbama koje se primjenjuju u državi članici domaćinu na stručnjake koji obavljaju istu profesiju u toj</p>	<p style="text-align: center;">Opšta načela Član 46</p> <p>(1) Pružalac usluga koji je osnovan u državi ugovornici porijekla i koji pruža usluge u toj državi, može iste usluge u Crnoj Gori pružati povremeno ili privremeno.</p> <p>(2) Ako profesija u državi ugovornici porijekla nije regulisana, pružalac usluga može pružati usluge u Crnoj Gori ako ih je u toj državi ugovornici porijekla pružao najmanje godinu dana u posljednjih deset godina.</p> <p>(3) Na pružaoce usluga shodno se primjenjuju propisi koji se odnose na njegove profesionalne kvalifikacije, način obavljanja profesije odnosno djelatnosti, etičku, stručnu i krivičnu, kao i materijalnu odgovornost, koji važe za stručnjake koji stalno obavljaju istu profesionalnu djelatnost.</p> <p>(4) Odredbe ovog poglavlja odnose se i na zahtjeve za djelimičan pristup za pružanje privremenih ili povremenih usluga kod profesija odnosno profesionalnih djelatnosti koje mogu prouzrokovati ozbiljnu štetu za javno zdravlje ili bezbjednost i ne mogu se automatski priznavati u smislu čl. 37, 41, 42 i 44 ovog zakona.</p> <p style="text-align: center;">Član 48</p> <p>(5) U postupku razmatranja prijave za povremeno ili privremeno pružanje usluga nadležni organ ocjenjuje prirodu obavljanja usluga za svaki slučaj posebno na osnovu trajanja, učestalosti i redovnosti pružanja usluga.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

državi članici.				
<p style="text-align: center;">Član 6</p> <p style="text-align: center;">Izuzeća</p> <p>U skladu s članom 5 stav 1, država članica domaćin izuzima pružaoce usluga čije je preduzeće osnovano u drugoj državi članici od zahtjeva koje postavlja stručnjacima čije je preduzeće osnovano na njenoj teritoriji koji se odnose na:</p> <p>(a) odobrenje, registraciju ili članstvo u stručnoj organizaciji ili tijelu. Kako bi se olakšala primjena disciplinskih odredaba koje su na snazi na njihovoj teritoriji u skladu s članom 5 stav 3, države članice mogu da predvide automatsku privremenu registraciju ili pro forma članstvo u takvim stručnim organizacijama ili organima, pod uslovom da registracija odnosno članstvo ni na koji način ne odlažu niti komplikuju pružanje usluga i ne povlače za sobom nikakve dodatne troškove za pružaoca usluga. Nadležni organ šalje nadležnoj stručnoj organizaciji ili tijelu kopiju prijave i, kada je to primjenljivo, produženje prijave iz člana 7 stav 1, uz kopije dokumenata iz člana 7 stav 2, potrebnih za profesije koje utiču na javno zdravlje i bezbjednost iz člana 7 stav 4 ili na koje se primjenjuje automatsko priznavanje iz Glave III Poglavlje III, što predstavlja automatsku privremenu registraciju ili pro forma članstvo;</p> <p>(b) registraciju kod državnog organa nadležnog za socijalnu sigurnost u svrhu podmirenja računa kod osiguravača, koji se odnose na djelatnosti koje se obavljaju u korist osiguranika.</p> <p>Međutim, pružalac usluga dužan je da unaprijed, ili u hitnim slučajevima naknadno, obavijesti organ iz tačke b o uslugama koje je pružio.</p>	<p style="text-align: center;">Članstvo u profesionalnim udruženjima</p> <p style="text-align: center;">Član 47</p> <p>(1) Nadležni organ od pružaoca usluga koji ima sjedište u drugoj državi ugovornici ne smije da zahtijeva učlanjenje u profesionalno udruženje u Crnoj Gori, i ako je taj uslov propisan za državljane Crne Gore, ali može da zahtijeva privremenu registraciju ako pružaocu usluga to ne prouzrokuje dodatne troškove.</p> <p>(2) Pružalac usluge se registruje na period za koji mu je odobreno pružanje usluge.</p> <p style="text-align: center;">Provjera profesionalne osposobljenosti pružaoca usluge</p> <p style="text-align: center;">Član 51</p> <p>(1) Nadležni organ može prije prvog pružanja usluga koje mogu da utiču na javno zdravlje ili bezbjednost, provjeriti profesionalnu kvalifikaciju pružaoca usluga.</p> <p>(2) Ako je razlika između profesionalne kvalifikacije pružaoca usluga i osposobljenosti koja se zahtijeva u Crnoj Gori takva da ugrožava javno zdravlje ili bezbjednost, nadležni organ će omogućiti da provjerom profesionalne osposobljenosti pružalac usluga dokaže da je stekao potrebna znanja, vještine i kompetencije.</p> <p>(3) Nadležni organ omogućava provjeru profesionalne osposobljenosti pružaocu usluge, pri čemu provjeravanje ne smije prelaziti okvire koji su potrebni za postizanje navedene svrhe.</p> <p>(4) Nadležni organ u roku od jednog mjeseca od dana prijema prijave iz člana 48 ovog zakona i svih dostavljenih dokaza iz člana 49 ovog zakona donosi rješenje kojim se pružalac usluge upućuje na provjeru profesionalne kvalifikacije ili mu se dozvoljava pružanje usluga na teritoriji Crne Gore.</p> <p>(5) Ako nadležni organ iz opravdanih razloga ne može da odluči u roku iz stava 4 ovog člana, dužan je da u tom roku obavijesti pružaoca usluge.</p> <p>(6) Rješenje iz stava 4 ovog člana nadležni organ mora</p>	Potpuno usklađeno		

	<p>donijeti u roku od dva mjeseca od dana prijema prijave iz člana 48 ovog zakona.</p> <p>(7) Ako pružalac usluge uspješno obavi provjeru profesionalne osposobljenosti iz stava 2 ovog člana, nadležni organ mu izdaje dozvolu za privremeno odnosno povremeno pružanje usluga u roku od mjesec dana od dana prijema dokaza o uspješno obavljenoj provjeri profesionalne osposobljenosti.</p> <p>(8) Pružalac usluga može povremeno odnosno privremeno pružati usluge i bez dozvole, ako nadležni organ ne odluči u roku iz st. 4 i 6 ovog člana.</p>			
<p style="text-align: center;">Član 7</p> <p>Prijava koja se daje unaprijed ako se pružalac usluga seli</p> <p>1. Države članice mogu zahtijevati da pružalac usluga, kad se prvi put seli iz jedne države članice u drugu radi pružanja usluga, unaprijed obavijesti nadležni organ u državi članici domaćinu prijavom u pisanom obliku uključujući detaljne podatke o svakom osiguranju ili drugom načinu lične ili kolektivne zaštite s obzirom na profesionalnu odgovornost. Takva prijava mora se jedanput godišnje produžiti ako pružalac usluga u toj godini namjerava da privremeno ili povremeno pruža usluge u toj državni članici. Pružalac usluga može da dopuni prijavu na bilo koji način.</p> <p>2. Pored toga, prilikom prvog pružanja usluga ili ako su se okolnosti bitno promijenile, što je dokazano dokumentima, države članice mogu zahtijevati da se uz prijavu prilože sljedeći dokumenti:</p> <p>(a) dokaz o državljanstvu pružaoca usluga;</p> <p>(b) potvrda da njen nosilac ima osnovano preduzeće u državi članici u svrhu obavljanja datih djelatnosti i da u trenutku izdavanja potvrde nema čak ni privremenu zabranu obavljanja tih djelatnosti;</p> <p>(c) dokaz o stručnim kvalifikacijama;</p>	<p style="text-align: center;">Prijava za pružanje usluga Član 48</p> <p>(1) Pružalac usluga podnosi prijavu sa dokumentacijom kod nadležnog organa u pisanoj formi ili elektronski, preko jedinstvene kontakt tačke.</p> <p>(2) Prije prvog pružanja usluga u Crnoj Gori pružalac usluge podnosi prijavu i dužan je da obavijesti nadležni organ kada se suštinski promijene okolnosti od značaja za pružanje usluga, a naročito u slučaju promjene djelatnosti ili prestanka ispunjavanja uslova na osnovu kojih je izdato odobrenje za pružanje usluge, u skladu sa posebnim zakonom.</p> <p>(3) Prijava sadrži lične podatke pružaoca usluga, i to: ime pružaoca usluga, adresu stanovanja, pol, datum, mjesto i državu rođenja, državljanstvo i broj pasoša, naziv regulisane profesije odnosno djelatnosti koju pružalac namjerava da obavlja i podatke o osiguranju (lično ili kolektivno osiguranje) u vezi sa profesionalnom odgovornošću.</p> <p>(4) Nadležni organ na svojoj internet stranici objavljuje obrazac prijave.</p> <p style="text-align: center;">Dokumentacija Član 49</p> <p>(1) Prije početka prvog pružanja usluga, nadležni organ od pružaoca usluga može zahtijevati da se uz prijavu</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		

<p>Stav 2 tačka (d) mijenja Direktivom 2013/55 EU</p> <p>Stav 2 tačka (e) mijenja Direktivom 2013/55 EU</p> <p>3. Usluga se obavlja pod profesionalnim nazivom države članice u kojoj je preduzeće osnovano, ako takav profesionalni naziv postoji u toj državi članici za datu profesionalnu djelatnost. Profesionalni naziv se navodi na službenom jeziku ili na jednom od službenih jezika države članice u kojoj je preduzeće osnovano na takav način da se izbjegne moguća zamjena s profesionalnim nazivom države članice domaćina. Ako u državi članici u kojoj je preduzeće osnovano takav profesionalni naziv ne postoji, pružalac usluga dužan je da navede svoju formalnu kvalifikaciju na službenom jeziku ili na jednom od službenih jezika države članice. Izuzetno, usluga se pruža pod profesionalnim nazivom države članice domaćina u slučajevima navedenim u Glavi III Poglavlje III.</p> <p>Stav 4 mijenja Direktiva 2013/55 EU</p>	<p>dostave i sljedeći dokazi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) potvrda o državljanstvu pružaoca usluga; 2) potvrda kojom se dokazuje da pružalac usluge ima registrovanu privrednu djelatnost u državi ugovornici porijekla za pružanje usluge, kao i da u trenutku izdavanja potvrde nema privremenu ili trajnu zabranu obavljanja profesije; 3) dokaz o profesionalnim kvalifikacijama; <p>Upotreba profesionalnog naziva kod pružanja povremenih ili privremenih usluga</p> <p>Član 53</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pružalac usluge pruža povremene ili privremene usluge pod profesionalnim nazivom države ugovornice porijekla. (2) Profesionalni naziv iz stava 1 ovog člana ispisuje se na službenom jeziku ili jednom od službenih jezika države ugovornice porijekla, vodeći računa da ne dođe do zamjene naziva sa profesionalnim nazivom za regulisane profesije, odnosno profesionalne djelatnosti u Crnoj Gori. (3) Ako u državi ugovornici porijekla ne postoji profesionalni naziv, pružalac usluge pruža usluge koristeći naziv stečene formalne kvalifikacije na jeziku države ugovornice porijekla. (4) Izuzetno od st. 1, 2 i 3 ovog člana, privremene i povremene usluge se pružaju pod profesionalnim nazivom regulisane profesije u Crnoj Gori, ako se radi o profesijama koje mogu da ugroze javno zdravlje ili bezbjednost i profesijama koje se automatski priznaju u skladu sa članom 41 ovog zakona. 			
<p>Član 8</p> <p>Administrativna saradnja</p>	<p>Administrativna saradnja</p> <p>Član 54</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Nadležni organ može, usljed opravdane sumnje, da zatraži od nadležnih organa države ugovornice porijekla da ga obavijeste o svim informacijama koje se odnose na 	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>Stav 1 mijenja Direktiva 2013/55/EU</p> <p>2. Nadležni organi dužni su da obezbijede razmjenu svih podataka potrebnih za pravilno podnošenje žalbi primalaca usluga protiv pružalaca usluga. Primaoci usluga moraju biti obaviješteni o ishodu žalbe.</p>	<p>zakonitost osnivanja pružaoca usluga, kao i za postojanje disciplinskih i krivičnih sankcija stručne prirode.</p> <p>(2) Nadležni organ može da zatraži od nadležnih organa države ugovornice porijekla i informacije o programima obrazovanja koje je prošao pružalac usluga na osnovu kojih može da ocijeni da li postoje značajne razlike koje bi mogle da ugroze javno zdravlje ili bezbjednost.</p> <p style="text-align: center;">Primjena pravila upravnog postupka</p> <p style="text-align: center;">Član 4</p> <p>(1) U postupku priznavanja profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku koje se odnose na skraćeni postupak, ako ovim zakonom nije drukčije uređeno.</p>			
<p style="text-align: center;">Član 9</p> <p style="text-align: center;">Podaci koji se daju primaocima usluga</p> <p>Ako se usluga pruža na osnovu profesionalnog naziva države članice u kojoj je preduzeće osnovano ili na osnovu formalnih kvalifikacija pružaoca usluga, nadležni organi države članice domaćina pored ostalih zahtjeva u pravu Zajednice koji se odnose na dostavljanje obavještenja, mogu da zatraže da pružalac usluga dostavi primaocu bilo koji ili sve sljedeće podatke:</p> <p>(a) ako je pružalac usluga upisan u privredni registar ili sličan) javni registar, naziv registra u koji je upisan, njegov registarski broj ili odgovarajući način identifikacije sadržan u tom registru;</p> <p>(b) ako djelatnost treba odobriti u državi članici u kojoj je preduzeće osnovano, naziv i adresu nadležnog nadzornog organa;</p> <p>(c) naziv stručnog udruženja ili sličnog organa u kojem je pružalac usluga registrovan;</p> <p>(d) profesionalni naziv, ili kada takav naziv ne postoji, formalna</p>	<p style="text-align: center;">Podaci saopšteni korisnicima usluga</p> <p style="text-align: center;">Član 55</p> <p>(1) Nadležni organ može od pružaoca usluga koji u Crnoj Gori pruža usluge pod profesionalnim nazivom države ugovornice porijekla ili nazivom stečene formalne kvalifikacije na jeziku države ugovornice porijekla, da zatraži da korisniku usluga dostavi podatke, i to o:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) registru u koji je upisan, broju registracije ili o drugom načinu utvrđivanja identiteta u registru, ako je pružalac usluga upisan u poslovni ili drugi registar; 2) imenu i adresi nadležnog organa koji je u državi ugovornici porijekla odobrio djelatnost; 3) nazivu profesionalnog udruženja ili drugog organa kod kojeg je registrovan pružalac usluga; 4) nazivu profesije ili profesionalne djelatnosti odnosno formalne kvalifikacije pružaoca usluga i države ugovornice koja ih je dodijelila; 5) identifikacionom broju za porez na dodatu vrijednost, u skladu sa posebnim zakonom, ako pružalac usluga obavlja djelatnost koja je predmet 	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>) kvalifikacija pružaoca usluga i država članica u kojoj je stečena;</p> <p>(e) ako pružalac usluga obavlja djelatnost na koju se plaća porez na dodatu vrijednost (PDV), identifikacioni broj za PDV iz člana 22 stav 1 Šeste direktive Savjeta 77/388/EEZ od 17. maja 1977. godine o usklađivanju zakonodavstava država članica o porezima na promet – Zajednički sistem poreza na dodatu vrijednost: jedinstvena osnovica za određivanje poreza;</p> <p>(f) detaljne podatke o svakom osiguranju ili drugom načinu lične ili kolektivne zaštite u odnosu na profesionalnu odgovornost.</p>	<p>oporezivanja;</p> <p>6) osiguranju (lično ili kolektivno osiguranje) u vezi sa profesionalnom odgovornošću.</p>			
<p style="text-align: center;">GLAVA III SLOBODA OSNIVANJA PREDUZEĆA POGLAVLJE I <i>Opšti sistem za priznavanje dokaza o osposobljenosti</i> Član 10 Područje primjene</p> <p>Ovo poglavlje odnosi se na sve profesije koje nijesu obuhvaćene poglavljima II i III ove glave, i u sljedećim slučajevima kad podnosilac zahtjeva zbog posebnih i izuzetnih razloga ne ispunjava uslove utvrđene u tim poglavljima:</p> <p>(a) na djelatnosti navedene u Aneksu IV, kada migrant ne ispunjava uslove navedene u čl. 17, 18 i 19;</p> <p>(b) na doktore medicine sa završenim osnovnim programom osposobljavanja, doktore specijaliste, medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu, doktore stomatologe, stomatologe specijaliste, veterinare, babice, farmaceute i arhitekta, kada migrant ne ispunjava zahtjeve za efikasno i zakonito obavljanje profesija navedenih u čl. 23, 27, 33, 37, 39, 43 i 49;</p> <p>(c) na arhitekta, kada migrant ima dokaze o formalnoj kvalifikaciji koja nije navedena u tački 5.7 Aneksa V;</p> <p>(d) ne dovodeći u pitanje član 21 stav 1, čl. 23 i 27, na doktore medicine, medicinske sestre, stomatologe, veterinare, babice, farmaceute i arhitekta koji imaju dokaz o formalnim kvalifikacijama kao specijalisti koji su morali</p>	<p style="text-align: center;">1. Opšti sistem priznavanja profesionalnih kvalifikacija</p> <p style="text-align: center;">Primjena opšteg sistema Član 17</p> <p>(1) U slučajevima kada se ne može primjeniti sistem priznavanja profesionalnog iskustva iz člana 37 ovog zakona, odnosno sistema automatskog priznavanja kvalifikacija iz čl. 41, 42 i 44 ovog zakona, primjenjuje se opšti sistem priznavanja profesionalnih kvalifikacija.</p> <p style="text-align: center;">Dopunske mjere Član 26</p> <p>(7) Izuzetno od stava 6 ovog člana nadležni organ određuje dopunsku mjeru za priznavanje profesionalnih kvalifikacija u sljedećim slučajevima:</p> <p>4) ako podnosilac zahtjeva ne ispunjava uslove za automatsko priznavanje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za doktora medicine, medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu, stomatologe, veterinare, babice, farmaceute i arhitekta; - za arhitekta, kada podnosilac zahtjeva ima dokaze o formalnoj kvalifikaciji, koji nijesu propisani zakonom ili drugim propisom; 	<p style="text-align: center;">djelimično usklađeno</p>	<p style="text-align: center;">Potpuna usklađenost će se postići donošenjem propisa koji će propisati uslove za priznavanje profesionalnih kvalifikacija za sprecijalizovane medicinske sestre</p>	<p style="text-align: center;">Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>

<p>završiti program osposobljavanja na osnovu kojeg se stiče profesionalni naziv naveden u tač. 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 i 5.7.1 Aneksa V i isključivo u svrhu priznavanja te specijalizacije;</p> <p>(e) na medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu i specijalizovane medicinske sestre koje imaju dokaz o formalnim specijalističkim kvalifikacijama koje su završile osposobljavanje na osnovu kojeg se dobija profesionalni naziv naveden u tački 5.2.2 Aneksa V, kada migrant traži priznavanje u drugoj državi članici u kojoj takve profesionalne djelatnosti obavljaju specijalizovane medicinske sestre koje nijesu završile osposobljavanje za opštu zdravstvenu njegu;</p> <p>(f) na specijalizovane medicinske sestre koje nijesu završile osposobljavanje za opštu zdravstvenu njegu, kada migrant traži priznavanje u drugoj državi članici u kojoj odgovarajuće profesionalne djelatnosti obavljaju medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu, specijalizovane medicinske sestre koje nijesu završile osposobljavanje za opštu zdravstvenu njegu ili specijalizovane medicinske sestre koje imaju dokaz o formalnim specijalističkim kvalifikacijama koje su završile osposobljavanje na osnovu kojeg se dobija profesionalni naziv naveden u tački 5.2.2 Aneksa V;</p> <p>(g) na migrante koji ispunjavaju zahtjeve navedene u članu 3 stav 3.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - za doktore medicine i stomatologe, koji imaju dokaz o formalnim kvalifikacijama specijalizacije nakon obavljenog osposobljavanja, na osnovu kojeg su stekli naziv u skladu sa zakonom ili drugim propisom; - za medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu, gdje takvu profesionalnu djelatnost obavljaju diplomirane medicinske sestre ili medicinske sestre sa specijalizacijom, koje su nakon obavljenog osposobljavanja stekle naziv u skladu sa zakonom ili drugim propisom; - za državljane trećih država, koji su stekli profesionalnu kvalifikaciju u državi koja nije država ugovornica, ali su im dokazi o formalnim kvalifikacijama već prethodno bili priznati u jednoj od država ugovornica i imaju najmanje tri godine profesionalnog iskustva u toj profesiji na teritoriji države koja im je dokaz o formalnim kvalifikacijama priznala; 			
<p style="text-align: center;">Član 11 Stepeni kvalifikacija</p> <p>Stav 1 mijenja Direktiva 2013/55 EU</p> <p>(a) potvrda o kompetencijama koju izdaje nadležni organ u matičnoj državi članici određen u skladu sa zakonskim ili drugim propisima te države članice na osnovu:</p> <p>i. osposobljavanja koje nije dio svjedočanstva ili diplome u smislu tač. b, c, d ili e, ili posebnog ispita bez prethodnog osposobljavanja ili obavljanja profesije s punim radnim vremenom u državi članici tokom tri uzastopne godine ili jednakog trajanja sa skraćenim radnim vremenom tokom</p>	<p style="text-align: center;">Nivoi profesionalnih kvalifikacija Član 23</p> <p>(1) Profesionalne kvalifikacije dijele se na nivoe A, B, C, D i E, a potvrđuju se sljedećim dokazima:</p> <p>1) nivo A - potvrdom o kompetencijama koja potvrđuje da je imalac stekao opšte znanje na osnovu opšteg osnovnog ili srednjeg obrazovanja, odnosno potvrđuje da je završio program osposobljavanja koji nije dio svjedočanstva ili diplome ili posebnog ispita ili tri uzastopne godine obavljanja profesije u državi ugovornici u okviru zaposlenja sa punim radnim vremenom ili jednako vrednovanim kraćim</p>	Potpuno usklađeno		

<p>prethodnih 10 godina;</p> <p>ii.ili opšteg osnovnog ili srednjoškolskog obrazovanja kojim se potvrđuje da je lice steklo opšta znanja;</p> <p>(b) svjedočanstvo o uspješno završenom srednjoškolskom obrazovanju koje je:</p> <p>i.opšte prirode i dopunjeno programom studija ili stručnim osposobljavanjem, osim onih navedenih u tački c, i/ili pripravničkom ili stručnom praksom koja se zahtijeva pored tog programa studija,</p> <p>ii.ili tehničke ili stručne prirode i dopunjeno, kada je to potrebno, programom studija ili stručnim osposobljavanjem, kao što je navedeno u tački i, i/ili pripravničkom ili stručnom praksom koja se zahtijeva pored tog programa studija;</p> <p>(c) diploma koja potvrđuje uspješno završeno:</p> <p>i.osposobljavanje na nivou nakon završetka srednjeg obrazovanja, osim onog navedenog u tač. d i e u trajanju od najmanje jedne godine ili u jednakom trajanju kada se odvija povremeno, za koju je, po pravilu, uslov za pristup uspješno završeno srednjoškolsko obrazovanje potrebno za upis na fakultet ili visoko obrazovanje ili završeno jednako obrazovanje na nivou nakon završetka srednjeg obrazovanja, kao i stručno usavršavanje koje se može zahtijevati pored tog programa na nivou nakon završetka srednjeg obrazovanja; ili</p> <p>Tačku c podtačku ii mijenja Direktiva 2013/55/EU Tačke (d) i (e) mijenja Direktiva 2013/55/EU</p>	<p>radnim vremenom obavljanja profesije u okviru zaposlenja sa skraćenim radnim vremenom u prethodnih deset godina;</p> <p>2) nivo B - svjedočanstvom koje potvrđuje da je imalac uspješno završio:</p> <p>- srednjoškolski opšti program, koji je dopunio sa programom studija ili profesionalnog osposobljavanja, a ako se to zahtijeva, i pripravničkim stažom ili profesionalnom praksom, ili</p> <p>- srednjoškolski tehnički ili stručni program, koji je dopunio sa programom studija ili profesionalnog osposobljavanja, a ako se to zahtijeva, i sa pripravničkim stažom ili profesionalnom praksom;</p> <p>3) nivo C - diplomom, koja dokazuje uspješno završeno:</p> <p>- osposobljavanje nakon završene srednje škole, koje traje najmanje godinu dana ili isti period sa kraćim radnim vremenom, za koji je jedan od uslova za pristup uspješno završen srednjoškolski program, potreban za upis na ustanove visokog obrazovanja ili završen srednjoškolski program jednake vrijednosti kao i profesionalno osposobljavanje, koje se može zahtijevati poslije srednjoškolskog programa, ili</p>			
<p>Član 12 Jednak tretman kvalifikacija</p> <p>Stav 1 mijenja Direktiva 2013/55 EU</p> <p>Svaka stručna kvalifikacija koja, iako ne ispunjava zahtjeve sadržane u zakonskim i drugim propisima koji su na snazi u matičnoj državi članici za pristup ili obavljanje profesije, nosiocu kvalifikacija dodjeljuje stečena prava na osnovu tih propisa, isto tako će se smatrati dokazom o formalnim kvalifikacijama prema istim uslovima iz podstava 1. To</p>	<p>Jednako vrednovanje kvalifikacija Član 24</p> <p>(1) Svi dokazi o formalnim kvalifikacijama koje je izdao nadležni organ u državi članici kojim se potvrđuje uspješno završeno osposobljavanje u državi ugovornici koje se pohađalo redovno ili vanredno u okviru formalnog programa ili izvan njega, a koje je ta država članica priznala kao ekvivalentno i koji nosiocu tih dokaza dodjeljuju jednaka prava pristupa profesiji ili obavljanja profesije ili ga osposobljavaju za obavljanje</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>naročito važi ako matična država članica poveća stepen osposobljenosti potreban za pristup i obavljanje profesije, i ako pojedinac koji je prošao prethodno potrebno osposobljavanje koje ne ispunjava uslove nove kvalifikacije koristi stečena prava na osnovu domaćih zakona i drugih propisa; u tom slučaju država članica domaćin za potrebe primjene člana 13 smatra da je prethodno osposobljavanje jednako stepenu novog osposobljavanja.</p>	<p>profesije, smatraju se dokazom o formalnim kvalifikacijama iz člana 23 ovog zakona.</p>			
<p>Član 13 mijenja Direktiva 2013/55 EU</p>				
<p style="text-align: center;">Član 14 Dopunske mjere</p> <p>Stav 1 mijenja Direktiva 2013/55 EU</p> <p>2. Ako država članica domaćin koristi mogućnost predviđenu u stavu 1, ona mora podnosiocu ponuditi izbor između perioda prilagođavanja i provjere osposobljenosti.</p> <p>Kad država članica, u odnosu na određenu profesiju, smatra da je potrebno odstupiti od zahtjeva određenih u prethodnom podstavu, koji se odnose na to da se podnosiocu omogućava izbor između perioda prilagođavanja i provjere osposobljenosti, o tome se unaprijed obavještava druga država članica i Komisija, i pruža dovoljno opravdanje za to odstupanje.</p> <p>Stav 2 podstav 3 mijenja Direktiva 2013/55/EU :</p> <p>3. Izuzetno od načela prema kojem podnosilac ima pravo izbora, kako je određeno u stavu 2, za profesije čije obavljanje zahtijeva precizno poznavanje domaćeg prava i kod kojih je pružanje savjeta i/ili pomoći u vezi s domaćim pravom bitan i stalan aspekt profesionalne djelatnosti, država članica domaćin može da propiše period prilagođavanja ili provjeru osposobljenosti.</p> <p>To važi i za slučajeve navedene u članu 10 tač. b i c, članu 10 tačka d koji se odnose na doktore medicine i stomatologe, u članu 10 tačka f kada migrant traži priznavanje u drugoj državi članici u kojoj odgovarajuće profesionalne djelatnosti</p>	<p style="text-align: center;">Dopunske mjere Član 26</p> <p>(1) Nadležni organ može zahtijevati od podnosioca zahtjeva sprovođenje jedne od dopunskih mjera za priznavanje profesionalnih kvalifikacija, i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - period prilagođavanja za profesionalnu osposobljenost odnosno profesionalnu djelatnost u smislu člana 28 stav 1 ovog zakona u trajanju do tri godine; ili - provjeru profesionalne osposobljenosti. <p>(2) Sprovođenje dopunske mjere iz stava 1 ovog člana nadležni organ može da zahtijeva od podnosioca zahtjeva ako:</p> <ul style="list-style-type: none"> - osposobljavanje koje je prošao obuhvata bitno različite sadržaje od onih koje podrazumijeva dokaz o formalnoj kvalifikaciji propisan u Crnoj Gori; - regulisana profesija u Crnoj Gori sadrži jednu ili više aktivnosti koje ne postoje u toj profesiji u državi ugovornici porijekla, a osposobljavanje koje se traži u Crnoj Gori obuhvata bitno različite sadržaje od sadržaja koje obuhvata potvrda o osposobljenosti ili dokaz o formalnoj kvalifikaciji podnosioca zahtjeva. <p>(3) Bitno razlikovanje sadržaja iz stava 2 al. 1 i 2 ovog člana postoji ako se sadržina od suštinskog značaja za obavljanje regulisane profesije, kao i osposobljavanje koje je obavio podnosilac zahtjeva, bitno razlikuje od osposobljavanja koje se zahtijeva u Crnoj Gori.</p> <p>(4) Nadležni organ kod odlučivanja o dopunskim mjerama</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>obavljaju medicinske sestre odgovorne za opštu zdravstvenu njegu ili specijalizovane medicinske sestre koje imaju dokaz o formalnim kvalifikacijama za specijaliste koje su završile osposobljavanje na osnovu kojeg se dobija profesionalni naziv naveden u tački 5.2.2 Aneksa V i članu 10 tačka g.</p> <p>U slučajevima obuhvaćenim članom 10 tačka a, država članica domaćin može da zahtijeva period prilagođavanja ili provjeru osposobljenosti ako migrant namjerava da obavlja profesionalne djelatnosti kao samozaposleno lice ili direktor preduzeća, koje zahtijevaju poznavanje i primjenu posebnih domaćih propisa koji su na snazi, pod uslovom da nadležni organi države članice domaćina zahtijevaju poznavanje i primjenu tih propisa za pristup tim djelatnostima i od svojih državljana.</p> <p>Stavove 4 i 5 mijenja Direktiva 2013/55/EU</p>	<p>uzima u obzir načelo srazmjernosti, posebno kod provjere znanja, vještina i kompetencija koje je podnosilac zahtjeva stekao na osnovu profesionalnog iskustva ili cjeloživotnog učenja, a koje je vrednovao i potvrdio nadležni organ druge države ugovornice ili treće države i koji obuhvataju sadržaje koji se bitno razlikuju.</p> <p>(5) O dopunskim mjerama odlučuje nadležni organ rješenjem koje sadrži:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nivo profesionalne kvalifikacije zahtijevan u Crnoj Gori; - nivo profesionalne kvalifikacije podnosioca zahtjeva; - sadržaje koji se bitno razlikuju i razloge zbog kojih ti sadržaji ne mogu zamijeniti znanje, vještine i kompetencije iz stava 4 ovog člana, - rok za obavljanje dopunskih mjera; - mjerila za ocjenu uspješnosti obavljanja dopunskih mjera; - uslove za obavljanje perioda prilagođavanja (vrijeme trajanja i program, kao i eventualne dopune dodatnim obrazovanjem); - uslove za provjeru profesionalne osposobljenosti. <p>(6) Podnosilac zahtjeva samostalno se opredjeljuje za jednu od dopunskih mjera iz stava 1 ovog člana.</p> <p>(7) Izuzetno od stava 6 ovog člana nadležni organ određuje dopunsku mjeru za priznavanje profesionalnih kvalifikacija u sljedećim slučajevima:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kod regulisanih profesija za čije obavljanje je potrebno detaljno poznavanje važećeg zakonodavstva u Crnoj Gori i u velikoj mjeri obuhvataju pravno savjetovanje odnosno pomoć u odnosu na to zakonodavstvo; 2) ako zahtjev za priznavanje profesionalnih kvalifikacija podnosi imalac profesionalne kvalifikacije iz člana 23 stav 1 tačka 1 ovog zakona (nivo A), a zahtijevana profesionalna kvalifikacija u Crnoj Gori je iz člana 23 stav 1 tačka 3 ovog zakona 			
--	---	--	--	--

	<p>(nivo C);</p> <p>3) ako zahtjev za priznavanje profesionalnih kvalifikacija podnosi imalac profesionalne kvalifikacije iz člana 23 stav 1 tačka 2 ovog zakona (nivo B), a zahtijevana profesionalna kvalifikacija u Crnoj Gori je iz člana 23 stav1 tač. 4 i 5 ovog zakona (nivo D i E);</p> <p>4) ako podnosilac zahtjeva ne ispunjava uslove za automatsko priznavanje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za doktora medicine, medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu, stomatologe, veterinare, babice, farmaceute i arhitekte; - za arhitekte, kada podnosilac zahtjeva ima dokaze o formalnoj kvalifikaciji, koji nijesu propisani zakonom ili drugim propisom; - za doktore medicine i stomatologe, koji imaju dokaz o formalnim kvalifikacijama specijalizacije nakon obavljenog osposobljavanja, na osnovu kojeg su stekli naziv u skladu sa zakonom ili drugim propisom; - za medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu, gdje takvu profesionalnu djelatnost obavljaju diplomirane medicinske sestre ili medicinske sestre sa specijalizacijom, koje su nakon obavljenog osposobljavanja stekle naziv u skladu sa zakonom ili drugim propisom; - za državljane trećih država, koji su stekli profesionalnu kvalifikaciju u državi koja nije država ugovornica, ali su im dokazi o formalnim kvalifikacijama već prethodno bili priznati u jednoj od država ugovornica i imaju najmanje tri godine profesionalnog iskustva u toj profesiji na teritoriji države koja im je dokaz o formalnim kvalifikacijama priznala; <p>5) obavljanje djelatnosti iz Liste djelatnosti za priznavanje profesionalnog iskustva iz člana 36 ovog zakona kada podnosilac zahtjeva ne ispunjava</p>			
--	--	--	--	--

	<p>uslove iz čl. 38, 39 i 40 ovog zakona, a predviđa da će kao preduzetnik ili odgovorno lice u privrednom društvu obavljati djelatnosti za koje je potrebno poznavanje, kao i primjena važećih propisa u Crnoj Gori, ako se za pristup do tih profesija isto zahtijeva i za državljane Crne Gore.</p> <p>(8) Izuzetno, nadležni organ može od podnosioca zahtjeva zahtijevati ispunjavanje obje dopunske mjere kada zahtjev za priznavanje profesionalnih kvalifikacija podnese imalac profesionalne kvalifikacije iz člana 23 stav 1 tačka 1 ovog zakona (nivo A), a zahtijevana profesionalna kvalifikacija je iz člana 23 stav 1 tačka 4 ovog zakona (nivo D).</p> <p style="text-align: center;">Odstupanje od izbora dopunske mjere Član 31</p> <p>(1) Ako nadležni organ, u odnosu na određenu profesiju, smatra da je potrebno odstupiti od toga da se podnosiocu zahtjeva dozvoli da bira između dopunskih mjera iz člana 26 ovog zakona, o tome obavještava Evropsku komisiju i druge države ugovornice.</p> <p>(2) Ako Evropska komisija smatra da je odstupanje iz stava 1 ovog člana neprimjereno ili da nije u skladu sa pravom Evropske unije, u roku od tri mjeseca od prijema svih potrebnih informacija, može donijeti odluku kojom se traži da se uzdrži od preduzimanja predviđene mjere.</p> <p>(3) Ako se Evropska komisija ne izjasni u roku iz stava 2 ovog člana, nadležni organ može da odstupa od toga da podnosiocu zahtjeva dozvoli izbor dopunske mjere.</p>			
<p>Član 15 briše Direktiva 2013/55/EU</p>				
<p style="text-align: center;">POGLAVLJE II Priznavanje stručnog iskustva Član 16</p> <p style="text-align: center;">Zahtjevi koji se odnose na stručno iskustvo</p> <p>Ako u državi članici pristup jednoj od djelatnosti navedenih u Aneksu IV ili obavljanje te djelatnosti zavisi od opšteg,</p>	<p style="text-align: center;">Automatsko priznavanje profesionalnih kvalifikacija na osnovu profesionalnog iskustva Član 37</p> <p>(1) Ako je u Crnoj Gori pristup jednoj od djelatnosti koja je utvrđena u Listama djelatnosti ili bavljenje tom djelatnošću uslovljeno opštim, poslovnim ili stručnim</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>poslovnog ili stručnog znanja i sposobnosti, ta država članica priznaje prethodno obavljanje djelatnosti u drugoj državi članici kao dovoljan dokaz tog znanja i sposobnosti. Ta djelatnost se morala obavljati u skladu s čl. 17, 18 i 19.</p>	<p>znanjima i sposobnostima, nadležni organ priznaje prethodno bavljenje djelatnošću u drugoj državi ugovornici, kao profesionalno iskustvo i dovoljan dokaz tog znanja i sposobnosti.</p> <p>(2) Profesionalno iskustvo iz stava 1 ovog člana nadležni organ priznaje podnosiocu zahtjeva automatski ako ispunjava uslove iz čl. 38, 39 i 40 ovog zakona.</p>			
<p style="text-align: center;">Član 17</p> <p style="text-align: center;">Djelatnosti navedene u listi I Aneksa IV</p> <p>1. U slučaju djelatnosti iz liste I Aneksa IV, tu djelatnost je korisnik morao prethodno obavljati:</p> <p>(a) šest uzastopnih godina kao samozaposleno lice ili kao direktor preduzeća; ili</p> <p>(b) tri uzastopne godine kao samozaposleno lice ili kao direktor preduzeća, kada korisnik dokaže da je završio prethodno osposobljavanje u trajanju od najmanje tri godine za datu djelatnost, što dokazuje svjedočanstvom koje je priznala država članica ili koje je nadležni stručni organ ocijenio potpuno valjanim; ili</p> <p>(c) četiri uzastopne godine kao samozaposleno lice ili kao direktor preduzeća, kada korisnik može da dokaže da je za datu djelatnost prethodno završio osposobljavanje od najmanje dvije godine, što dokazuje svjedočanstvom koje je priznala država članica ili koje je nadležni stručni organ ocijenio potpuno valjanim; ili</p> <p>(d) tri uzastopne godine kao samozaposleno lice; kada korisnik može da dokaže da je obavljao datu djelatnost kao samozaposleno lice najmanje pet godina; ili</p> <p>(e) pet uzastopnih godina na rukovodećem položaju od kojih je najmanje tri godine obavljao tehničke dužnosti i bio odgovoran za najmanje jedno odjeljenje u preduzeću, kada korisnik može da dokaže da je za datu djelatnost</p>	<p>Uslovi za obavljanje djelatnosti sa spiska I Liste djelatnosti</p> <p style="text-align: center;">Član 38</p> <p>(1) Podnosilac zahtjeva ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti sa spiska I Liste djelatnosti, ako je tu djelatnost obavljao:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) šest uzastopnih godina kao preduzetnik ili odgovorno lice u privrednom društvu; 2) tri uzastopne godine kao preduzetnik ili odgovorno lice u privrednom društvu, ako dokaže da se najmanje tri prethodne godine osposobljavao u odgovarajućoj djelatnosti, što dokazuje potvrdom koju priznaje država ugovornica ili koju nadležni organ smatra odgovarajućim dokazom; 3) četiri uzastopne godine kao preduzetnik ili odgovorno lice u privrednom društvu, ako dokaže da se najmanje dvije prethodne godine osposobljavao u odgovarajućoj djelatnosti, što dokazuje potvrdom koju priznaje država ugovornica ili koju nadležni organ smatra odgovarajućim dokazom; 4) tri uzastopne godine kao preduzetnik, ako dokaže da je obavljao odgovarajuću djelatnost kao zaposleno lice najmanje pet godina; ili 5) pet uzastopnih godina kao rukovodilac, od čega je najmanje tri godine obavljao tehničke zadatke i bio je odgovoran za najmanje jedan odsjek u privrednom društvu, ako dokaže da se najmanje tri prethodne godine osposobljavao za odgovarajuću djelatnost, što dokazuje potvrdom koju je priznala 	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>prethodno završio osposobljavanje od najmanje tri godine, što dokazuje svjedočanstvom koje je priznala država članica ili koje je nadležni stručni organ ocijenio potpuno valjanim.</p> <p>2. U slučajevima iz tač. a i d, obavljanje djelatnosti ne smije biti završeno prije više od deset godina od dana kada je dato lice podnijelo potpuni zahtjev nadležnom organu iz člana 56.</p> <p>3. Stav 1 tačka e ne primjenjuje se na djelatnosti iz grupe ex 855, frizerske salone, iz nomenklature ISIC.</p>	<p>država ugovornica ili koju nadležni organ smatra odgovarajućim dokazom.</p> <p>(2) U slučajevima iz stava 1 tač. 1 i 4 ovog člana, podnosilac zahtjeva mora da dokaže da nije prestao da obavlja profesionalnu djelatnost više od deset godina koje se računaju od dana podnošenja urednog zahtjeva kod nadležnog organa.</p>			
<p style="text-align: center;">Član 18</p> <p style="text-align: center;">Djelatnosti navedene u listi II Aneksa IV</p> <p>1. U slučaju djelatnosti iz liste II Aneksa IV, tu djelatnost korisnik je morao prethodno obavljati:</p> <p>(a) pet uzastopnih godina kao samozaposleno lice ili kao direktor preduzeća; ili</p> <p>(b) tri uzastopne godine kao samozaposleno lice ili kao direktor preduzeća, ako korisnik dokaže da je za datu djelatnost prethodno završio osposobljavanje od najmanje tri godine, što dokazuje svjedočanstvom koje je priznala država članica ili koje je nadležni stručni organ ocijenio potpuno valjanim; ili</p> <p>(c) četiri uzastopne godine kao samozaposleno lice ili kao direktor preduzeća, kada korisnik može da dokaže da je za datu djelatnost prethodno završio osposobljavanje od najmanje dvije godine, što dokazuje svjedočanstvom koje je priznala država članica ili koje je nadležni stručni organ ocijenio potpuno valjanim; ili</p> <p>(d) tri uzastopne godine kao samozaposleno lice, ako korisnik može da dokaže da je obavljao datu djelatnost kao zaposleno lice najmanje pet godina; ili</p> <p>(e) pet uzastopnih godina kao zaposleno lice, ako korisnik može da dokaže da je prethodno završio osposobljavanje u</p>	<p>Uslovi za obavljanje djelatnosti sa spiska II Liste djelatnosti</p> <p style="text-align: center;">Član 39</p> <p>(1) Podnosilac zahtjeva ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti sa spiska II Liste djelatnosti, ako je tu djelatnost prethodno obavljao:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pet uzastopnih godina kao preduzetnik ili odgovorno lice u privrednom društvu; 2) tri uzastopne godine kao preduzetnik ili odgovorno lice u privrednom društvu ako dokaže da se najmanje tri prethodne godine osposobljavao u odgovarajućoj djelatnosti, što dokazuje potvrdom koju priznaje država ugovornica ili koju nadležni organ smatra odgovarajućim dokazom; 3) četiri uzastopne godine kao preduzetnik ili odgovorno lice u privrednom društvu, ako dokaže da se najmanje dvije prethodne godine osposobljavao u odgovarajućoj djelatnosti, što dokazuje potvrdom koju priznaje država ugovornica ili koju nadležni organ smatra odgovarajućim dokazom; 4) tri uzastopne godine kao preduzetnik ili odgovorno lice u privrednom društvu, ako dokaže da je obavljao odgovarajuću djelatnost kao preduzetnik najmanje pet godina; 5) pet uzastopnih godina kao zaposleno lice, ako dokaže da se najmanje tri prethodne godine osposobljavao u odgovarajućoj djelatnosti, što 	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>trajanju od najmanje tri godine za datu djelatnost, što dokazuje svjedočanstvom koje je priznala država članica ili koje je nadležni stručni organ ocijenio potpuno valjanim, ili</p> <p>(f) šest uzastopnih godina kao zaposleno lice, ako korisnik može da dokaže da je prethodno završio osposobljavanje u trajanju od najmanje dvije godine za datu djelatnost, što dokazuje svjedočanstvom koje je priznala država članica ili koje je nadležni stručni organ ocijenio potpuno valjanim.</p> <p>2. U slučajevima iz tač. a i d, obavljanje djelatnosti ne smije biti završeno prije više od deset godina prije dana kada je dato lice podnijelo potpuni zahtjev nadležnom organu iz člana 56.</p>	<p>dokazuje potvrdom koju priznaje država ugovornica ili koju nadležni organ smatra odgovarajućim dokazom; ili</p> <p>6) šest uzastopnih godina kao preduzetnik, ako dokaže da se najmanje dvije prethodne godine osposobljavao u odgovarajućoj djelatnosti, što dokazuje potvrdom koju priznaje država ugovornica ili koju nadležni organ smatra odgovarajućim dokazom.</p> <p>(2) U slučajevima iz stava 1 tač. 1 i 4 ovog člana, podnosilac zahtjeva mora da dokaže da nije prestao da obavlja profesionalnu djelatnost više od deset godina koje se računaju od dana podnošenja urednog zahtjeva kod nadležnog organa.</p>			
<p style="text-align: center;">Član 19</p> <p style="text-align: center;">Djelatnosti navedene u listi III Aneksa IV</p> <p>1. U slučaju djelatnosti iz liste III Aneksa IV, tu je djelatnost korisnik morao prethodno obavljati:</p> <p>(a) tri uzastopne godine kao samozaposleno lice ili kao direktor preduzeća; ili</p> <p>(b) dvije uzastopne godine kao samozaposleno lice ili kao direktor preduzeća, ako korisnik može da dokaže da je prethodno završio osposobljavanje za datu djelatnost, što dokazuje svjedočanstvom koje je priznala država članica ili koje je nadležni stručni organ ocijenio potpuno valjanim; ili</p> <p>(c) dvije uzastopne godine kao samozaposleno lice ili kao direktor preduzeća, ako korisnik može da dokaže da je obavljao datu djelatnost kao zaposleno lice najmanje tri godine; ili</p> <p>(d) tri uzastopne godine kao zaposleno lice, ako korisnik može da dokaže da je prethodno završio osposobljavanje za datu djelatnost, što dokazuje svjedočanstvom koje je priznala</p>	<p>Uslovi za obavljanje djelatnosti sa spiska III Liste djelatnosti Član 40</p> <p>(1) Podnosilac zahtjeva ispunjava uslove za obavljanje profesionalne djelatnosti sa spiska III Liste djelatnosti, ako je tu djelatnost obavljao:</p> <p>1) tri uzastopne godine kao preduzetnik ili odgovorno lice u privrednom društvu;</p> <p>2) dvije uzastopne godine kao preduzetnik ili odgovorno lice u privrednom društvu, ako dokaže da se prethodno osposobljavao u odgovarajućoj djelatnosti, što dokazuje potvrdom koju priznaje država ugovornica ili koju nadležni organ smatra odgovarajućim dokazom;</p> <p>3) dvije uzastopne godine kao preduzetnik ili odgovorno lice u privrednom društvu, ako dokaže da je obavljao odgovarajuću djelatnost najmanje tri godine; ili</p> <p>4) tri uzastopne godine kao zaposleno lice, ako dokaže da se prethodno osposobljavao u odgovarajućoj djelatnosti, što dokazuje potvrdom koju priznaje država ugovornica ili koju nadležni organ smatra odgovarajućim dokazom.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>država članica ili koje je nadležni stručni organ ocijenio potpuno valjanim.</p> <p>2. U slučajevima iz tač. a i c, obavljanje djelatnosti ne smije biti završeno prije više od deset godina prije dana kad je dato lice podnijelo potpuni zahtjev nadležnom organu iz člana 56.</p>	<p>(2) U slučajevima iz stava 1 tač. 1 i 3 ovog člana, podnositelj zahtjeva mora da dokaže da nije prestao da obavlja profesionalnu djelatnost više od deset godina koje se računaju od dana podnošenja urednog zahtjeva kod nadležnog organa.</p>			
<p>Član 20 mijenja Direktiva 2015/55 EU</p>				
<p style="text-align: center;">POGLAVLJE III Priznavanje na osnovu usklađivanja minimalnih uslova osposobljavanja Odsjek 1 Opšte odredbe Član 21</p> <p style="text-align: center;">Princip automatskog priznavanja</p> <p>1. Svaka država članica priznaje dokaze o formalnim kvalifikacijama za doktore medicine koji omogućavaju pristup profesionalnim djelatnostima doktora medicine sa završenim osnovnim programom osposobljavanja i doktora specijaliste, kao i dokaze o formalnim kvalifikacijama za medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu, stomatologe, stomatologe specijaliste, veterinare, farmaceute i arhitekta, navedene u tač. 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 i 5.7.1 Aneksa V, koji zadovoljavaju minimalne uslove osposobljavanja iz čl. 24, 25, 31, 34, 35, 38, 44 i 46 i u svrhu pristupa profesionalnim djelatnostima i njihovom obavljanju priznaje jednaku valjanost tih dokaza na svojoj teritoriji kao i dokaza o formalnim kvalifikacijama koje sama izdaje.</p> <p>Takve dokaze o formalnim kvalifikacijama moraju izdati nadležni organi država članica i uz njih treba priložiti, gdje je to prikladno, dokumente navedene u tač. 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 i 5.7.1 Aneksa V.</p> <p>Odredbe podst. 1 i 2 ne utiču na stečena prava iz čl. 23, 27, 33, 37, 39 i 49.</p> <p>2. Svaka država članica, u svrhu obavljanja opšte medicinske prakse u okviru svog domaćeg sistema socijalnog osiguranja, priznaje dokaze o formalnim kvalifikacijama iz tačke 5.1.4</p>	<p style="text-align: center;">Automatsko priznavanje po osnovu minimalnih uslova osposobljenosti Član 41</p> <p>(1) Nadležni organ priznaje podnosiocu zahtjeva profesionalnu kvalifikaciju za regulisane profesije za doktora medicine, medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu, stomatologe, veterinare, babice, farmaceute i arhitekta, ako kvalifikacija ispunjava minimalne uslove osposobljenosti propisane pravnim aktima Evropske unije o priznavanju profesionalnih kvalifikacija, a koji se potvrđuju dokazima o formalnim kvalifikacijama.</p>	<p style="text-align: center;">Djelimično usklađeno</p>	<p style="text-align: center;">Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati automatsko priznavanje profesionalne kvalifikacije po osnovu minimalnih uslova osposobljenosti</p>	<p style="text-align: center;">Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>

<p>Aneksa V, koje su države članice izdale državljanima drugih država članica u skladu s minimalnim uslovima osposobljavanja koji su utvrđeni u članu 28. Odredbe prethodnog podstava ne utiču na stečena prava iz člana 30.</p> <p>3. Svaka država članica priznaje dokaze o formalnim kvalifikacijama za babice navedene u tački 5.5.2 Aneksa V, koje su države članice dodijelile državljanima drugih država članica, a koji zadovoljavaju minimalne uslove osposobljavanja iz člana 40 i zadovoljavaju kriterijume koji su utvrđeni članom 41, i u svrhu pristupa profesionalnim djelatnostima i njihovog obavljanja, priznaje jednaku valjanost tih dokaza na svojoj teritoriji kao i dokaza o formalnim kvalifikacijama koje sama izdaje. Ova odredba ne utiče na stečena prava iz čl. 23 i 43.</p> <p>Stav 4 mijenja Direktiva 2013/55 EU</p> <p>5. Dokaz o formalnim kvalifikacijama za arhitekthe iz tačke 5.7.1 Aneksa V, koji se automatski priznaje u skladu sa stavom 1, dokazuje završen program osposobljavanja koji nije započeo prije referentne akademske godine iz tog aneksa.</p> <p>Stav 6 mijenja Direktiva 2013/55 EU</p> <p>Stav 7 briše Direktiva 2013/55 EU</p>				
<p style="text-align: center;">član 22 Zajedničke odredbe o obuci</p> <p>U pogledu osposobljavanja iz čl. 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 i 46:</p> <p>(a) države članice mogu da odobre vanredno osposobljavanje pod uslovima koje utvrde nadležni organi; ti organi treba da obezbijede da sveukupno trajanje, nivo i kvalitet takvog osposobljavanja nijesu manji od redovnog osposobljavanja s punom nastavnom satnicom;</p> <p>Stav 1 tačku (b) mijenja Direktiva 2013/55 EU</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati zajedničke odredbe o obuci</p>	<p>Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>

<p style="text-align: center;">Član 23</p> <p style="text-align: center;">Stečena prava</p> <p>1. Ne dovodeći u pitanje stečena prava specifična za određene profesije, u slučaju kada dokazi o formalnim kvalifikacijama za doktore medicne, koji omogućavaju pristup profesionalnim djelatnostima doktora medicine sa završenim osnovnim programom osposobljavanja i doktora specijalista, kao i dokazi o formalnim kvalifikacijama za medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu, stomatologe, stomatologe specijaliste, veterinare, babice i farmaceute koje posjeduju državljani država članica ne zadovoljavaju sve uslove osposobljavanja iz čl. 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 i 44, svaka država članica priznaje kao dovoljne dokaze o formalnim kvalifikacijama koje su izdale te države članice, ako oni potvrđuju uspješno završeno osposobljavanje koje je započelo prije referentnog datuma iz tač. 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 i 5.6.2 Aneksa V, i ako je uz njih priložena potvrda u kojoj se navodi da su lica kojima je izdata efikasno i zakonito obavljala datu djelatnost najmanje tri uzastopne godine tokom pet godina koje su prethodile danu njenog izdavanja.</p> <p>2. Iste odredbe odnose se i na dokaze o formalnim kvalifikacijama za doktore medicine koji omogućavaju pristup profesionalnim djelatnostima doktora medicine sa završenim osnovnim programom osposobljavanja i doktora specijalista, kao i na dokaze o formalnim kvalifikacijama za medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu, stomatologe, stomatologe specijaliste, veterinare, babice i farmaceute, stečene na teritoriji nekadašnje Demokratske Republike Njemačke, a koji ne zadovoljavaju sve minimalne zahtjeve za osposobljavanje iz čl. 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 i 44, ako ti dokazi potvrđuju uspješno završeno osposobljavanje koje je započelo prije: (a) 3. oktobra 1990. godine za doktore medicine sa završenim osnovnim programom osposobljavanja, medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu, stomatologe sa završenim</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Neusklađeno</p>	<p style="text-align: center;">Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će regulisati stečena prava za određene profesije</p>	<p style="text-align: center;">Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>
--	--	--	--	--

<p>osnovnim programom osposobljavanja, stomatologe specijaliste, veterinare, babice i farmaceute; i (b)3. aprila 1992. godine za doktore specijaliste.</p> <p>Dokazi o formalnim kvalifikacijama iz podstava 1 daju nosiocu pravo da obavlja profesionalne djelatnosti na čitavoj teritoriji Njemačke pod istim uslovima kao i dokazi o formalnim kvalifikacijama iz tačke 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 i 5.6.2 Aneksa V, koje su izdali nadležni njemački organi.</p> <p>3. Ne dovodeći u pitanje odredbe člana 37 stav 1, svaka država članica priznaje dokaze o formalnim kvalifikacijama za doktore medicine koji omogućavaju pristup profesionalnim djelatnostima doktora medicine sa završenim osnovnim programom osposobljavanja i doktora specijaliste, kao i dokaze o formalnim kvalifikacijama za medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu, veterinare, babice, farmaceute i arhitekte, koje je državljanima država članica izdala nekadašnja Čehoslovačka, ili za koje je osposobljavanje, za Republiku Češku i Slovačku, započelo prije 1. januara 1993. godine, kada organi bilo koje od dvije pomenute države članice potvrde da su ti dokazi o formalnim kvalifikacijama na njihovoj teritoriji jednake pravne valjanosti kao i dokazi o formalnim kvalifikacijama koje izdaju one same i, za arhitekte, kao dokazi o formalnim kvalifikacijama predviđeni za te države članice u tački 6 Aneksa VI, u vezi s pristupom profesionalnim djelatnostima i njihovim obavljanjem, za doktore medicine sa završenim osnovnim programom osposobljavanja, doktore specijaliste, medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu, veterinare, babice, farmaceute u odnosu na djelatnosti iz člana 45 stav 2 i arhitekte u odnosu na djelatnosti iz člana 48.</p> <p>Uz takvu potvrdu treba priložiti i potvrdu koju su izdali ti isti organi, a u kojoj se navodi da su ta lica stvarno i zakonito obavljala datu djelatnost na njihovoj teritoriji najmanje tri uzastopne godine tokom pet godina koje su prethodile danu njenog izdavanja.</p> <p>4. Svaka država članica priznaje dokaze o formalnim kvalifikacijama za doktore medicine, koji omogućavaju pristup</p>				
---	--	--	--	--

<p>profesionalnim djelatnostima doktora medicine sa završenim osnovnim programom osposobljavanja i doktora specijalista, kao i dokaze o formalnim kvalifikacijama za medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu, stomatologe, stomatologe specijaliste, veterinare, babice, farmaceute i arhitekta, koje je državljanima država članica izdao nekadašnji Sovjetski Savez, ili čije je osposobljavanje započelo</p> <p>(a) za Estoniju, prije 20. avgusta 1991. godine;</p> <p>(b) za Letoniju, prije 21. avgusta 1991. godine;</p> <p>(c) za Litvaniju, prije 11. marta 1990. godine,</p> <p>kada organi bilo koje od tri pomenute države članice potvrde da su ti dokazi na njihovoj teritoriji jednako punovažni kao i dokazi o formalnim kvalifikacijama koje izdaju one same i, za arhitekta, kao dokazi o formalnim kvalifikacijama predviđeni za te države članice u tački 6 Aneksa VI, u vezi s pristupom profesionalnim djelatnostima i njihovim obavljanjem, za doktore medicine sa završenim osnovnim programom osposobljavanja, doktore specijaliste, medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu, stomatologe, stomatologe specijaliste, veterinare, babice, farmaceute u odnosu na djelatnosti iz člana 45 stav 2 i arhitekta u odnosu na djelatnosti iz člana 48.</p> <p>Uz takvu potvrdu treba priložiti i potvrdu koju su izdali ti isti organi, a u kojoj se navodi da su ta lica stvarno i zakonito obavljala datu djelatnost na njihovoj teritoriji najmanje tri uzastopne godine tokom pet godina koje su prethodile danu njenog izdavanja.</p> <p>U pogledu dokaza o formalnim kvalifikacijama za veterinare koje je izdao nekadašnji Sovjetski Savez ili za koje je osposobljavanje započelo, za Estoniju, prije 20. avgusta 1991. godine, uz potvrdu iz prethodnog podstava treba priložiti i potvrdu koju su izdali nadležni organi u Estoniji, a u kojoj se navodi da su ta lica stvarno i zakonito obavljala datu djelatnost na njihovoj teritoriji najmanje pet uzastopnih godina tokom sedam godina koje su prethodile danu njenog izdavanja.</p> <p>5. Svaka država članica priznaje dokaze o formalnim</p>				
---	--	--	--	--

<p>kvalifikacijama za doktore medicine koji omogućavaju pristup profesionalnim djelatnostima doktora medicine sa završenim osnovnim programom osposobljavanja i doktora specijalista, kao i dokaze o formalnim kvalifikacijama za medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu, stomatologe, stomatologe specijaliste, veterinare, babice, farmaceute i arhitekte, koje je državljanima država članica izdala nekadašnja Jugoslavija, ili za koje je osposobljavanje započelo, za Sloveniju, prije 25. juna 1991. godine, kada organi pomenutih država članica potvrde da su ti dokazi na njihovoj teritoriji jednako punovažni kao i dokazi o formalnim kvalifikacijama koje izdaju one same i, za arhitekte, kao dokazi o formalnim kvalifikacijama predviđeni za te države članice u tački 6 Aneksa VI, u vezi s pristupom profesionalnim djelatnostima i njihovim obavljanjem, za doktore medicine sa završenim osnovnim programom osposobljavanja, doktore specijaliste, medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu, stomatologe, stomatologe specijaliste, veterinare, babice, farmaceute u odnosu na djelatnosti iz člana 45 stava 2 i arhitekte u odnosu na djelatnosti iz člana 48.</p> <p>Uz takvu potvrdu treba priložiti i potvrdu koju su izdali ti isti organi, a u kojoj se navodi da su ta lica stvarno i zakonito obavljala datu djelatnost na njihovoj teritoriji najmanje tri zastopne godine tokom pet godina koje su prethodile danu njenog izdavanja.</p> <p>6. Državljanima država članica čiji dokazi o formalnim kvalifikacijama za doktore medicine, medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu, stomatologe, veterinare, babice i farmaceute nijesu u skladu s nazivima koji su dodijeljeni tim državama članicama u tač. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 i 5.6.2 Aneksa V, svaka država članica priznaje kao dovoljan dokaz, dokaze o formalnim kvalifikacijama koje su izdale te države članice i uz koje su priložene potvrde koje su izdali nadležni organi ili tijela.</p> <p>U potvrdi iz podstava 1 navodi se da dokaz o formalnim kvalifikacijama potvrđuje uspješno završeno osposobljavanje u skladu s čl. 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40 i 44, a država</p>				
---	--	--	--	--

<p>članica koja ga je izdala smatra ga jednakim kvalifikacijama čiji su nazivi navedeni u tač. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4., 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 i 5.6.2 Aneksa V.</p>				
<p>Odsjek 2 Doktori medicine Član 24</p> <p>Osnovno medicinsko osposobljavanje</p> <p>1. Za upis na osnovno medicinsko osposobljavanje zahtijeva se posjedovanje diplome ili svjedočanstva koje omogućava pristup tim studijama na univerzitetima.</p> <p>Stav 2 mijenja Direktiva 2013/545 EU</p> <p>3. Osnovno medicinsko osposobljavanje obezbjeđuje da je lice steklo sljedeća znanja i vještine:</p> <p>(a)odgovarajuće poznavanje nauka na kojim se zasniva medicina i dobro razumijevanje naučnih metoda, uključujući i principe mjerenja bioloških funkcija, ocjenjivanja naučno utvrđenih činjenica i analize podataka;</p> <p>(b)dovoljno razumijevanje strukture, funkcija i ponašanja zdravih i bolesnih lica, kao i odnosa između zdravstvenog stanja čovjeka i njegovog fizičkog i društvenog okruženja;</p> <p>(c)odgovarajuće poznavanje kliničkih disciplina i postupaka, koje mu daje cjelovitu sliku o duševnim i tjelesnim bolestima, o medicini sa stanovišta profilakse, dijagnoze i terapije i o ljudskom razmnožavanju;</p> <p>(d)odgovarajuće kliničko iskustvo u bolnicama pod odgovarajućim nadzorom.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati osnovno medicinsko osposobljavanje</p>	<p>Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>
<p>Član 25</p> <p>Specijalističko medicinsko usavršavanje</p> <p>Stav 1 mijenja Direktiva 2013/55 EU</p> <p>2. Specijalističko medicinsko usavršavanje obuhvata teorijsko i praktično usavršavanje na fakultetu ili u kliničkoj bolnici ili, prema potrebi, u zdravstvenoj ustanovi koju su u tu svrhu ovlastili nadležni organi ili tijela.</p> <p>Države članice treba da obezbijede da minimalno trajanje specijalističkog medicinskog programa usavršavanja iz tačke 5.1.3 Aneksa V nije kraće od trajanja predviđenog u toj tački.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati specijalističko</p>	<p>Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>

<p>Usavršavanje se odvija pod nadzorom nadležnih organa ili tijela. Ono uključuje lično učešće doktora specijalizanta u djelatnostima i odgovornostima koje proizilaze iz tih usluga.</p> <p>3. Usavršavanje se sprovodi s punom satnicom u posebnim ustanovama koje priznaju nadležni organi. Ono obuhvata učešće u svim medicinskim djelatnostima odjeljenja na kojem se specijalizacija odvija, uključujući dežurstva, tako da specijalizant posvećuje sve svoje profesionalne djelatnosti svojem praktičnom i teorijskom usavršavanju tokom cijele radne sedmice i čitave godine, u skladu s uslovima koje su utvrdili nadležni organi. U skladu s tim, na tim radnim mjestima dobija se primjerena naknada za rad.</p> <p>4. Za izdavanje dokaza o specijalističkom medicinskom usavršavanju, države članice zahtijevaju posjedovanje dokaza o osnovnom medicinskom osposobljavanju iz tačke 5.1.1 Aneksa V.</p> <p>Stav 5 mijenja Direktiva 2013/55 EU</p>			<p>medicinsko usavršavanje</p>	
<p style="text-align: center;">Član 26</p> <p style="text-align: center;">Vrste specijalističkog medicinskog usavršavanja</p> <p>Dokaz o formalnim kvalifikacijama za doktora specijalistu iz člana 21 je dokaz koji su izdali nadležni organi ili tijela iz tačke 5.1.2 Aneksa V za odnosno specijalističko usavršavanje, a koji odgovara profesionalnim nazivima koji se koriste u različitim državama članicama i navedeni su u tački 5.1.3 Aneksa V.</p> <p>Stav 2 mijenja Direktiva 2013/55 EU</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati vrste specijalističkog medicinskog usavršavanja</p>	<p style="text-align: center;">Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>
<p style="text-align: center;">Član 27</p> <p style="text-align: center;">Stečena prava doktora specijalista</p> <p>1. Država članica domaćin može od doktora specijalista, čije je vanredno specijalističko medicinsko usavršavanje bilo uređeno zakonskim i drugim propisima koji su na snazi od 20. juna 1975. godine, a koji su započeli svoje specijalističko usavršavanje najkasnije do 31. decembra 1983. godine,</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane</p>	<p style="text-align: center;">Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>

<p>zahtijevati da uz svoje dokaze o formalnim kvalifikacijama prilože potvrdu u kojoj je navedeno da su oni stvarno i zakonito obavljali odgovarajuće djelatnosti najmanje tri uzastopne godine tokom pet godina koje su prethodile izdavanju te potvrde.</p> <p>2. Svaka država članica priznaje kvalifikaciju doktora specijaliste koja je u Španiji dodijeljena doktorima medicine koji su završili svoje specijalističko usavršavanje prije 1. januara 1995. godine, čak i kada to usavršavanje ne zadovoljava minimalne uslove usavršavanja predviđenog u članu 25, ako je uz dokaz o toj kvalifikaciji priloženo svjedočanstvo, koje su izdali nadležni španski organi i koje potvrđuje da je to lice položilo ispit iz posebnog specijalističkog usavršavanja koji je održan u skladu s vanrednim mjerama u vezi s priznavanjem, utvrđenim Kraljevskom uredbom 1497/99, kako bi se provjerilo da li je stepen znanja i vještina takvog lica uporediv sa znanjem i vještinama doktora medicine koji posjeduju dokaz o kvalifikaciji za doktora specijalistu, koji je za Španiju utvrđen u tač. 5.1.2 i 5.1.3 Aneksa V.</p> <p>3. Svaka država članica koja je ukinula svoje zakone i druge propise koji se odnose na dodjeljivanje dokaza o formalnim kvalifikacijama za doktora specijalistu iz tač. 5.1.2 i 5.1.3 Aneksa V i koja je donijela mjere koje se odnose na stečena prava koja pripadaju njenim državljanima, priznaje državljanima drugih država članica pravo da iskoriste te mjere ako su ti dokazi o formalnim kvalifikacijama izdati prije datuma kada je država članica domaćin prestala da izdaje takve dokaze za datu specijalizaciju.</p> <p>Datumi prestanka važenja tih propisa navedeni su u tački 5.1.3 Aneksa V.</p>			<p>nadležnih organa koji će propisati stečena prava doktora specijaliste</p>	
<p style="text-align: center;">Član 28</p> <p style="text-align: center;">Posebno usavršavanje iz opšte medicine</p> <p>Stav 1 mijenja Direktiva 2013/55 EU</p> <p>2. Posebno usavršavanje iz opšte medicine, na osnovu kojeg se dodjeljuju dokazi o formalnim kvalifikacijama koji su izdati prije 1. januara 2006. godine, traje najmanje dvije godine s</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od</p>	<p>Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>

<p>punom nastavnom satnicom. Ako je dokaz o formalnim kvalifikacijama izdat nakon tog dana, osposobljavanje traje najmanje tri godine s punom nastavnom satnicom.</p> <p>Ako program usavršavanja iz člana 24 obuhvata praktično usavršavanje koje se odvija u ovlaštenoj bolnici s odgovarajućom opremom i uslugama opšte medicine ili u sklopu ovlaštene ambulante opšte medicine ili ovlaštenog doma zdravlja u kojem doktori pružaju primarnu zdravstvenu njegu, trajanje tog praktičnog usavršavanja može, najviše do godinu dana, da se uključi u period iz podstava 1 za potvrde o osposobljenosti koje su izdate 1. januara 2006. godine ili nakon tog dana.</p> <p>Mogućnost koja je predviđena u podstavu 2 dostupna je samo onim državama članicama u kojima je posebno usavršavanje iz opšte medicine trajalo dvije godine od 1. januara 2001. godine.</p> <p>3. Posebno usavršavanje iz opšte medicine odvija se s punom nastavnom satnicom, pod nadzorom nadležnih vlasti ili organa. Više je praktične nego teorijske prirode.</p> <p>Praktično usavršavanje odvija se, s jedne strane, u periodu od najmanje šest mjeseci u ovlaštenoj bolnici s odgovarajućom opremom i uslugama i, s druge strane, u periodu od najmanje šest mjeseci u sklopu ovlaštene ambulante opšte medicine ili ovlaštenog doma zdravlja u kojem doktori pružaju primarnu zdravstvenu njegu.</p> <p>Praktično usavršavanje odvija se u saradnji s drugim zdravstvenim ustanovama ili strukturama koje se bave opštom medicinom. Međutim, ne dovodeći u pitanje minimalne periode navedene u podstavu 2, praktično usavršavanje može da se odvija tokom perioda od najviše šest mjeseci u drugim ovlaštenim ustanovama ili, zdravstvenim strukturama koje se bave opštom medicinom.</p> <p>Usavršavanje zahtijeva da polaznik lično učestvuje u profesionalnim djelatnostima i odgovornostima lica s kojima radi.</p> <p>4. Kao uslov za izdavanje dokaza o formalnim kvalifikacijama iz opšte medicine, države članice zahtijevaju posjedovanje</p>			<p>strane nadležnih organa koji će propisati posebno usavršavanje iz opšte medicine</p>	
---	--	--	---	--

<p>dokaza o formalnim kvalifikacijama iz osnovne medicinske osposobljenosti iz tačke 5.1.1 Aneksa V.</p> <p>5. Države članice mogu da izdaju dokaze o formalnim kvalifikacijama iz tačke 5.1.4. Aneksa V doktoru koji nije završio usavršavanje predviđeno ovim članom, ali je završio drugačije, dodatno usavršavanje, koje potvrđuju dokazi o formalnim kvalifikacijama koje su izdali nadležni organi u državi članici. Međutim, one ne smiju da dodijele dokaze o formalnim kvalifikacijama osim ako se tim dokazima potvrđuje znanje koje je po kvalitetu na jednakom stepenu kao znanje stečeno osposobljavanjem koje je predviđeno ovim članom.</p> <p>Države članice, između ostalog, određuju obim u kojem dodatno usavršavanje i stručno iskustvo koje je podnosilac već stekao mogu da zamijene usavršavanje predviđeno ovim članom.</p> <p>Države članice mogu da izdaju dokaze o formalnim kvalifikacijama iz tačke 5.1.4 Aneksa V samo ako je podnosilac stekao najmanje šestomjesečno iskustvo iz opšte medicine u ambulanti opšte medicine ili u domu zdravlja u kojem doktori pružaju primarnu zdravstvenu njegu onih vrsta koje su navedene u stavu 3.</p>				
<p style="text-align: center;">Član 29 Obavljanje profesije doktora opšte prakse</p> <p>Svaka država članica, u skladu s odredbama koje se odnose na stečena prava, za obavljanje djelatnosti doktora opšte prakse u okviru svog domaćeg sistema socijalnog osiguranja zahtijeva posjedovanje dokaza o formalnim kvalifikacijama iz tačke 5.1.4 Aneksa V.</p> <p>Države članice mogu od ovog uslova izuzeti lica koja su trenutno uključena u posebno usavršavanje iz opšte medicine.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati obavljanje profesije doktora opšte prakse</p>	<p>Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>

<p style="text-align: center;">Član 30</p> <p style="text-align: center;">Stečena prava doktora opšte prakse</p> <p>1. Svaka država članica utvrđuje stečena prava. Međutim, ona kao stečeno pravo mora da prizna pravo obavljanja djelatnosti doktora opšte prakse u okviru svog domaćeg sistema socijalnog osiguranja, bez dokaza o formalnim kvalifikacijama iz tačke 5.1.4 Aneksa V, svim doktorima medicine koji na referentni datum naveden u toj tački imaju to pravo na osnovu odredaba koje važe za doktorsku profesiju i omogućavaju pristup profesionalnim djelatnostima doktora medicine sa završenim osnovnim programom osposobljavanja, i koji su na taj datum osnovali preduzeća na njenoj teritoriji, u skladu s odredbama člana 21 ili člana 23. Nadležni organi svake države članice na zahtjev izdaju potvrdu o pravu na obavljanje djelatnosti doktora opšte prakse u okviru njihovih domaćih sistema socijalnog osiguranja, bez dokaza iz tačke 5.1.4 Aneksa V, doktorima koji imaju stečena prava u skladu s podstavom 1.</p> <p>2. Svaka država članica priznaje potvrde iz stava 1 podstav 2, koje su države članice izdale državljanima drugih država članica i na svojoj teritoriji priznaje jednaku valjanost takvih potvrda kao dokaza o formalnim kvalifikacijama koje ona izdaje, a kojima dozvoljava obavljanje djelatnosti doktora opšte prakse u okviru svog domaćeg sistema socijalnog osiguranja.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati stečena prava doktora opšte prakse</p>	<p>Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>
<p style="text-align: center;">Odsjek 3</p> <p style="text-align: center;">Medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu</p> <p style="text-align: center;">Član 31</p> <p>Osposobljavanje medicinskih sestara za opštu zdravstvenu njegu</p> <p>Stav 1 mijenja Direktiva 2013/55 EU</p> <p>2. Osposobljavanje medicinskih sestara za opštu zdravstvenu njegu odvija se s punom nastavnom satnicom i uključuje najmanje program opisan u tački 5.2.1 Aneksa V.</p> <p>Stav 2, 2 i 3 podstav mijenja Direktiva 2013/55 EU</p> <p>Stav 3, podstav 1 mijenja Direktiva 2013/55 EU</p> <p>Države članice obezbjeđuju da su institucije koje vrše</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati osposobljavanje medicinskih</p>	<p>Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>

<p>osposobljavanje medicinskih sestara odgovorne za usklađivanje teorijskog i kliničkog osposobljavanja tokom cjelokupnog studijskog programa. Stav 4 mijenja Direktiva 2013/55 EU Stav 5 podstav 1 mijenja Direktiva 2013/55 EU Ovo osposobljavanje odvija se u bolnicama i drugim zdravstvenim institucijama i u zajednici, pod odgovornošću nastavnika zdravstvene njege, u saradnji s drugim kvalifikovanim medicinskim sestrama, odnosno uz njihovu pomoć. Ostalo kvalifikovano osoblje isto tako može da učestvuje u nastavnom procesu. Polaznice obuke za medicinsku sestru učestvuju u radu na datom odjeljenju ako je taj rad u skladu s njihovim obrazovanjem, što im omogućava da nauče da preuzimaju odgovornosti uključene u zdravstvenu njegu. Stav 6 mijenja Direktiva 2013/55 EU</p>			sestara za opštu zdravstvenu njegu	
<p style="text-align: center;">Član 32</p> <p style="text-align: center;">Obavljanje profesije medicinskih sestara za opštu zdravstvenu njegu</p> <p>Za potrebe ove direktive, djelatnosti medicinskih sestara za opštu zdravstvenu njegu su djelatnosti koje se obavljaju profesionalno, a koje su navedene u tački 5.2.2 Aneksa V.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati obavljanje profesije medicinskih sestara za opštu zdravstvenu njegu	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji
<p style="text-align: center;">Član 33</p> <p style="text-align: center;">Stečena prava medicinskih sestara za opštu zdravstvenu njegu</p> <p>1. Kad se opšta pravila o stečenim pravima primjenjuju na medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu, djelatnosti iz</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji

<p>člana 23 moraju da obuhvate preuzimanje pune odgovornosti za planiranje, organizovanje i sprovođenje zdravstvene njege koja se pruža pacijentu. Stav 2 briše Direktiva 2013/55/EU Stav 3 mijenja Direktiva 2013/55/EU</p>			<p>propisa od strane nadležnih organa koji će propisati stečena prava medicinskih sestara za opštu zdravstvenu njegu</p>	
<p>Odsjek 4 Stomatolozi Član 34</p> <p>Osnovno osposobljavanje stomatologa</p> <p>1. Za upis na osnovno osposobljavanje za stomatologa zahtijeva se posjedovanje diplome ili svjedočanstva koje omogućava pristup na te studije na fakultetima ili visokim školama, kojima je priznat jednak stepen u državi članici. Stav 2 mijenja Direktiva 2013/55 EU</p> <p>3. Osnovno osposobljavanje stomatologa mora obezbijediti da je lice steklo sljedeća znanja i vještine:</p> <p>(a) odgovarajuće poznavanje nauke na kojoj se zasniva stomatologija i dobro razumijevanje naučnih metoda, uključujući principe mjerenja bioloških funkcija, procjenu naučno utvrđenih činjenica i analizu podataka;</p> <p>(b) odgovarajuće poznavanje građe, fiziologije i ponašanja zdrave i bolesne osobe, kao i uticaja prirodnog i društvenog okruženja na zdravstveno stanje čovjeka, ako ti faktori utiču na stomatologiju;</p> <p>(c) odgovarajuće poznavanje strukture i funkcije zuba, usne duplje, vilice i povezanih tkiva, zdravih i bolesnih, i njihove povezanosti s opštim zdravstvenim stanjem i fizičkom i socijalnom dobrobiti pacijenta;</p> <p>(d) odgovarajuće poznavanje kliničkih disciplina i metoda koje daju stomatolozima jasnu sliku o anomalijama, povredama i bolestima zuba, usne duplje, vilice i povezanih tkiva, i o preventivi, dijagnostici i terapijskoj stomatologiji;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati osnovno osposobljavanje stomatologa</p>	<p>Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>

<p>(e)odgovarajuće kliničko iskustvo pod odgovarajućim nadzorom. Ovo osposobljavanje mora da obezbijedi stomatologu vještine potrebne za obavljanje svih aktivnosti koje uključuju prevenciju, dijagnostiku i liječenje anomalija i bolesti zuba, usne duplje, vilice i povezanih tkiva.</p>				
<p style="text-align: center;">Člana 35 Specijalističko usavršavanje stomatologa</p> <p>Stav 1 mijenja Direktiva 2013/55 EU 2. Specijalističko usavršavanje stomatologa obuhvata teorijske i praktične studije u univerzitetskom centru, zdravstvenom nastavnom i istraživačkom centru, ili prema potrebi, u zdravstvenoj ustanovi koju su u tu svrhu odobrili nadležni organi ili tijela. Stav 2 podstav 2 mijenja Direktiva 2013/55 EU Stav 2 podstav 3 briše Direktiva 2013/55 EU 3. Države članice za izdavanje dokaza o specijalističkom usavršavanju stomatologa zahtijevaju posjedovanje dokaza o osnovnom osposobljavanju stomatologa iz tačke 5.3.2 Aneksa V</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati specijalističko usavršavanje stomatologa</p>	<p>Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>
<p style="text-align: center;">Član 36 Obavljanje profesionalne djelatnosti stomatologa</p> <p>1. Za potrebe ove direktive, profesionalne djelatnosti stomatologa su djelatnosti utvrđene u stavu 3 koje se obavljaju u okviru stručnih kvalifikacija navedenih u tački 5.3.2 Aneksa V. 2. Profesija stomatologa zasniva se na osposobljavanju stomatologa iz člana 34 i predstavlja posebnu profesiju koja se razlikuje od drugih opštih i specijalizovanih doktorskih profesija. Za obavljanje djelatnosti stomatologa zahtijeva se posjedovanje dokaza o formalnim kvalifikacijama iz tačke 5.3.2 Aneksa V. Prema licima koja posjeduju takav dokaz o formalnim kvalifikacijama postupa se jednako kao i prema onima na koje se primjenjuju čl. 23 ili 37. 3. Države članice obezbjeđuju da je stomatolozima omogućen pristup i obavljanje djelatnosti preventive, dijagnostike i liječenja anomalija i bolesti zuba, usne duplje, vilice i</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati obavljanje profesionalne djelatnosti stomatologa</p>	<p>Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>

<p>povezanih tkiva, uz poštovanje propisa i pravila profesionalne etike na referentni datum iz tačke 5.3.2 Aneksa V.</p>				
<p style="text-align: center;">Član 37</p> <p style="text-align: center;">Stečena prava stomatologa</p> <p>1. Svaka država članica u svrhu obavljanja profesionalnih djelatnosti stomatologa, u okviru kvalifikacija koje su navedene u tački 5.3.2 Aneksa V, priznaje dokaz o formalnim kvalifikacijama za doktora medicine izdat u Italiji, Španiji, Austriji, Republici Češkoj i Slovačkoj, licima koja počinju medicinsko obrazovanje na datum ili prije referentnog datuma koji je naveden u tom aneksu za predmetnu državu članicu, ako je uz njega priložena potvrda koju su izdali nadležni organi te države članice.</p> <p>Ta potvrda mora da pokaže da su ispunjena sljedeća dva uslova:</p> <p>(a) da su ta lica u toj državi članici stvarno, zakonito i kao glavnu djelatnost obavljala djelatnosti iz člana 36, najmanje tri uzastopne godine tokom pet godina koje su prethodile izdavanju takve potvrde;</p> <p>(b) da su ta lica ovlašćena da obavljaju navedene djelatnosti pod jednakim uslovima kao i lica koja posjeduju dokaze o formalnim kvalifikacijama navedene za tu državu članicu u tački 5.3.2 Aneksa V.</p> <p>Lica koja su uspješno završila najmanje trogodišnje studije, za koje su nadležni organi u predmetnoj državi članici potvrdili da su ekvivalentni osposobljavanju iz člana 34, izuzimaju se od trogodišnjeg praktičnog radnog iskustva iz podstava 2 tačka a. Za Republiku Češku i Slovačku, dokazima o formalnim kvalifikacijama dobijenim u bivšoj Čehoslovačkoj priznaju se jednaki stepeni kao češkim i slovačkim dokazima o formalnim kvalifikacijama i pod istim uslovima koji su navedeni u prethodnim podstavovima.</p> <p>2. Svaka država članica priznaje dokaz o formalnim kvalifikacijama za doktora izdat u Italiji licima koja su započela fakultetsko medicinsko osposobljavanje nakon 28. januara 1980. godine i najkasnije 31. decembra 1984. godine, ako je</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Neusklađeno</p>	<p style="text-align: center;">Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati stečena prava stomatologa</p>	<p style="text-align: center;">Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>

<p>uz njih priložena potvrda koju su izdali italijanski nadležni organi. Ta potvrda mora da pokaže da su ispunjena sljedeća tri uslova:</p> <p>(a) da su ta lica položila odgovarajuću provjeru osposobljenosti koju organizuju nadležni italijanski organi, kako bi se utvrdilo da ta lica posjeduju nivo znanja i vještina koji je uporediv s onim koji imaju lica koja posjeduju dokaz o formalnim kvalifikacijama naveden za Italiju u tački 5.3.2 Aneksa V;</p> <p>(b) da su ta lica u Italiji stvarno, zakonito i kao glavnu djelatnost obavljala djelatnosti iz člana 36 najmanje tri uzastopne godine tokom pet godina koje su prethodile izdavanju takve potvrde;</p> <p>(c) da su ta lica ovlašćena da obavljaju ili da stvarno, zakonito i kao glavnu djelatnost obavljaju djelatnosti iz člana 36, pod istim uslovima kao i nosioci dokaza o formalnim kvalifikacijama navedenim za tu državu članicu u tački 5.3.2 Aneksa V.</p> <p>Lica koja su uspješno završila najmanje trogodišnje studije, za koje su nadležni organi potvrdili da su ekvivalentne osposobljavanju iz člana 34, izuzimaju se od provjere osposobljenosti iz podstava 2 tačka a.</p> <p>Prema licima koja su započela fakultetsko medicinsko osposobljavanje nakon 31. decembra 1984. godine postupa se jednako kao i prema navedenim licima, ako su navedene trogodišnje studije započela prije 31. decembra 1994. godine.</p>				
<p>Odsjek 5 Veterinari <i>Član 38</i> Osposobljavanje veterinara</p> <p>Stav 1 mijenja Direktiva 2013/55 EU 2. Za upis na studije veterine zahtijeva se posjedovanje diplome ili svjedočanstva koje omogućava upis na fakultetske ustanove ili visoke škole kojima država članica priznaje ekvivalentan stepen u svrhu odgovarajućih studija.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati</p>	<p>Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>

Stav 3 mijenja Direktiva 2013/55 EU			osposobljavanje veterinaru	
<p>Član 39</p> <p>Stečena prava veterinara</p> <p>Ne dovodeći u pitanje član 23 stav 4, u odnosu na državljane država članica čije je dokaze o formalnim kvalifikacijama izdala Estonija, ili čije je osposobljavanje započelo u Estoniji prije 1. maja 2004. godine, države članice priznaju takve dokaze o formalnim kvalifikacijama za veterinara, ako je uz njih priložena potvrda koja navodi da su takva lica stvarno i zakonito obavljala te djelatnosti u Estoniji najmanje pet uzastopnih godina tokom sedam godina koje su prethodile izdavanju takve potvrde.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati stečena prava veterinara	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji
<p>Odsjek 6</p> <p>Babice</p> <p>Član 40</p> <p>Osposobljavanje babica</p> <p>1. Osposobljavanje babica obuhvata ukupno najmanje:</p> <p>(a) posebno osposobljavanje s punom nastavnom satnicom za babice, koje obuhvata najmanje trogodišnje teorijsko i praktično osposobljavanje (smjer I) uključujući najmanje program opisan u tački 5.5.1 Aneksa V; ili</p> <p>(b) posebno osposobljavanje s punom nastavnom satnicom za babice u trajanju od 18 mjeseci (smjer II), koje uključuje najmanje program studija opisan u tački 5.5.1 Aneksa V, koji nije u skladu s ekvivalentnim osposobljavanjem medicinskih sestara za opštu zdravstvenu njegu.</p> <p>Države članice moraju da obezbijede da su ustanove koje sprovode osposobljavanje babica odgovorne za usklađivanje teorijskog i praktičnog osposobljavanja tokom čitavog studijskog programa.</p> <p>Stav 1 podstav. 3 i 4 mijenja Direktiva 2013/55 EU</p> <p>Stav 2 mijenja Direktiva 2013/55 EU</p> <p>Stav 3 mijenja Direktiva 2013/55 EU</p>	Nema odgovarajuću odredbu	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati osposobljavanje babica	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji

<p style="text-align: center;">Član 41</p> <p style="text-align: center;">Postupci za priznavanje dokaza o formalnim kvalifikacijama za babice</p> <p>Stav 1 mijenja Direktiva 2013/55 EU</p> <p>2. Potvrdu iz stava 1 izdaju nadležni organi u matičnoj državi članici. Ona potvrđuje da je lice nakon pribavljanja dokaza o formalnim kvalifikacijama za babicu tokom odgovarajućeg perioda na zadovoljavajući način obavljalo sve djelatnosti babice u bolnici ili zdravstvenoj ustanovi koja je odobrena za tu svrhu.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati postupke za priznavanje dokaza o formalnim kvalifikacijama za babice</p>	<p>Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>
<p style="text-align: center;">Član 42</p> <p style="text-align: center;">Obavljanje profesionalne djelatnosti babice</p> <p>1. Odredbe ovog odsjeka važe za djelatnosti babica kako ih je definisala svaka država članica ne dovodeći u pitanje stav 2 i koje se obavljaju pod profesionalnim nazivima navedenim u tački 5.5.2 Aneksa V.</p> <p>2. Države članice obezbjeđuju da babice imaju pristup i da obavljaju najmanje sljedeće djelatnosti:</p> <p>(a)odgovarajuće informisanje i savjetovanje u vezi s planiranjem porodice;</p> <p>(b)dijagnostikovanje trudnoće i praćenje normalnog toka trudnoće; obavljanje pregleda potrebnih za praćenje razvoja normalnog toka trudnoće;</p> <p>(c)propisivanje ili savjetovanje o pregledima koji su potrebni za najraniju moguću dijagnozu rizičnih trudnoća;</p> <p>(d)izvođenje programa za pripremu roditelja i potpuna priprema za porođaj, uključujući savjete o higijeni i prehrani;</p> <p>(e)njega i pomoć majci tokom porođaja i praćenje stanja fetusa u materici, odgovarajućim kliničkim metodama i tehničkim sredstvima;</p>	<p>Nema odgovarajuću odrebu</p>	<p>Neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati obavljanje profesionalne djelatnosti babica</p>	<p>Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>

<p>(f) izvođenje spontanih porođaja uključujući prema potrebi epiziotomiju i u hitnim slučajevima, karličnih porođaja;</p> <p>(g) prepoznavanje znakova koji upozoravaju na nepravilnost kod majke ili djeteta, koji zahtijevaju upućivanje doktoru i prema potrebi pomoć doktora; preduzimanje potrebnih hitnih mjera u odsustvu doktora, naročito ručno odstranjivanje placente nakon kojeg može da slijedi ručni pregled materice;</p> <p>(h) pregled i njega novorođenčeta; preduzimanje svih inicijativa u slučaju potrebe i izvođenje hitnog oživljavanja, ako je potrebno;</p> <p>(i) njega majke i praćenje njenog napretka u periodu nakon porođaja i davanje svih potrebnih savjeta majci o njezi djeteta, kako bi joj se omogućilo da svom djetetu pruži optimalan razvoj;</p> <p>(j) sprovođenje liječenja koje propiše doktor;</p> <p>(k) priprema potrebnih pismenih izvještaja.</p>				
<p style="text-align: center;">Član 43</p> <p style="text-align: center;">Stečena prava babica</p> <p>1. Državljanima države članice čiji dokazi o formalnim kvalifikacijama za babice ispunjavaju sve minimalne uslove osposobljavanja iz člana 40, iako u skladu s članom 41 nijesu priznati ako uz njih nije priložena potvrda o stručnoj praksi iz člana 41 stav 2, svaka država članica priznaje kao dovoljan dokaz o formalnim kvalifikacijama koji su izdale te države članice prije referentnog datuma navedenog u tački 5.5.2 Aneksa V, i uz koji je priložena potvrda u kojoj se navodi da su ti državljani stvarno i zakonito obavljali predmetne djelatnosti najmanje dvije uzastopne godine tokom pet godina koje su prethodile izdavanju potvrde.</p> <p>2. Uslovi utvrđeni u stavu 1 primjenjuju se na državljane država članica čiji dokaz o formalnim kvalifikacijama za babicu potvrđuje uspješno završeno osposobljavanje na teritoriji bivše Demokratske Republike Njemačke i zadovoljavanje svih minimalnih uslova osposobljavanja iz člana 40, ali gdje se dokaz o formalnim kvalifikacijama u smislu člana 41 ne priznaje ako uz njega nije priložena potvrda o stručnom</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati stečena prava babica</p>	<p>Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>

<p>iskustvu iz člana 41 stav 2, ako potvrđuje da je program osposobljavanja započeo prije 3. oktobra 1990. godine. Stav 3 briše Direktiva 2013/55 EU Stav 4 mijenja Direktiva 2013/55 EU</p>				
<p>Odsjek 7 Farmaceut Član 44 Osposobljavanje farmaceuta</p> <p>1. Za upis na program osposobljavanja farmaceuta zahtijeva se posjedovanje diplome ili svjedočanstva koje u državi članici omogućava pristup tim studijama na fakultetu ili visokoj školi kojoj se priznaje ekvivalentan stepen. Stav 2 mijenja Direktiva 2013/55 EU</p> <p>3. Osposobljavanje farmaceuta obezbjeđuje da je lice steklo sljedeća znanja i vještine:</p> <p>(a) odgovarajuće poznavanje lijekova i supstanci koje se koriste u proizvodnji lijekova;</p> <p>(b) odgovarajuće poznavanje farmaceutske tehnologije i fizikalnog, hemijskog, biološkog i mikrobiološkog testiranja medicinskih proizvoda;</p> <p>(c) odgovarajuće poznavanje metabolizma i efekata medicinskih proizvoda i djelovanja toksičnih materija, i korišćenja medicinskih proizvoda;</p> <p>(d) odgovarajuće znanje potrebno za procjenu naučnih podataka u vezi s lijekovima kako bi se na osnovu tog znanja mogli dostaviti odgovarajući podaci;</p> <p>(e) odgovarajuće poznavanje zakonskih i drugih zahtjeva povezanih s farmaceutskom praksom.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati osposobljavanje farmaceuta</p>	<p>Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>
<p>Član 45 Obavljanje profesionalne djelatnosti farmaceuta</p> <p>1. Za potrebe ove direktive, djelatnosti farmaceuta su djelatnosti za koje se za pristup i obavljanje zahtijevaju stručne kvalifikacije, u jednoj ili više država članica, i koje su dostupne licima koja posjeduju dokaz o formalnim kvalifikacijama naveden u tački 5.6.2 Aneksa V. Stav 2 mijenja Direktiva 2013/55 EU</p> <p>3. Ako država članica uslovljava pristup ili obavljanje</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će</p>	<p>Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>

<p>djelatnosti farmaceuta dodatnim stručnim iskustvom, pored posjedovanja dokaza o formalnim kvalifikacijama iz tačke 5.6.2 Aneksa V, ta država članica kao dovoljan dokaz u vezi s tim priznaje potvrdu koju izdaju nadležni organi u matičnoj državi članici koja navodi da je lice obavljalo te djelatnosti u matičnoj državi članici tokom perioda jednake dužine.</p> <p>4. Priznanje iz stava 3 ne primjenjuje se na dvogodišnji period stručnog iskustva koje se zahtijeva u Velikom Vojvodstvu Luksemburga za dodjelu državne koncesije u državnoj farmaciji.</p> <p>5. Ako je država članica na dan 16. septembra 1985. godine imala uspostavljen sistem konkursa na osnovu ispita čija je svrha da između lica iz stava 2 odabere ona koja mogu postati vlasnici novih apoteka osnovanih u skladu s nacionalnim sistemom geografske podjele, ta država članica može, odstupajući od stava 1, da nastavi s takvim sistemom konkursa i da zahtijeva od državljana država članica koji posjeduju dokaz o formalnim kvalifikacijama za farmaceuta iz tačke 5.6.2 Aneksa V, ili za koje važe odredbe člana 23, da učestvuju na takvim konkursima.</p>			<p>propisati obavljanje profesionalne djelatnosti farmaceuta</p>	
<p>Odsjek 8 Arhitekta Član 46 mijenja Direktiva 2013/55 EU</p>				
<p>Član 47 mijenja Direktiva 2013/55 EU</p>				
<p style="text-align: center;"><i>Član 48</i></p> <p style="text-align: center;">Obavljanje profesionalne djelatnosti arhitekata</p> <p>1. Za potrebe ove direktive, profesionalne djelatnosti arhitekata su djelatnosti koje se redovno obavljaju na osnovu profesionalnog naziva „arhitekta“.</p> <p>2. Smatraće se da državljani države članice, koji su ovlašćeni da koriste taj naziv u skladu sa zakonom koji ovlašćuje nadležni organ države članice da dodijeli taj naziv državljanima država članica koji se posebno ističu kvalitetom svog rada u oblasti arhitekture, zadovoljavaju uslove koji se traže za obavljanje djelatnosti arhitekta na osnovu</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati obavljanje profesionalne djelatnosti</p>	<p style="text-align: center;">Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>

<p>profesionalnog naziva „arhitekta“. Potvrdom koju takvim licima izdaje matična država članica potvrđuje se da ona obavljaju djelatnosti u arhitekturi.</p>			<p>arhitekata</p>	
<p style="text-align: center;">Član 49 Stečena prava arhitekata</p> <p>1. Svaka država članica priznaje dokaz o formalnim kvalifikacijama za arhitekte naveden u Aneksu VI, koji izda druga država članica, a koji potvrđuje program osposobljavanja koji je započeo najkasnije u referentnoj akademskoj godini iz tog aneksa, čak i ako on ne ispunjava minimalne uslove iz člana 46 i u svrhu pristupa i obavljanja profesionalnih djelatnosti arhitekata, priznaje jednaku valjanost takvih dokaza na svojoj teritoriji kao dokaza o formalnim kvalifikacijama za arhitekte koje je sama izdala.</p> <p>U takvim okolnostima priznaju se potvrde koje izdaju nadležni organi Savezne Republike Njemačke, koje potvrđuju da su dokazi o formalnim kvalifikacijama koje su nakon 8. maja 1945. godine izdali nadležni organi Demokratske Republike Njemačke identični kao takvi dokazi iz tog aneksa.</p> <p>2. Izuzetno od stava 1, svaka država članica priznaje sljedeće dokaze o formalnim kvalifikacijama i, u svrhu pristupanja i obavljanja profesionalnih djelatnosti arhitekata, priznaje da su na njenoj teritoriji jednako vrijedni kao dokazi o formalnim kvalifikacijama koje sama izdaje: potvrde koje su državljanima država članica izdale države članice koje su usvojile pravila koja uređuju pristup i obavljanje djelatnosti arhitekata na sljedeće datume:</p> <p>(a) 1. januara 1995. godine za Austriju, Finsku i Švedsku;</p> <p>(b) 1. maja 2004. godine za Republiku Češku, Estoniju, Kipar, Letoniju, Litvaniju, Mađarsku, Maltu, Poljsku, Sloveniju i Slovačku;</p> <p>(c) 5. avgusta 1987. godine za ostale države članice.</p> <p>Potvrde iz podstava 1 potvrđuju da je lice bilo ovlašćeno najkasnije do tog datuma da koristi profesionalni naziv arhitekta i da je prema tim pravilima stvarno obavljalo te djelatnosti najmanje tri uzastopne godine tokom pet godina</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Neusklađeno</p>	<p style="text-align: center;">Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati stečena prava arhitekata</p>	<p style="text-align: center;">Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>

koje su prethodile izdavanju potvrde.				
<p style="text-align: center;">POGLAVLJE IV Zajedničke odredbe o osnivanju preduzeća Član 50 Dokumentacija i formalnosti</p> <p>1. Kad nadležni organi države članice domaćina odlučuju o zahtjevu za odobrenje obavljanja regulisane profesije na osnovu ovog poglavlja, ti nadležni organi mogu da zahtijevaju dokumentaciju i potvrde navedene u Aneksu VII.</p> <p>Dokumentacija iz tačke 1 podtač. d, e i f Aneksa VII na dan njihovog podnošenja ne smije biti starija od tri mjeseca.</p> <p>Države članice, organi i druga pravna lica treba da osiguraju povjerljivost podataka koje prime.</p> <p>2. U slučaju opravdanih sumnji, država članica domaćin može da zahtijeva od nadležnih organa države članice potvrdu o autentičnosti potvrde i dokaza o formalnim kvalifikacijama izdatim u drugoj državi članici i, prema potrebi, potvrdu činjenice da korisnik za profesije iz Poglavlja III ove glave ispunjava minimalne uslove osposobljavanja utvrđene u čl. 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 i 46.</p> <p>3. U slučajevima opravdane sumnje, kada je dokaz o formalnim kvalifikacijama utvrđen u članu 3 stav 1 tačka c izdao nadležni organ države članice, a uključuje osposobljavanje stečeno u cjelosti ili djelimično u organizaciji zakonski osnovanoj na teritoriji druge države članice, država članica domaćin ima pravo da provjeri kod nadležnog organa države članice koja je izdala dokaz:</p> <p>(a) da li je obuku u ustanovi koja je izvodila osposobljavanje formalno potvrdila obrazovna ustanova osnovana u državi članici koja je izdala dokaz;</p> <p>(b) da li je dokaz o izdatim formalnim kvalifikacijama jednak onom koji bi bio izdat da je program u cjelosti izveden u državi članici koja je izdala dokaz; i</p>	<p style="text-align: center;">Dokumentacija Član 20</p> <p>(1) Uz zahtjev iz člana 19 stav 1 ovog zakona, podnosilac zahtjeva dostavlja dokaze o državljanstvu i profesionalnoj kvalifikaciji.</p> <p>(2) Pored dokaza iz stava 1 ovog člana nadležni organ može da zatraži:</p> <ul style="list-style-type: none"> - potvrdu iz kaznene evidencije da nije osuđivan ili potvrde da mu nije izrečena privremena ili trajna zabrana obavljanja regulisane profesije, a kao dokaz uzima potvrdu izdatu u državi ugovornici porijekla ili u državi ugovornici domaćinu; - dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti podnosioca zahtjeva, a kao dokaz uzima potvrdu koja se u tu svrhu zahtijeva u državi ugovornici porijekla ili potvrdu koju je izdao odgovarajući organ u Crnoj Gori; - potvrdu o imovnom stanju podnosioca zahtjeva ili potvrde da je podnosilac zahtjeva osiguran za odgovornost u skladu sa posebnim propisom, a kao dokaz uzima potvrdu koju u tu svrhu izdaje banka, odnosno osiguravajuće društvo države ugovornice porijekla; - polaganje svečane zakletve ili svečane izjave, a tekst zakletve ili izjave nije moguće primijeniti na državljane drugih država ugovornica, i obezbjeđuje primjenu odgovarajućeg teksta istog značenja. <p>(3) Dokazi o profesionalnim kvalifikacijama koje je izdala treća država, priznaju se kao dokazi o profesionalnim kvalifikacijama ako podnosilac zahtjeva ima tri godine profesionalnog iskustva u oblasti regulisane profesije, odnosno obavljanja profesionalne djelatnosti na teritoriji druge države ugovornice koja je priznala dokaze</p>	Potpuno usklađeno		

<p>(c) da li su dokazom o formalnim kvalifikacijama dodijeljena jednaka profesionalna prava na teritoriji države članice koja je izdala dokaz.</p> <p>4. Kada država članica domaćin zahtijeva od svojih državljana da za pristupanje regulisanim profesijama polože zakletvu ili da daju izjavu pod zakletvom, a tekst te zakletve ili izjave ne mogu koristiti državljani drugih država članica, država članica domaćin treba da obezbijedi da ta lica mogu da koriste odgovarajući ekvivalentan tekst.</p>	<p>o profesionalnim kvalifikacijama.</p> <p>(1) U slučaju opravdane sumnje u važenje dokaza, nadležni organ može da zatraži od podnosioca zahtjeva da dokazi iz stava 2 al. 1, 2 i 3 ovog člana ne budu stariji od tri mjeseca na dan njihovog dostavljanja.</p> <p style="text-align: center;">Provjeravanje dokaza</p> <p style="text-align: center;">Član 21</p> <p>(1) U slučaju opravdane sumnje u vjerodostojnost dostavljenih dokaza iz člana 20 ovog zakona, nadležni organ može kod nadležnog organa druge države provjeriti njihovu vjerodostojnost ili zahtijevati ovjerene fotokopije, kao i provjeriti dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova osposobljenosti podnosioca zahtjeva za profesionalne kvalifikacije iz člana 41 ovog zakona, koji se, u skladu sa ovim zakonom, priznaju automatski.</p> <p>(2) Ako je dokaze o formalnim kvalifikacijama izdao nadležni organ jedne države ugovornice, a uključuje osposobljavanje koje je podnosilac zahtjeva djelimično ili u potpunosti obavio u drugoj državi ugovornici, nadležni organ, usljed opravdane sumnje, može kod nadležnog organa države ugovornice koja je izdala dokaz provjeriti da li:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) je program osposobljavanja koji je sproveden u državi ugovornici formalno potvrdio nadležni organ države ugovornice koja je izdala dokaz; 2) je dokaz o formalnoj kvalifikaciji jednak onome koji je izdat da je osposobljavanje u potpunosti obavljeno u državi ugovornici koja je izdala dokaz; 3) dokaz o formalnoj kvalifikaciji daje jednaka prava za obavljanje regulisane profesije na teritoriji države ugovornice koja je izdala dokaz. <p>(3) U slučaju opravdane sumnje, nadležni organ može od nadležnog organa druge države ugovornice da zatraži potvrdu da podnosilac zahtjeva nema prekid ili zabranu obavljanja profesije zbog teže povrede pravila struke ili</p>			
---	--	--	--	--

	<p>zbog osude za krivično djelo povezano sa obavljanjem profesije odnosno profesionalne djelatnosti.</p> <p>(4) Razmjena informacija između nadležnih organa država ugovornica vrši se preko sistema IMI, u skladu sa ovim zakonom.</p> <p style="text-align: center;">Zaštita ličnih podataka Član 65</p> <p>(1) Na obradu podataka koji se koriste u postupku priznavanja profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija primjenjuju se odredbe zakona kojima se uređuje zaštita ličnih podataka.</p>			
<p style="text-align: center;">Član 51</p> <p style="text-align: center;">Postupak uzajamnog priznavanja stručnih kvalifikacija</p> <p>1. Nadležni organ države članice domaćina potvrđuje prijem zahtjeva u roku od jednog mjeseca od prijema i u slučaju nepotpune dokumentacije obavještava o tome podnosioca zahtjeva.</p> <p>2. Nadležni organ države članice mora da sprovede postupak ispitivanja zahtjeva za odobrenje obavljanja regulisane profesije što je brže moguće i u svakom slučaju izda propisno osnovanu odluku u roku od tri mjeseca od dana kada podnosilac zahtjeva preda potpunu dokumentaciju. Međutim, taj rok može biti produžen za mjesec dana u slučajevima na koje se primjenjuju poglavlja I i II ove glave.</p> <p>3. Protiv odluke, ili ako odluka nije donesena u roku, može se podnijeti žalba u skladu s domaćim pravom.</p>	<p style="text-align: center;">Rokovi u postupku Član 35</p> <p>(1) Nadležni organ, u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva sa dokazima iz čl. 19 i 20 ovog zakona, može pozvati podnosioca zahtjeva da isti dopuni u roku od 30 dana.</p> <p>(2) Ako podnosilac zahtjeva ne dopuni zahtjev u roku iz stava 1 ovog člana, nadležni organ će ga odbiti kao neuređan.</p> <p>(3) Nadležni organ rješenjem odlučuje o zahtjevu iz stava 1 ovog člana u roku od tri mjeseca od dana prijema urednog zahtjeva.</p> <p>(4) Izuzetno od stava 3 ovog člana, u postupku opšteg sistema priznavanja profesionalnih kvalifikacija ili u postupku priznavanja profesionalnog iskustva iz člana 37 ovog zakona, zbog zahtjevnosti postupka rok se može produžiti za još mjesec dana.</p> <p>(5) Protiv rješenja nadležnog organa, podnosilac zahtjeva ima pravo na pravni lijek u skladu sa posebnim zakonom.</p>	Potpuno usklađeno		
<p style="text-align: center;">Član 52</p> <p style="text-align: center;">Korišćenje profesionalnih naziva</p> <p>1. Ako je u državi članici domaćinu korišćenje profesionalnih naziva za neku od djelatnosti unutar predmetne profesije</p>	<p style="text-align: center;">Upotreba naziva profesije Član 11</p> <p>(4) Stručnjak koji u Crnoj Gori obavlja regulisanu profesiju kod koje je određen naziv profesije, upotrebljava</p>			

<p>regulisano, državljani drugih država članica koji su ovlašćeni da obavljaju regulisanu profesiju na osnovu Poglavlja III koriste profesionalne nazive države članice domaćina koji odgovaraju toj profesiji u toj državi članici, kao i odgovarajuće skraćenice povezane s tim nazivom.</p> <p>2. Ako je u državi članici domaćinu određenu profesiju regulisalo neko udruženje ili organizacija u smislu člana 3 stav 2, državljani država članica ne smiju da koriste profesionalni naziv koji izdaje ta organizacija ili udruženje, kao ni odgovarajuću skraćenicu, osim ako podnesu dokaze da su članovi tog udruženja ili organizacije.</p> <p>Ako je članstvo u nekom udruženju ili organizaciji uslovljeno određenim kvalifikacijama, ona to može da zahtijeva za državljane drugih država članica koji posjeduju stručne kvalifikacije samo u skladu s uslovima utvrđenim ovom direktivom.</p>	<p>crnogorski naziv profesije i odgovarajuće skraćenice, u skladu sa propisima koji uređuju tu profesiju odnosno profesionalnu djelatnost u Crnoj Gori.</p> <p>(5) U slučaju da naziv profesije u Crnoj Gori određuje nadležno udruženje, državljanin države ugovornice može da upotrebljava naziv profesije koji je izdalo to udruženje odnosno njegove skraćene oblike, samo ako dostavi dokaz da je član tog udruženja.</p> <p>(6) Nadležni organ može da ograniči upotrebu određenog naziva profesije na imaoce profesionalnih kvalifikacija, ako je o udruženju ili organizaciji iz člana 22 ovog zakona službeno obavijestio Evropsku komisiju i druge države ugovornice.</p>			
<p style="text-align: center;">GLAVA IV DETALJNA PRAVILA ZA OBAVLJANJE PROFESIJE Član 53 mijenja Direktiva 2013/55 EU</p>				
<p style="text-align: center;">Član 54 Korišćenje akademskih naziva</p> <p>Izuzetno od čl. 7 i 52, država članica domaćin treba da obezbijedi da se odgovarajućim licima dodijeli pravo na korišćenje akademskih naziva dodijeljenih u matičnoj državi članici, i po mogućnosti njihovih skraćenica, na jeziku matične države članice. Država članica domaćin može da zahtijeva da iza tog naziva slijedi naziv i adresa ustanove ili ispitne komisije koja ga je dodijelila. Ako bi moglo doći do zamjene akademskog naziva matične države članice s nazivom u državi članici domaćinu, koji u toj državi zahtijeva dodatno osposobljavanje koje lice nije steklo, država članica domaćin može da zahtijeva od tog lica da koristi akademski naziv matične države članice u odgovarajućem obliku koji odredi država članica domaćin.</p>	<p style="text-align: center;">Upotreba naziva kvalifikacije Član 12</p> <p>(1) Stručnjak ima pravo na upotrebu naziva kvalifikacije i skraćenice kvalifikacije stečene u državi ugovornici porijekla.</p> <p>(2) Nadležni organ može u rješenju o priznavanju profesionalne kvalifikacije odrediti da se u nazivu kvalifikacije doda naziv i adresa organa koji je naziv dodijelio.</p> <p>(3) Ako postoji mogućnost da dođe do zamjene naziva kvalifikacije države ugovornice porijekla sa nazivom koji se upotrebljava u Crnoj Gori i za koji se zahtijeva dodatno osposobljavanje koje stručnjak nije obavio, nadležni organ može zahtijevati od stručnjaka da upotrebljava naziv države ugovornice porijekla na način koji nadležni organ utvrdi rješenjem iz člana 34 ovog zakona.</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		

<p style="text-align: center;">Član 55 Odobrenje zavoda za zdravstveno osiguranje</p> <p>Izuzetno od člana 5 stav 1 i člana 6 podstav 1 tačka b, države članice koje zahtijevaju od lica koja su stekla stručne kvalifikacije na njihovoj teritoriji da obave pripravnički period osposobljavanja uz rad i/ili period sticanja stručnog iskustva kako bi dobila odobrenje zavoda za zdravstveno osiguranje, odstupaju od tog zahtjeva za lica koje posjeduju dokaze o stručnim kvalifikacijama za doktore medicine i stomatologe stečene u drugim državama članicama.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati odobrenje zavoda za zdravstveno osiguranje</p>	<p>Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>
<p style="text-align: center;">GLAVA V UPRAVNA SARADNJA I ODGOVORNOST ZA SPROVOĐENJE Član 56 Nadležni organi</p> <p>1. Nadležni organi države članice domaćina i matične države članice blisko sarađuju i uzajamno se pomažu kako bi olakšali primjenu ove direktive. Oni obezbjeđuju povjerljivost podataka koje razmjenjuju.</p> <p>Stav 2 podstav 1 mijenja Direktiva 2013/55 EU</p> <p>Država članica domaćin ispituje istinitost okolnosti, a njeni organi odlučuju o prirodi i obimu istraživanja koja treba sprovesti i obavještavaju državu članicu domaćina o zaključcima koje donose na osnovu raspoloživih podataka.</p> <p>3. Svaka država članica će najkasnije 20. oktobra 2007. godine odrediti vlasti i organe nadležne za izdavanje i prijem dokaza o formalnim kvalifikacijama i ostale dokumentacije ili podataka, i vlasti i organe nadležne za prijem zahtjeva i donošenje odluka iz ove direktive, i odmah o tome obavještava ostale države članice i Komisiju.</p> <p>Stav 4 mijenja Direktiva 2013/55/EU</p>	<p style="text-align: center;">VII. ADMINISTRATIVNA SARADNJA I OBAVJEŠTAVANJE Saradnja nadležnih organa Član 66</p> <p>(1) Nadležni organi država ugovornica porijekla i nadležni organi država ugovornica domaćina, putem sistema IMI, međusobno razmjenjuju podatke o izrečenim disciplinskim mjerama ili krivičnim sankcijama odnosno drugim mjerama na osnovu kojih je stručnjaku zabranjeno ili ograničeno obavljanje profesije, kao i o konačnim odnosno pravosnažnim odlukama protiv imaoaca kartice.</p> <p>(2) Razmjena podataka obuhvata sljedeće podatke stručnjaka odnosno pružaoca usluga: ime, datum i mjesto rođenja, država osnivanja, telefonski broj, e-adresa, adresa (država, regija, mjesto, poštanski broj, ulica i kućni broj), podaci o profesiji i nazivu profesije, državljanstvo, podaci o obavljanju profesije odnosno djelatnosti, podaci o osposobljavanju, podaci o članstvu u udruženjima i upisima u registar, podaci o radnom iskustvu, podaci o poslovima koje obavlja kod poslodavca, podaci o osiguranju odnosno finansijskoj garanciji, podaci u vezi sa informacijama koje je pružalac usluga garantovao korisnicima, podaci o zastupnicima,</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

	<p>podaci o likvidnosti ili stečaju i podaci o dostavljenim dokazima.</p> <p>(3) Nadležni organi iz stava 1 ovog člana moraju obezbijediti tajnost razmijenjenih podataka i u svom radu poštovati posebne propise o zaštiti ličnih podataka.</p> <p>(4) Nadležni organi iz stava 1 ovog člana koriste podatke iz stava 2 ovog člana koji su potrebni za obradu pojedinog slučaja.</p> <p style="text-align: center;">Poslovi nadležnog organa</p> <p style="text-align: center;">Član 10</p> <p>(3) Uslove za priznavanje profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija, kao i uslove za povremeno ili privremeno pružanje usluga određuje nadležni organ.</p> <p>(4) Nadležni organ:</p> <p>7) prima zahtjeve za priznavanje profesionalnih kvalifikacija, vodi postupak i izdaje rješenja o priznavanju profesionalne kvalifikacije;</p> <p>8) vodi spisak izdatih rješenja o priznavanju profesionalne kvalifikacije, izjavljenih tužbi odnosno žalbi protiv izdatih rješenja i prijava pružaoca povremenih ili privremenih usluga (u daljem tekstu: pružalac usluga);</p> <p>9) pružiocima usluga izdaje potvrdu o obavljanju djelatnosti u Crnoj Gori, o profesionalnoj kvalifikaciji i o usklađenosti profesionalne kvalifikacije sa minimalnim uslovima osposobljenosti;</p> <p>10) obavještava zainteresovana lica o uslovima za obavljanje regulisanih profesija;</p> <p>11) jednom godišnje unosi podatke u elektronsku bazu podataka regulisanih profesija;</p> <p>12) saraduje sa nadležnim organima drugih država ugovornica;</p> <p>13) na zahtjev Ministarstva, izvještava o sprovođenju ovog zakona.</p>			
--	---	--	--	--

	(5) Izuzetno od stava 2 ovog člana, nadležni organ može nadležnom udruženju povjeriti vršenje poslova iz stava 2 tač. 1 do 4 ovog člana, u skladu sa posebnim propisom.			
Član 57 mijenja Direktiva 2013/55 EU				
Član 58 mijenja Direktiva 2013/55 EU				
Član 59 mijenja Direktiva 2013/55 EU				
<p style="text-align: center;">GLAVA VI OSTALE ODREDBE <i>Član 60</i> Izveštaji</p> <p>1. Od 20. oktobra 2007. godine, države članice treba da podnose Komisiji svake dvije godine izvještaje o primjeni sistema. Osim opštih primjedbi, izvještaj treba da sadrži kratak statistički pregled donesenih odluka i opis glavnih problema prilikom primjene ove direktive. Stav 2 mijenja Direktiva 2013/55 EU</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p style="text-align: center;"><i>Član 61</i> Klauzula o odstupanju</p> <p>Ako zbog primjene neke od odredaba ove direktive država članica naiđe na velike poteškoće u određenoj oblasti, Komisija analizira te poteškoće u saradnji s predmetnom državom članicom. Stav 2 mijenja Direktiva 2013/55 EU</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p style="text-align: center;"><i>Član 62</i> Prestanak važenja</p> <p>Od 20. oktobra 2007. godine prestaju da važe direktive 77/452/EEZ, 77/453/EEZ, 78/686/EEZ, 78/687/EEZ, 78/1026/EEZ, 78/1027/EEZ, 80/154/EEZ, 80/155/EEZ, 85/384/EEZ, 85/432/EEZ, 85/433/EEZ, 89/48/EEZ, 92/51/EEZ, 93/16/EEZ i 1999/42/EZ. Pozivanje na direktive koje prestaju da važe smatra se pozivanjem na ovu direktivu, a prestanak važenja ne utiče na akte donesene na osnovu tih direktiva.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

<p>Član 63 Prenošenje Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom direktivom najkasnije do 20. oktobra 2007. godine. One o tome odmah obavještavaju Komisiju. Kada države članice donose ove mjere, te mjere sadržeće pozivanje na ovu direktivu ili se pozivanje na ovu direktivu navodi prilikom njihovog objavljivanja. Način takvog pozivanja utvrđuju države članice.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Član 64 Stupanje na snagu Ova direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objavljivanja u Službenom listu Evropske unije.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Član 65 Adresati Ova direktiva upućena je državama članicama.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>ANEKS I Lista stručnih udruženja ili organizacija koje ispunjavaju uslove iz člana 3 stav 2</p>	<p>Liste djelatnosti za priznavanje profesionalnog iskustva Član 36 (1) Profesionalna kvalifikacija može se priznati na osnovu profesionalnog iskustva u skladu sa Listama djelatnosti za priznavanje profesionalnog iskustva (u daljem tekstu: Liste djelatnosti). (2) Liste djelatnosti za priznavanje profesionalnog iskustva utvrđuje organ državne uprave nadležan za poslove rada. (3) Liste djelatnosti su I Liste djelatnosti, II Liste djelatnosti i III Liste djelatnosti i sačinjavaju se na osnovu lista koje utvrđuje Evropska komisija. (4) Liste djelatnosti objavljuju se u „Službenom listu Crne Gore“</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem liste djelatnosti za priznavanje profesionalnog iskustva na osnovu lista koje utvrđuje Evropska komisija</p>	<p>Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>
<p>Aneks II briše Direktiva 2013/55 EU</p>				
<p>Aneks III briše Direktiva 2013/55 EU</p>				

<p style="text-align: center;">ANEKS IV</p> <p style="text-align: center;">Djelatnosti povezane s kategorijama stručnog iskustva navedenim u čl. 17, 18 i 19</p>	<p style="text-align: center;">Liste djelatnosti za priznavanje profesionalnog iskustva Član 36</p> <p>(1) Profesionalna kvalifikacija može se priznati na osnovu profesionalnog iskustva u skladu sa Listama djelatnosti za priznavanje profesionalnog iskustva (u daljem tekstu: Liste djelatnosti).</p> <p>(2) Liste djelatnosti za priznavanje profesionalnog iskustva utvrđuje organ državne uprave nadležan za poslove rada.</p> <p>(3) Liste djelatnosti su I Liste djelatnosti, II Liste djelatnosti i III Liste djelatnosti i sačinjavaju se na osnovu lista koje utvrđuje Evropska komisija.</p> <p>(4) Liste djelatnosti objavljuju se u „Službenom listu Crne Gore“</p>	<p style="text-align: center;">djelimično usklađeno</p>	<p style="text-align: center;">Potpuna usklađenost će se postići donošenjem donošenjem Liste djelatnosti za priznavanje profesionalnog iskustva koje</p>	<p style="text-align: center;">Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>
<p style="text-align: center;">ANEKS V</p> <p style="text-align: center;">Priznavanje na osnovu usklađivanja minimalnih uslova osposobljavanja</p>	<p style="text-align: center;">Automatsko priznavanje po osnovu minimalnih uslova osposobljenosti Član 41</p> <p>(2) Nadležni organ priznaje podnosiocu zahtjeva profesionalnu kvalifikaciju za regulisane profesije za doktora medicine, medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu, stomatologe, veterinare, babice, farmaceute i arhitekte, ako kvalifikacija ispunjava minimalne uslove osposobljenosti propisane pravnim aktima Evropske unije o priznavanju profesionalnih kvalifikacija, a koji se potvrđuju dokazima o formalnim kvalifikacijama.</p>	<p style="text-align: center;">Djelimično usklađeno</p>	<p style="text-align: center;">Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati automatsko priznavanje po osnovu minimalnih uslova osposobljenosti</p>	<p style="text-align: center;">Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>
<p style="text-align: center;">ANEKS VI</p> <p style="text-align: center;">Stečena prava koja važe za profesije priznate na osnovu usklađivanja minimalnih uslova osposobljavanja</p>	<p style="text-align: center;">Automatsko priznavanje po osnovu minimalnih uslova osposobljenosti Član 41</p> <p>(3) Nadležni organ priznaje podnosiocu zahtjeva profesionalnu kvalifikaciju za regulisane profesije za doktora medicine, medicinske sestre za opštu</p>	<p style="text-align: center;">Djelimično usklađeno</p>	<p style="text-align: center;">Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od</p>	

	<p>zdravstvenu njegu, stomatologe, veterinare, babice, farmaceute i arhitekte, ako kvalifikacija ispunjava minimalne uslove osposobljenosti propisane pravnim aktima Evropske unije o priznavanju profesionalnih kvalifikacija, a koji se potvrđuju dokazima o formalnim kvalifikacijama.</p>		<p>strane nadležnih organa koji će propisati automatsko priznavanje po osnovu minimalnih uslova osposobljenosti</p>	<p>Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>
<p>ANEKS VII Dokumentacija i potvrde koje se mogu tražiti u skladu s članom 50 stav 1</p> <p>1. <i>Dokumentacija</i></p> <p>(a) Potvrda o državljanstvu datog lica.</p> <p>(b) Kopije potvrda o specijalističkom usavršavanju ili dokaz o formalnim kvalifikacijama koje omogućavaju pristup toj profesiji, i potvrda o stručnom iskustvu lica, gdje je to odgovarajuće.</p> <p>Nadležni organi države članice domaćina mogu da pozovu kandidate da dostave informacije o svom osposobljavanju u mjeri u kojoj je to potrebno da bi se utvrdilo postojanje mogućih bitnih razlika u odnosu na zahtijevano nacionalno osposobljavanje, kako je to utvrđeno u članu 14. Kada kandidat ne može da dostavi ove informacije, nadležni organi države članice domaćina obraćaju se kontakt tačkama, nadležnom organu ili drugom odgovarajućem organu u matičnoj državi članici.</p> <p>(c) U slučajevima navedenim u članu 16, potvrda o prirodi i trajanju djelatnosti koju izdaje nadležni organ u matičnoj državi članici ili u državi članici iz koje dolazi strani državljanin.</p> <p>(d) Ako nadležni organ države članice domaćina zahtijeva od lica koja žele da obavljaju regulisanu profesiju dokaz o njihovom dobrom karakteru ili ugledu, ili o tome da nijesu u stečaju, ili kada prekine ili zabrani obavljanje te profesije u slučaju teže povrede pravila struke ili krivičnog djela, ta</p>	<p>Dokumentacija</p> <p>Član 20</p> <p>(4) Uz zahtjev iz člana 19 stav 1 ovog zakona, podnosilac zahtjeva dostavlja dokaze o državljanstvu i profesionalnoj kvalifikaciji.</p> <p>(5) Pored dokaza iz stava 1 ovog člana nadležni organ može da zatraži:</p> <ul style="list-style-type: none"> - potvrdu iz kaznene evidencije da nije osuđivan ili potvrde da mu nije izrečena privremena ili trajna zabrana obavljanja regulisane profesije, a kao dokaz uzima potvrdu izdatu u državi ugovornici porijekla ili u državi ugovornici domaćinu; - dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti podnosioca zahtjeva, a kao dokaz uzima potvrdu koja se u tu svrhu zahtijeva u državi ugovornici porijekla ili potvrdu koju je izdao odgovarajući organ u Crnoj Gori; - potvrdu o imovnom stanju podnosioca zahtjeva ili potvrde da je podnosilac zahtjeva osiguran za odgovornost u skladu sa posebnim propisom, a kao dokaz uzima potvrdu koju u tu svrhu izdaje banka, odnosno osiguravajuće društvo države ugovornice porijekla; - polaganje svečane zakletve ili svečane izjave, a tekst zakletve ili izjave nije moguće primijeniti na državljane drugih država ugovornica, i obezbjeđuje 	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>država članica prihvata kao dovoljan dokaz za državljane države članice koji žele da obavljaju tu profesiju na njenoj teritoriji prilaganje dokumentacije koju su izdali nadležni organi matične države članice ili države članice iz koje dolazi strani državljanin, a koji potvrđuju da su ti zahtjevi ispunjeni. Ti organi moraju da dostave traženu dokumentaciju u roku od dva mjeseca.</p> <p>Ako nadležni organi matične države članice ili države članice iz koje dolazi strani državljanin ne izdaju dokumentaciju navedenu u podstavu 1, ta dokumentacija se zamjenjuje izjavom pod zakletvom – ili, u državama u kojima nije predviđena izjava pod zakletvom, svečanom izjavom koju to lice daje pred nadležnim sudskim ili upravnim organom, ili kada je to odgovarajuće, pred notárom ili pred kvalifikovanim stručnim organom matične države članice ili države članice iz koje to lice dolazi; takav organ ili notar izdaje potvrdu kojom se potvrđuje autentičnost izjave pod zakletvom ili svečane izjave.</p> <p>(e) Ako država članica domaćin od svojih sopstvenih državljana koji žele da započnu obavljanje regulisane profesije traži dokument o njihovom fizičkom ili duševnom zdravlju, ta država članica kao dovoljan dokaz prihvata dostavljanje dokumenta koji se zahtijeva u matičnoj državi članici. Ako matična država članica ne izda takav dokument, država članica domaćin prihvata potvrdu koju izdaje nadležni organ u toj državi. U tom slučaju nadležni organi matične države članice moraju izdati traženi dokument u roku od dva mjeseca.</p> <p>(f) Kada država članica domaćin zahtijeva od svojih državljana koji žele da započnu da obavljaju regulisanu profesiju da dostave:</p> <ul style="list-style-type: none"> –dokaz o svom imovinskom stanju, –dokaz da su osigurani od finansijskih rizika koji proizilaze iz njihove profesionalne odgovornosti u skladu sa zakonima i propisima koji su na snazi u državi članici domaćinu u vezi s uslovima i obimom pokrća, 	<p>primjenu odgovarajućeg teksta istog značenja.</p> <p>(6) Dokazi o profesionalnim kvalifikacijama koje je izdala treća država, priznaju se kao dokazi o profesionalnim kvalifikacijama ako podnosilac zahtjeva ima tri godine profesionalnog iskustva u oblasti regulisane profesije, odnosno obavljanja profesionalne djelatnosti na teritoriji druge države ugovornice koja je priznala dokaze o profesionalnim kvalifikacijama.</p> <p>(2) U slučaju opravdane sumnje u važenje dokaza, nadležni organ može da zatraži od podnosioca zahtjeva da dokazi iz stava 2 al. 1, 2 i 3 ovog člana ne budu stariji od tri mjeseca na dan njihovog dostavljanja.</p> <p style="text-align: center;">Provjeravanje dokaza</p> <p style="text-align: center;">Član 21</p> <p>(5) U slučaju opravdane sumnje u vjerodostojnost dostavljenih dokaza iz člana 20 ovog zakona, nadležni organ može kod nadležnog organa druge države provjeriti njihovu vjerodostojnost ili zahtijevati ovjerene fotokopije, kao i provjeriti dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova osposobljenosti podnosioca zahtjeva za profesionalne kvalifikacije iz člana 41 ovog zakona, koji se, u skladu sa ovim zakonom, priznaju automatski.</p> <p>(6) Ako je dokaze o formalnim kvalifikacijama izdao nadležni organ jedne države ugovornice, a uključuje osposobljavanje koje je podnosilac zahtjeva djelimično ili u potpunosti obavio u drugoj državi ugovornici, nadležni organ, usljed opravdane sumnje, može kod nadležnog organa države ugovornice koja je izdala dokaz provjeriti da li:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) je program osposobljavanja koji je sproveden u državi ugovornici formalno potvrdio nadležni organ države ugovornice koja je izdala dokaz; 2) je dokaz o formalnoj kvalifikaciji jednak onome koji je izdat da je osposobljavanje u potpunosti obavljeno u državi ugovornici koja je izdala dokaz; 			
--	---	--	--	--

<p>ta država članica prihvata kao dovoljan dokaz potvrdu koju izdaju banke i osiguravajuća društva druge države članice.</p> <p>2. Potvrde</p> <p>U cilju olakšavanja primjene Glave III Poglavlje III, ove direktive, države članice mogu da propišu da lica koja ispunjavaju uslove osposobljavanja, osim dokaza o formalnim kvalifikacijama moraju da dostave i potvrdu nadležnih organa matične države članice kojom se potvrđuje da je taj dokaz o formalnim kvalifikacijama upravo onaj koji je propisan ovom direktivom.</p>	<p>3) dokaz o formalnoj kvalifikaciji daje jednaka prava za obavljanje regulisane profesije na teritoriji države ugovornice koja je izdala dokaz.</p> <p>(7) U slučaju opravdane sumnje, nadležni organ može od nadležnog organa druge države ugovornice da zatraži potvrdu da podnositelj zahtjeva nema prekid ili zabranu obavljanja profesije zbog teže povrede pravila struke ili zbog osude za krivično djelo povezano sa obavljanjem profesije odnosno profesionalne djelatnosti.</p> <p>(8) Razmjena informacija između nadležnih organa država ugovornica vrši se preko sistema IMI, u skladu sa ovim zakonom.</p> <p style="text-align: center;">Potvrda udruženja ili organizacija Član 22</p> <p>(1) Potvrda o profesionalnim kvalifikacijama koju je izdalo udruženje ili organizacija u drugoj državi ugovornici ovlašćena za izdavanje takvih dokaza svojim članovima u državi ugovornici, smatra se za odgovarajući dokaz o formalnim kvalifikacijama.</p>			
<p>DIREKTIVA 2013/55/EU o izmjenama i dopunama Direktive 2005/36/EZ</p>				
<p>Direktiva 2005/36/EZ mijenja se kako slijedi:</p> <p>1. U članu 1 dodaje se stav koji glasi:</p> <p>„Ovom direktivom utvrđuju se i propisi o djelimičnom pristupu regulisanoj profesiji i priznavanju stručnog pripravničkog staža obavljenog u drugoj državi članici.“</p>	<p style="text-align: center;">Priznavanje profesionalnog staža Član 14</p> <p>(1) Ako se za pristup regulisanoj profesiji u Crnoj Gori zahtijeva završen pripravnički staž, nadležni organ priznaje pripravnički staž koji je obavljen u drugoj državi ugovornici ili u trećoj državi, pod uslovom da je pripravnički staž obavljen u skladu sa smjernicama iz stava 3 ovog člana.</p> <p>(2) Priznavanje pripravničkog staža iz stava 1 ovog člana ne zamjenjuje postojeće zahtjeve da se položi stručni ispit kako bi se ostvario pristup regulisanoj profesiji.</p> <p>(3) Nadležni organ na internet stranici objavljuje smjernice o organizaciji i priznavanju profesionalnog staža sprovedenog u drugoj državi ugovornici ili u trećoj</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

	<p>državi, naročito u vezi sa ulogom koju ima supervizor pripravničkog staža.</p> <p>(4) Nadležni organ može da ograniči trajanje dijela pripravničkog staža koje se može obaviti van Crne Gore u skladu sa posebnim propisom.</p> <p style="text-align: center;">Djelimičan pristup Član 15</p> <p>(1) Nadležni organ može na osnovu podnesenog zahtjeva, odobriti djelimičan pristup za stalno obavljanje regulisane profesije i za povremeno ili privremeno pružanje usluga, ako:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) je stručnjak u potpunosti kvalifikovan da u državi ugovornici porijekla obavlja profesionalnu djelatnost za koju se traži djelimičan pristup u Crnoj Gori; 2) bi uvođenjem dopunskih mjera za potpuni pristup regulisanoj profesiji u Crnoj Gori, stručnjak bio primoran da završi potpuni program obrazovanja i osposobljavanja u Crnoj Gori; 3) se profesionalna djelatnost može objektivno odvojiti od drugih djelatnosti koje pripadaju regulisanoj profesiji u Crnoj Gori, pri čemu nadležni organ uzima u obzir činjenicu da li se profesionalna djelatnost može obavljati samostalno u državi ugovornici porijekla. <p>(2) Stručnjak kojem je odobren djelimičan pristup, korisnika usluge obavještava o dozvoljenom obimu svojih profesionalnih djelatnosti.</p> <p>(3) Nadležni organ može odbiti zahtjev za djelimičan pristup ako postoji opravdana sumnja da će doći do ugrožavanja javnog interesa.</p> <p>(4) Profesionalna djelatnost djelimičnog pristupa obavlja se pod profesionalnim nazivom države ugovornice porijekla, osim ako posebnim zakonom nije drukčije uređeno.</p> <p>(5) Odredbe ovog člana ne odnose se na stručnjake koji su</p>			
--	--	--	--	--

	podnijeli zahtjev za automatsko priznavanje profesionalne kvalifikacije u skladu sa čl. 37, 41, 42 i 44 ovog zakona.			
2. (a) u stavu 1 dodaje se podstav koji glasi: „Ova direktiva primjenjuje se i na sve državljane države članice koji su obavili stručni pripravnički staž izvan matične države članice.”; Član 2 mijenja se kako slijedi: (b) dodaje se stav koji glasi: „4. Ova direktiva se ne primjenjuje na notare koje službenim aktom imenuje vlada.”	Primjena Član 3 (1) Ovaj zakon se primjenjuje na: 2) državljane država ugovornica koji su obavljali pripravnički staž van svoje države. (2) Ovaj zakon se ne primjenjuje na postupak priznavanja profesionalnih kvalifikacija notara.	Potpuno usklađeno		
1. Član 3 mijenja se kako slijedi: Tačke f i h mijenjaju se i glase: „(f) stručno iskustvo – stvarno i zakonito obavljanje predmetne profesije u državi članici s punim ili ekvivalentnim skraćenim radnim vremenom;	Značenje izraza Član 8 (1) Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje: 9) profesionalno iskustvo je iskustvo stečeno u toku obavljanja određene profesije u državi ugovornici u skladu sa propisima te države, sa punim radnim vremenom ili jednako vrednovanim kraćim radnim vremenom;	Potpuno usklađeno		
(h) provjera osposobljenosti – provjera ograničena na stručno znanje, vještine i kompetencije podnosioca zahtjeva, koju sprovode ili priznaju nadležni organi države članice domaćina, radi ocjene sposobnosti podnosioca da obavlja regulisane profesije u toj državi članici. Radi odobravanja sprovođenja te provjere, nadležni organi sastavljaju listu predmeta koji nijesu obuhvaćeni diplomom ili drugim dokazom o formalnim kvalifikacijama podnosioca zahtjeva, što se utvrđuje poređenjem obrazovanja i osposobljavanja koje se zahtijeva u državi članici domaćinu, s obrazovanjem i osposobljavanjem koje je podnosilac zahtjeva stekao. Kod provjere osposobljenosti treba uzeti u obzir činjenicu da je podnosilac zahtjeva kvalifikovani stručnjak u matičnoj državi članici ili u državi članici iz koje dolazi. Provjera obuhvata odabrane predmete s liste čije je znanje prijeko	Provjera profesionalne osposobljenosti Član 29 (1) Provjera profesionalne osposobljenosti je provjera profesionalnog znanja, vještina i kompetencija podnosioca zahtjeva, koje sprovodi ili priznaje nadležni organ i koji ocjenjuje mogućnost da li podnosilac zahtjeva može da obavlja regulisanu profesiju u Crnoj Gori. (2) Provjera profesionalne osposobljenosti se obavlja najkasnije šest mjeseci od dana uručenja rješenja iz člana 26 stav 5 ovog zakona. Utvrđivanje dopunskih mjera Član 30 (1) Bliži način sprovođenja dopunskih mjera iz člana 26 ovog	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta koji će propisati bliži način sprovođenja dopunskih mjera za priznavanje profesionalnih kvalifikacija	Do danja pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji

<p>potrebno za obavljanje predmetne profesije u državi članici domaćinu. Ona može da obuhvata i poznavanje pravila struke koja se primjenjuju na odgovarajuće djelatnosti u državi članici domaćinu.</p> <p>Pojedinosti u vezi sa sprovođenjem provjere osposobljenosti i statusom podnosioca zahtjeva u državi članici domaćinu koji želi da se pripremi za provjeru osposobljenosti u toj državi članici određuju nadležni organi te države;”;</p>	<p>zakona utvrđuje se propisom nadležnog organa.</p>			
<p>li Dodaju se dvije tačke koje glase: „(j) stručni pripravnički staž – ne dovodeći u pitanje član 46 stav 4, period stručne prakse koja se obavlja pod nadzorom ako predstavlja uslov za pristup regulisanoj profesiji, a koja se može sprovesti ili tokom obrazovanja do sticanja diplome ili po njenom završetku;</p>	<p style="text-align: center;">Značenje izraza Član 8</p> <p>Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje: 10) profesionalno osposobljavanje je period stručne prakse koja se obavlja pod nadzorom stručnjaka koja je uslov za pristup regulisanoj profesiji i može se sprovesti u toku obrazovanja ili nakon obrazovanja;</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>(k) evropska profesionalna kartica – elektronska potvrda kojom se dokazuje ili da je stručnjak ispunio sve potrebne uslove za pružanje usluga u državi članici domaćinu na privremenoj i povremenoj osnovi ili priznavanje stručnih kvalifikacija za osnivanje preduzeća u državi članici domaćinu;</p>	<p style="text-align: center;">VI. EVROPSKA PROFESIONALNA KARTICA Definicija i namjena Član 57</p> <p>(1) Evropska profesionalna kartica (u daljem tekstu: kartica) je elektronska potvrda koja dokazuje da stručnjak ispunjava sve uslove potrebne za priznavanje profesionalnih kvalifikacija za stalno obavljanje regulisane profesije ili za povremeno ili privremeno pružanje usluga u državi ugovornici domaćinu.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>(l) doživotno učenje – cjelokupno opšte obrazovanje, stručno obrazovanje i osposobljavanje, neformalno obrazovanje i neformalno učenje tokom cijelog života koje ima za rezultat unapređenje znanja, vještina i kompetencija, koje može uključivati profesionalnu etiku;</p>	<p style="text-align: center;">Član 8</p> <p>17) cjeloživotno učenje obuhvata cjelokupno opšte obrazovanje, profesionalno obrazovanje i osposobljavanje, neformalno obrazovanje i neformalno učenje tokom cijelog života, koje rezultira unapređenjem znanja, vještina i kompetencija, koje može obuhvatiti i profesionalnu etiku;</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>(m) preovladavajući razlozi opšteg interesa – razlozi koji se kao takvi priznaju u sudskoj praksi Suda pravde Evropske unije;</p>	<p style="text-align: center;">Član 8</p> <p>14) preovlađujući razlozi od javnog interesa su razlozi koji su kao takvi priznati u sudskoj praksi Suda pravde Evropske unije;</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>(n) Evropski sistem prikupljanja i prenošenja kredita u visokom obrazovanju ili ECTS krediti – sistem bodovanja za</p>	<p style="text-align: center;">Član 8</p> <p>16) ECTS je evropski sistem transfera kredita, u skladu sa</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

visoko obrazovanje koji se koristi u Evropskom prostoru visokog obrazovanja.”;	posebnim propisom;			
<p>(u stavu 2 podstav 3 mijenja se i glasi: „Svaki put kada država članica prizna udruženje ili organizaciju iz podstava 1, ona o tome obavještava Komisiju. Komisija provjerava da li to udruženje ili organizacija ispunjava uslove iz podstava 2. Kako bi se propisno uzele u obzir regulatorne promjene u državama članicama, Komisija je ovlašćena da donese delegirane akte u skladu s članom 57c radi ažuriranja Aneksa I ako su ispunjeni uslovi iz podstava 2. U slučaju da uslovi iz podstava 2 nijesu ispunjeni, Komisija donosi akt za sprovođenje kako bi odbila traženo ažuriranje Aneksa I.”</p>	<p style="text-align: center;">Upotreba naziva profesije Član 11</p> <p>3) Nadležni organ može da ograniči upotrebu određenog naziva profesije na imaoce profesionalnih kvalifikacija, ako je o udruženju ili organizaciji iz člana 22 ovog zakona službeno obavijestio Evropsku komisiju i druge države ugovornice.</p>	Potpuno usklađeno		
<p>Član 4 mijenja se kako slijedi:</p> <p>(a) stav 1 mijenja se i glasi:</p> <p>„1. Priznavanjem stručnih kvalifikacija država članica domaćin omogućava korisnicima pristup profesiji za koju su osposobljeni u matičnoj državi članici kao i obavljanje te profesije pod jednakim uslovima koji važe za njene državljane.”;</p> <p>(b) dodaje se stav koji glasi:</p> <p>„3. Odstupajući od stava 1, djelimični pristup profesiji u državi članici domaćinu odobrava se pod uslovima utvrđenim članom 4f</p>	<p style="text-align: center;">Efekti priznavanja Član 18</p> <p>(1) Stručnjaku se u Crnoj Gori omogućava pristup regulisanoj profesiji na osnovu kvalifikacija stečenih u drugoj državi ugovornici i to pod istim uslovima koji važe za državljane Crne Gore, ako su profesionalne kvalifikacije koje profesija obuhvata uporedive.</p> <p style="text-align: center;">Djelimičan pristup Član 15</p> <p>(2) Nadležni organ može na osnovu podnesenog zahtjeva, odobriti djelimičan pristup za stalno obavljanje regulisane profesije i za povremeno ili privremeno pružanje usluga, ako:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) je stručnjak u potpunosti kvalifikovan da u državi ugovornici porijekla obavlja profesionalnu djelatnost za koju se traži djelimičan pristup u Crnoj Gori; 2) bi uvođenjem dopunskih mjera za potpuni pristup regulisanoj profesiji u Crnoj Gori, stručnjak bio primoran da završi potpuni program obrazovanja i osposobljavanja u Crnoj Gori; 3) se profesionalna djelatnost može objektivno odvojiti od drugih djelatnosti koje pripadaju 			

	<p>regulisanoj profesiji u Crnoj Gori, pri čemu nadležni organ uzima u obzir činjenicu da li se profesionalna djelatnost može obavljati samostalno u državi ugovornici porijekla.</p> <p>(3) Stručnjak kojem je odobren djelimičan pristup, korisnika usluge obavještava o dozvoljenom obimu svojih profesionalnih djelatnosti.</p> <p>(4) Nadležni organ može odbiti zahtjev za djelimičan pristup ako postoji opravdana sumnja da će doći do ugrožavanja javnog interesa.</p> <p>(5) Profesionalna djelatnost djelimičnog pristupa obavlja se pod profesionalnim nazivom države ugovornice porijekla, osim ako posebnim zakonom nije drukčije uređeno.</p> <p>(6) Odredbe ovog člana ne odnose se na stručnjake koji su podnijeli zahtjev za automatsko priznavanje profesionalne kvalifikacije u skladu sa čl. 37, 41, 42 i 44 ovog zakona.</p>			
<p>Dodaju se članovi koji glase:</p> <p style="text-align: center;"><i>„Član 4a</i></p> <p style="text-align: center;">Evropska profesionalna kartica</p> <p>1. Države članice izdaju nosiocima stručne kvalifikacije evropsku profesionalnu karticu na njihov zahtjev i pod uslovom da je Komisija donijela relevantne akte za sprovođenje iz stava 7.</p> <p>2. Kada se za određenu profesiju uvede evropska profesionalna kartica relevantnim aktima za sprovođenje donesenim u skladu sa stavom 7, nosilac predmetne stručne kvalifikacije može po sopstvenom izboru da se prijavi za takvu karticu ili da primijeni postupke iz glava II i III.</p> <p>3. Države članice obezbjeđuju da nosilac evropske profesionalne kartice ostvaruje sva prava koja su mu dodijeljena čl. 4b do 4e.</p>	<p style="text-align: center;">VI. EVROPSKA PROFESIONALNA KARTICA</p> <p style="text-align: center;">Definicija i namjena</p> <p style="text-align: center;">Član 57</p> <p>(2) Evropska profesionalna kartica (u daljem tekstu: kartica) je elektronska potvrda koja dokazuje da stručnjak ispunjava sve uslove potrebne za priznavanje profesionalnih kvalifikacija za stalno obavljanje regulisane profesije ili za povremeno ili privremeno pružanje usluga u državi ugovornici domaćinu.</p> <p>(3) Kartica se izdaje za sljedeće regulisane profesije:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu; 2) farmaceute; 3) fizioterapeute; 4) planinske vodiče; 5) agente za nekretnine. <p>(3) Izdavanje kartice je dobrovoljno za nosioce profesionalne kvalifikacije za profesiju za koju je ona uvedena, odnosno</p>			

<p>4. Ako nosilac stručne kvalifikacije namjerava da pruži usluge u skladu s Glavom II, koje nijesu obuhvaćene članom 7 stav 4, nadležni organ matične države članice izdaje evropsku profesionalnu karticu u skladu s čl. 4b i 4c. Evropska profesionalna kartica, prema potrebi, predstavlja izjavu u skladu s članom 7.</p> <p>5. Kada nosilac stručne kvalifikacije namjerava da osnuje preduzeće u drugoj državi članici u skladu s Glavom III poglavlja I do IIIa ili da pruži usluge u skladu s članom 7 stav 4, nadležni organ matične države članice preduzima sve pripremne radnje povezane s pojedinačnim dosijeom podnosioca zahtjeva kreiranim u Informacionom sistemu unutrašnjeg tržišta (IMI) (dosije IMI) kao što je utvrđeno u čl. 4b i 4d. Nadležni organ države članice domaćina izdaje evropsku profesionalnu karticu u skladu s čl. 4b i 4d.</p> <p>Izdavanje evropske profesionalne kartice u svrhu osnivanja preduzeća ne pruža automatski pravo na obavljanje određene profesije ako postoje zahtjevi za registraciju ili ostali nadzorni postupci koji su u državi članici domaćinu bili uspostavljeni prije uvođenja evropske profesionalne kartice za tu profesiju.</p> <p>6. Države članice imenuju nadležne organe za bavljenje dosijeima IMI i izdavanje evropskih profesionalnih kartica. Ti organi obezbjeđuju nepristrasnu, objektivnu i blagovremenu obradu zahtjeva za evropske profesionalne kartice. Centri za pomoć iz člana 57b mogu isto tako djelovati u svojstvu nadležnog organa. Države članice obezbjeđuju da nadležni organi i centri za pomoć obavještavaju građane, uključujući potencijalne podnosiocje zahtjeva, o funkcionisanju i dodatnoj vrijednosti evropske profesionalne kartice za profesije za koje postoji.</p> <p>7. Komisija aktima za sprovođenje preduzima mjere potrebne za obezbjeđenje jedinstvene primjene odredaba evropskih profesionalnih kartica za one profesije koje ispunjavaju uslove utvrđene u podstavu 2 ovog stava, uključujući mjere povezane s formatom evropske profesionalne kartice, obradom pisanih zahtjeva, prevodima koje podnosioc zahtjeva treba da obezbijedi kako bi potkrijepio svaki zahtjev</p>	<p>nosilac profesionalne kvalifikacije može se prijaviti za takvu karticu ili se mogu primijeniti postupci iz čl. 17 do 45 ovog zakona.</p> <p>(4) Sadržaj kartice utvrđuje se u skladu sa direktivom o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija i propisima kojima se uređuje Evropska profesionalna kartica.</p> <p style="text-align: center;">Zahtjev za izdavanje kartice Član 58</p> <p>(1) Zahtjev za izdavanje kartice podnosi se elektronski preko sistema IMI, tj. posredstvom onlajn aplikacije u skladu sa direktivom o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih zanimanja, na način što se podnošenjem zahtjeva automatski formira dosije u sistemu IMI.</p> <p>(2) Podnosilac zahtjeva za izdavanje kartice dostavlja sljedeće podatke o:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) identitetu; 2) profesiji; 3) nazivu države ugovornice u kojoj namjerava da obavlja privrednu djelatnost ili da povremeno ili privremeno pruža usluge; 4) državi u kojoj ima registrovanu privrednu djelatnost koju namjerava da obavlja u trenutku podnošenja zahtjeva; 5) svrsi profesionalne djelatnosti: <ol style="list-style-type: none"> a) obavljanje privredne djelatnosti; b) povremeno ili privremeno pružanje usluga; 6) izboru jednog načina priznavanja, u slučaju: <ol style="list-style-type: none"> a) stalnog obavljanja privredne djelatnosti: <ul style="list-style-type: none"> - automatsko priznavanje; - opšti sistem priznavanja; b) povremenog ili privremenog pružanja usluga: <ul style="list-style-type: none"> - pružanje usluga uz provjeru kvalifikacija; - pružanje usluga bez prethodne provjere kvalifikacija; 			
--	--	--	--	--

<p>za evropsku profesionalnu karticu, detaljima o dokumentima traženim u skladu s članom 7 stav 2 ili Aneksom VII kako bi zahtjev bio potpun i postupcima izvršavanja i obrade uplata za evropsku profesionalnu karticu pri čemu se uzimaju u obzir posebnosti profesije o kojoj je riječ. Komisija aktima za sprovođenje isto tako utvrđuje kako i kada i za koje dokumente nadležni organi mogu tražiti ovjerene kopije u skladu s članom 4b stav 3 podstav 2, članom 4d stav 2 i članom 4d stav 3 za predmetnu profesiju.</p> <p>Uvođenje evropske profesionalne kartice za određenu profesiju donošenjem relevantnih akata za sprovođenje iz podstava 1 podliježe svim uslovima koji slijede:</p> <p>(a) postoji velika mobilnost ili potencijal za veliku mobilnost u predmetnoj profesiji;</p> <p>(b) relevantne zainteresovane strane pokazuju dovoljno snažan interes;</p> <p>(c) profesija ili obrazovanje i osposobljavanje usmjereno ka obavljanju te profesije uređeni su u znatnom broju država članica.</p> <p>Ti akti za sprovođenje donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 58 stav 2.</p> <p>8. Sve naknade koje podnosiocima zahtjeva vezano za administrativne postupke u okviru izdavanja evropske profesionalne kartice mogu da se naplate razumne su, proporcionalne i srazmjerne troškovima koje su stvorile matična država članica i država članica domaćin i nemaju efekat odvracanja od podnošenja zahtjeva za evropsku profesionalnu karticu.</p>	<p>7) i druge podatke od značaja za režim priznavanja u skladu sa tačkom 6 stav 1 ovog člana.</p> <p>(3) U slučaju iz stava 2 tačka 4 ovog člana, ako podnosilac zahtjeva nema registrovanu privrednu djelatnost u trenutku podnošenja zahtjeva, treba da navede državu ugovornicu u kojoj je stekao stručnu kvalifikaciju, a ako postoji više država članica u kojoj je stekao stručnu kvalifikaciju, podnosilac zahtjeva treba da se odluči za onu koja će preuzeti njegov zahtjev za karticu.</p> <p>(4) Ako podnosilac zahtjeva nije naveo pravi način priznavanja profesionalne kvalifikacije u smislu stava 2 tačka 6 ovog člana, u roku od nedelju dana od dana prijema zahtjeva nadležni organ će zatražiti od podnosioca zahtjeva da ponovo podnese zahtjev u okviru primjenjivog režima.</p> <p>Postupanje nadležnog organa nakon prijema zahtjeva Član 59</p> <p>(1) Nadležni organ u roku od sedam dana od dana prijema zahtjeva za izdavanje kartice potvrđuje prijem zahtjeva i obavještava podnosioca zahtjeva o dopuni nedostajućih dokumenata.</p> <p>(2) Nadležni organ provjerava da li je podnosilac zahtjeva registrovan za obavljanje privredne djelatnosti u Crnoj Gori, i valjanost i vjerodostojnost dokumentacija potvrđuje u sistemu IMI.</p> <p>(3) Ako je dokumentaciju izdao drugi organ, nadležni organ države ugovornice porijekla se konsultuje sa organom koji je izdao dokumenta kako bi potvrdio valjanost i vjerodostojnost dokumenata u sistemu IMI.</p> <p>(4) Ako je dokument izdat u drugoj državi ugovornici, nadležni organ pomoću IMI sistema stupa u vezu sa nadležnim organom druge države ugovornice koje je registrovano u sistemu IMI radi provjere valjanosti i vjerodostojnosti dokumenta.</p> <p>(5) Organi druge države ugovornice koji su nadležni za zahtjeve za izdavanje kartice, saraduju i odmah odgovaraju na sve zahtjeve dobijene od nadležnog</p>			
--	--	--	--	--

	<p>organa države ugovornice porijekla.</p> <p>(6) Ako nadležni organ države ugovornice porijekla koji je izdao dokumenta, odnosno nadležni organ druge države ugovornice koji je izdao dokumenta nije potvrdilo valjanost i vjerodostojnost traženih dokumenata, nadležni organ države ugovornice porijekla će o tome obavijestiti podnosioca zahtjeva za izdavanje kartice i pozvati ga da dostavi ovjerenu kopiju dokumenta, ukoliko to zahtijeva država ugovornica domaćin.</p> <p>(7) Kod ponovnog zahtjeva za izdavanje kartice nadležni organ ne može zahtijevati dokumenta, koja sistem IMI već sadrži i koja su važeća.</p> <p style="text-align: center;">Troškovi postupka Član 5</p> <p>(1) Naknada za troškove nastale u postupku priznavanja profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija utvrđuje se u skladu sa zakonom kojim se uređuju administrativne takse.</p>			
<p style="text-align: center;">Član 4b</p> <p style="text-align: center;">Podnošenje zahtjeva za evropsku profesionalnu karticu i kreiranja dosijea IMI</p> <p>1. Matična država članica omogućava nosiocu stručne kvalifikacije da podnese zahtjev za evropsku profesionalnu karticu internet alatom koji pruža Komisija, koji predmetnom podnosiocu zahtjeva automatski kreira dosije u sistemu IMI. Kada matična država članica omogućava i podnošenje pisanih zahtjeva, ona obezbjeđuje sve potrebne uslove za kreiranje dosijea u sistemu IMI, sve podatke koje treba da se pošalju podnosiocu zahtjeva i izdavanje evropske profesionalne kartice.</p> <p>2. Zahtjevima se prilažu dokumenti traženi u aktima za</p>	<p style="text-align: center;">Zahtjev za izdavanje kartice Član 58</p> <p>(3) Zahtjev za izdavanje kartice podnosi se elektronski preko sistema IMI, tj. posredstvom onlajn aplikacije u skladu sa direktivom o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih zanimanja, na način što se podnošenjem zahtjeva automatski formira dosije u sistemu IMI.</p> <p>(4) Podnosilac zahtjeva za izdavanje kartice dostavlja sljedeće podatke o:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) identitetu; 2) profesiji; 3) nazivu države ugovornice u kojoj namjerava da 			

<p> sprovođenje koje treba donijeti u skladu s članom 4a stav 7.</p> <p> 3. Najkasnije sedam dana od prijema zahtjeva, nadležni organ matične države članice potvrđuje prijem zahtjeva i obavještava njegovog podnosioca o svim dokumentima koji nedostaju.</p> <p> Prema potrebi, nadležni organ matične države članice izdaje sve prateće potvrde potrebne u skladu s ovom direktivom. Nadležni organ matične države članice provjerava da li podnositelj zahtjeva ima zakonski osnovano preduzeće u matičnoj državi članici i jesu li svi potrebni dokumenti koji su izdati u matičnoj državi članici važeći i vjerodostojni. U slučaju valjano zasnovanih sumnji, nadležni organ matične države članice savjetuje se s relevantnim organom i može od podnosioca zahtjeva da zatraži ovjerene kopije dokumenata. U slučaju naknadnih zahtjeva od strane istog podnosioca zahtjeva, nadležni organi matične države članice i države članice domaćina ne mogu da traže ponovno podnošenje dokumenata koji su već sadržani u dosijeu IMI i još važe.</p> <p> 4. Komisija može aktima za sprovođenje da donosi tehničke specifikacije, mjere potrebne za obezbjeđenje integriteta, povjerljivosti i tačnosti podataka sadržanih u evropskoj profesionalnoj kartici i dosijeu IMI i uslove i postupke izdavanja evropske profesionalne kartice njenom nosiocu, a isto tako mogućnost njenog preuzimanja ili unošenja promjena u doisje IMI. Ti akti za sprovođenje donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 58 stav 2.</p>	<p> obavlja privrednu djelatnost ili da povremeno ili privremeno pruža usluge;</p> <p> 4) državi u kojoj ima registrovanu privrednu djelatnost koju namjerava da obavlja u trenutku podnošenja zahtjeva;</p> <p> 5) svrsi profesionalne djelatnosti:</p> <p> c) obavljanje privredne djelatnosti;</p> <p> d) povremeno ili privremeno pružanje usluga;</p> <p> 6) izboru jednog načina priznavanja, u slučaju:</p> <p> c) stalnog obavljanja privredne djelatnosti:</p> <p> - automatsko priznavanje;</p> <p> - opšti sistem priznavanja;</p> <p> d) povremenog ili privremenog pružanja usluga:</p> <p> - pružanje usluga uz provjeru kvalifikacija;</p> <p> - pružanje usluga bez prethodne provjere kvalifikacija;</p> <p> 7) i druge podatke od značaja za režim priznavanja u skladu sa tačkom 6 stav 1 ovog člana.</p> <p> (3) U slučaju iz stava 2 tačka 4 ovog člana, ako podnositelj zahtjeva nema registrovanu privrednu djelatnost u trenutku podnošenja zahtjeva, treba da navede državu ugovornicu u kojoj je stekao stručnu kvalifikaciju, a ako postoji više država članica u kojoj je stekao stručnu kvalifikaciju, podnositelj zahtjeva treba da se odluči za onu koja će preuzeti njegov zahtjev za karticu.</p> <p> (4) Ako podnositelj zahtjeva nije naveo pravi način priznavanja profesionalne kvalifikacije u smislu stava 2 tačka 6 ovog člana, u roku od nedelju dana od dana prijema zahtjeva nadležni organ će zatražiti od podnosioca zahtjeva da ponovo podnese zahtjev u okviru primjenjivog režima.</p> <p> Postupanje nadležnog organa nakon prijema zahtjeva Član 59</p> <p> (8) Nadležni organ u roku od sedam dana od dana prijema zahtjeva za izdavanje kartice potvrđuje prijem zahtjeva i obavještava podnosioca zahtjeva o dopuni nedostajućih dokumenata.</p>			
---	--	--	--	--

	<p>(9) Nadležni organ provjerava da li je podnosilac zahtjeva registrovan za obavljanje privredne djelatnosti u Crnoj Gori, i valjanost i vjerodostojnost dokumentacija potvrđuje u sistemu IMI.</p> <p>(10) Ako je dokumentaciju izdao drugi organ, nadležni organ države ugovornice porijekla se konsultuje sa organom koji je izdao dokumenta kako bi potvrdio valjanost i vjerodostojnost dokumenata u sistemu IMI.</p> <p>(11) Ako je dokument izdat u drugoj državi ugovornici, nadležni organ pomoću IMI sistema stupa u vezu sa nadležnim organom druge države ugovornice koje je registrovano u sistemu IMI radi provjere valjanosti i vjerodostojnosti dokumenta.</p> <p>(12) Organi druge države ugovornice koji su nadležni za zahtjeve za izdavanje kartice, saraduju i odmah odgovaraju na sve zahtjeve dobijene od nadležnog organa države ugovornice porijekla.</p> <p>(13) Ako nadležni organ države ugovornice porijekla koji je izdao dokumenta, odnosno nadležni organ druge države ugovornice koji je izdao dokumenta nije potvrdilo valjanost i vjerodostojnost traženih dokumenata, nadležni organ države ugovornice porijekla će o tome obavijestiti podnosioca zahtjeva za izdavanje kartice i pozvati ga da dostavi ovjerenu kopiju dokumenta, ukoliko to zahtijeva država ugovornica domaćin.</p> <p>(14) Kod ponovnog zahtjeva za izdavanje kartice nadležni organ ne može zahtijevati dokumenta, koja sistem IMI već sadrži i koja su važeća.</p>			
<p style="text-align: center;"><i>Član 4c</i></p> <p>Evropska profesionalna kartica za privremeno i povremeno pružanje usluga koje nijesu obuhvaćene članom 7 stav 4</p> <p>1. Nadležni organ matične države članice potvrđuje zahtjev i prateće dokumente u dosijeu IMI i izdaje evropsku profesionalnu karticu za privremeno i povremeno pružanje</p>	<p style="text-align: center;">Odlučivanje o izdavanju kartice za povremeno ili privremeno pružanje usluga Član 60</p> <p>(1) Nadležni organ države ugovornice porijekla u roku od 21 dan od dana prijema urednog zahtjeva izdaje karticu za pružanje povremenih ili privremenih usluga u drugoj državi ugovornici.</p> <p>(2) Rok iz stava 1 ovog člana počinje da teče od dana</p>			

<p>usluga koje nijesu obuhvaćene članom 7 stav 4 u roku od tri nedelje. Taj period počinje prijemom dokumenata koji nedostaju navedenih u članu 4b stav 3 podstav 1 ili, ako nijesu zatraženi nikakvi drugi dokumenti, nakon isteka perioda od jedne nedelje navedenog u tom podstavu. Organ zatim odmah šalje evropsku profesionalnu karticu nadležnom organu svake predmetne države članice domaćina i o tome obavještava podnosioca zahtjeva. Država članica domaćin ne može da zahtijeva bilo kakvu dodatnu izjavu u skladu s članom 7 u idućih 18 mjeseci.</p> <p>2. Odluka nadležnog organa matične države članice ili izostanak odluke u periodu od tri sedmice u skladu sa stavom 1 podliježe žalbi u skladu s domaćim pravom.</p> <p>3. Ako nosilac evropske profesionalne kartice želi da pruži usluge u državama članicama koje nijesu one prvobitno pomenute u zahtjevu u skladu sa stavom 1, nosilac može da podnese zahtjev za takvo proširenje. Ako nosilac želi i dalje da pruži usluge nakon perioda od 18 mjeseci iz stava 1, on o tome obavještava nadležni organ. U svakom slučaju, nosilac pruža sve podatke i o značajnim promjenama situacije koju potkrepljuje dosije IMI koje nadležni organ u matičnoj državi članici može da traži na osnovu akata za sprovođenje koje treba da se donesu u skladu s članom 4a stav 7. Nadležni organ matične države članice šalje ažuriranu evropsku profesionalnu karticu predmetnim državama članicama domaćinima.</p> <p>4. Evropska profesionalna kartica važi na cijeloj teritoriji svih predmetnih država članica domaćina sve dok njen nosilac zadržava pravo na obavljanje prakse na osnovu dokumenata i podataka sadržanih u dosijeu IMI.</p>	<p>urednog prijema zahtjeva, ako dokumentacija nije bila uredna, odnosno nakon isteka sedam dana od dana prijema dokumentacije ako je bila uredna.</p> <p>(3) Nadležni organ države ugovornice porijekla karticu šalje nadležnom organu druge države ugovornice i o tome obavještava podnosioca zahtjeva za izdavanje kartice.</p> <p>(4) Podnosilac zahtjeva za izdavanje kartice ima pravo na pravni lijek u skladu sa posebnim zakonom.</p> <p>(5) Kartica važi 18 mjeseci od dana izdavanja, a ako imalac kartice odluči da produži važenje kartice, o tome obavještava nadležni organ države ugovornice porijekla.</p> <p>(6) Imalac kartice dužan je da obavijesti nadležni organ države ugovornice porijekla o svakoj promjeni okolnosti koje utiču na njegovo pravo na pružanje usluga.</p> <p>(7) U slučaju iz stava 6 ovog člana nadležni organ države ugovornice porijekla šalje ažuriranu karticu drugim državama ugovornicama.</p> <p>Pripremne aktivnosti u vezi sa izdavanjem kartice za stalno obavljanje profesije ili pružanje usluga koje mogu da utiču na javno zdravlje ili bezbjednost</p> <p>Član 61</p> <p>(1) Zahtjev za izdavanje kartice za stalno obavljanje profesije ili za pružanje usluga koje mogu da utiču na javno zdravlje ili bezbjednost podnosi se zahtjev nadležnom organu države ugovornice porijekla.</p> <p>(2) Nadležni organ države ugovornice porijekla u roku od jednog mjeseca od dana podnošenja zahtjeva iz stava 1 ovog člana potvrđuje vjerodostojnost i važenje dokumenata u sistemu IMI.</p> <p>(3) Rok iz stava 2 ovog člana počinje da teče od dana urednog prijema zahtjeva, a ako zahtjev nije bio uredan i tražena je dodatna dokumentacija, nakon isteka sedam dana od dana urednog prijema zahtjeva.</p> <p>(4) Nakon isteka roka iz st. 2 i 3 ovog člana, nadležni organ države ugovornice porijekla o statusu zahtjeva</p>			
--	---	--	--	--

	<p>obavještava podnosioca zahtjeva za izdavanje kartice, a zahtjev prosljeđuje državi ugovornici domaćinu.</p> <p>(5) Podnosilac zahtjeva za izdavanje kartice ima pravo na pravni lijek u skladu sa posebnim zakonom.</p>			
<p style="text-align: center;"><i>Član 4d</i></p> <p>Evropska profesionalna kartica za osnivanje preduzeća i privremeno i povremeno pružanje usluga u skladu s članom 7 stav 4</p> <p>1. Nadležni organ matične države članice u roku od jednog mjeseca potvrđuje vjerodostojnost i valjanost prateće dokumentacije dosijea IMI u svrhu izdavanja evropske profesionalne kartice za osnivanje preduzeća ili privremeno i povremeno pružanje usluga u skladu s članom 7 stav 4. Taj period počinje prijemom dokumenata koji nedostaju navedenih u članu 4b stav 3 podstav 1 ili, ako nijesu zatraženi nikakvi drugi dokumenti, nakon isteka perioda od jedne sedmice iz tog podstava. Organ zatim odmah prosljeđuje zahtjev nadležnom organu države članice domaćina. Matična država članica obavještava podnosioca zahtjeva o statusu zahtjeva i istovremeno prosljeđuje zahtjev državi članici domaćinu.</p> <p>2. U slučajevima iz čl. 16, 21, 49a i 49b, država članica domaćin odlučuje da li će izdati evropsku profesionalnu karticu u skladu sa stavom 1 u roku od mjesec dana od prijema zahtjeva koji je prosljedila matična država članica. U slučaju valjano zasnovanih sumnji, država članica domaćin može da zatraži dodatne informacije ili unos ovjerene kopije nekog dokumenta od strane matične države članice, koje poslednja dostavlja najkasnije dvije sedmice nakon podnošenja zahtjeva. U skladu sa stavom 5 podstav 2, primjenjuje se period od mjesec dana, nezavisno od bilo kog takvog zahtjeva.</p> <p>3. U slučajevima iz člana 7 stav 4 i člana 14, država članica domaćin odlučuje da li će izdati evropsku profesionalnu</p>	<p style="text-align: center;">Razmatranje zahtjeva za izdavanje kartice za stalno obavljanje profesije ili pružanje usluga koje mogu da utiču na javno zdravlje ili bezbjednost</p> <p style="text-align: center;">Član 62</p> <p>(1) Zahtjevi za izdavanje kartice za stalno obavljanje profesije ili pružanje usluga koje mogu da utiču na javno zdravlje i bezbjednost, primljeni preko sistema IMI iz drugih država ugovornica, razmatraju se kao zahtjevi za priznavanje profesionalnih kvalifikacija u skladu sa ovim zakonom.</p> <p>(2) Nadležni organ države ugovornice domaćina odlučuje o izdavanju kartice u skladu sa stavom 1 ovog člana u roku od mjesec dana od dana prijema zahtjeva države ugovornice porijekla za automatsko priznavanje profesije, odnosno profesionalne djelatnosti iz čl. 37, 41, 42 i 44 ovog zakona.</p> <p>(3) U slučaju opravdanih sumnji, država članica domaćin može da zatraži dodatne informacije ili unos ovjerene kopije nekog dokumenta od države ugovornice porijekla, koje se moraju dostaviti u roku od 14 dana od dana prijema zahtjeva.</p> <p>(4) Nadležni organ države ugovornice domaćina odlučuje da li će izdati karticu ili sprovesti dopunske mjere u roku od dva mjeseca od dana prijema zahtjeva koji je prosljedila država ugovornica porijekla za pružanje usluga u slučaju regulisanih profesija koje utiču na javno zdravlje ili bezbjednost i za koje se može zahtijevati prethodna provjera kvalifikacija.</p> <p>(5) U slučaju opravdanih sumnji, država članica domaćin može da zatraži dodatne informacije ili unos ovjerene kopije nekog dokumenta od države ugovornice porijekla,</p>			

<p>karticu ili podvrgnuti nosioca stručne kvalifikacije dopunskim mjerama u roku od dva mjeseca od dana prijema zahtjeva koji je prosljedila matična država članica. U slučaju važeći zasnovanih sumnji, država članica domaćin može da zatraži dodatne informacije ili unos ovjerene kopije nekog dokumenta od matične države članice koje posljednja dostavlja najkasnije dvije sedmice nakon podnošenja zahtjeva. U skladu sa stavom 5 podstav 2, primjenjuje se period od dva mjeseca, nezavisno od bilo kog takvog zahtjeva.</p> <p>4. Ako država članica domaćin ne primi potrebne podatke koje može tražiti u skladu s ovom direktivom od matične države članice ili podnosioca zahtjeva radi donošenja odluke o izdavanju evropske profesionalne kartice, ona može da odbije da izda karticu. Odluka o odbijanju izdavanja kartice propisno je obrazložena.</p> <p>5. Ako država članica domaćin propusti da donese odluku u okviru rokova propisanih u st. 2 i 3 ovog člana ili organizuje provjeru osposobljenosti u skladu s članom 7 stav 4, smatraće se da je evropska profesionalna kartica izdata i ona se automatski putem sistema IMI šalje nosiocu stručne kvalifikacije.</p> <p>Država članica domaćin ima mogućnost da produži za dvije sedmice rokove utvrđene st. 2 i 3 radi automatskog izdavanja evropske profesionalne kartice. Dužna je da obrazloži razlog produžavanja roka i o tome obavijesti podnosioca zahtjeva. Takvo produženje može se ponoviti jednom i samo ako je strogo potrebno, naročito iz razloga povezanih s javnim zdravljem ili bezbjednošću primaoca usluga.</p> <p>6. Mjere koje u skladu sa stavom 1 preduzme matična država članica zamjenjuju sve zahtjeve za priznavanje stručnih kvalifikacija u skladu s domaćim pravom države članice domaćina.</p> <p>7. Protiv odluka matične države članice i države članice domaćina donesenih u skladu sa st. 1 do 5 ili izostanka odluke matične države članice dopuštena je žalba u skladu s domaćim pravom predmetne države članice.</p>	<p>koje se moraju dostaviti u roku od 14 dana od dana prijema zahtjeva.</p> <p>(6) Ukoliko država članica domaćin ne primi tražene podatke od države ugovornice porijekla, ona može donijeti odluku o odbijanju izdavanja kartice, koja mora biti propisno obrazložena.</p> <p>(7) Ako država ugovornica domaćin propusti da donese odluku u rokovima iz st. 2 i 4 ovog člana ili organizuje provjeru osposobljenosti iz stava 4 ovog člana, smatraće se da je evropska profesionalna kartica izdata i ona će se automatskim putem sistema IMI poslati podnosiocu zahtjeva.</p> <p>(8) Rok za odlučivanje iz st. 2 i 4 ovog člana se može produžiti za najviše 14 dana, ako je to neophodno zbog zahtjevnosti postupka o čemu nadležni organ države ugovornice domaćina donosi rješenje u kojem navodi razloge za produženje roka i o tome obavještava podnosioca zahtjeva.</p>			
---	---	--	--	--

<p style="text-align: center;">Član 4e</p> <p>Obrada i pristup podacima o evropskoj profesionalnoj kartici</p> <p>1. Ne dovodeći u pitanje pretpostavku nevinosti, nadležni organi matične države članice i države članice domaćina blagovremeno ažuriraju odgovarajući dosije IMI s podacima o disciplinskim mjerama ili krivičnim sankcijama povezanim sa zabranom ili ograničenjem, koje utiču na obavljanje djelatnosti nosioca evropske profesionalne kartice u skladu s ovom direktivom. Ona pritom poštuju pravila o zaštiti ličnih podataka iz Direktive Evropskog parlamenta i Savjeta 95/46/EZ od 24. oktobra 1995. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i Direktive Evropskog parlamenta i Savjeta 2002/58/EZ od 12. jula 2002. godine o obradi ličnih podataka i zaštiti privatnosti u oblasti elektronskih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektronskim komunikacijama Takva ažuriranja uključuju brisanje podataka koji više nijesu potrebni. Nosilac evropske profesionalne kartice kao i nadležni organi koja imaju pristup odgovarajućem dosijeu IMI odmah se obavještavaju o svim ažuriranjima. Tom se obavezom ne dovode u pitanje obaveze upozoravanja koje imaju države članice u skladu s članom 56a.</p> <p>2. Sadržaj ažuriranih podataka iz stava 1 ograničava se na sljedeće podatke:</p> <p>(a) identitet stručnjaka</p> <p>(b) predmetnu profesiju;</p> <p>(c) informacije o nacionalnom organu ili sudu koji donosi odluku o ograničenju ili zabrani;</p> <p>(d) opseg ograničenja ili zabrane; i</p> <p>(e) period tokom kog se primjenjuje ograničenje ili zabrana.</p> <p>3. Pristup podacima u dosijeu IMI ograničava se na nadležne organe matične države članice i države članice domaćina, u</p>	<p style="text-align: center;">Evidencija imaoaca kartice Član 63</p> <p>(1) Za provjeravanje prava imaoaca kartice za obavljanje profesije za koju je bila izdata kartica, samo nadležni organi države ugovornice porijekla i nadležni organi države ugovornice domaćina imaju pravo pristupa podacima o imaoacima kartice u sistemu IMI.</p> <p>(2) Podaci o imaoacima kartice iz stava 1 ovog člana sadrže ime, datum i mjesto rođenja, profesiju, formalne kvalifikacije, nadležne organe, broj kartice, bezbjednosne zahtjeve i navođenje važeće lične karte ili pasoša, podatke o stečenim profesionalnim iskustvima ili obavljenim dopunskim mjerama imalaca kartica.</p> <p>(3) Lični podaci u sistemu IMI smiju se obrađivati samo u mjeri neophodnoj za vođenje postupka priznavanja.</p> <p>(4) Imalac kartice može bilo kada zahtijevati ispravku netačnih ili nepotpunih podataka, brisanje ili blokadu njegovih podataka u sistemu IMI.</p> <p>(5) Nadležni organ države ugovornice domaćina, prilikom izdavanja kartice, kao i svake dvije godine, dužan je da obavijesti imaoaca kartice o pravu iz stava 4 ovog člana.</p> <p>(6) Nadležni organ države domaćina omogućava da svako lice (poslodavci, klijenti, pacijenti i dr) može potvrditi vjerodostojnost i važenje kartice koju im je predložio imalac kartice, što je moguće uraditi posredstvom onlajn aplikacije.</p> <p style="text-align: center;">Podaci o zabrani obavljanja profesije Član 64</p> <p>(1) Nadležni organ države ugovornice porijekla i nadležni organ države ugovornice domaćina blagovremeno ažuriraju dosije IMI sa podacima o disciplinskim mjerama ili krivičnim sankcijama povezanim sa zabranom ili ograničenjem koje utiču na obavljanje djelatnosti imaoaca kartice.</p> <p>(2) Podaci iz stava 1 ovog člana su:</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		
---	--	--	--	--

<p>skladu s Direktivom 95/46/EZ. Nadležni organi obavještavaju nosioca evropske profesionalne kartice o sadržaju dosijea IMI na njegov zahtjev.</p> <p>4. Evropskom profesionalnom karticom obuhvaćeni su samo oni podaci koji su potrebni za utvrđivanje prava nosioca na obavljanje profesije za koju se izdaje, odnosno ime nosioca, prezime, datum i mjesto rođenja, profesija i stručne kvalifikacije, kao i mjerodavni režim, uključeni nadležni organi, broj kartice, sigurnosna obilježja i pozivanje na važeći identifikacioni dokument. Podaci koji se odnose na stručno iskustvo koje je nosilac evropske profesionalne kartice stekao ili preduzete dopunske mjere uključeni su u dosije IMI.</p> <p>5. Lični podaci sadržani u dosijeu IMI mogu se obrađivati sve dok su kao takvi potrebni u svrhu postupka priznavanja i kao dokaz o priznavanju ili prosljeđivanju izjave tražene u skladu s članom 7. Države članice obezbjeđuju da nosilac evropske profesionalne kartice ima pravo u svakom trenutku i bez ikakvih troškova da zatraži ispravljanje netačnih i nepotpunih podataka ili brisanje ili blokiranje predmetnog dosijea IMI. Nosilac se o tom pravu obavještava u vrijeme izdavanja evropske profesionalne kartice, pa se potom svake dvije godine na to podsjeća. Podsjetnik se šalje automatski putem IMI-ja ako je početni zahtjev za evropsku profesionalnu karticu podnesen putem interneta.</p> <p>U slučaju zahtjeva za brisanje dosijea IMI povezanog s evropskom profesionalnom karticom izdatom u svrhu osnivanja preduzeća ili privremenog i povremenog pružanja usluga u skladu s članom 7 stav 4, nadležni organi predmetne države članice domaćina izdaju nosiocu stručnih kvalifikacija dokaz o priznavanju njegovih stručnih kvalifikacija.</p> <p>6. U vezi s obradom ličnih podataka u evropskoj profesionalnoj kartici i svim dosijeima IMI, relevantni nadležni organi država članica smatraju se kontrolorima u smislu člana 2 tačka d Direktive 95/46/EZ. U pogledu njenih zaduženja iz st. 1 do 4 ovog člana i obrade ličnih podataka koji su u to uključeni, Komisija se smatra kontrolorom u smislu člana 2 tačka d Regulative Evropskog parlamenta i Savjeta (EZ) br.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) ime, adresa stanovanja, datum i mjesto rođenja; 2) profesija odnosno profesionalna djelatnost; 3) o sudu ili drugom organu, koji je donio odluku o ograničenju ili zabrani; 4) obimu ograničenja ili zabrane; 5) periodu za koji važi ograničenje ili zabrana. <p>(3) Imalac kartice, kao i nadležni organi koji imaju pristup odgovarajućem dosijeu IMI odmah se obavještavaju o svim ažuriranjima.</p> <p>(4) Podaci iz stava 1 ovog člana brišu se iz sistema IMI kada istekne period za koji je imao u kartice bila izrečena mjera zabrane ili ograničenja obavljanja profesije.</p>			
--	---	--	--	--

<p>45/2001 od 18. decembra 2000. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom ličnih podataka u institucijama i organima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka</p> <p>7. Ne dovodeći u pitanje stav 3, države članice domaćini obezbjeđuju da poslodavci, stranke, pacijenti, organi javne vlasti i ostale zainteresovane strane mogu da potvrde vjerodostojnost i valjanost evropske profesionalne kartice koju im je nosilac kartice predočio.</p> <p>Komisija aktima za sprovođenje utvrđuje pravila o pristupu dosijeu IMI, kao i tehničkim sredstvima i postupcima provjere navedenim u podstavu 1. Ti akti za sprovođenje donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 58 stav 2</p>				
<p>5. Član 4f</p> <p>Djelimičan pristup</p> <p>1. Nadležni organ države članice domaćina odobrava, za svaki slučaj posebno, djelimičan pristup profesionalnoj djelatnosti na svojoj teritoriji samo ako su ispunjeni svi sljedeći uslovi:</p> <p>(a) stručnjak je potpuno kvalifikovan za obavljanje profesionalne djelatnosti u matičnoj državi članici za koju se traži djelimičan pristup u državi članici domaćinu;</p> <p>(b) razlike između profesionalne djelatnosti koja se zakonski obavlja u matičnoj državi članici i regulisane profesije u državi članici domaćinu kao takve toliko su velike da bi primjena dopunskih mjera značila da se od podnosioca zahtijeva da završi cijeli program obrazovanja i osposobljavanja potreban u državi članici domaćinu kako bi imao pristup cjelokupnoj regulisanoj profesiji u državi članici domaćinu;</p> <p>(c) profesionalna djelatnost se objektivno može razdvojiti od ostalih djelatnosti koje pripadaju regulisanoj profesiji u državi članici domaćinu.</p> <p>Za potrebe tačke c, nadležni organ države članice domaćina uzima u obzir činjenicu da li se profesionalna djelatnost može obavljati samostalno u matičnoj državi članici.</p> <p>2. Djelimičan pristup se može odbiti ako je to opravdano</p>	<p style="text-align: center;">Djelimičan pristup Član 15</p> <p>1) Nadležni organ može na osnovu podnesenog zahtjeva, odobriti djelimičan pristup za stalno obavljanje regulisane profesije i za povremeno ili privremeno pružanje usluga, ako:</p> <p>1) je stručnjak u potpunosti kvalifikovan da u državi ugovornici porijekla obavlja profesionalnu djelatnost za koju se traži djelimičan pristup u Crnoj Gori;</p> <p>2) bi uvođenjem dopunskih mjera za potpuni pristup regulisanoj profesiji u Crnoj Gori, stručnjak bio primoran da završi potpuni program obrazovanja i osposobljavanja u Crnoj Gori;</p> <p>3) se profesionalna djelatnost može objektivno odvojiti od drugih djelatnosti koje pripadaju regulisanoj profesiji u Crnoj Gori, pri čemu nadležni organ uzima u obzir činjenicu da li se profesionalna djelatnost može obavljati samostalno u državi ugovornici porijekla.</p> <p>2) Stručnjak kojem je odobren djelimičan pristup, korisnika usluge obavještava o dozvoljenom obimu svojih profesionalnih djelatnosti.</p> <p>3) Nadležni organ može odbiti zahtjev za djelimičan</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>zbog preovladavajućih razloga opšteg interesa, prikladno za obezbjeđenje postizanja cilja i ako se time ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.</p> <p>3. Zahtjevi za potrebe osnivanja preduzeća u državi članici domaćinu razmatraju se u skladu s Glavom III poglavlja I i IV.</p> <p>4. Zahtjevi za potrebe pružanja privremenih i povremenih usluga u državi članici domaćinu u vezi s profesionalnim djelatnostima koje utiču na javno zdravlje ili bezbjednost razmatraju se u skladu s Glavom II.</p> <p>5. Odstupajući od člana 7 stav 4 podstav 6 i člana 52 stav 1, profesionalna djelatnost obavlja se u skladu s profesionalnim nazivom matične države članice nakon što je odobren djelimičan pristup. Država članica domaćin može da zahtijeva da se taj profesionalni naziv upotrebljava na jezicima države članice domaćina. Stručnjaci na koje se primjenjuje djelimičan pristup jasno navode primacima usluge opseg svojih profesionalnih djelatnosti.</p> <p>6. Ovaj član ne primjenjuje se na stručnjake čije se stručne kvalifikacije automatski priznaju u skladu s Glavom III poglavlja II, III i IIIa.</p> <p>6. U članu 5 stav 1 tačka b mijenja se i glasi: „(b) kada se pružalac usluga seli, ako je u jednoj ili više država članica tu profesiju obavljao najmanje godinu dana u periodu od deset godina koje su prethodile pružanju usluga, u slučaju da profesija u državi članici gdje je preduzeće osnovano nije regulisana. Uslov godine dana obavljanja profesije ne primjenjuje se ako je obavljanje profesije ili obrazovanje i osposobljavanje za tu profesiju regulisano.”</p>	<p>pristup ako postoji opravdana sumnja da će doći do ugrožavanja javnog interesa.</p> <p>4) Profesionalna djelatnost djelimičnog pristupa obavlja se pod profesionalnim nazivom države ugovornice porijekla, osim ako posebnim zakonom nije drukčije uređeno.</p> <p>5) Odredbe ovog člana ne odnose se na stručnjake koji su podnijeli zahtjev za automatsko priznavanje profesionalne kvalifikacije u skladu sa čl. 37, 41, 42 i 44 ovog zakona.</p> <p style="text-align: center;">Uslovi za priznavanje Član 25</p> <p>(2) Obavljanje regulisane profesije u skladu sa stavom 1 ovog člana može se dozvoliti i podnosiocu zahtjeva koji je obavljao određenu profesiju sa punim radnim vremenom godinu dana ili jednako vrednovanom periodu sa kraćim radnim vremenom u periodu od prethodnih deset godina u drugoj državi ugovornici koja tu profesiju ne reguliše i ima potvrdu o kompetencijama ili dokaz o formalnim kvalifikacijama nadležnog organa te države koji potvrđuje da je podnosilac zahtjeva osposobljen za obavljanje određene profesije.</p> <p style="text-align: center;">Znanje jezika Član 13</p> <p>(1) Stručnjak kojem je u Crnoj Gori priznata profesionalna kvalifikacija za obavljanje regulisane profesije mora znati crnogorski jezik ili neki od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u onom obimu dovoljnom za bavljenje tom profesijom.</p> <p>(2) Nadležni organ može sprovesti provjeru znanja jezika za one profesije koje mogu da utiču na zdravlje pacijenata ili za druge profesije u slučajevima kada postoji opravdana sumnja o dovoljnom znanju jezika stručnjaka u odnosu na njegove profesionalne djelatnosti.</p>			
--	---	--	--	--

	(3) Provjera znanja jezika iz stava 2 ovog člana može da se sprovede tek nakon priznavanja profesionalne kvalifikacije odnosno nakon izdavanja Evropske profesionalne kartice u skladu sa odredbama čl. 57 do 65 ovog zakona.			
<p>Član 7 mijenja se kako slijedi:</p> <p>(a) stav 2 mijenja se kako slijedi: i tač. d i e mijenjaju se i glase: „(d) za slučajeve iz člana 5 stav 1 tačka b, bilo koji dokaz da je pružalac usluga obavljao datu djelatnost najmanje godinu dana tokom prethodnih deset godina; (e) za profesije u sektoru bezbjednosti, zdravstvenom sektoru i za profesije povezane s obrazovanjem maloljetnih lica, uključujući i brigu o djeci i predškolsko obrazovanje, ako to država članica traži za sopstvene državljane, uvjerenje kojim se potvrđuje da nije bilo privremenog ili konačnog oduzimanja prava na obavljanje profesije, ili uvjerenje o nekažnjavanju;“;</p> <p>i dodaju se tačke koje glase: i „(za profesije koje utiču na bezbjednost pacijenata, . f) potvrda da podnosilac zahtjeva zna jezik potreban za obavljanje profesije u državi članici domaćinu; (g) za profesije koje obuhvataju djelatnosti iz člana 16 i koje je država članica prijavila u skladu s članom 59 stav 2, potvrda o prirodi i trajanju djelatnosti, koju izdaje nadležni organ u državi članici u kojoj pružalac usluge ima osnovano preduzeće.“;</p>	<p style="text-align: center;">Dokumentacija Član 49</p> <p>(1) Prije početka prvog pružanja usluga, nadležni organ od pružaoca usluga može zahtijevati da se uz prijavu dostave i sljedeći dokazi:</p> <p>4) dokaz da je pružalac usluga obavljao takvu uslugu najmanje godinu dana u periodu od prethodnih deset godina, u slučaju iz člana 46 stav 2 ovog zakona;</p> <p>5) dokaz o nekažnjavanju, odnosno dokaz da nije bilo privremenog ili trajnog oduzimanja prava za obavljanje profesije u slučajevima profesija iz bezbjednosnog sektora, zdravstvenog sektora i za profesije povezane sa obrazovanjem maloljetnih lica, uključujući i brigu o djeci i predškolsko vaspitanje i obrazovanje, kada to Crna Gora traži za svoje državljane;</p> <p>6) potvrda o prirodi i trajanju djelatnosti, koju izdaje nadležni organ druge države ugovornice u kojoj pružalac usluge ima sjedište, za profesije koje se u skladu sa ovim zakonom priznaju na osnovu profesionalnog iskustva i za koje se prije prvog pružanja usluga zahtijeva provjera iz člana 51 ovog zakona.</p>	Potpuno usklađeno		
b) dodaje se stav koji glasi: „2a. Podnošenjem zahtijevane prijave od strane pružaoca usluge u skladu sa stavom 1, taj pružalac usluga dobija pravo pristupa djelatnosti usluge ili obavljanju te djelatnosti na cijeloj teritoriji predmetne države članice. Država članica	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

<p>može da zahtijeva dodatne informacije navedene u stavu 2 u vezi sa stručnim kvalifikacijama pružaoca usluga ako:</p> <p>(a) profesija je različito regulisana u nekim djelovima teritorije</p> <p>(b) takva regulativa se primjenjuje i na državljane te država članice;</p> <p>(c) razlike u takvoj regulativi opravdane su iz preovladavajućih razloga opšteg interesa koji se odnose javno zdravlje ili bezbjednost pružaoca usluga; i</p> <p>(d) država članica ne može pribaviti te informacije ni na koji drugi način.”;</p>				
<p>stav 4 mijenja se i glasi:</p> <p>„4. Pri prvom pružanju usluga, u slučaju regulisanih profesija koje utiču na javno zdravlje ili bezbjednost i na koje se primjenjuje automatsko priznavanje iz Glave III poglavlja II, III ili IIIa, nadležni organ države članice domaćina može da provjeri stručne kvalifikacije pružaoca usluga prije prvog pružanja usluge. Takva prethodna provjera je moguća samo kad je svrha provjere da se spriječi ozbiljna šteta za zdravlje ili bezbjednost pružaoca usluga zbog nedovoljnih stručnih kvalifikacija pružaoca usluga i kad takva provjera ne prelazi ono što je potrebno za tu svrhu.</p> <p>U roku od najviše mjesec dana nakon prijema prijave i priloženih dokumenata iz st. 1 i 2, nadležni organ obavještava pružaoca usluga o svojoj odluci:</p> <p>(a) da neće provjeravati njegove stručne kvalifikacije;</p> <p>(b) nakon što je izvršena provjera njegovih stručnih kvalifikacija:</p> <p> i da će zahtijevati od pružaoca usluga da polaže ispit za provjeru osposobljenosti; ili</p> <p> ii da će dozvoliti pružanje usluga.</p> <p>i</p> <p>Ako postoje poteškoće koje bi mogle uzrokovati kašnjenje u donošenju odluke u skladu s podstavom 2, nadležni organ u istom roku obavještava pružaoca usluga o razlozima kašnjenja. Poteškoća se rješava u roku od mjesec dana od tog obavještenja, a odluka se donosi u roku od dva mjeseca od</p>	<p>Provjera profesionalne osposobljenosti pružaoca usluge Član 51</p> <p>(1) Nadležni organ može prije prvog pružanja usluga koje mogu da utiču na javno zdravlje ili bezbjednost, provjeriti profesionalnu kvalifikaciju pružaoca usluga.</p> <p>(2) Ako je razlika između profesionalne kvalifikacije pružaoca usluga i osposobljenosti koja se zahtijeva u Crnoj Gori takva da ugrožava javno zdravlje ili bezbjednost, nadležni organ će omogućiti da provjerom profesionalne osposobljenosti pružalac usluga dokaže da je stekao potrebna znanja, vještine i kompetencije.</p> <p>(3) Nadležni organ omogućava provjeru profesionalne osposobljenosti pružalcu usluge, pri čemu provjeravanje ne smije prelaziti okvire koji su potrebni za postizanje navedene svrhe.</p> <p>(4) Nadležni organ u roku od jednog mjeseca od dana prijema prijave iz člana 48 ovog zakona i svih dostavljenih dokaza iz člana 49 ovog zakona donosi rješenje kojim se pružalac usluge upućuje na provjeru profesionalne kvalifikacije ili mu se dozvoljava pružanje usluga na teritoriji Crne Gore.</p> <p>(5) Ako nadležni organ iz opravdanih razloga ne može da odluči u roku iz stava 4 ovog člana, dužan je da u tom roku obavijesti pružaoca usluge.</p> <p>(6) Rješenje iz stava 4 ovog člana nadležni organ mora donijeti u roku od dva mjeseca od dana prijema prijave iz člana 48 ovog zakona.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>rješavanja poteškoće.</p> <p>Ako je razlika između stručnih kvalifikacija pružaoca usluga i osposobljavanja koje se zahtijeva u državi članici domaćinu tako velika da ugrožava javno zdravlje ili bezbjednost, i ako se ne može nadoknaditi stručnim iskustvom pružaoca usluga ili znanjem, vještinama i kompetencijama stečenim u okviru doživotnog učenja, i koje je u tu svrhu službeno priznao odgovarajući organ, država članica domaćin dužna je da omogući pružaocu usluga da dokaže, putem ispita za provjeru osposobljenosti, kako je navedeno u podstavu 2 tačka b, da je stekao znanje, vještine ili kompetencije koji su mu nedostajali. Država članica domaćin na osnovu toga donosi odluku o tome da li će dozvoliti pružanje usluga. U svakom slučaju, pružanje usluga mora biti omogućeno u roku od mjesec dana od donošenja odluke u skladu s podstavom 2.</p> <p>Ako nadležni organ ne postupi u rokovima utvrđenim u podst. 2 i 3, usluga se može pružati.</p> <p>Ako su stručne kvalifikacije provjerene u skladu s ovim stavom, usluga se pruža u skladu s profesionalnim nazivom države članice domaćina.”</p>	<p>(7) Ako pružalac usluge uspješno obavi provjeru profesionalne osposobljenosti iz stava 2 ovog člana, nadležni organ mu izdaje dozvolu za privremeno odnosno povremeno pružanje usluga u roku od mjesec dana od dana prijema dokaza o uspješno obavljenoj provjeri profesionalne osposobljenosti.</p> <p>(8) Pružalac usluga može povremeno odnosno privremeno pružati usluge i bez dozvole, ako nadležni organ ne odluči u roku iz st. 4 i 6 ovog člana.</p>			
<p>8. U članu 8 stav 1 mijenja se i glasi:</p> <p>„1. Nadležni organi države članice domaćina mogu da zatraže od nadležnih organa države članice gdje je osnovano preduzeće da u slučaju opravdanih sumnji - dostave sve informacije relevantne za zakonitost osnivanja pružaoca usluga i njegovog dobrog ponašanja, kao i za nepostojanje disciplinskih i krivičnih sankcija stručne prirode. U slučaju da nadležni organi države članice domaćina odluče da provjere stručne kvalifikacije pružaoca usluga, mogu od nadležnih organa države članice gdje je osnovano preduzeće da zatraže informacije o programima osposobljavanja koje je pohađao pružalac usluga u mjeri u kojoj je to potrebno da bi se utvrdile bitne razlike koje bi mogle ugroziti javno zdravlje ili bezbjednost. Nadležni organi države članice gdje je osnovano preduzeće dostavljaju te podatke u skladu s odredbama člana 56. U slučaju nereguliranih profesija u matičnoj državi članici,</p>	<p style="text-align: center;">Administrativna saradnja Član 54</p> <p>(3) Nadležni organ može, usljed opravdane sumnje, da zatraži od nadležnih organa države ugovornice porijekla da ga obavijeste o svim informacijama koje se odnose na zakonitost osnivanja pružaoca usluga, kao i za postojanje disciplinskih i krivičnih sankcija stručne prirode.</p> <p>(4) Nadležni organ može da zatraži od nadležnih organa države ugovornice porijekla i informacije o programima obrazovanja koje je prošao pružalac usluga na osnovu kojih može da ocijeni da li postoje značajne razlike koje bi mogle da ugroze javno zdravlje ili bezbjednost.</p>	Potpuno usklađeno		

i centri za pomoć iz člana 57b mogu pružiti takve informacije."				
<p>9. Član 11 mijenja se kako slijedi: stav 1 mijenja se kako slijedi: (a) i uvodni dio mijenja se i glasi: „Za potrebe člana 13 i člana 14 stav 6, nivoi stručnih kvalifikacija određuju se na sljedeći način:“; ii. u tački c podtačka ii mijenja se i glasi: „i regulisano obrazovanje i osposobljavanje ili, u slučaju i. regulisanih profesija, stručno osposobljavanje s posebnom strukturom, kojim se stiču kompetencije koje prelaze kompetencije iz stepena b i koje je identično stepenu osposobljavanja iz podtačke i, ako takvo obrazovanje ili osposobljavanje pruža uporedivi stručni standard i ako se njime priprema polaznik za uporediv stepen odgovornosti i funkcija, pod uslovom da je diplomi priloženo svjedočanstvo koju je izdala matična država članica;“; ili tač. d i e mijenjaju se i glase: . „diploma kojom se potvrđuje da je njen nosilac uspješno (završio osposobljavanje na stepenu nakon završetka srednjeg obrazovanja u trajanju od najmanje tri ili najviše četiri godine ili ekvivalentnog trajanja kad se odvija vanredno, koje osim toga može biti izraženo identičnim ECTS kreditima na univerzitetu ili visokoj obrazovnoj ustanovi ili drugoj ustanovi koja obezbjeđuje isti stepen osposobljavanja, i koja po potrebi potvrđuje da je nosilac diplome završio stručno osposobljavanje koje se zahtijeva uz taj program na stepenu nakon završetka srednjeg obrazovanja; (e) diploma koja potvrđuje da je njen nosilac uspješno završio program na stepenu nakon završetka srednjeg obrazovanja u trajanju od najmanje četiri godine ili ekvivalentnog trajanja kad se odvija vanredno, koji osim toga može biti izražen identičnim bodovima ECTS, na univerzitetu ili visokoj obrazovnoj ustanovi ili drugoj ustanovi koja obezbjeđuje isti stepen</p>	<p style="text-align: center;">Nivoi profesionalnih kvalifikacija Član 23</p> <p>(1) Profesionalne kvalifikacije dijele se na nivoe A, B, C, D i E, a potvrđuju se sljedećim dokazima: 3) nivo C - diplomom, koja dokazuje uspješno završeno: - regulisano obrazovanje i osposobljavanje ili u slučaju regulisane profesije, profesionalno osposobljavanje sa posebnom strukturom i sposobnostima koje prevazilaze za stepen one iz tačke 2 ovog stava, jednake vrijednosti kao i nivo osposobljavanja određen u alineji 1 ove tačke, ako takvo osposobljavanje obezbjeđuje uporediv profesionalni standard, kao i priprema učesnika osposobljavanja za primjereni nivo odgovornosti i zadataka, ako je uz diplomu priložena i potvrda države članice porijekla; 4) nivo D - diplomom koja potvrđuje uspješno završeno osposobljavanje na nivou nakon završetka srednjeg obrazovanja u trajanju od najmanje tri ili najviše četiri godine ili jednakog trajanja kada se odvija povremeno, na fakultetu ili ustanovi za visoko obrazovanje ili drugoj ustanovi koja obezbjeđuje isti stepen osposobljavanja, kao i stručno usavršavanje koje se može zahtijevati pored tog programa na nivou nakon završetka srednjeg obrazovanja; 5) nivo E - diplomom koja potvrđuje da je nosilac diplome uspješno završio program na nivou nakon završetka srednjeg obrazovanja u trajanju od najmanje četiri godine ili program studija jednakog trajanja kada se odvija povremeno na fakultetu ili ustanovi visokog obrazovanja ili drugoj ustanovi koja obezbjeđuje isti stepen osposobljavanja i, kada je to potrebno, da je nosilac diplome završio stručno osposobljavanje koje se zahtijeva pored tog programa na nivou nakon završetka srednjeg obrazovanja.</p>	Potpuno usklađeno		

<p>osposobljavanja, i koja po potrebi potvrđuje da je nosilac diplome uspješno završio stručno osposobljavanje koje se zahtijeva uz taj program na stepenu nakon završetka srednjeg obrazovanja.”;</p> <p>(b) stav 2 briše se.</p>				
<p>U članu 12 stav 1 mijenja se i glasi:</p> <p>„Svaki dokaz o formalnim kvalifikacijama ili skup dokaza o formalnim kvalifikacijama koje je izdao nadležni organ u državi članici, kojim se potvrđuje uspješno završeno osposobljavanje u Uniji, koje se pohađalo redovno ili vanredno u okviru službenog programa ili izvan njega, a koje je ta država članica priznala kao ekvivalentno i koji nosiocu tih dokaza dodjeljuju jednaka prava pristupa profesiji ili obavljanja profesije ili ga pripremaju za obavljanje te profesije, smatraju se dokazom o formalnim kvalifikacijama iz člana 11, uključujući i stepen o kojem je riječ.”</p>	<p>Jednako vrednovanje kvalifikacija Član 24</p> <p>(1) Svi dokazi o formalnim kvalifikacijama koje je izdao nadležni organ u državi članici kojim se potvrđuje uspješno završeno osposobljavanje u državi ugovornici koje se pohađalo redovno ili vanredno u okviru formalnog programa ili izvan njega, a koje je ta država članica priznala kao ekvivalentno i koji nosiocu tih dokaza dodjeljuju jednaka prava pristupa profesiji ili obavljanja profesije ili ga osposobljavaju za obavljanje profesije, smatraju se dokazom o formalnim kvalifikacijama iz člana 23 ovog zakona.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>11 Član 13 mijenja se i glasi:</p> <p>„Član 13 Uslovi priznavanja</p> <p>1. Ako se za pristup regulisanoj profesiji ili njeno obavljanje u državi članici domaćinu zahtijevaju posebne stručne kvalifikacije, nadležni organ te države članice je pod istim uslovima koji se primjenjuju na njene državljane dužan da dozvoli pristup toj profesiji i njeno obavljanje podnosiocima zahtjeva koji imaju potvrdu o kompetencijama ili dokaz o formalnim kvalifikacijama iz člana 11 koji zahtijeva druga država članica za pristup toj profesiji i njeno obavljanje na njoj teritoriji.</p> <p>Potvrde o kompetencijama ili dokaz o formalnim kvalifikacijama izdaje nadležni organ u državi članici, određen u skladu sa zakonima i drugim propisima te države članice.</p>	<p>Uslovi za priznavanje Član 25</p> <p>(1) Podnosiocu zahtjeva može se dozvoliti obavljanje regulisane profesije pod jednakim uslovima koji važe za državljane Crne Gore, ako ima potvrdu o kompetencijama ili dokaz o formalnim kvalifikacijama iz člana 23 ovog zakona koji druga država ugovornica zahtijeva za obavljanje određene profesije odnosno djelatnosti na njoj teritoriji.</p> <p>(2) Obavljanje regulisane profesije u skladu sa stavom 1 ovog člana može se dozvoliti i podnosiocu zahtjeva koji je obavljao određenu profesiju sa punim radnim vremenom godinu dana ili jednako vrednovanom periodu sa kraćim radnim vremenom u periodu od prethodnih deset godina u drugoj državi ugovornici koja tu profesiju ne reguliše i ima potvrdu o kompetencijama ili dokaz o formalnim kvalifikacijama nadležnog organa</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>2. Pristup profesiji i njeno obavljanje, kako je opisano u stavu 1, odobrava se i podnosiocima zahtjeva koji su obavljali predmetnu profesiju godinu dana s punim radnim vremenom ili sa skraćenim radnim vremenom ekvivalentnog ukupnog trajanja tokom prethodnih deset godina u drugoj državi članici koja tu profesiju ne reguliše, i koji posjeduju jednu ili više potvrda o kompetencijama ili dokaz o formalnim kvalifikacijama, a koje je izdala druga država članica koja ne reguliše tu profesiju.</p> <p>Potvrde o kompetencijama i dokaz o formalnim kvalifikacijama ispunjavaju sljedeće uslove:</p> <p>(a) izdaje ih nadležni organ u državi članici, određen u skladu sa zakonima i drugim propisima te države članice;</p> <p>(b) potvrđuju da je njihov nosilac pripremljen za obavljanje date profesije.</p> <p>Međutim, jednogodišnje stručno iskustvo navedeno u podstavu 1 ne smije se zahtijevati ako dokaz o formalnim kvalifikacijama koju podnosilac posjeduje potvrđuje regulisano obrazovanje i osposobljavanje.</p> <p>3. Država članica domaćin prihvata stepen koji u skladu s članom 11 potvrđuje matična država članica, kao i svjedočanstvo kojim matična država članica potvrđuje da je regulisano obrazovanje i osposobljavanje ili stručno osposobljavanje s posebnom strukturom iz člana 11 tačka c podtačka ii ekvivalentno nivou iz člana 11 tačka c podtačka i.</p> <p>4. Odstupajući od st. 1 i 2 ovog člana i od člana 14, nadležni organ u državi članici domaćinu može da odbije pristup profesiji i njeno obavljanje nosiocima potvrde osposobljenosti koja je svrstana pod član 11 tačka a ako je nacionalna stručna kvalifikacija potrebna za obavljanje profesije na njenoj teritoriji svrstana pod član 11 tačka e.”</p>	<p>te države koji potvrđuje da je podnosilac zahtjeva osposobljen za obavljanje određene profesije.</p> <p>(3) Nadležni organ kod odlučivanja uzima u obzir nivo, koji je na osnovu člana 23 ovog zakona potvrdila država ugovornica porijekla i potvrdu sa kojom država ugovornica porijekla potvrđuje da je regulisana profesija i osposobljavanje ili profesionalno osposobljavanje iz člana 23 tačka 3 alineja 2 ovog zakona jednake vrijednosti nivou iz člana 23 tačka 3 alineja 1 ovog zakona.</p> <p>(4) Izuzetno od st. 1 i 2 ovog člana, nadležni organ može odbiti priznavanje profesionalne kvalifikacije za obavljanje regulisane profesije ako potvrda o kompetenciji potvrđuje nivo iz člana 23 stav 1 tačka 1 ovog zakona, a Crna Gora za obavljanje navedenog zanimanja zahtijeva nivo iz člana 23 stav 1 tačka 5 ovog zakona.</p>			
<p>Član 14 mijenja se kako slijedi:</p> <p>(a) stav 1 mijenja se i glasi:</p> <p>„1. Član 13 ne sprečava državu članicu domaćina da od podnosioca zahtijeva period prilagođavanja do tri godine</p>	<p style="text-align: center;">Dopunske mjere Član 26</p> <p>(1) Nadležni organ može zahtijevati od podnosioca zahtjeva sprovođenje jedne od dopunskih mjera za</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>ili provjeru osposobljenosti ako: (završeno osposobljavanje koje je podnosilac stekao a obuhvata znatno drugačiju građu od one koja je) obuhvaćena dokazom o formalnim kvalifikacijama koje se zahtijevaju u državi članici domaćinu; (regulisana profesija u državi članici domaćinu sadrži b) jednu ili više regulisanih profesionalnih djelatnosti koje) ne postoje u odgovarajućoj profesiji u matičnoj državi članici podnosioca zahtjeva, a osposobljavanje koje se zahtijeva u državi članici domaćinu obuhvata znatno drugačiju građu od one obuhvaćene u potvrdi osposobljenosti podnosioca ili u dokazu o njegovim formalnim kvalifikacijama.”;</p>	<p>priznavanje profesionalnih kvalifikacija, i to: - period prilagođavanja za profesionalnu osposobljenost odnosno profesionalnu djelatnost u smislu člana 28 stav 1 ovog zakona u trajanju do tri godine; ili - provjeru profesionalne osposobljenosti. (2) Sprovođenje dopunske mjere iz stava 1 ovog člana nadležni organ može da zahtijeva od podnosioca zahtjeva ako: - osposobljavanje koje je prošao obuhvata bitno različite sadržaje od onih koje podrazumijeva dokaz o formalnoj kvalifikaciji propisan u Crnoj Gori; - regulisana profesija u Crnoj Gori sadrži jednu ili više aktivnosti koje ne postoje u toj profesiji u državi ugovornici porijekla, a osposobljavanje koje se traži u Crnoj Gori obuhvata bitno različite sadržaje od sadržaja koje obuhvata potvrda o osposobljenosti ili dokaz o formalnoj kvalifikaciji podnosioca zahtjeva.</p>			
<p>b) u stavu 2 podstav 3 mijenja se i glasi: „Ako Komisija smatra da je odstupanje iz podstava 2 neprimjereno ili da nije u skladu s pravom Unije, u roku od tri mjeseca od prijema svih potrebnih informacija donosi akt za sprovođenje kojim se od predmetne države članice traži da se uzdrži od preuzimanja predviđene mjere. Ako Komisija ne odgovori u pomenutom roku, može se primijeniti odstupanje.”</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>neprenosivo</p>		
<p>c) u stavu 3 dodaju se podstavovi koji glase: „Odstupajući od načela prema kojem podnosilac ima pravo izbora, kako je određeno u stavu 2, država članica domaćin može propisati period prilagođavanja ili provjeru osposobljenosti u slučaju: (nosioca stručne kvalifikacije iz člana 11 tačka a koji podnosi a zahtjev za priznavanje svojih stručnih kvalifikacija, ako je) nacionalna stručna kvalifikacija potrebna za obavljanje profesije svrstana pod član 11 tačka c; ili</p>	<p>Odstupanje od izbora dopunske mjere Član 31 1) Ako nadležni organ, u odnosu na određenu profesiju, smatra da je potrebno odstupiti od toga da se podnosiocu zahtjeva dozvoli da bira između dopunskih mjera iz člana 26 ovog zakona, o tome obavještava Evropsku komisiju i druge države ugovornice. 2) Ako Evropska komisija smatra da je odstupanje iz</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>(nosioca stručne kvalifikacije iz člana 11 tačka b koji podnosi b zahtjev za priznavanje svojih stručnih kvalifikacija, ako je) nacionalna stručna kvalifikacija potrebna za obavljanje profesije svrstana pod član 11 tač. d ili e.</p> <p>U slučaju nosioca stručne kvalifikacije iz člana 11 tačka a, koji podnosi zahtjev za priznavanje svojih stručnih kvalifikacija, ako je nacionalna stručna kvalifikacija potrebna za obavljanje profesije svrstana pod član 11 tačka d, država članica domaćin može propisati i period prilagođavanja i provjeru osposobljenosti.”;</p>	<p>stava 1 ovog člana neprimjereno ili da nije u skladu sa pravom Evropske unije, u roku od tri mjeseca od prijema svih potrebnih informacija, može donijeti odluku kojom se traži da se uzdrži od preduzimanja predviđene mjere.</p> <p>3) Ako se Evropska komisija ne izjasni u roku iz stava 2 ovog člana, nadležni organ može da odstupa od toga da podnosiocu zahtjeva dozvoli izbor dopunske mjere.</p> <p style="text-align: center;">Dopunske mjere Član 26</p> <p>7) Izuzetno od stava 6 ovog člana nadležni organ određuje dopunsku mjeru za priznavanje profesionalnih kvalifikacija u sljedećim slučajevima:</p> <p>1) kod regulisanih profesija za čije obavljanje je potrebno detaljno poznavanje važećeg zakonodavstva u Crnoj Gori i u velikoj mjeri obuhvataju pravno savjetovanje odnosno pomoć u odnosu na to zakonodavstvo;</p> <p>2) ako zahtjev za priznavanje profesionalnih kvalifikacija podnosi imalac profesionalne kvalifikacije iz člana 23 stav 1 tačka 1 ovog zakona (nivo A), a zahtijevana profesionalna kvalifikacija u Crnoj Gori je iz člana 23 stav 1 tačka 3 ovog zakona (nivo C);</p> <p>3) ako zahtjev za priznavanje profesionalnih kvalifikacija podnosi imalac profesionalne kvalifikacije iz člana 23 stav 1 tačka 2 ovog zakona (nivo B), a zahtijevana profesionalna kvalifikacija u Crnoj Gori je iz člana 23 stav 1 tač. 4 i 5 ovog zakona (nivo D i E);</p> <p>(8) Izuzetno, nadležni organ može od podnosioca zahtjeva zahtijevati ispunjavanje obje dopunske mjere kada zahtjev za priznavanje profesionalnih kvalifikacija podnese imalac profesionalne kvalifikacije iz člana 23 stav 1 tačka 1 ovog</p>			
---	---	--	--	--

	zakona (nivo A), a zahtijevana profesionalna kvalifikacija je iz člana 23 stav 1 tačka 4 ovog zakona (nivo D).			
<p>(st. 4 i 5 mijenjaju se i glase: d „4. Za potrebe st. 1 i 5, „bitno različita građa“ je građa u) pogledu koje su stečeno znanje, vještine i kompetencije ključni za obavljanje profesije i u odnosu na koju se osposobljavanje koje je migrant završio značajno razlikuje u pogledu trajanja i sadržaja od onog koje zahtijeva država članica domaćin.</p> <p>5. Stav 1 primjenjuje se poštujući načelo proporcionalnosti. Ako država članica domaćin namjerava da zahtijeva od podnosioca da prođe kroz period prilagođavanja, odnosno da položi provjeru osposobljenosti, ona najprije mora utvrditi da li su znanje, vještine i kompetencije koje je podnosilac stekao tokom svog stručnog iskustva ili u okviru doživotnog obrazovanja i koje je u tu svrhu službeno priznao odgovarajući organ, u bilo kojoj državi članici ili trećoj zemlji takve prirode da u cjelosti ili djelimično obuhvataju bitno različite građe definisane u stavu 4“;</p>	<p style="text-align: center;">Dopunske mjere Član 26</p> <p>(3) Bitno razlikovanje sadržaja iz stava 2 al. 1 i 2 ovog člana postoji ako se sadržina od suštinskog značaja za obavljanje regulisane profesije, kao i osposobljavanje koje je obavio podnosilac zahtjeva, bitno razlikuje od osposobljavanja koje se zahtijeva u Crnoj Gori.</p> <p>(4) Nadležni organ kod odlučivanja o dopunskim mjerama uzima u obzir načelo srazmjernosti, posebno kod provjere znanja, vještina i kompetencija koje je podnosilac zahtjeva stekao na osnovu profesionalnog iskustva ili cjeloživotnog učenja, a koje je vrednovao i potvrdio nadležni organ druge države ugovornice ili treće države i koji obuhvataju sadržaje koji se bitno razlikuju.</p>	Potpuno usklađeno		
<p>(dodaju se stavovi koji glase: e „6. Odluka kojom se propisuje period prilagođavanja ili) provjera osposobljenosti propisno je obrazložena. Podnosiocu zahtjeva pružaju se naročito sljedeće informacije: (stepen stručne kvalifikacije potreban u državi članici a domaćinu i stepen stručne kvalifikacije koji posjeduje) podnosilac zahtjeva u skladu s klasifikacijom iz člana 11; i (bitne razlike navedene u stavu 4 i razlozi zašto se te razlike b ne mogu nadoknaditi znanjem, vještinama ili) kompetencijama stečenim tokom stručnog iskustva ili u okviru doživotnog obrazovanja i koje je u tu svrhu službeno priznao odgovarajući organ.</p> <p>7. Države članice obezbjeđuju da podnosilac zahtjeva ima mogućnost da dostavi provjeru osposobljenosti iz stava 1 najkasnije šest mjeseci nakon početne odluke kojom se propisuje provjera osposobljenosti.“</p>	<p style="text-align: center;">Dopunske mjere Član 26</p> <p>(3) Bitno razlikovanje sadržaja iz stava 2 al. 1 i 2 ovog člana postoji ako se sadržina od suštinskog značaja za obavljanje regulisane profesije, kao i osposobljavanje koje je obavio podnosilac zahtjeva, bitno razlikuje od osposobljavanja koje se zahtijeva u Crnoj Gori.</p> <p>(4) Nadležni organ kod odlučivanja o dopunskim mjerama uzima u obzir načelo srazmjernosti, pogotovo kod provjere znanja, vještina i kompetencija koje je podnosilac zahtjeva stekao na osnovu profesionalnog iskustva ili cjeloživotnog učenja, a koje je vrednovao i potvrdio nadležni organ druge države ugovornice ili treće države i koji obuhvataju sadržaje koji se bitno razlikuju.</p> <p>(5) O dopunskim mjerama odlučuje nadležni organ rješenjem koje sadrži: - nivo profesionalne kvalifikacije zahtijevan u Crnoj Gori;</p>	Potpuno usklađeno		

	<ul style="list-style-type: none"> - nivo profesionalne kvalifikacije podnosioca zahtjeva; - sadržaje koji se bitno razlikuju i razloge zbog kojih ti sadržaji ne mogu zamijeniti znanje, vještine i kompetencije iz stava 4 ovog člana, - rok za obavljanje dopunskih mjera; - mjerila za ocjenu uspješnosti obavljanja dopunskih mjera; - uslove za obavljanje perioda prilagođavanja (vrijeme trajanja i program, kao i eventualne dopune dodatnim obrazovanjem); - uslove za provjeru profesionalne osposobljenosti. <p>(6) Podnosilac zahtjeva samostalno se opredjeljuje za jednu od dopunskih mjera iz stava 1 ovog člana.</p> <p style="text-align: center;">Provjera profesionalne osposobljenosti Član 29</p> <p>(2) Provjera profesionalne osposobljenosti se obavlja najkasnije šest mjeseci od dana uručenja rješenja iz člana 26 stav 5 ovog zakona.</p>			
13. Član 15 briše se.				
<p>14. Član 20 mijenja se i glasi:</p> <p>„Član 20 Prilagođavanje liste djelatnosti iz Aneksa IVa</p> <p>Komisija je ovlaščena da donese delegirane akte u skladu s članom 57c u vezi s prilagođavanjem liste djelatnosti iz Aneksa IV na koje se primjenjuje priznavanje stručnog iskustva u skladu s članom 16 kako bi se ažurirale ili razjasnile djelatnosti iz Aneksa IV i naročito kako bi se tačnije odredio njihov opseg i uzeo u obzir napredak u oblasti nomenklature djelatnosti, pod uslovom da se time ne sužava opseg djelatnosti povezanih s pojedinim kategorijama i da se djelatnosti ne prenose između postojeće liste I, II i III iz Aneksa IV.“</p>	<p>Liste djelatnosti za priznavanje profesionalnog iskustva Član 36</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Profesionalna kvalifikacija može se priznati na osnovu profesionalnog iskustva u skladu sa Listama djelatnosti za priznavanje profesionalnog iskustva (u daljem tekstu: Liste djelatnosti). 2) Liste djelatnosti za priznavanje profesionalnog iskustva utvrđuje organ državne uprave nadležan za poslove rada. 3) Liste djelatnosti su I Liste djelatnosti, II Liste djelatnosti i III Liste djelatnosti i sačinjavaju se na osnovu lista koje utvrđuje Evropska komisija. 4) Liste djelatnosti objavljuju se u „Službenom listu Crne Gore“. 	Potpuno usklađeno		

<p>Član 21 mijenja se kako slijedi: (a stav 4 mijenja se i glasi:) „4. U pogledu vođenja apoteka koje nijesu podložne teritorijalnim ograničenjima, država članica može putem odstupanja odlučiti da neće sprovesti odredbe o dokazu o formalnim kvalifikacijama iz tačke 5.6.2. Aneksa V za osnivanje novih javnih apoteka. Za potrebe ovog stava, novim apotekama smatraju se i apoteke koje su otvorene manje od tri godine. To se odstupanje ne može primijeniti u slučaju farmaceuta čije su formalne kvalifikacije nadležni organi države članice domaćina već priznali u druge svrhe i koji su efikasno i zakonito obavljali apotekarsku djelatnost najmanje tri godine zaredom u toj državi članici.”; (stav 6 mijenja se i glasi: b „6. Svaka država članica za obavljanje i pristup stručnoj) djelatnosti doktora medicine, medicinskih sestara za opštu zdravstvenu njegu, stomatologa, veterinara, babica i farmaceuta traži posjedovanje dokaza o formalnim kvalifikacijama iz tač. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 i 5.6.2 Aneksa V kojim se potvrđuje da je stručnjak tokom svog osposobljavanja stekao, prema potrebi, znanje, vještine i kompetencije iz člana 24 stav 3, člana 31 stav 6, člana 31 stav 7, člana 34 stav 3, člana 38 stav 3, člana 40 stav 3 i člana 44 stav 3. Kako bi se uzeo u obzir opšteprihvaćeni naučni i tehnološki napredak, Komisija je ovlašćena da donese delegirane akte u skladu s članom 57c kako bi prilagodila znanja i vještine iz člana 24 stav 3, člana 31 stav 6, člana 34 stav 3, člana 38 stav 3, člana 40 stav 3, člana 44 stav 3 i člana 46 stav 4 tako da odražavaju razvoj prava Unije koje direktno utiče na predmetne stručnjake. Takvo ažuriranje nema za posljedicu izmjenu i dopunu postojećih zakonskih načela država članica u vezi sa strukturom profesije koja se odnosi na osposobljavanje i uslove pristupa za fizička lica. Pri takvom ažuriranju poštuje se odgovornost država članica za organizaciju obrazovnih</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati princip automatskog priznavanja profesionalnih kvalifikacija</p>	<p>Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>
--	----------------------------------	--------------------	--	--

<p>sistema, kao što je utvrđeno u članu 165 stav 1 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije (UFEU).“; (c) stav 7 briše se.</p>				
<p>16. Dodaje se član koji glasi: Član 21a Postupak obavještanja</p> <p>1. Svaka država članica obavještava Komisiju o zakonima i drugim propisima koje donosi u vezi s izdavanjem dokaza o formalnim kvalifikacijama u profesijama obuhvaćenim ovim poglavljem.</p> <p>U slučaju dokaza o formalnim kvalifikacijama navedenim u Odsjeku 8, ta se obavještenja u skladu s podstavom 1 upućuju i ostalim državama članicama.</p> <p>2. Obavještenje iz stava 1 sadrži informacije o trajanju i sadržaju programa osposobljavanja.</p> <p>3. Obavještenje iz stava 1 prosljeđuje se putem sistema IMI.</p> <p>4. Kako bi se propisno uzele u obzir zakonodavne i administrativne promjene u državama članicama i pod uslovom da su zakoni i drugi propisi saopšteni u skladu sa stavom 1 ovog člana usklađeni s uslovima iz ovog poglavlja, Komisija je ovlašćena da donosi delegirane akte u skladu s članom 57c radi izmjene i dopune tač. 5.1.1 do 5.1.4, i tač. 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 i 5.7.1 Aneksa V koje se tiču ažuriranja naziva koje su usvojile države članice za dokaze o formalnim kvalifikacijama i, po potrebi, organa koje izdaje dokaz o formalnim kvalifikacijama, svjedodžanstva koja se prilažu tom dokazu i odgovarajućih profesionalnih naziva.</p> <p>5. Ako zakoni i drugi propisi saopšteni u skladu sa stavom 1 nijesu usklađeni s uslovima iz ovog poglavlja, Komisija donosi akt za sprovođenje radi odbacivanja zatraženih izmjena i dopuna tač. 5.1.1 do 5.1.4, i tač. 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 ili 5.7.1 Aneksa V”</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati postupak obavještanja Komisije</p>	<p>Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>
<p>1 Član 22 mijenja se kako slijedi: 7.(a)u stavu 1 tačka b mijenja se i glasi:</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići</p>	<p>Do dana pristupanja Crne Gore</p>

<p>j) Države članice u skladu s postupcima koji su specifični za svaku državu članicu, podsticanjem kontinuiranog profesionalnog razvoja, obezbjeđuju da stručnjaci čija je stručna kvalifikacija obuhvaćena Poglavljem III ove glave mogu obnoviti svoje znanje, vještine i kompetencije kako bi održali sigurnu i djelotvornu praksu i ostali u toku s razvojem u struci.”;</p> <p>(b) dodaje se stav koji glasi: „Države članice obavještavaju Komisiju o mjerama preduzetim u skladu sa stavom 1 tačka b do 18. januara 2016. godine.”</p>			<p>donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati za zajedničke odredbe o obuci</p>	<p>Evropskoj uniji</p>
<p>18 U članu 24 stav 2 mijenja se i glasi:</p> <p>„2. Osnovno medicinsko osposobljavanje obuhvata ukupno najmanje pet godina studija, koje osim toga može biti izraženo ekvivalentnim ECTS kreditima, i sastoji se od najmanje 5 500 sati teorijskog i praktičnog osposobljavanja koje se odvija na univerzitetu ili pod njegovim nadzorom.</p> <p>Za stručnjake koje su započeli studije prije 1. januara 1972. godine, program osposobljavanja iz podstava 1 može da obuhvata šestomjesečno praktično osposobljavanje u punoj nastavnoj satnici na univerzitetskom nivou pod nadzorom nadležnih organa.”</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati osnovno medicinsko osposobljavanje</p>	<p>Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>
<p>1 Član 25 mijenja se kako slijedi: 9 (a)stav 1 mijenja se i glasi: „1. Za pristupanje specijalističkom medicinskom usavršavanju zahtijeva se da je završen i priznat program osnovnog medicinskog osposobljavanja iz člana 24 stav 2, tokom kog je polaznik stekao odgovarajuće osnovno medicinsko znanje.”;</p> <p>(b) dodaje se stav koji glasi: „3a. Države članice mogu u domaćim propisima da predvide djelimična izuzeća od dijelova specijalističkog medicinskog programa usavršavanja iz tačke 5.1.3 Aneksa V koja treba da se primjenjuje za svaki sluč</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati specijalističko medicinsko</p>	<p>Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>

<p>posebno, ako je navedeni dio osposobljavanja već pohađan u okviru drugog specijalističkog programa usavršavanja iz tačke 5.1.3 Aneksa V i ako je stručnjak već stekao profesionalnu kvalifikaciju u jednoj od država članica. Države članice obezbjeđuju da odobreno izuzeće važi za najviše polovinu minimalnog trajanja specijalističkog medicinskog programa usavršavanja o kojem je riječ.</p> <p>Svaka država članica obavještava Komisiju i druge države članice o relevantnim domaćim propisima za bilo koja takva djelimična izuzeća.”;</p> <p>(c)stav 5 mijenja se i glasi: „5. Komisija je ovlašćena da donese delegirane akte u skladu s članom 57c radi prilagođavanja minimalnog trajanja usavršavanja iz tačke 5.1.3 Aneksa V naučnom i tehnološkom napretku.”</p>			usavršavanje	
<p>20. U članu 26 stav 2 mijenja se i glasi: „Kako bi se propisno uzelo u obzir promjene u domaćem propisu, i s ciljem ažuriranja ove direktive, Komisija je ovlašćena da donese delegirane akte u skladu s članom 57c o uključivanju u tačku 5.1.3 Aneksa V novih medicinskih specijalizacija koje su zajedničke za najmanje dvije petine država članica.”</p>	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
<p>21. U članu 27 dodaje se stav koji glasi: „2a. Države članice priznaju kvalifikaciju doktora specijalista navedenu u tač. 5.1.2 i 5.1.3 Aneksa V koja je u Italiji dodijeljena doktorima koji su započeli svoje specijalističko usavršavanje nakon 31. decembra 1983. godine i prije 1. januara 1991. godine, uprkos tome što to usavršavanje ne ispunjava sve uslove usavršavanja predviđene u članu 25, ako je dokazu o toj kvalifikaciji priloženo svjedočanstvo koju su izdale nadležne italijanske vlasti i koja potvrđuje da je taj doktor u Italiji efikasno i zakonito obavljao djelatnost doktora specijaliste u istoj specijalističkoj oblasti o kojoj je riječ</p>	Nema odgovarajuće odredbe	neusklađeno	~ Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati stečena prava doktora specijalista	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji

najmanje sedam godina za redom u periodu od deset godina prije njenog izdavanja.”				
<p>22. U članu 28 stav 1 mijenja se i glasi:</p> <p>„1. Za upis na posebno usavršavanje iz opšte medicine zahtijeva se da je završen i priznat program osnovnog medicinskog osposobljavanja iz člana 24 stav 2, tokom kog je polaznik stekao odgovarajuće osnovno medicinsko znanje.”</p>	Nema odgovarajuće odredbe	neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati posebno usavršavanje iz opšte medicine	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji
<p>23. Član 31 mijenja se kako slijedi:</p> <p>(a) stav 1 mijenja se i glasi:</p> <p>„1. Za upis na osposobljavanje za medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu zahtijeva se ili:</p> <p>(a) završeno dvanaestogodišnje opšte obrazovanje, potvrđeno diplomom, svjedočanstvom ili drugim dokazima koje su izdale nadležne vlasti ili organi u državi članici, ili svjedočanstvom kojim se potvrđuje uspjeh na ispitu ekvivalentnog stepena i koja omogućava pristup univerzitetu ili ustanovama višeg obrazovanja priznatim kao ekvivalentni; ili</p> <p>(b) završeno najmanje desetogodišnje opšte obrazovanje, potvrđeno diplomom, svjedočanstvom ili drugim dokazima koje su izdale nadležne vlasti ili organi u državi članici, ili svjedočanstvom kojim se potvrđuje uspjeh na ispitu ekvivalentnog stepena i koja omogućuje pristup stručnoj školi ili programu stručnog</p>	Nema odgovarajuće odredbe	neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati osposobljavanje medicinskih sestara za opštu zdravstvenu njegu	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji

<p>osposobljavanja iz zdravstvene njege.”;</p> <p>u stavu 2 podst. 2 i 3 mijenjaju se i glase:</p> <p>„Komisija je ovlaštena da donosi delegirane akte u skladu s članom 57c o izmjenama i dopunama liste iz tačke 5.2.1 Aneksa V kako bi je prilagodila naučnom i tehničkom napretku.</p> <p>Izmjene i dopune iz podstava 2 ne smiju imati za posljedicu izmjenu i dopunu postojećih osnovnih zakonskih načela država članica u vezi sa strukturom profesije koja se odnosi na osposobljavanje i uslove pristupa za fizička lica. Pri takvim izmjenama i dopunama poštuje se odgovornost država članica za organizaciju obrazovnih sistema, kao što je utvrđeno u članu 165 stav 1 UFEU.”;</p> <p>(c) u stavu 3 podstav 1 mijenja se i glasi:</p> <p>„Osposobljavanje medicinskih sestara za opštu zdravstvenu njegu obuhvata ukupno najmanje tri godine studija, koje osim toga može biti izraženo ekvivalentnim ECTS kreditima, i sastoji se od najmanje 4 600 sati teorijskog i kliničkog osposobljavanja, s tim da trajanje teorijskog osposobljavanja predstavlja najmanje jednu trećinu, a trajanje kliničkog osposobljavanja najmanje jednu polovinu minimalnog trajanja osposobljavanja. Države članice mogu da priznaju djelimična izuzeća stručnjacima koji su dio svog osposobljavanja stekli na programima studija koji su najmanje ekvivalentnog stepena.”;</p> <p>stav 4 mijenja se i glasi:</p> <p>„4. Teorijsko obrazovanje je onaj dio osposobljavanja za medicinske sestre tokom kojeg polaznice osposobljavanja stiču stručno znanje, vještine i kompetencije potrebne u skladu sa st. 6 i 7. Osposobljavanje pružaju nastavnici zdravstvene njege i druga nadležna lica, na univerzitetima, visokoškolskim</p>				
---	--	--	--	--

<p>ustanovama čiji stepen je priznat kao ekvivalentan ili u stručnim školama ili kroz programe stručnog osposobljavanja iz zdravstvene njege.”;</p> <p>u stavu 5 podstav 1 mijenja se i glasi:</p> <p>„5. Kliničko osposobljavanje je onaj dio osposobljavanja za medicinske sestre u kojem polaznice osposobljavanja za medicinske sestre uče da, u timu i u direktnom kontaktu sa zdravim ili bolesnim pojedincima i/ili zajednicom, organizuju, pruže i procjenjuju potrebnu cjelovitu zdravstvenu negu, na osnovu znanja, vještina i kompetencija koje su stekle. Polaznice ne uče samo kako da rade u timu, već i kako da vode tim, kao i kako da organizuju cjelokupnu zdravstvenu negu, što uključuje i zdravstveno obrazovanje za pojedince i male grupe, unutar zdravstvenih ustanova ili u zajednici.”;</p> <p>stav 6 mijenja se i glasi:</p> <p>„6. Osposobljavanje medicinskih sestara za opštu zdravstvenu negu obezbjeđuje da je dato stručno lice steklo sljedeća znanja i vještine:</p> <p>(a) sveobuhvatno poznavanje nauka na kojima se zasniva opšta zdravstvena nega, uključujući dovoljno razumijevanje strukture, fizioloških funkcija i ponašanja zdravih i bolesnih lica, kao i odnosa između zdravstvenog stanja čovjeka i njegovog fizičkog i društvenog okruženja;</p> <p>(b) poznavanje prirode i etike struke, kao i opštih načela) zdravlja i zdravstvene njege;</p> <p>(c) odgovarajuće kliničko iskustvo; takvo iskustvo, koje treba odabrati zbog njegove obrazovne vrijednosti, treba da se stiče pod nadzorom kvalifikovanog sestrinskog osoblja i na mjestima na kojima su broj kvalifikovanog osoblja i oprema primjereni za zdravstvenu negu pacijenta;</p> <p>(d) sposobnost učestvovanja u praktičnom) osposobljavanju zdravstvenog osoblja i iskustvo u radu s tim osobljem;</p>				
---	--	--	--	--

<p>(e)iskustvo u zajedničkom radu s članovima ostalih profesija u zdravstvenom sektoru.”;</p> <p>dodaje se stav koji glasi:</p> <p>„7. Formalne kvalifikacije za medicinsku sestru za opštu zdravstvenu njegu dokaz su da je dato stručno lice u stanju da primijeni bar sljedeće kompetencije bez obzira na to da li se osposobljavanje sprovodilo na univerzitetima, visokoškolskim ustanovama čiji je stepen priznat kao ekvivalentan ili u stručnim školama ili kroz programe stručnog osposobljavanja iz zdravstvene njege:</p> <p>(a) sposobnost samostalnog uspostavljanja dijagnoze potrebne zdravstvene njege koristeći trenutno teorijsko i kliničko znanje i planiranja, organizovanja i pružanja zdravstvene njege prilikom liječenja pacijenata na osnovu znanja i vještina stečenih u skladu sa stavom 6 tač. a, b i c radi poboljšanja stručne prakse;</p> <p>(b) sposobnost zajedničkog rada s drugim učesnicima u zdravstvenom sektoru, uključujući učestvovanje na praktičnom osposobljavanju zdravstvenog osoblja na osnovu znanja i vještina stečenih u skladu sa stavom 6 tač. d i e;</p> <p>(c) sposobnost usmjeravanja pojedinaca; porodice i grupe prema zdravom načinu života i brigu o sebi na osnovu znanja i vještina stečenih u skladu sa stavom 6 tač. a i b;</p> <p>(d) sposobnost samostalnog iniciranja trenutnih mjera za spašavanje života i preduzimanja mjera u kriznim i opasnim situacijama;</p> <p>(e) sposobnost samostalnog davanja savjeta, uputstava i podrške licima kojima je potrebna njega i njihovim bližnjima;</p> <p>(f) sposobnost samostalnog obezbjeđenja kvaliteta i procjenjivanja zdravstvene njege;</p> <p>(g) sposobnost sveobuhvatne stručne komunikacije i saradnje s pripadnicima drugih profesija u</p>				
--	--	--	--	--

<p>zdravstvenom sektoru; (h) sposobnost analize kvaliteta njege radi poboljšanja vlastite stručne prakse medicinske sestre odgovorne za opštu njegu.”</p>				
<p>24. Član 33 mijenja se kako slijedi:</p> <p>(a) stav 2 briše se;</p> <p>(stav 3 mijenja se i glasi:</p> <p>3. Države članice priznaju dokaze o formalnim kvalifikacijama iz zdravstvene njege koje su:</p> <p>(a) bile dodijeljene u Poljskoj onim medicinskim sestrama koje su prije 1. maja 2004. godine završile osposobljavanje koje nije ispunjavalo minimalne uslove osposobljavanja navedene u članu 31; i</p> <p>(b) potvrđene diplomom ‚diplomirani‘ dobijenom na osnovu posebnog programa usavršavanja sadržanog u:</p> <p>i članu 11 Zakona od 20. aprila 2004. godine o izmjenama i dopunama Zakona o profesijama medicinske sestre i babice i o nekim drugim pravnim aktima (Službeni list Republike Poljske iz 2004. godine, br. 92, pos. 885 i iz 2007. godine, br. 176, pos. 1237) i Regulativi ministra zdravlja od 11. maja 2004. godine o bližim uslovima sprovođenja studija za medicinske sestre i babice, koje imaju svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi (završni ispit – matura) i maturanti su medicinske gimnazije ili stručnih medicinskih škola za profesije medicinske sestre i babice (Službeni list Republike Poljske iz 2004. godine, br. 110, pos. 1170 i iz 2010. godine, br. 65, pos. 420); ili</p> <p>ii članu 52.3 tačka 2 Zakona od 15. jula 2011. godine o profesijama medicinske sestre i babice (Službeni list Republike Poljske iz 2011. godine, br. 174, pos. 1039) i Regulativi ministra zdravlja od 14. juna 2012. godine o bližim uslovima sprovođenja visokog obrazovanja za</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati stečena prava medicinskih sestara za opštu zdravstvenu njegu</p>	<p>Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>


<p>medicinske sestre i babice, koje imaju svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi (završni ispit – matura) i maturanti su srednje medicinske škole ili osposobljavanja nakon srednje škole za profesije medicinske sestre i babice (Službeni list Republike Poljske iz 2012. godine, pos. 770),</p> <p>za potrebe provjere da li je stepen znanja i kompetencija predmetne medicinske sestre uporediv sa znanjem i kompetencijama medicinskih sestara koje imaju kvalifikacije koje su za Poljsku navedene u tački 5.2.2 Aneksa V.”</p>				
<p>25 Član 33a mijenja se i glasi:</p> <p>„U pogledu rumunskih kvalifikacija medicinskih sestara opšte njege primjenjuju se samo sljedeće odredbe o stečenim pravima:</p> <p>Državljanima država članica koji su osposobljavanje za medicinsku sestru za opštu zdravstvenu njegu stekli u Rumuniji i čije osposobljavanje ne ispunjava minimalne uslove osposobljavanja navedene u članu 31, države članice priznaju sljedeće dokaze o formalnim kvalifikacijama za medicinsku sestru za opštu zdravstvenu njegu kao dovoljan dokaz, pod uslovom da je tom dokazu priložena potvrda u kojoj je navedeno da su ti državljani država članica stvarno i zakonito obavljali tu djelatnost u Rumuniji, uključujući preuzimanje pune odgovornosti za planiranje, organizovanje i sprovođenje zdravstvene njege pacijenata tokom perioda od najmanje tri uzastopne godine tokom pet godina koje su prethodile datumu izdavanja potvrde:</p> <p>(a) Certificat de competențe profesionale de asistent medical generalist uz obrazovanje nakon srednje škole u școală postliceală, kojom se potvrđuje da je osposobljavanje započelo prije 1. januara 2007. godine;</p> <p>(b) Diplomă de absolvire de asistent medical generalist uz</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati stečena prava rumunskih medicinskih sestara za opštu zdravstvenu njegu</p>	<p>Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>

<p>) skraćene studije visokog obrazovanja, kojom se potvrđuje da je osposobljavanje započelo prije 1. oktobra 2003. godine;</p> <p>(c)Diplomă de absolvire de asistent medical generalist uz redovne studije visokog obrazovanja, kojom se potvrđuje da je osposobljavanje započelo prije 1. oktobra 2003. godine”;</p>				
<p>26 U članu 34 stav 2 mijenja se i glasi:</p> <p>„2. Osnovno osposobljavanje stomatologa obuhvata ukupno najmanje pet godina studija, koje osim toga može biti izraženo ekvivalentnim ECTS kreditima, i sastoji se od najmanje 5 000 sati redovnog teorijskog i praktičnog osposobljavanja koje obuhvata najmanje program opisan u tački 5.3.1 Aneksa V i koje se održava na univerzitetu ili na visokoškolskoj ustanovi koje pruža osposobljavanje kojem je priznat ekvivalentan stepen ili koje je pod nadzorom univerziteta.</p> <p>Komisija je ovlašćena da donosi delegirane akte u skladu s članom 57c o izmjenama i dopunama liste iz tačke 5.3.1 Aneksa V kako bi ga prilagodila naučnom i tehničkom napretku.</p> <p>Izmjene i dopune iz podstava 2 nemaju za posljedicu izmjenu i dopunu postojećih osnovnih zakonskih načela država članica u vezi sa strukturom profesije koja se odnosi na osposobljavanje i uslove pristupa za fizička lica. Pri takvim izmjenama i dopunama poštuje se odgovornost država članica za organizaciju obrazovnih sistema, kao što je utvrđeno u članu 165 stav 1 UFEU.”</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati osnovno osposobljavanje stomatologa</p>	<p>Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>
<p>27 Član 35 mijenja se kako slijedi:</p> <p>(a)stav 1 mijenja se i glasi:</p> <p>„1. Za upis na specijalističko osposobljavanje stomatologa zahtijeva se završeno i potvrđeno osnovno osposobljavanje stomatologa iz člana 34 ili posjedovanje</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane</p>	<p>Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>

<p>dokumenata iz čl. 23 i 37"; (b stav 2 mijenja se kako slijedi:) i podstav 2 mijenja se i glasi: „Redovni specijalistički programi stomatologije traju minimalno tri godine, a izvode se pod nadzorom nadležnih službi ili organa. Uključuju lično učestvovanje stomatologa koji je na specijalizaciji u aktivnosti i odgovornostima predmetne ustanove.”; ii. podstav 3 briše se; (c) dodaju se stavovi koji glase: „4. Komisija je ovlašćena da donosi delegirane akte u skladu s članom 57c radi prilagođavanja minimalnog trajanja osposobljavanja iz stava 2 naučnom i tehnološkom napretku. 5. Kako bi se propisno uzele u obzir promjene u domaćim propisima, pa se s ciljem ažuriranja ove direktive, Komisija ovlašćuje da donese delegirane akte u skladu s članom 57c o uključivanju u tački 5.3.3 Aneksa V novih stomatoloških specijalizacija koje su zajedničke u najmanje dvije petine država članica.”</p>			<p>nadležnih organa koji će propisati specijalističko usavršavanje stomatologa</p>	
<p>28 U članu 37 dodaju se stavovi koji glase: „3. U pogledu dokaza o formalnim kvalifikacijama za stomatologe, države članice priznaju takve dokaze u skladu s članom 21 u slučajevima u kojima su podnosioci zahtjeva započeli svoje osposobljavanje 18. januara 2016. godine ili prije tog datuma. 4. Svaka država članica priznaje dokaz o formalnim kvalifikacijama za doktora medicine izdat u Španiji stručnim licima koja su počela univerzitetsko medicinsko osposobljavanje nakon 1. januara 1986. godine i prije 31. decembra 1997. godine ako im je priložena potvrda koju je izdao španski nadležni organ. Tom potvrdom potvrđuje se da su ispunjeni sljedeći uslovi: (a) dato stručno lice uspješno je završilo najmanje trogodišnji studij, a španski nadležni organ je potvrdio njegovu ekvivalentnost s osposobljavanjem iz člana 34; (b) dato stručno lice u Španiji je stvarno, zakonito i kao</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati stečena prava stomatologa</p>	<p>Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>

<p>glavnu djelatnost obavljalo djelatnosti iz člana 36 najmanje tri uzastopne godine tokom pet godina koje su prethodile izdavanju takve potvrde;</p> <p>(c) dato stručno lice je ovlašćeno da obavlja ili stvarno, zakonito i kao glavnu djelatnost obavlja djelatnosti iz člana 36 pod istim uslovima kao i nosioci dokaza o formalnim kvalifikacijama navedenih za Španiju u tački 5.3.2 Aneksa V."</p>				
<p>29 Član 38 mijenja se kako slijedi:</p> <p>(a) stav 1 mijenja se i glasi:</p> <p>„1. Osposobljavanje veterinaru obuhvata ukupno najmanje pet godina redovnih teorijskih i praktičnih studija, koje uz to može biti izraženo ekvivalentnim ECTS kreditima, na univerzitetu ili ustanovi visokog obrazovanja koje pruža osposobljavanje za koje je priznat ekvivalentan stepen ili koje je pod nadzorom univerziteta, a koje obuhvata najmanje program studija naveden u tački 5.4.1 Aneksa V.</p> <p>Komisija je ovlašćena da donosi delegirane akte u skladu s članom 57c o izmjeni i dopuni liste utvrđene u tački 5.4.1 Aneksa V kako bi ga prilagodila naučnom i tehničkom napretku.</p> <p>Izmjene i dopune iz podstava 2 nemaju za posljedicu izmjenu i dopunu postojećih osnovnih zakonskih načela država članica u vezi sa strukturom profesije koja se odnosi na osposobljavanje i uslove pristupa za fizička lica. Pri takvim izmjenama i dopunama poštuje se odgovornost država članica za organizaciju obrazovnih sistema, kao što je utvrđeno u članu 165 stav 1 UFEU.”;</p> <p>(b) stav 3 mijenja se i glasi:</p> <p>) „3. Osposobljavanje veterinaru obezbjeđuje se da je dato stručno lice steklo sljedeća znanja i vještine:</p> <p>(a) odgovarajuće poznavanje nauke na kojoj se zasnivaju djelatnosti veterinaru i prava Unije koje se odnose na te djelatnosti;</p> <p>(b) odgovarajuće poznavanje strukture, ponašanja i) fizioloških potreba životinja, kao i vještine i</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati osposobljavanje veterinaru</p>	<p>Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>

<p>kompetencije potrebne za njihov uzgoj, prehranu, dobrobit, reprodukciju i higijenu uopšteno;</p> <p>(c) kliničke, epidemiološke i analitičke vještine i kompetencije potrebne za prevenciju, dijagnostiku i liječenje bolesti životinja, uključujući anesteziju, aseptične operacije i bezbolnu smrt, bilo pojedinačno ili u grupama, uključujući posebno poznavanje bolesti prenosivih na ljude;</p> <p>(d) odgovarajuće znanje, vještine i kompetencije za preventivnu medicinu, uključujući kompetencije koje se odnose na pitanja i izdavanje potvrda;</p> <p>(e) primjereno poznavanje higijene i tehnologije za proizvodnju, izradu i stavljanje na tržište hrane za životinje ili hrane životinjskog porijekla, namijenjene prehrani ljudi, uključujući vještine i kompetencije potrebne za razumijevanje i objašnjavanje dobre prakse u toj oblasti;</p> <p>(f) znanje, vještine i kompetencije potrebne za odgovornu i razumnu upotrebu veterinarskih lijekova radi liječenja životinja, kao i obezbjeđivanja bezbjednosti prehrambenog lanca i zaštite životne okoline."</p>				
<p>30 Član 40 mijenja se kako slijedi:</p> <p>(a) u stavu 1 podst. 3 i 4 mijenjaju se i glase: „Komisija je ovlašćena da donosi delegirane akte u skladu s članom 57c o izmjeni i dopuni liste utvrđene u tački 5.5.1 Aneksa V kako bi ga prilagodila naučnom i tehničkom napretku. Izmjene i dopune iz podstava 3 ne smiju imati za posljedicu izmjenu i dopunu postojećih osnovnih zakonskih načela država članica u vezi sa strukturom profesije koja se odnosi na osposobljavanje i uslove pristupa za fizička lica. Pri takvim izmjenama i dopunama poštuje se odgovornost država članica za organizaciju obrazovnih sistema, kao što je utvrđeno u članu 165 Stav 1 UFEU.”;</p> <p>(b) stav 2 mijenja se i glasi:</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati osposobljavanje babica</p>	<p>Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>



<p>) „2. Za upis na osposobljavanje za babice zahtijeva se da je ispunjen jedan od sljedećih uslova:</p> <p>(a)završeno najmanje dvanaestogodišnje opšte obrazovanje ili posjedovanje potvrde kojom se potvrđuje uspjeh na ispitu ekvivalentnog stepena za upis u školu za babice za smjer I;</p> <p>(b posjedovanje dokaza o formalnim kvalifikacijama za) medicinsku sestru za opštu zdravstvenu njegu navedenih za smjer II u tački 5.2.2 Aneksa V.“;</p> <p>(c)stav 3 mijenja se i glasi:</p> <p>„3. Osposobljavanje babica obezbjeđuje da je dato stručno lice steklo sljedeća znanja i vještine:</p> <p>(a)detaljno poznavanje nauka na kojima se zasnivaju djelatnosti babica, naročito poslova babica, akušerstva i ginekologije;</p> <p>(b)odgovarajuće poznavanje etike struke i zakonodavstva relevantnog za obavljanje te profesije;</p> <p>(c)odgovarajuće poznavanje opšteg medicinskog znanja (bioloških funkcija, anatomije i fiziologije), kao i farmakologije u oblasti akušerstva i neonatologije, kao i poznavanje odnosa između zdravstvenog stanja čovjeka i njegovog fizičkog i socijalnog okruženja i njegovog ponašanja;</p> <p>(d) odgovarajuće kliničko iskustvo stečeno u odobrenim ustanovama zahvaljujući kojem babica može samostalno i na svoju odgovornost, do mjere u kojoj je potrebno i izuzevši patološke situacije, voditi prenatalnu brigu, voditi porođaj i njegove posljedice u odobrenim ustanovama i nadzirati porođaj i rođenje, postnatalnu brigu i neonatalno oživljavanje čekajući doktora;</p> <p>(e)odgovarajuće razumijevanje osposobljavanja zdravstvenih radnika i iskustvo u radu s takvim osobljem.“</p>				
<p>3 U članu 41 stav 1 mijenja se i glasi: 1.„1. Dokazi o formalnim kvalifikacijama za babice iz tačke 5.5.2 Aneksa V automatski se priznaju u skladu s članom 21</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići</p>	<p>Do dana pristupanja Crne Gore</p>

<p>ako ispunjavaju bar jedan od sljedećih kriterijuma:</p> <p>(a) osposobljavanje u punoj nastavnoj satnici za babice u trajanju od najmanje tri godine, koje osim toga može biti izraženo ekvivalentnim ECTS kreditima, i koje obuhvata najmanje 4 600 sati teorijskog i praktičnog osposobljavanja, pri čemu trajanje kliničkog osposobljavanja predstavlja najmanje jednu trećinu;</p> <p>(b) osposobljavanje u punoj nastavnoj satnici za babice u trajanju od najmanje dvije godine, koje osim toga može biti izraženo ekvivalentnim ECTS kreditima, i koje obuhvata najmanje 3 600 sati, pod uslovom da lice ima dokaz o formalnim kvalifikacijama za medicinsku sestru za opštu zdravstvenu njegu iz tačke 5.2.2 Aneksa V;</p> <p>(c) osposobljavanje u punoj nastavnoj satnici za babice u trajanju od najmanje 18 mjeseci, koje osim toga može biti izraženo ekvivalentnim ECTS kreditima, i koje obuhvata najmanje 3 000 sati, pod uslovom da lice ima dokaz o formalnim kvalifikacijama za medicinsku sestru za opštu zdravstvenu njegu iz tačke 5.2.2 Aneksa V nakon čega je uslijedila jednogodišnja stručna praksa za koju je izdata potvrda u skladu sa stavom 2.”</p>			<p>donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati postupci za priznavanje dokaza o formalnim kvalifikacijama za babice</p>	<p>Evropskoj uniji</p>
<p>32. Član 43 mijenja se kako slijedi:</p> <p>(a) dodaje se stav koji glasi:</p> <p>„1a. U vezi s dokazima o formalnim kvalifikacijama za babice, države članice priznaju te kvalifikacije u slučajevima u kojima je podnosilac zahtjeva započeo svoje osposobljavanje prije 18. januara 2016. godine, a uslov za pristup takvom osposobljavanju je bio deset godina opšteg školskog obrazovanja ili ekvivalentni stepen za smjer I, ili završeno osposobljavanje za medicinsku sestru za opštu zdravstvenu njegu potvrđeno dokazom o formalnim kvalifikacijama iz tačke 5.2.2 Aneksa V prije započinjanja smjera II osposobljavanja za babice.”;</p> <p>(b) stav 3 briše se;</p> <p>(c) stav 4 mijenja se i glasi:</p> <p>„4. Države članice priznaju dokaze o formalnim</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati stečena prava babica</p>	<p>Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>

<p>kvalifikacijama za babice koji su:</p> <p>(a) bili dodijeljeni u Poljskoj onim bobicama koje su prije 1. maja 2004. godine završile osposobljavanje koje nije ispunjavalo minimalne uslove osposobljavanja navedene u članu 40; i</p> <p>(potvrđeni diplomom „diplomirani“ dobijenom na osnovu posebnog programa usavršavanja sadržanog u: i) članu 11 Zakona od 20. aprila 2004. godine o izmjenama i dopunama Zakona o profesijama medicinske sestre i babice i o nekim drugim pravnim aktima (Službeni list Republike Poljske iz 2004. godine, br. 92, pos. 885 i iz 2007. godine, br. 176, pos. 1237) i Regulativi ministra zdravlja od 11. maja 2004. godine o bližim uslovima sprovođenja studija za medicinske sestre i babice, koje imaju svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi (završni ispit – matura) i maturantkinje su medicinske gimnazije ili stručnih medicinskih škola za profesije medicinske sestre i babice (Službeni list Republike Poljske iz 2004. godine, br. 110, pos. 1170 i iz 2010. godine, br. 65, pos. 420); ili</p> <p>ii članu 53.3 tačka 3 Zakona od 15. jula 2011. godine o profesijama medicinske sestre i babice (Službeni list Republike Poljske iz 2011. godine, br. 174, pos. 1039) i Regulativi ministra zdravlja od 14. juna 2012. godine o bližim uslovima sprovođenja visokog obrazovanja za medicinske sestre i babice, koje imaju svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi (završni ispit – matura) i maturantkinje su srednje medicinske škole ili osposobljavanja nakon srednje škole za profesije medicinske sestre i babice (Službeni list Republike Poljske iz 2012. godine, pos. 770),</p> <p>za potrebe provjere da li je stepen znanja i kompetencija odnosne babice uporediv sa znanjem i kompetencijama babica koje imaju kvalifikacije koje su za Poljsku navedene u tački 5.2.2 Aneksa V.”</p>				
---	--	--	--	--

<p>33 U članu 44 stav 2 mijenja se i glasi:</p> <p>„2. Dokazom o formalnim kvalifikacijama za farmaceuta potvrđuje se osposobljavanje u trajanju od najmanje pet godina, koje uz to može biti izraženo ekvivalentnim ECTS kreditima, i koje obuhvata najmanje:</p> <p>(a) četiri godine redovnog teorijskog i praktičnog osposobljavanja u punoj nastavnoj satnici na univerzitetu ili na visokoškolskoj ustanovi kojem se priznaje ekvivalentan stepen ili koje je pod nadzorom univerziteta;</p> <p>(b tokom ili na kraju teorijskog i praktičnog) osposobljavanja, šestomjesečni pripravnički staž u javnoj apoteci ili u bolnici pod nadzorom farmaceutskog odjeljenja te bolnice.</p> <p>Osposobljavanje iz ovog stava uključuje najmanje program opisan u tački 5.6.1 Aneksa V. Komisija je ovlaštena da donosi delegirane akte u skladu s članom 57c o izmjeni i dopuni liste utvrđene u tački 5.6.1 Aneksa V kako bi ga prilagodila naučnom i tehničkom napretku, uključujući razvoj farmakološke prakse.</p> <p>Izmjene i dopune iz podstava 2 nemaju za posljedicu izmjenu i dopunu postojećih osnovnih zakonskih načela država članica u vezi sa strukturom profesije koja se odnosi na osposobljavanje i uslove pristupa za fizička lica. Pri takvim izmjenama i dopunama poštuje se odgovornost država članica za organizaciju obrazovnih sistema, kao što je utvrđeno u članu 165 stav 1 UFEU.”</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati osposobljavanje farmaceuta</p>	<p>Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>
<p>34 U članu 45 stav 2 mijenja se i glasi:</p> <p>„2. Države članice obezbjeđuju da lica koja posjeduju dokaz o formalnim kvalifikacijama iz farmacije univerzitetskog stepena ili stepena koji je priznat kao identičan ispunjavaju uslove iz člana 44 i da imaju pravo na pristup i obavljanje barem sljedećih djelatnosti pod uslovom da zadovoljavaju, gdje je to prikladno, zahtjeve za dodatnim stručnim iskustvom:</p> <p>(a) priprema farmaceutskog oblika lijekova;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati</p>	<p>Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>

<p>(b) izrada i testiranje lijekova; (c) testiranje medicinskih proizvoda u laboratorijima za testiranje lijekova; (d) skladištenje, čuvanje i distribucija lijekova na veliko; (e) nabavka, priprema, testiranje, skladištenje, distribucija i izdavanje sigurnih i djelotvornih lijekova traženog kvaliteta u javnim apotekama; (f) priprema, testiranje, skladištenje i izdavanje sigurnih i djelotvornih lijekova traženog kvaliteta u bolnicama; (g) informisanje i savjetovanje o samim lijekovima, uključujući i o njihovoj primjerenosti upotrebi; (h) izvještavanje nadležnih organa o neželjenim dejstvima farmaceutskih proizvoda; (i) podrška na individualnoj osnovi za pacijente koji si sami daju lijek; (j) doprinos lokalnim i nacionalnim kampanjama javnog zdravlja.”</p>			<p>obavljanje profesionalne djelatnosti farmaceuta</p>	
<p>35 Član 46 mijenja se i glasi „Član 46 Osposobljavanje arhitekata</p> <p>1. Osposobljavanje arhitekata obuhvata:</p> <p>(a) ukupno najmanje pet godina redovnog studija na univerzitetu ili uporedivoj obrazovnoj ustanovi, koje se završava uspješno položenim ispitom na univerzitetskog tipa; ili</p> <p>(b) najmanje četiri godine redovnog studija na univerzitetu) ili sličnoj obrazovnoj ustanovi, koje se završava uspješno položenim ispitom univerzitetskog tipa, uz priloženu potvrdu o završetku dvogodišnjeg stručnog pripravničkog staža u skladu sa stavom 4.</p> <p>2. Arhitektura mora biti glavni elemenat studija iz stava 1. Studije uravnoteženo pokrivaju teorijske i praktične aspekte arhitektonskog osposobljavanja i obezbjeđuju sticanje najmanje sljedećeg znanja, vještina i kompetencija:</p> <p>(a) sposobnost arhitektonskog projektovanja koje ispunjava estetske i tehničke zahtjeve; (b) odgovarajuće poznavanje istorije arhitekture i teorija i) povezanih umjetnosti, tehnologija i društvenih nauka;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati osposobljavanje arhitekata</p>	<p>Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>

<p>(c) poznavanje likovnih umjetnosti kod uticaja na kvalitet arhitektonskog projektovanja;</p> <p>(d) odgovarajuće poznavanje urbanizma, planiranja i vještina uključenih u proces planiranja;</p> <p>(e) razumijevanje odnosa između ljudi i građevina, između građevina i njihovog okruženja i razumijevanje potrebe da se građevine i prostor međusobno prilagode ljudskim potrebama i mjerama;</p> <p>(f) razumijevanje profesije i uloge arhitekta u zajednici, naročito kod pripreme idejnih osnova koje uvažavaju društvene faktore;</p> <p>(g) razumijevanje metoda istraživanja i metoda za pripremu idejnog plana projekta;</p> <p>(h) razumijevanje strukturnih, arhitektonskih i građevinskih problema povezanih s građevinskim planiranjem;</p> <p>(i) odgovarajuće poznavanje fizičkih problema i tehnologija i funkcije zgrada kako bi njihova unutrašnjost pružala udobnost i zaštitu od klimatskih uticaja u okviru održivog razvoja;</p> <p>(j) potrebne vještine projektovanja, koje omogućavaju ispunjavanje zahtjeva korisnika u okviru granica određenih troškovnim faktorima i građevinskim propisima;</p> <p>(k) odgovarajuće poznavanje djelatnosti, organizacije, propisa i postupaka koji su uključeni u realizaciju projektnih osnova i za povezivanje planova u sistem cjelovitog prostornog planiranja.</p> <p>3. Broj godina akademskog studija iz st. 1 i 2 može osim toga biti izražen ekvivalentnim ECTS kreditima.</p> <p>4. Stručni pripravnički staž iz stava 1 tačka b odvija se tek nakon završene prve tri godine studija. Najmanje godina dana stručnog pripravničkog staža je nadogradnja znanja, vještina i kompetencija stečenih tokom studija iz stava 2. U tu svrhu se stručni pripravnički staž odvija pod nadzorom lica ili organa koji su nadležni organi države članice</p>				
--	--	--	--	--

<p>domaćina za to ovlastila. Takav pripravnički staž koji se nadgleda može da se odvija u bilo kojoj državi. Stručni pripravnički staž ocjenjuje nadležni organ u državi članici domaćinu.”</p>				
<p>36. Član 47 mijenja se i glasi: „Član 47 Odstupanje od uslova osposobljavanja arhitekata Odstupajući od člana 46, sljedeće se isto tako priznaje kao usklađeno sa članom 21: osposobljavanje koje je dio programa socijalnih poboljšanja ili vanrednih univerzitetskih studija koje ispunjavaju zahtjeve iz člana 46 stav 2, što se potvrđuje ispitom iz arhitekture koji položi stručnjak koji je sedam ili više godina radio u oblasti arhitekture, pod nadzorom arhitekta ili arhitektonskog biroa. Taj ispit mora biti na univerzitetskom stepenu i ekvivalentan završnom ispitu iz člana 46 stav 1 tačka b.”</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati odstupanje od uslova osposobljavanja arhitekata</p>	<p>Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>
<p>37 Član 49 mijenja se kako slijedi: (a) dodaje se stav koji glasi: „1a. Stav 1 primjenjuje se i na dokaz o formalnim kvalifikacijama arhitekta naveden u Aneksu V ako je osposobljavanje započelo prije 18. januara 2016. godine”; (b) dodaje se stav koji glasi:) „3. Svaka država članica sljedećim dokazima priznaje isto dejstvo na svojoj teritoriji kao dokazima o formalnim kvalifikacijama koje sama izdaje u svrhu pristupa profesionalnim djelatnostima arhitekta i njihovog obavljanja: dokaz završenog osposobljavanja koje je postojalo 5. avgusta 1985. godine i započeto je najkasnije 17. januara 2014. godine, a pružali su ga ‚Fachhochschulen‘ u Saveznoj Republici Njemačkoj u trajanju od tri godine i koje ispunjava uslove iz člana 46 stav 2 i omogućuje pristup djelatnostima iz člana 48 u toj državi članici pod profesionalnim nazivom ‚arhitekta‘, ako je nakon tog osposobljavanja uslijedilo</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati stečena prava arhitekata</p>	<p>Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>

<p>četvorogodišnje stručno iskustvo u Saveznoj Republici Njemačkoj, što se potvrđuje potvrdom koju izdaje nadležni organ kod koje je registrovan arhitekta koji želi da ima koristi od odredaba ove direktive.”</p>				
<p style="text-align: center;">Poglavlje IIIA Automatsko priznavanje na osnovu zajedničkih načela osposobljavanja <i>Član 49a</i> Zajednički okvir osposobljavanja</p> <p>1. Za potrebe ovog člana ‚zajednički okvir osposobljavanja‘ znači zajednički skup minimalnog znanja, vještina i kompetencija potrebnih za obavljanje određene profesije. Zajednički okvir osposobljavanja ne zamjenjuje domaće programe osposobljavanja osim ako država članica odluči drugačije prema domaćem pravu. Za potrebe pristupa profesiji i njenog obavljanja u državama članicama koje regulišu tu profesiju, država članica priznaje dokazima o stručnim kvalifikacijama stečenim na osnovu takvog okvira jednaku valjanost na svojoj teritoriji kao dokazima o formalnim kvalifikacijama koje sama izdaje, pod uslovom da takav okvir ispunjava uslove utvrđene u stavu 2.</p> <p>2. Zajednički okvir osposobljavanja u skladu je sa sljedećim uslovima:</p> <p>(a) zajednički okvir osposobljavanja omogućava većem broju stručnjaka mobilnost po državama članicama;</p> <p>(b) profesija na koju se primjenjuje zajednički okvir osposobljavanja, ili obrazovanje i osposobljavanje koji dovode do profesije, regulisani su u najmanje jednoj trećini država članica;</p> <p>(c) zajednički skup znanja, vještina i kompetencija koje spajaju znanje, vještine i kompetencije potrebne u sistemima obrazovanja i osposobljavanja primjenljivim u najmanje jednoj trećini država članica; nebitno je da li su znanja, vještine ili kompetencije stečene kao dio opšteg osposobljavanja na univerzitetu ili instituciji visokog</p>	<p style="text-align: center;">Automatsko priznavanje po osnovu zajedničkog okvira za osposobljavanje Član 42</p> <p>(1) Profesionalna kvalifikacija za obavljanje određene regulisane profesije može se priznati na osnovu zajedničkog okvira za osposobljavanje.</p> <p>(2) Zajednički okvir za osposobljavanje iz stava 1 ovog člana predstavlja skup minimalnog znanja, vještina i kompetencija potrebnih za obavljanje određene profesije odnosno djelatnosti i uvodi se za automatsko priznavanje profesionalnih kvalifikacija na osnovu zajedničkih načela.</p> <p>(3) Dokazi o formalnim kvalifikacijama koji su stečeni na osnovu zajedničkog okvira kvalifikacija izjednačavaju se sa dokazima o formalnim kvalifikacijama koje je izdao nadležni organ države ugovornice.</p> <p>(4) Postojanje zajedničkog okvira osposobljavanja za određenu profesiju odnosno djelatnost ne zamjenjuje programe osposobljavanja koji se sprovode u Crnoj Gori.</p> <p style="text-align: center;">Primjena zajedničkog okvira za osposobljavanje u Crnoj Gori Član 43</p> <p>(1) Nadležni organ ili nadležno udruženje mogu da podnesu predlog za uspostavljanje zajedničkog okvira za osposobljavanje, ako ispunjava uslove koje utvrđuje Evropska komisija.</p> <p>(2) Predlog iz stava 1 ovog člana dostavlja se Evropskoj komisiji.</p> <p>(3) Crna Gora nije u obavezi da primijeni zajednički okvir za osposobljavanje na svojoj teritoriji, niti da automatski prizna stručne kvalifikacije stečene posredstvom ovog</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		

<p>obrazovanja ili kao dio stručnog osposobljavanja;</p> <p>(d) zajednički okvir osposobljavanja zasniva se na nivoima EQF-a, kako je definisan u Aneksu II Preporuke Evropskog parlamenta i Savjeta od 23. aprila 2008. godine o uspostavljanju evropskog okvira kvalifikacija za doživotno učenje;</p> <p>(e) predmetna profesija nije obuhvaćena drugim zajedničkim okvirom osposobljavanja niti se automatski priznaje u okviru Glave III Poglavlje III;</p> <p>(f) zajednički okvir osposobljavanja pripremljen je nakon prikladnog transparentnog postupka, što uključuje i relevantne zainteresovane strane iz država članica ako profesija nije regulisana;</p> <p>(g) zajednički okvir osposobljavanja omogućava državljanima bilo koje države članice da ispune uslove za sticanje stručnih kvalifikacija u tom okviru bez potrebe da prije toga budu članovi bilo koje stručne organizacije ili prijavljeni pri takvoj organizaciji.</p> <p>3. Predstavničke stručne organizacije na nivou Unije, kao i domaće stručne organizacije ili nadležni organi iz najmanje jedne trećine država članica mogu Komisiji da podnesu predloge za zajedničke okvire osposobljavanja koji ispunjavaju uslove utvrđene u stavu 2.</p> <p>4. Komisija je ovlašćena da donosi delegirane akte u skladu s članom 57c kako bi uspostavila zajednički okvir osposobljavanja za određenu profesiju na osnovu uslova utvrđenih u stavu 2 ovog člana.</p> <p>5. Država članica oslobođena je obaveze uvođenja zajedničkog okvira osposobljavanja iz stava 4 na svojoj teritoriji i obaveze automatskog priznavanja stručnih kvalifikacija stečenih unutar tog zajedničkog okvira osposobljavanja ako se ispuni jedan od sljedećih uslova:</p> <p>(a) na njenoj teritoriji ne postoje institucije obrazovanja ili osposobljavanja koje nude takvo osposobljavanje za predmetnu profesiju;</p> <p>(b) uvođenje zajedničkog okvira osposobljavanja nepovoljno bi uticalo na organizaciju sistema obrazovanja i stručnog</p>	<p>okvira, ako:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) na teritoriji Crne Gore ne postoje ustanove obrazovanja ili osposobljavanja koje nude takvo osposobljavanje za odgovarajuću profesiju; 2) uvođenje zajedničkog okvira osposobljavanja bi nepovoljno uticalo na organizaciju sistema obrazovanja i stručnog osposobljavanja; 3) postoje znatne razlike između zajedničkog okvira osposobljavanja i osposobljavanja koje se zahtijeva na teritoriji Crne Gore, što predstavlja rizik po javni interes, javnu bezbjednost, javno zdravlje ili bezbjednost korisnika usluga ili za zaštitu životne sredine. 			
---	--	--	--	--

<p>osposobljavanja;</p> <p>(c) postoje znatne razlike između zajedničkog okvira osposobljavanja i osposobljavanja koje se zahtijeva na njenoj teritoriji, što uključuje ozbiljan rizik za javnu politiku, javnu bezbjednost, javno zdravlje ili bezbjednost primaoca usluga ili za zaštitu životne sredine.</p> <p>6. Države članice u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu delegiranog akta iz stava 4 obavještavaju Komisiju i ostale države članice o:</p> <p>(a) domaćim kvalifikacijama, i prema potrebi domaćim profesionalnim nazivima, koji su u skladu sa zajedničkim okvirom osposobljavanja; ili</p> <p>(b) svakom korišćenju oslobođenja navedenom u stavu 5, zajedno s obrazloženjem o tome koji od uslova iz tog stava su ispunjeni. Komisija u roku od tri mjeseca može zatražiti dodatno obrazloženje ako smatra da država članica nije pružila opravdanje da je jedan od ovih uslova ispunjen ili je opravdanje bilo nedovoljno. Država članica na svaki takav zahtjev odgovara u roku od tri mjeseca.</p> <p>Komisija može donijeti akt za sprovođenje za izradu liste domaćih stručnih kvalifikacija i domaćih profesionalnih naziva koji imaju korist od automatskog priznavanja unutar zajedničkog okvira osposobljavanja donesenog u skladu sa stavom 4.</p> <p>7. Ovaj član primjenjuje se i na specijalizacije profesije, pod uslovom da se takve specijalizacije tiču profesionalnih djelatnosti pristup kojima je, kao i obavljanje istih, regulisan u državama članicama, ako profesija već podliježe automatskom priznavanju u okviru Glave III Poglavlje III, ali ne i predmetna specijalizacija.</p>				
<p style="text-align: center;">Član 49b</p> <p style="text-align: center;">Zajednički testovi osposobljenosti</p> <p>1. Za potrebe ovog člana, „zajednički test osposobljenosti“ znači standardizovana provjera osposobljenosti koja je dostupna u državama članicama učesnicama i rezervisana za nosioce određenih stručnih kvalifikacija. Uspješno polaganje takvog ispita u državi članici omogućava nosiocu određenih</p>	<p style="text-align: center;">Automatsko priznavanje na osnovu zajedničkog testa osposobljenosti</p> <p style="text-align: center;">Član 44</p> <p>(1) Profesionalna kvalifikacija za obavljanje regulisane profesije može se priznati na osnovu zajedničkog testa osposobljenosti.</p> <p>(2) Zajednički test osposobljenosti je standardizovana</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>stručnih kvalifikacija da obavljaju profesiju u svakoj predmetnoj državi članici domaćinu pod istim uslovima kao nosioci stručnih kvalifikacija stečenih u toj državi članici.</p> <p>2. Zajednički test osposobljenosti u skladu je sa sljedećim uslovima:</p> <p>(a) zajednički test osposobljenosti omogućava većem broju stručnjaka mobilnost po državama članicama;</p> <p>(b) profesija na koju se zajednički test osposobljenosti primjenjuje, ili obrazovanje i osposobljavanje koji dovode do predmetne profesije, regulisani su u najmanje jednoj trećini država članica;</p> <p>(c) zajednički test osposobljenosti pripremljen je nakon prikladnog transparentnog postupka, što uključuje i relevantne zainteresovane strane iz država članica ako profesija nije regulisana;</p> <p>(d) zajednički test osposobljenosti omogućava državljanima bilo koje države članice da učestvuju u takvom testiranju i praktičnoj organizaciji takvih testova u državama članicama bez potrebe da prije toga budu članovi bilo koje stručne organizacije ili prijavljeni pri takvoj organizaciji.</p> <p>3. Predstavničke stručne organizacije na nivou Unije, kao i domaće stručne organizacije ili nadležni organi iz najmanje jedne trećine država članica mogu Komisiji podnijeti predloge za zajedničke testove osposobljenosti koji ispunjavaju uslove utvrđene u stavu 2.</p> <p>4. Komisija je ovlaštena da donosi delegirane akte u skladu s članom 57c kako bi odredila sadržaj zajedničkog testa osposobljenosti i uslova potrebnih za učestvovanje u testiranju i uspješno polaganje testa.</p> <p>5. Država članica oslobođena je obaveze organizovanja zajedničkog testa osposobljenosti iz stava 4 na svojoj teritoriji i obaveze automatskog priznavanja kvalifikovanih stručnjaka koji su položili zajednički test osposobljenosti ako se ispuni jedan od sljedećih uslova:</p> <p>(a) predmetna profesija nije regulisana na njoj teritoriji;</p> <p>(b) sadržaj zajedničkog testa osposobljenosti neće dovoljno ublažiti ozbiljan rizik za javno zdravlje ili bezbjednost</p>	<p>provjera osposobljenosti koja je dostupna u državama ugovornicama i koja se primjenjuje na lica koja posjeduju profesionalne kvalifikacije za obavljanje određenih profesija, odnosno djelatnosti.</p> <p>(3) Polaganje zajedničkog testa osposobljenosti u državi ugovornici omogućava licu iz stava 1 ovog člana da obavlja profesiju, odnosno djelatnost u drugoj državi ugovornici pod istim uslovima koje imaju njeni državljani.</p> <p style="text-align: center;">Primjena zajedničkog testa osposobljenosti u Crnoj Gori</p> <p style="text-align: center;">Član 45</p> <p>(1) Nadležni organ ili nadležno udruženje mogu da podnesu predlog za zajednički test osposobljenosti, ako ispunjava uslove koje utvrđuje Evropska komisija.</p> <p>(2) Predlog iz stava 1 ovog člana dostavlja se Evropskoj komisiji.</p> <p>(3) Crna Gora nije u obavezi da primijeni zajednički test osposobljenosti na svojoj teritoriji, niti da automatski prizna stručne kvalifikacije stečene posredstvom ovog testa, ako:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) profesija nije regulisana na teritoriji Crne Gore; 2) sadržaj zajedničkog testa osposobljenosti može da predstavlja rizik za javno zdravlje ili bezbjednost korisnika usluga na teritoriji Crne Gore; 3) sadržaj zajedničkog testa osposobljenosti učinio bi pristup profesiji znatno manje privlačnim u poređenju sa zahtjevima za obavljanje određene profesije u Crnoj Gori. 			
--	---	--	--	--

<p>primaoca usluga, koji su relevantni na njenoj teritoriji;</p> <p>(c) sadržaj zajedničkog testa osposobljenosti učinio bi pristup profesiji znatno manje privlačnim u poređenju s domaćim zahtjevima.</p> <p>6. Države članice u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu delegiranog akta iz stava 4 obavještavaju Komisiju i druge države članice o:</p> <p>(a) kapacitetu dostupnom za organizovanje takvih testova; ili</p> <p>(b) svakom korišćenju oslobođenja iz stava 5, zajedno sa obrazloženjem koji od uslova iz tog stava su ispunjeni. Komisija u roku od tri mjeseca može zatražiti dodatno obrazloženje ako smatra da država članica nije pružila opravdanje da je jedan od ovih uslova ispunjen ili je opravdanje bilo nedovoljno. Država članica na svaki takav zahtjev odgovara u roku od tri mjeseca.</p> <p>Komisija može donijeti akt za sprovođenje u kojem bi se navele države članice u kojima će se organizovati zajednički testovi osposobljenosti usvojeni u skladu sa stavom 4, učestalosti testova tokom kalendarske godine i druge mjere potrebne za organizaciju zajedničkih testova osposobljenosti u državama članicama.</p>				
<p>U članu 50 dodaju se stavovi koji glase:</p> <p>„3a. U slučaju opravdanje sumnje, država članica domaćin može da zahtijeva od nadležnog organa države članice potvrdu činjenice da podnosiocu zahtjeva nije prekinuto ili zabranjeno obavljanje profesije zbog teže povrede pravila struke ili osude za krivična djela povezanih s obavljanjem njegovih profesionalnih djelatnosti.</p> <p>3b. Razmjena informacija između nadležnih organa različitih država članica u okviru ovog člana odvija se putem sistema IMI.”</p>	<p style="text-align: center;">Provjeravanje dokaza Član 21</p> <p>(3) U slučaju opravdane sumnje, nadležni organ može od nadležnog organa druge države ugovornice da zatraži potvrdu da podnosilac zahtjeva nema prekid ili zabranu obavljanja profesije zbog teže povrede pravila struke ili zbog osude za krivično djelo povezano sa obavljanjem profesije odnosno profesionalne djelatnosti.</p> <p>(4) Razmjena informacija između nadležnih organa država ugovornica vrši se preko sistema IMI, u skladu sa ovim zakonom.</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		
<p>40. U članu 52 dodaje se stav koji glasi:</p> <p>„3. Država članica ne može rezervirati korišćenje profesionalnog naziva za nosioce stručnih kvalifikacija ako nije o udruženju ili organizaciji obavijestila Komisiju i</p>	<p style="text-align: center;">Upotreba naziva profesije Član 11</p> <p>(3) Nadležni organ može da ograniči upotrebu određenog naziva profesije na imaoce profesionalnih kvalifikacija, ako je o udruženju ili organizaciji iz člana 22</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		

<p>druge države članice u skladu s članom 3 stav 2.”</p>	<p>ovog zakona službeno obavijestio Evropsku komisiju i druge države ugovornice.</p>			
<p>Član 53 mijenja se i glasi: „Član 53 Znanje jezika 1. Stručnjaci kojima su priznate stručne kvalifikacije moraju znati jezike koji su potrebni za obavljanje profesije u zemlji članici domaćinu. 2. Država članica obezbjeđuje da su sve kontrole koje sprovodi nadležni organ ili koje se sprovode pod njegovim nadzorom, za kontrolu usklađenosti s obavezom iz stava 1, ograničene na znanje jednog službenog jezika države članice domaćina ili jednog administrativnog jezika države članice domaćina, pod uslovom da je on i službeni jezik Unije. 3. Kontrole koje se sprovode u skladu sa stavom 2 mogu se nametnuti ako profesija koja će se obavljati utiče na bezbjednost pacijenata. Kontrole se mogu nametnuti za druge profesije u slučajevima u kojima postoji ozbiljna i konkretna sumnja o dovoljnom znanju jezika stručnjaka u odnosu na profesionalne djelatnosti koje taj stručnjak namjerava da obavlja. Kontrole se mogu sprovoditi samo nakon izdavanja evropske profesionalne kartice u skladu s članom 4d ili nakon priznavanja stručnih kvalifikacija, zavisno od slučaja. 4. Sve kontrole znanja jezika srazmjerne su djelatnosti koja će se obavljati. Predmetni stručnjak ima pravo žalbe na takve kontrole prema domaćem pravu.”</p>	<p>Znanje jezika Član 13 (4) Stručnjak kojem je u Crnoj Gori priznata profesionalna kvalifikacija za obavljanje regulisane profesije mora znati crnogorski jezik ili neki od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u onom obimu dovoljnom za bavljenje tom profesijom. (5) Nadležni organ može sprovesti provjeru znanja jezika za one profesije koje mogu da utiču na zdravlje pacijenata ili za druge profesije u slučajevima kada postoji opravdana sumnja o dovoljnom znanju jezika stručnjaka u odnosu na njegove profesionalne djelatnosti. (6) Provjera znanja jezika iz stava 2 ovog člana može da se sprovede tek nakon priznavanja profesionalne kvalifikacije odnosno nakon izdavanja Evropske profesionalne kartice u skladu sa odredbama čl. 57 do 65 ovog zakona.</p> <p>Primjena pravila upravnog postupka Član 4 (1) U postupku priznavanja profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku koje se odnose na skraćeni postupak, ako ovim zakonom nije drukčije uređeno.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>U Glavi IV dodaje se član koji glasi: „Član 55a Priznavanje stručnog pripravničkog staža 1. Ako se za pristup regulisanoj profesiji u matičnoj državi članici zahtijeva da je završen stručni pripravnički staž, nadležni organ matične države članice, prilikom razmatranja zahtjeva za odobrenje obavljanja regulisane profesije, priznaje stručni pripravnički staž obavljen u drugoj državi članici pod uslovom da je pripravnički staž u skladu s</p>	<p>Priznavanje profesionalnog staža Član 14 (1) Ako se za pristup regulisanoj profesiji u Crnoj Gori zahtijeva završen pripravnički staž, nadležni organ priznaje pripravnički staž koji je obavljen u drugoj državi ugovornici ili u trećoj državi, pod uslovom da je pripravnički staž obavljen u skladu sa smjernicama iz stava 3 ovog člana.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>objavljenim smjernicama iz stava 2 i uzima u obzir stručni pripravnički staž obavljen u trećoj državi. Međutim, države članice mogu u domaćim propisima odrediti razumno ograničenje trajanja dijela stručnog pripravničkog staža koji se može obaviti u inostranstvu.</p> <p>2. Priznavanje stručnog pripravničkog staža ne zamjenjuje postojeće zahtjeve da se položi ispit kako bi se ostvario pristup predmetnoj profesiji. Nadležni organ objavljuje smjernice za organizaciju i priznavanje stručnog pripravničkog staža obavljenog u drugoj državi članici ili trećoj državi, naročito u vezi s ulogom supervizora stručnog pripravničkog staža.”</p>	<p>(2) Priznavanje pripravničkog staža iz stava 1 ovog člana ne zamjenjuje postojeće zahtjeve da se položi stručni ispit kako bi se ostvario pristup regulisanoj profesiji.</p> <p>(3) Nadležni organ na internet stranici objavljuje smjernice o organizaciji i priznavanju profesionalnog staža sprovedenog u drugoj državi ugovornici ili u trećoj državi, naročito u vezi sa ulogom koju ima supervizor pripravničkog staža.</p> <p>(4) Nadležni organ može da ograniči trajanje dijela pripravničkog staža koje se može obaviti van Crne Gore u skladu sa posebnim propisom.</p>			
<p>43. Naslov Glave V mijenja se i glasi:</p> <p style="text-align: center;">„GLAVA V</p> <p style="text-align: center;">ADMINISTRATIVNA SARADNJA I ODGOVORNOST PREMA GRAĐANIMA ZA SPROVOĐENJE“</p>				
<p>Član 56 mijenja se kako slijedi:</p> <p>u stavu 2 podstav 1 mijenja se i glasi:</p> <p>„Nadležni organi države članice domaćina i matične države članice razmjenjuju podatke o preduzetim disciplinskim mjerama ili krivičnim sankcijama i bilo kakvim drugim teškim i posebnim okolnostima koje bi mogle uticati na obavljanje djelatnosti iz ove direktive. Pri tome poštuju pravila o zaštiti ličnih podataka predviđena u Direktivi 95/46/EZ i Direktivi 2002/58/EZ.</p> <p>(b) dodaje se stav koji glasi:</p> <p style="padding-left: 20px;">„2a. Za potrebe st. 1 i 2, nadležni organi koriste sistem IMI.“</p> <p>(stav 4 mijenja se i glasi:</p> <p>^c „4. Svaka država članica određuje koordinatora za</p>	<p>VII. ADMINISTRATIVNA SARADNJA I OBAVJEŠTAVANJE Saradnja nadležnih organa Član 66</p> <p>(1) Nadležni organi država ugovornica porijekla i nadležni organi država ugovornica domaćina, putem sistema IMI, međusobno razmjenjuju podatke o izrečenim disciplinskim mjerama ili krivičnim sankcijama odnosno drugim mjerama na osnovu kojih je stručnjaku zabranjeno ili ograničeno obavljanje profesije, kao i o konačnim odnosno pravosnažnim odlukama protiv imaoca kartice.</p> <p>(2) Razmjena podataka obuhvata sljedeće podatke stručnjaka odnosno pružaoca usluga: ime, datum i mjesto rođenja, država osnivanja, telefonski broj, e-adresa, adresa (država, regija, mjesto, poštanski</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>) djelatnosti nadležnih organa iz stava 1 i o tome obavještava ostale države članice i Komisiju.</p> <p>Dužnosti koordinatora su sljedeće:</p> <p>(a) promovisanje jedinstvene primjene ove direktive;</p> <p>(b) sakupljanje svih informacije koje su relevantne za primjenu ove direktive, kao što su informacije o uslovima pristupa regulisanim profesijama u državama članicama;</p> <p>(c) razmatranje predloga za zajedničke okvire osposobljavanja i zajedničke testove osposobljenosti;</p> <p>(d) razmjenjivanje informacije i najbolje prakse u svrhu optimizacije kontinuiranog profesionalnog razvoja u državama članicama;</p> <p>(e) razmjenjivanje informacije i najbolje prakse o primjeni dopunskih mjera iz člana 14.</p> <p>Za potrebe izvršavanja dužnosti iz tačke b ovog stava, koordinatori mogu da traže pomoć centara za pomoć iz člana 57b.”</p>	<p>broj, ulica i kućni broj), podaci o profesiji i nazivu profesije, državljanstvo, podaci o obavljanju profesije odnosno djelatnosti, podaci o osposobljavanju, podaci o članstvu u udruženjima i upisima u registar, podaci o radnom iskustvu, podaci o poslovima koje obavlja kod poslodavca, podaci o osiguranju odnosno finansijskoj garanciji, podaci u vezi sa informacijama koje je pružalac usluga garantovao korisnicima, podaci o zastupnicima, podaci o likvidnosti ili stečaju i podaci o dostavljenim dokazima.</p> <p>(3) Nadležni organi iz stava 1 ovog člana moraju obezbijediti tajnost razmijenjenih podataka i u svom radu poštovati posebne propise o zaštiti ličnih podataka.</p> <p>(4) Nadležni organi iz stava 1 ovog člana koriste podatke iz stava 2 ovog člana koji su potrebni za obradu pojedinog slučaja.</p> <p style="text-align: center;">Nacionalni koordinatori Član 67</p> <p>(1) Ministarstvo određuje lica koja će obavljati poslove nacionalnih koordinatora (u daljem tekstu: koordinatori).</p> <p>(2) Zadaci koordinatora su:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) podsticanje jedinstvenog sprovođenja ovog zakona za sve regulisane profesije odnosno profesionalne djelatnosti na koje se odnose; 2) pribavljanje svih informacija relevantnih za primjenu ovog zakona, kao što su podaci o uslovima pristupa regulisanim profesijama u državama ugovornicama; 3) razmatranje prijedloga za zajedničke okvire osposobljavanja i zajedničke testove osposobljenosti; 			
--	--	--	--	--

	<p>4) razmjena informacija i dobre prakse između država ugovornica u području trajnog profesionalnog razvoja u regulisanim profesijama u skladu sa ovim zakonom;</p> <p>5) razmjena informacija i dobre prakse u primjeni dopunskih mjera propisanih ovim zakonom.</p> <p>(3) Koordinator kod sprovođenja zadataka iz stava 1 tačka 2 ovog člana sarađuju sa Centrom za pomoć iz člana 70 ovog zakona.</p>			
<p>45. Dodaje se član koji glasi: „Član 56a Mehanizam upozoravanja</p> <p>1. Nadležni organi države članice obavještavaju nadležne organe svih ostalih država članica o stručnjaku kome su nacionalni nadležni organi ili sudovi u cjelosti ili djelimično ograničili ili zabranili, čak i privremeno, obavljanje sljedećih profesionalnih djelatnosti na teritoriji te države članice:</p> <p>(a) doktor medicine i opšte prakse koji posjeduje dokaz o formalnim kvalifikacijama iz tač. 5.1.1 i 5.1.4 Aneksa V;</p> <p>(b) doktor medicine specijalista koji posjeduje naziv iz tačke 5.1.3 Aneksa V;</p> <p>(c) medicinska sestra za opštu zdravstvenu njegu koja posjeduje dokaz o formalnim kvalifikacijama iz tačke 5.2.2 Aneksa V;</p> <p>(d) stomatolog koji posjeduje dokaz o formalnim kvalifikacijama iz tačke 5.3.2 Aneksa V;</p> <p>(e) stomatolog specijalista koji posjeduje dokaz o formalnim kvalifikacijama iz tačke 5.3.3 Aneksa V;</p> <p>(f) veterinar koji posjeduje dokaz o formalnim kvalifikacijama iz tačke 5.4.2 Aneksa V;</p> <p>(g) babica koja posjeduje dokaz o formalnim kvalifikacijama iz tačke 5.5.2 Aneksa V;</p> <p>(h) farmaceut koji posjeduje dokaz o formalnim kvalifikacijama iz tačke 5.6.2 Aneksa V;</p> <p>(i) nosioci svjedočanstava iz tačke 2 Aneksa VII kojima se potvrđuje da je nosilac završio osposobljavanje koje</p>	<p>Mehanizam upozoravanja Član 68</p> <p>(1) Nadležni organi upozoravaju nadležne organe svih drugih država ugovornica na stručnjaka kojem su sudovi ili drugi odgovarajući organi ograničili ili zabranili obavljanje regulisane profesije ili profesionalne djelatnosti u cjelini ili djelimično na teritoriji Crne Gore, ili kada se radi o privremenoj zabrani:</p> <p>1) za profesiju doktora medicine, medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu, stomatologe, veterinare, babice, farmaceute i arhitekta, koji ispunjavaju uslove na osnovu minimalnih uslova osposobljavanja;</p> <p>2) za druge stručnjake koji obavljaju regulisanu profesiju ili profesionalnu djelatnost koje utiču na bezbjednost pacijenata, ako obavljaju profesiju koja je regulisana u Crnoj Gori;</p> <p>3) za stručnjake koji obavljaju regulisane profesije ili profesionalne djelatnosti povezane sa obrazovanjem maloljetnika, uključujući predškolsko vaspitanje i obrazovanje, ako obavljaju profesiju koja je regulisana u Crnoj Gori.</p> <p>(2) Nadležni organi država ugovornica dostavljaju podatke u formi upozorenja preko sistema IMI najkasnije u roku od tri dana od dana konačne odnosno pravosnažne odluke koja stručnjaku ograničava ili zabranjuje obavljanje regulisane profesije odnosno profesionalnih djelatnosti</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>ispunjava odgovarajuće minimalne uslove iz čl. 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 ili 44, ali koje je započelo prije referentnih datuma kvalifikacija navedenih u tač. 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 i 5.6.2 Aneksa V;</p> <p>(j) nosioci svjedočanstava o stečenim pravima iz čl. 23, 27, 29, 33, 33a, 33b i 33c;</p> <p>(k) drugi stručnjaci koji obavljaju djelatnosti koje utiču na bezbjednost pacijenta ako stručnjak obavlja profesiju regulisanu u toj državi članici;</p> <p>(l) stručnjaci koji obavljaju djelatnosti povezane s obrazovanjem maloljetnih lica, uključujući i brigu o djeci i predškolsko obrazovanje, ako stručnjak obavlja profesiju regulisanu u toj državi članici.</p> <p>2. Nadležni organi šalju informacije iz stava 1 upozorenjem putem sistema IMI najkasnije tri dana nakon dana donošenja odluke o ograničenju ili potpunoj ili djelimičnoj zabrani obavljanja profesionalne djelatnosti odnosnog stručnjaka. Informacija je ograničena na sljedeće:</p> <p>(a) identitet stručnjaka;</p> <p>(b) predmetnu profesiju;</p> <p>(c) informacije o državnom organu ili sudu koji donosi odluku o ograničenju ili zabrani;</p> <p>(d) opseg ograničenja ili zabrane; i</p> <p>(e) period tokom kog se primjenjuje ograničenje ili zabrana.</p> <p>3. Nadležni organi predmetne države članice najkasnije tri dana nakon dana donošenja sudske odluke upozorenjem putem sistema IMI obavještavaju nadležne organe svih ostalih država članica o identitetu stručnjaka koji je podnio zahtjev za priznavanje kvalifikacija na osnovu ove direktive i za kog su potom sudovi utvrdili da je koristio falsifikovane dokaze o stručnim kvalifikacijama u ovom kontekstu.</p> <p>4. Obrada ličnih podataka za potrebe razmjene informacija iz st. 1 i 3 izvršava se u skladu s Direktivom 95/46/EZ i Direktivom 2002/58/EZ. Obrada ličnih podataka od strane Komisije izvršava se u skladu s Regulativom (EZ) br. 45/2001.</p> <p>5. Nadležni organi država članica obavještavaju se bez odlaganja kada zabrana ili ograničenje iz stava 1 istekne. U tu svrhu, od nadležnog organa države članice koji šalje</p>	<p>u cjelini ili djelimično.</p> <p>(3) Nadležni organi države ugovornice najkasnije tri dana od dana donošenja sudske odluke, upozorenjem putem sistema IMI obavještavaju nadležne organe drugih država članica o identitetu stručnjaka koji je podnio zahtjev za priznavanje kvalifikacija i za kog su sudovi utvrdili da je koristio falsifikovane dokaze o profesionalnim kvalifikacijama.</p> <p>(4) Nadležni organi države ugovornice odmah obavještavaju nadležne organe drugih država ugovornica o prestanku zabrane ili ograničenja iz stava 1 ovog člana, zaključno sa danom prestanka i izmjene datuma o zabrani ili ograničenju obavljanja regulisane profesije odnosno profesionalnih djelatnosti.</p> <p>(5) Nadležni organi države ugovornice o izdatom upozorenju iz stava 1 ovog člana obavještavaju stručnjaka.</p> <p>(6) Stručnjak ima pravo na naknadu štete u skladu sa posebnim zakonom, ako mu je zbog pogrešnog upozorenja bila prouzrokovana šteta.</p> <p>(7) Podaci u vezi sa upozorenjem mogu se u sistemu IMI obrađivati samo dok su važeći, a brišu se najkasnije u roku od tri dana od dana prijema obavještenja o prekidu ili nakon isteka zabrane ili ograničenja iz stava 1 ovog člana.</p>			
---	--	--	--	--

<p>informacije u skladu sa stavom 1 isto tako se zahtijeva da obavijesti o datumu isteka i svakoj sljedećoj promjeni tog datuma.</p> <p>6. Države članice obezbjeđuju da stručnjaci, u pogledu kojih se šalju upozorenja drugim državama članicama, budu pisanim putem obaviješteni o odlukama o upozorenju u isto vrijeme kad se o upozorenju odluči, da mogu u okviru domaćeg prava podnijeti žalbu na odluku ili podnijeti zahtjev za ispravljanje takvih odluka i imaju pristup pravnim lijekovima u vezi s bilo kakvom štetom koju su prouzrokovala lažna upozorenja poslata drugim državama članicama. U takvim se slučajevima navodi da odluka o upozorenju podliježe postupku koji je pokrenuo stručnjak.</p> <p>7. Podaci o upozorenjima mogu se obrađivati u sistemu IMI sve dok su važeći. Upozorenja se brišu u roku od tri dana od dana donošenja odluke o poništenju ili od isteka zabrane ili ograničenja iz stava 1.</p> <p>8. Komisija donosi akte za sprovođenje za primjenu mehanizma upozorenja. Ti akti za sprovođenje sadrže odredbe o organima koja imaju pravo da šalju i primaju upozorenja i o povlačenju i okončanju upozorenja i o mjerama za obezbjeđivanje sigurnosti obrade. Ti akti za sprovođenje donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 58 stav 2."</p>				
<p>Član 57 mijenja se i glasi: i, član 57</p> <p>Centralni pristup informacijama putem interneta</p> <p>1. Države članice obezbjeđuju da su sljedeće informacije dostupne na internetu putem jedinstvenih kontakt tačaka iz člana 6 Direktive Evropskog parlamenta i Savjeta 2006/123/EZ od 12. decembra 2006. godine o uslugama na unutrašnjem tržištu i da se redovno ažuriraju:</p> <p>(a) lista svih regulisanih profesija u državi članici uključujući i kontakt podatke nadležnih organa za svaku regulisanu profesiju i centre za pomoć iz člana 57b;</p> <p>(b) lista profesija za koje je dostupna evropska profesionalna kartica, funkcionisanje te kartice, uključujući sve</p>	<p>Objava i pristup informacijama Član 69</p> <p>(1) Jedinstvenu kontakt tačku uspostavlja organ državne uprave nadležan za poslove ekonomije.</p> <p>(2) Jedinstvena kontakt tačka sadrži sljedeće informacije koje se redovno ažuriraju:</p> <p>1) spisak regulisanih profesija u Crnoj Gori, zajedno sa podacima nadležnih organa za svaku regulisanu profesiju i podacima Centra za pomoć iz člana 70 ovog zakona;</p> <p>2) spisak profesija za koja je na raspolaganju kartica, kao i troškovi postupka priznavanja profesionalnih</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>povezane naknade koje stručnjaci treba da plate, i nadležni organi koji izdaju tu karticu;</p> <p>(c) lista svih profesija za koje država članica primjenjuje član 7 stav 4 na osnovu domaćih zakona i drugih propisa;</p> <p>(d) lista regulisanog obrazovanja i osposobljavanja i osposobljavanja s posebnom strukturom iz člana 11 tačka c podtačka ii;</p> <p>(e) zahtjeve i postupke iz čl. 7, 50, 51 i 53 za profesije regulisane u državi članici, uključujući sve povezane naknade koje plaćaju građani i dokumente koje građani podnose nadležnim organima;</p> <p>(f) pojedinosti o tome kako u okviru domaćih zakona i drugih propisa može da se žali na odluke nadležnih organa donesene na osnovu ove direktive.</p> <p>2. Države članice obezbjeđuju da se informacije iz stava 1 pružaju korisnicima na jasan i sveobuhvatan način, da su lako dostupne na daljinu i elektronskim putem i da se redovno ažuriraju.</p> <p>3. Države članice obezbjeđuju da se na svaki zahtjev za informaciju upućen jedinstvenoj kontak tački odgovori što je prije moguće.</p> <p>4. Države članice i Komisija preduzimaju propratne mjere kako bi podstakle jedinstvene kontakt tačke da se informacije iz stava 1 omoguće i na drugim službenim jezicima Unije. To ne utiče na zakonodavstvo država članica o upotrebi jezika na njihovoj teritoriji.</p> <p>5. Države članice saraduju međusobno i s Komisijom za potrebe sprovođenja st. 1, 2 i 4.</p>	<p>kvalifikacija;</p> <p>3) spisak profesija za koje Crna Gora, na osnovu zakona i drugih propisa, primjenjuje provjeravanje pružaoca usluga prije prvog pružanja usluga iz člana 52 ovog zakona;</p> <p>4) spisak regulisanog obrazovanja i osposobljavanja, kao i osposobljavanje iz člana 23 tačka 3 alineja 2 ovog zakona;</p> <p>5) smjernice o organizaciji i priznavanju profesionalnog osposobljavanja sprovedenog u drugoj državi ugovornici ili u trećoj državi iz člana 14 ovog zakona;</p> <p>6) zahtjeve i postupke kod privremenog ili stalnog obavljanja regulisane profesije u Crnoj Gori, zajedno sa zahtjevima koji se odnose na znanje jezika, troškove koje moraju izmiriti stručnjaci i dokumenta koja moraju dostaviti nadležnim organima;</p> <p>7) podatke o donesenim rješenjima o priznavanju profesionalnih kvalifikacija.</p>			
--	---	--	--	--

<p>47</p>	<p>Dodaju se članovi koji glase: „Član 57a Postupci elektronskim putem</p> <p>1. Države članice obezbjeđuju da se svi zahtjevi, postupci i formalnosti vezani za pitanja obuhvaćena ovom direktivom mogu jednostavno ispuniti, na daljinu i elektronskim putem, pomoću odgovarajućih jedinstvenih kontakt tačaka ili odgovarajućih nadležnih organa. To ne sprečava nadležne organe država članica da zatraže ovjerene kopije u kasnijoj fazi u slučaju opravdanih sumnji i kada je to strogo neophodno.</p> <p>2. Stav 1 ne primjenjuje se na izvršavanje perioda prilagođavanja ili provjere osposobljenosti.</p> <p>3. Ako je opravdano da država članica traži napredne elektronske potpise, kako su definisani u članu 2 tačka 2 Direktive Evropskog parlamenta i Savjeta 1999/93/EZ od 13. decembra 1999. godine o okviru Zajednice za elektronske potpise, za ispunjavanje postupaka iz stava 1 ovog člana, države članice prihvataju elektronske potpise u skladu s Odlukom Komisije 2009/767/EZ od 16. oktobra 2009. godine o utvrđivanju mjera za olakšavanje upotrebe postupaka elektronskim putem pomoću jedinstvenih kontakt tačaka u okviru Direktive Evropskog parlamenta i Savjeta 2006/123/EZ o uslugama na unutrašnjem tržištu i omogućavaju tehnička sredstva za obradu dokumenata naprednim elektronskim potpisom u formatima koji su definisani u Odluci Komisije 2011/130/EU od 25. februara 2011. godine o utvrđivanju minimalnih uslova za prekograničnu obradu dokumenata koje su elektronski potpisali nadležni organi u okviru Direktive Evropskog parlamenta i Savjeta 2006/123/EZ o uslugama na unutrašnjem tržištu</p> <p>4. Svi postupci se sprovode u skladu s članom 8 Direktive 2006/123/EZ u vezi s jedinstvenim kontakt tačkama. Proceduralna vremenska ograničenja određena u članu 7</p>	<p>Značenje izraza Član 8</p> <p>(1) Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:</p> <p>6) jedinstvena kontakt tačka je javni elektronski informacioni i komunikacioni servis putem kojeg se na crnogorskom i engleskom jeziku pružaju informacije o postupcima i zahtjevima za pristup ili pružanje usluga zainteresovanim licima, kao i sprovode propisani postupci;</p> <p>7) Informacioni sistem za unutrašnje tržište (u daljem tekstu: IMI sistem) je sistem za administrativnu saradnju i elektronsku razmjenu informacija između nadležnih organa država ugovornica;</p> <p>Provjeravanje dokaza Član 21</p> <p>(1) U slučaju opravdane sumnje u vjerodostojnost dostavljenih dokaza iz člana 20 ovog zakona, nadležni organ može kod nadležnog organa druge države provjeriti njihovu vjerodostojnost ili zahtijevati ovjerene fotokopije, kao i provjeriti dokaze o ispunjenosti minimalnih uslova osposobljenosti podnosioca zahtjeva za profesionalne kvalifikacije iz člana 41 ovog zakona, koji se, u skladu sa ovim zakonom, priznaju automatski.</p> <p>(2) Ako je dokaze o formalnim kvalifikacijama izdao nadležni organ jedne države ugovornice, a uključuje osposobljavanje koje je podnosilac zahtjeva djelimično ili u potpunosti obavio u drugoj državi ugovornici, nadležni organ, usljed opravdane sumnje, može kod nadležnog organa države ugovornice koja je izdala dokaz provjeriti da li:</p> <p>1) je program osposobljavanja koji je sproveden u</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
-----------	--	---	--------------------------	--	--

<p>stav 4 i član 51 ove direktive započinju od trenutka kada građanin podnese zahtjev ili bilo koji dokument koji nedostaje jedinstvenoj kontakt tački ili direktno odgovarajućem nadležnom organu. Bilo koji zahtjev za ovjerene kopije iz stava 1 ovog člana ne smatra se zahtjevom za dokumente koji nedostaju.</p>	<p>državi ugovornici formalno potvrdio nadležni organ države ugovornice koja je izdala dokaz;</p> <p>2) je dokaz o formalnoj kvalifikaciji jednak onome koji je izdat da je osposobljavanje u potpunosti obavljeno u državi ugovornici koja je izdala dokaz;</p> <p>3) dokaz o formalnoj kvalifikaciji daje jednaka prava za obavljanje regulisane profesije na teritoriji države ugovornice koja je izdala dokaz.</p> <p>(3) U slučaju opravdane sumnje, nadležni organ može od nadležnog organa druge države ugovornice da zatraži potvrdu da podnosilac zahtjeva nema prekid ili zabranu obavljanja profesije zbog teže povrede pravila struke ili zbog osude za krivično djelo povezano sa obavljanjem profesije odnosno profesionalne djelatnosti.</p> <p>(4) Razmjena informacija između nadležnih organa država ugovornica vrši se preko sistema IMI, u skladu sa ovim zakonom.</p>			
<p style="text-align: center;">Član 57b Centri za pomoć</p> <p>1. Svaka država članica najkasnije do 18. januara 2016. godine određuje centar za pomoć u čijoj je nadležnosti pružanje pomoći građanima, kao i centrima za pomoć drugih država članica, u vezi s priznavanjem stručnih kvalifikacija predviđenih u ovoj direktivi, uključujući i davanje informacija o domaćim propisima kojima su uređene profesije i njihovo obavljanje, socijalnom zakonodavstvu i, po potrebi, etičkim pravilima.</p> <p>2. Centri za pomoć u državama članicama domaćinima pomažu građanima u korišćenju prava koja su im dodijeljena ovom direktivom u saradnji, po potrebi, s centrom za pomoć u matičnoj državi članici i nadležnim organima i jedinstvenim kontakt tačkama u državi članici domaćinu.</p> <p>3. Od svakog nadležnog organa u matičnoj državi članici ili državi članici domaćinu zahtijeva se da u potpunosti saraduje s centrom za pomoć u državi članici domaćinu i po potrebi u</p>	<p style="text-align: center;">Centar za pomoć Član 70</p> <p>(1) Radi aktivnog pružanja informacija o postupcima za priznavanje profesionalnih kvalifikacija, informacija o domaćim propisima kojima su uređene profesije i njihovo obavljanje, i po potrebi etičkim pravilima, obrazuje se Centar za pomoć.</p> <p>(2) Poslove Centra za pomoć obavlja Ministarstvo.</p> <p>(3) Informacije iz stava 1 ovog člana Centar za pomoć pruža državljanima Crne Gore, kao i drugim centrima za pomoć drugih država ugovornica.</p> <p>(4) Centar za pomoć u saradnji sa centrom države ugovornice porijekla, nadležnim organima pomaže po potrebi kod ostvarivanja prava u skladu sa ovim zakonom.</p> <p>(5) Nadležni organ dužan je da odredi lice čiji je zadatak da pruža potrebne informacije Centru za pomoć.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>matičnoj državi članici i da pruža sve relevantne informacije o pojedinačnim slučajevima takvim centrima za pomoć na njihov zahtjev i pod uslovom da se poštuju pravila o zaštiti podataka u skladu s Direktivom 95/46/EZ i Direktivom 2002/58/EZ.</p> <p>4. Na zahtjev Komisije, centri za pomoć obavještavaju Komisiju o rezultatima ispitivanja koje razmatraju u roku od dva mjeseca od primanja takvog zahtjeva.</p>				
<p style="text-align: center;"><i>Član 57c</i> Izvršavanje ovlašćenja</p> <p>1. Ovlašćenje za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uslovima utvrđenim u ovom članu.</p> <p>2. Ovlašćenje za donošenje delegiranih akata iz člana 3 stav 2 podstav 3, člana 20, člana 21 stav 6 podstav 2, člana 21a stav 4, člana 25 stav 5, člana 26 stav 2, člana 31 stav 2 podstav 2, člana 34 stav 2 podstav 2, člana 35 st. 4 i 5, člana 38 stav 1 podstav 2, člana 40 stav 1 podstav 3, člana 44 stav 2 podstav 2, člana 49a stav 4 i člana 49b stav 4 dodjeljuje se Komisiji na period od pet godina počevši od 17. januara 2014. godine. Komisija pravi izvještaj u pogledu delegiranja ovlašćenja najkasnije devet mjeseci prije kraja perioda od pet godina. Delegiranje ovlašćenja automatski se produžuje za periode jednakog trajanja, osim ako se Evropski parlament ili Savjet tom produženju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog perioda.</p> <p>3. Ovlašćenje za donošenje delegiranih akata iz člana 3 stav 2 podstav 3, člana 20, člana 21 stav 6 podstav 2, člana 21a stav 4, člana 25 stav 5, člana 26 stav 2, člana 31 stav 2 podstav 2, člana 34 stav 2 podstav 2, člana 35 st. 4 i 5, člana 38 stav 1 podstav 2, člana 40 stav 1 podstav 3, člana 44 stav 2 podstav 2, člana 49a stav 4 i člana 49b stav 4 Evropski parlament ili Savjet mogu u svakom trenutku opozvati. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlašćenja koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi dejstvo dan nakon objavljivanja pomenute odluke u Službenom listu Evropske unije ili na kasniji dan</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

<p>naveden u pomenutoj odluci. On ne utiče na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.</p> <p>4. Čim donese delegirani akt, Komisija ga istovremeno saopštava Evropskom parlamentu i Savjetu.</p> <p>5. Delegirani akt donesen na osnovu člana 3 stav 2 podstav 3, člana 20, člana 21 stav 6 podstav 2, člana 21a stav 4, člana 25 stav 5, člana 26 stav 2, člana 31 stav 2 podstav 2, člana 34 stav 2 podstav 2, člana 35 st. 4 i 5, člana 38 stav 1 podstav 2, člana 40 stav 1 podstav 3, člana 44 stav 2 podstav 2, člana 49a stav 4 i člana 49b stav 4 stupa na snagu samo ako Evropski parlament ili Savjet u roku od dva mjeseca od saopštenja tog akta Evropskom parlamentu i Savjetu na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Evropski parlament i Savjet obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj rok se produžava za dva mjeseca na inicijativu Evropskog parlamenta ili Savjeta</p>				
<p>Član 58 mijenja se i glasi:</p> <p>„Član 58</p> <p>Postupak odbora</p> <p>1. Komisiji pomaže odbor za priznavanje stručnih kvalifikacija. Navedeni odbor je odbor u smislu Regulative (EU) br. 182/2011.</p> <p>2. Pri pozivanju na ovaj stav, primjenjuje se član 5 Regulative (EU) br. 182/2011.”</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Član 59 mijenja se i glasi:</p> <p>„Član 59</p> <p>Transparentnost</p> <p>1. Države članice dostavljaju Komisiji listu postojećih regulisanih profesija, podrobno navodeći djelatnosti obuhvaćene svakom profesijom, i listu regulisanih obrazovanja i osposobljavanja, kao i osposobljavanja s posebnom strukturom, iz člana 11 tačka c podtačka ii, na njihovoj teritoriji do 18. januara 2016. godine. Moguće promjene u tim listama isto tako se dostavljaju Komisiji bez nepotrebnog odlaganja. Komisija uspostavlja i održava javno dostupnu bazu podataka regulisanih profesija, uključujući</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

<p>opšti opis djelatnosti obuhvaćenih svakom profesijom.</p> <p>2. Do 18. januara 2016. godine, države članice dostavljaju Komisiji listu profesija za koje je potrebna prethodna provjera kvalifikacija u skladu s članom 7 stav 4. Države članice Komisiji daju posebno obrazloženje za unos svake pojedine profesije na tu listu.</p> <p>3. Države članice provjeravaju da li su zahtjevi na osnovu njihovog pravnog sistema koji ograničavaju pristup profesiji ili obavljanje profesije nosiocima određene stručne kvalifikacije, uključujući korišćenje profesionalnih naziva i profesionalne djelatnosti dopuštene u okviru takvog naziva, koji se u ovom članu nazivaju „zahtjevima”, u skladu sa sljedećim načelima:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) zahtjevi ne smiju biti ni direktno niti indirektno diskriminatorni na osnovu nacionalnosti ili prebivališta;(b) zahtjevi moraju biti opravdani preovladavajućim razlozima) opšteg interesa;(c) zahtjevi moraju biti prikladni za obezbjeđivanje postizanja zadatog cilja i ne smiju da prelaze ono što je potrebno za postizanje tog cilja. <p>4. Stav 1 primjenjuje se i na profesije koje u državi članici regulišu udruženja ili organizacije u smislu člana 3 stav 2 i na sve zahtjeve za članstvo u tim udruženjima ili organizacijama.</p> <p>5. Do 18. januara 2016. godine, države članice Komisiji daju informacije o zahtjevima koje namjeravaju da zadrže i razlozima zbog kojih smatraju da su ti zahtjevi u skladu sa stavom 3. Države članice, u roku od šest mjeseci nakon utvrđivanja mjere, obezbjeđuju informacije o zahtjevima koje su naknadno uvele i razlozima zbog kojih smatraju da su ti zahtjevi u skladu sa stavom 3.</p> <p>6. Do 18. januara 2016. godine, i potom svake dvije godine, države članice podnose izvještaj i Komisiji o zahtjevima koji su povučeni ili ublaženi.</p> <p>7. Komisija prosljeđuje izvještaj iz stava 6 drugim državama članicama koje podnose svoje primjedbe u roku od šest mjeseci. U tom periodu od šest mjeseci Komisija se savjetuje sa zainteresovanim stranama, uključujući predmetne profesije.</p>				
---	--	--	--	--

<p>8. Komisija na osnovu informacija koje je dobila od država članica podnosi rezime izvještaja grupi koordinatora ustanovljenoj Odlukom Komisije 2007/172/EZ od 19. marta 2007. godine o osnivanju grupe koordinatora za priznavanje stručnih kvalifikacija, koja može podnijeti primjedbe.</p> <p>9. U svijetlu primjedbi iz st. 7 i 8, Komisija do 18. januara 2017. godine Evropskom parlamentu i Savjetu podnosi svoje konačne zaključke kojima po potrebi prilaže predloge za dalje inicijative.</p>				
<p>50 Član 60 mijenja se kako slijedi:</p> <p>(u stavu 1 dodaje se podstav koji glasi:</p> <p>„Od 18. januara 2016. godine, statistički rezime donesenih odluka iz podstava 1 sadrži detaljne informacije o broju i vrsti odluka koje su donesene u skladu s ovom direktivom, uključujući vrste odluka o djelimičnom pristupu koje donose nadležni organi u skladu s članom 4f i opis glavnih problema do kojih dolazi prilikom primjene ove direktive.”;</p> <p>(stav 2 mijenja se i glasi:</p> <p>„2. Komisija do 18. januara 2019. godine i potom svakih pet godina objavljuje izvještaj o sprovođenju ove direktive.</p> <p>U prvom takvom izvještaju naročito se usredsređuje na nove elemente koji su uvedeni ovom direktivom i naročito na sljedeće teme:</p> <p>(a) funkcionisanje evropske profesionalne kartice;</p> <p>(b) modernizovanje znanja, vještina i sposobnosti za profesije obuhvaćene Glavom III Poglavlje III, uključujući listu kompetencija iz člana 31 stav 7;</p> <p>(c) funkcionisanje zajedničkih okvira za osposobljavanje i zajedničkih testova osposobljenosti;</p> <p>(d) rezultate posebnih programa usavršavanja iz rumunskih zakona i drugih propisa za nosioce dokaza o formalnim kvalifikacijama iz člana 33a, kao i za nosioce dokaza o formalnim kvalifikacijama na nivou nakon srednje škole, s ciljem ocjene potreba revizije trenutnih odredaba o uređenju stečenih prava primjenljivom na</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

<p>rumunski dokaz o formalnim kvalifikacijama medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu.</p> <p>Države članice obezbjeđuju sve potrebne informacije za pripremu tog izvještaja."</p>				
<p>51 U članu 61 stav 2 mijenja se i glasi: „Po potrebi, Komisija donosi akt za sprovođenje kako bi predmetnoj državi članici dopustila odstupanje od relevantnih odredaba tokom ograničenog perioda.”.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p>5 Aneksi II i III brišu se.</p>				
<p>53 U tački 1 Aneksa VII dodaje se tačka koja glasi: „(g) ako država članica to zahtijeva za sopstvene državljane, uvjerenje kojim se potvrđuje da nije bilo privremenih ili konačnih oduzimanja prava na obavljanje profesije, ili uvjerenje o nekažnjavanju.”</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p>Član 2 Izmjena i dopuna Regulative (EU) br. 1024/2012 Tačka 2 iz Aneksa Regulative (EU) br. 1024/2012 mijenja se i glasi: „ Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta 2005/36/EZ: čl. 4a 2. do 4e, član 8, član 21a, član 50, član 56 i član 56a.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p>Član 3 Prenošenje 1. Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom direktivom do 18. januara 2016. godine. 2. Sve države članice koje 17. januara 2014. godine obezbjeđuju pristup osposobljavanju za babice za smjer I u skladu s članom 40 stav 2 Direktive 2005/36/EZ po završetku najmanje prvih deset godina opšteg školskog obrazovanja, donose zakone i druge propise potrebne za ispunjavanje uslova za pristup osposobljavanju za babice u skladu s članom 40 stav 2 tačka a te direktive do 18. januara 2020. godine. 3. Države članice Komisiji odmah dostavljaju tekst mjera iz st. 1 i 2. 4. Kada države članice preduzmu mjere iz st. 1 i 2, te mjere sadržaće pozivanje na ovu direktivu ili se pozivanje na ovu direktivu navodi prilikom njihovog službenog objavljivanja.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

Načine takvog pozivanja utvrđuju države članice. 5. Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih mjera domaćeg prava koje donesu u oblasti na koju se odnosi ova direktiva.				
Član 4 Stupanje na snagu Ova direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objavljanja u Službenom listu Evropske unije.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Član 5 Adresati Ova direktiva upućena je državama članicama.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		



Примљено	05.06.2018		
Орг јед	Број	Прилог	Вриједност
	100-76/17-28		

VLADA CRNE GORE
MINISTARSTVO FINANSIJA

Broj: 02-03-8671/1

Podgorica, 01. jun 2017. godine

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA
- n/r ministra, gospodina Kemala Purišića -

Poštovani gospodine Purišiću,

Na osnovu Vašeg akta, broj: 100-76/17-18 od 29. maja 2018. godine, kojim se traži mišljenje na tekst *Predloga zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija*, Ministarstvo finansija daje sljedeće

MIŠLJENJE

Uvažavajući da odredbe *Predloga zakona* proizlaze iz obaveza usklađivanja Crne Gore sa evropskim zakonodavstvom, na tekst *Predloga zakona* i pripremljeni Izvještaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Uvidom u dostavljeni akt i Izvještaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa, u dijelu procjene fiskalnog uticaja, utvrđeno je da za implementaciju *Prijedloga zakona* nije potrebno obezbijediti dodatna finansijska sredstva iz Budžeta Crne Gore.

Shodno navedenom, Ministarstvo finansija daje saglasnost na *Predlog zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija*.

S poštovanjem,

MINISTAR
Darko Radunović



IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA

PREDLAGAČ PROPISA

Ministarstvo rada i socijalnog staranja

NAZIV PROPISA

Prijedlog Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija

1. Definišanje problema

- Koje probleme treba da riješi predloženi akt?
- Koji su uzroci problema?
- Koje su posljedice problema?
- Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri?
- Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?

U skladu sa obavezama koje proizilaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i u svrhu ispunjavanja uslova iz Poglavlja 3 - Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga, Crne Gore ima obavezu da ispuni sve uslove za punu primjenu Direktive 2013/55/EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 20. novembra 2013. godine o izmjeni Direktive 2005/36/EU o priznavanju stručnih kvalifikacija i Regulative (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj saradnji preko informacionog sistema za unutrašnje tržište (Regulativa IMI), u daljem tekstu Direktiva. Glavni cilj usvajanja nove Direktive je da se poboljšaju važeća pravila sistema priznavanja profesionalnih kvalifikacija. Projekat modernizacije ove Direktive je jedna od 12 prioritarnih mjera sadržanih u Zakonu o jedinstvenom tržištu iz 2011. godine za promovisanje rasta i stvaranja radnih mjesta. Direktivom se garantuje osobama koje su stekle profesionalne kvalifikacije u jednoj od članica EU pristup regulisanoj profesiji sa istim pravilima prilikom obavljanja te profesije u drugoj državi članici kao i državljanima druge države članice

Donošenjem zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija urediće se priznavanje profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija u Crnoj Gori i na taj način biće omogućeno da se lica koja su svoje obrazovanje stekla u inostranstvu zaposle u Crnoj Gori pod istim uslovima kao i državljani Crne Gore. Takođe, primjenom ovog zakona biće obezbijeđeno da regulisane profesije državljana Crne Gore budu vrednovane na jedinstvenom tržištu Evropske unije. Time će se podstaći zapošljavanje, povećati mobilnosti na tržištu rada i razvoj tržišta rada.

Takođe, donošenjem ovog zakona unaprijediće se mehanizmi obezbjeđenja kvaliteta u obavljanju profesija koje su od uticaja na zdravlje i bezbjednost građana, kao što su profesije iz oblasti medicine, veterine, građevine, arhitekture itd.

2. Ciljevi

- Koji ciljevi se postižu predloženim propisom?
- Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.

Zakonom o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija uređuje se postupak priznavanja profesionalnih kvalifikacija koje su stečene u drugim državama članicama Evropske unije, Evropskog privrednog prostora ili Švajcarske konfederacije za obavljanje regulisanih profesija u

Crnoj Gori, procedure priznavanja profesionalnih kvalifikacija za trajno obavljanje regulisanih profesija, pružanje povremenih ili privremenih usluga u Crnoj Gori kod obavljanja regulisanih profesija, priznavanje profesionalnih kvalifikacija stečenih u trećim državama djelimičan pristup regulisanim profesijama i priznavanje profesionalnog osposobljavanja sprovedenog u drugoj državi ugovornici, te utvrđuju organi koji vode postupak priznavanja.

Navedeni ciljevi Zakona su usaglašeni sa:

- Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između evropskih zajednica i njihovih država članica i Republike Crne Gore (SSP) i Direktivom Evropskog parlamenta i Savjeta 2005/36/EZ i Direktivom Evropskog parlamenta i Savjeta 2013/55/EU o izmjenama i dopunama Direktive 2005/36/EZ o priznavanju stručnih kvalifikacija i Regulative (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj saradnji putem Informacionog Sistema unutrašnjeg tržišta (Regulative IMI);
- Nacionalnim planom razvoja kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija sa Akcionim planom za period 2013. do 2018. godine.

3. Opcije

- Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).
- Obrazložiti preferiranu opciju?

Donošenjem Direktive Evropskog parlamenta i Savjeta 2005/36/EU od 7. septembra 2005. godine o priznavanju profesionalnih kvalifikacija (SL L br. 255 od 30.9.2005., str. 22), izmjena Direktive 2013/55/EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 20. novembra 2013. godine i Regulative (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj saradnji preko informacionog sistema za unutrašnje tržište (Regulativa IMI) Direktive 2013/55 EZ (koja je stupila na snagu januara 2014. godine), nameće se potreba usklađivanja svih zakona i podzakonskih akata kojima se uređuje obavljanje regulisanih profesija u Crnoj Gori.

4. Analiza uticaja

- Na koga će i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektno.
- Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima).
- Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti.
- Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija.
- Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.

Pozitivni efekti navedenog propisa su: automatsko priznavanje profesionalnih kvalifikacija, izdavanje evropske profesionalne kartice, pojednostavljene procedure priznavanja profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisane profesije, što će sveukupno olakšati pristup tržištu rada u Crnoj Gori.

Primjena propisa će obavezati građane da plaćaju administrativne takse za sprovođenje procedura automatskog priznavanja profesionalnih kvalifikacija, opšteg postupka priznavanja profesionalnih kvalifikacija, izdavanje evropskih profesionalnih kartica za privremeno ili povremeno, i trajno pružanje usluga, djelimičan pristup regulisanim profesijama i za dopunske mjere.

Pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će uzrokovati primjena istog u postupku priznavanja profesionalne kvalifikacije za obavljanje regulisanih profesija.

Prijedlogom zakona se ne podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija.

Donošenjem ovog zakona ne uzrokuje biznis barijere.

5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?
- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.
- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti.
- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?
- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteci finansijske obaveze?
- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?
- Obrazložiti metodologiju koja je korišćenja prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.
- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti.
- Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?
- Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? Obrazložiti.

Za implementaciju navedenog propisa nije potrebno izdvajanje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore.

Implementacijom ovog propisa ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze bilo koje vrste.

Nije potrebno izdvajanje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore.

Novi propis predviđa donošenje podzakonskih akata čija implementacija neće uzrokovati finansijske obaveze. Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Isti se odnose na utvrđivanje Liste regulisanih profesija, na uspostavljanje baze podataka koju vodi organ državne uprave nadležan za poslove rada,

Implementacijom propisa će se ostvariti prihod za budžet Crne Gore, kroz takse koje budu plaćali podnosioci zahtjeva za sprovođenje procedura priznavanja profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija u Crnoj Gori.

Nije korišćena ni jedna metodologija obračuna finansijskih izdataka kroz prihode.

6. Konsultacije zainteresovanih strana

- Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertska podrška i ako da, kako.
- Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije).
- Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti.

U pripremi Zakona korišćena su iskustva zemalja članica Evropske unije. U organizaciji TAIEX pružena je ekspertska podrška Maje Grašić predstavnice Ministarstva rada porodice i socijalne zaštite Republike Slovenije.

U fazi pripreme prijedloga zakona konsultovani su predstavnici Ministarstva zdravlja, Ministarstva ekonomije, Ministarstva prosvjete, Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Inženjerska komora, Farmaceutске komore i Privredne komore. Oko svih sugestija postignut je konsenzus.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja je, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), dana 28. aprila 2017. godine dalo na javnu raspravu Prijedlog zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija. Javna rasprava je trajala 40 dana od dana objavljivanja javnog poziva, a zaključena je 06. juna 2017. godine.

U tom periodu Ministarstvu rada i socijalnog staranja nijesu dostavljeni komentari, prijedlozi i sugestije na navedeni Prijedlog. U okviru javne rasprave, Ministarstvo rada i socijalnog staranja je 05. juna 2017. godine organizovalo Okrugli sto. Izvještaj sa javne rasprave objavljen je na sajtu Ministarstva rada i socijalnog staranja i na portalu e – uprave .

7. Monitoring i evaluacija

- **Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?**
- **Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?**
- **Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?**
- **Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?**

Za implementaciju propisa nema potencijalnih prepreka.

Resorne institucije će usklađivati sektorske propise sa ovim propisom kao što je i navedeno Nacionalnim planom razvoja kvalifikacija za obavljanje regulisane profesije s Akcionim planom za period 2013-2018. godine. Pored navedenog, svi budući propisi iz oblasti regulisanih profesija će se usklađivati sa navedenim aktom.

Glavni indikator kojim će se mjeriti ispunjenje ciljeva je broj rješenja za priznavanje/odbijanje zahtjeva za priznavanje profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja će, u saradnji sa svim nadležnim resorima, biti zaduženo za sprovođenje monitoringa i evaluaciju primjene propisa.

Datum i mjesto

Podgorica, 28.05.2018.godine

MINISTAR

